

Zenaida Karavdić

BIBLIOGRAFIJA RADOVA
O BOSANSKOM JEZIKU 1990–2020.



Zenaida Karavdić

Bibliografija radova o bosanskom jeziku 1990–2020.

Radovi 26

Izdavač

Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik

Za izdavača

Jasmin Hodžić

Glavna urednica

Adisa Žero

Odgovorni urednik

Jasmin Hodžić

Recenzenti

Lejla Kodrić Zaimović

Halid Bulić

Računarska obrada

Narcis Pozderac, TDP Sarajevo

Korice

Alen Ajanović

Slika na koricama

Alfons Morales (<https://unsplash.com/photos/YLSwjSy7stw>)

Elektronsko izdanje

Način pristupa (URL): <http://izj.unsa.ba/edicija-radovi/>

Godina izdanja

2021.

ISBN 978-9958-620-50-8



Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik
Radovi, knjiga XXVI

Zenaida Karavdić

BIBLIOGRAFIJA RADOVA
O BOSANSKOM JEZIKU 1990–2020.

Sarajevo, 2021.

UVODNA RAZMATRANJA

Uvod

Lingvistička bosnistika je disciplina koja se intenzivnije počinje razvijati u posljednjih tridesetak godina, otkako je ponovo u službenoj upotrebi naziv bosanski jezik. S obzirom na višedecenijsku zanemarenost, pred sobom ima dug put i puno zadataka koje treba izvršiti u što kraćem roku, kako bi uhvatila korak sa svjetskim lingvističkim tokovima. Mali broj istraživača i ograničeni resursi znatna su prepreka na ovome putu. Stoga je potrebno stvoriti što je moguće bolju osnovu za njen što brži razvitak.

Lingvističke bibliografije tradicionalni su alat koji pomaže istraživačima u početnim fazama istraživanja. Razvojem interneta, pronalazak relevantne literature znatno je olakšan, međutim, nastala je nova vještina pronalaska relevantnih informacija u mnoštvu različitih koje nam omogućuje internet. Stoga nastaju posebne baze podataka koje na jednom mjestu okupljaju istovrsne informacije kako bi pretraga bila što kraća i jednostavnija. Kad su u pitanju humanističke nauke, ove baze podataka praktično postaju digitalne bibliografije. Ipak, i za nastanak baze podataka, potrebno je prethodno prikupljanje građe.

U svijetu postoje mnoge baze podataka koje sadrže (i) informacije o lingvističkim tekstovima. Najkorisnije su vezane za indeksne baze podataka, kao što su Web of Science i Scopus, u kojima se nalaze najrelevantniji radovi o određenim temama, zbog strogih kriterija ulaska u ove baze. Stručnjaci iz određenih oblasti, kao što su tehničke nauke i medicina, koje se tradicionalno odranjaju koriste engleskim jezikom, najbrže su se uključili u ove savremene tokove. Međutim, nacionalne discipline, kao što su historija i lingvistika pojedinih jezika, koje se kao takve pišu na nacionalnim jezicima, što je još jedan od načina njihovog potvrđivanja, tek u posljednje vrijeme krče put u indeksne baze jer su one prepoznale značaj i namjenu ovakvih tekstova te omogućile priključivanje i ovakvih tekstova u svoje okrilje.

Nažalost, kao i na svakom početku, radovi iz nacionalnih disciplina, kao oni kojima se bavi samo uzak krug ljudi, obično su nisko rangirani, sa slabom citiranošću, i nije vjerovatno da će i u budućnosti ikad dosegnuti status radova iz tehničkih i prirodnih nauka. Stoga su indeksne baze

podataka, u smislu pomoći istraživačima lingvistima u pronalaženju literature, nedovoljne.

Pored indeksnih baza, postoje i neindeksne baze, koje nastoje da sakupi podatke o pojedinim grupama informacija bez obzira na njihov kvalitet. One koje lingvisti mogu koristiti jesu svjetska i slavistička lingvistička baza. Međutim, pristup ovim bazama se plaća, a i tada je upitno koliko se radovi iz bosnistike mogu pronaći u njima.

Kako su preteča i osnova ovih digitalnih baza podataka bibliografije pravljene u ranijem periodu, ako želimo podatke o radovima iz lingvističke bosnistike na jednom mjestu, prvi korak je neizostavno jedna ovakva bibliografija. Nastala je, dakle, u cilju pomoći lingvistima koji se bave bosanskim jezikom, da na jednom mjestu mogu pronaći podatak o postojanju radova o određenoj temi. U tom smislu, maksimalno je prilagođena ovakvoj upotrebi – razvrstana je prema obimu i vrsti radova, zatim prema oblastima, godinama i na kraju abecedno prema prvom autoru, što je umanjilo potrebu za brojnim indeksima na kraju i svelo ih samo na indeks autora. U nju su ušli samo naučni i stručni radovi, a uključeni su i magistarski i doktorski radovi te monografske publikacije. Stil navođenja je modificirani harvardski stil, koji se najčešće i koristi u lingvističkoj literaturi, kako bi se bibliografske jedinice mogle samo iskopirati, uz minimalne modifikacije prema, recimo, zahtjevima časopisa u koje će se rad poslati. Nastojalo se pružiti što je moguće veći broj informacija u okviru svake bibliografske jedinice, kako bi se ona mogla što jednostavnije i bez zabune identificirati među eventualnim sličnim.

S druge strane, kako je izrada bibliografija disciplina razrađena u okviru bibliotekarstva, trudilo se da se poštuju temeljni bibliotečki standardi za izradu bibliografija. U prvom redu to su dosljednost, preciznost, iscrpnost, sistematičnost te jasni kriteriji, koji su opširno objašnjeni i obrazloženi u uvodnom dijelu, kako bi se što je moguće više olakšalo pronalaženje potrebne informacije. Ovakva bibliografija, pored podataka o radovima objavljenim o bosanskom jeziku, u cijelosti pruža informaciju o stanju lingvističke bosnistike danas i smjerovima u kojima bi se ona trebala razvijati.

Lingvističke bibliografije u svijetu i kod nas – istorijski pregled i savremeno stanje

Ideja o pokretanju svjetske lingvističke bibliografije rodila se iz ideje o prikupljanju lingvističke literature nastale tokom Drugog svjetskog rata, na prvom sastanku Stalnog međunarodnog komiteta lingvista (*Permanent International Committee of Linguists / Comité international permanent de linguistes*) 8. 11. 1946. godine. Od 1949. godine, a permanentno od 1951. objavljuje se svjetska lingvistička bibliografija, čije je sjedište danas pri Nacionalnoj biblioteci Holandije (*Bureau of Linguistic Bibliography*, pri odjeljenju *Scientific Bibliography and Documentation*), a i dalje sarađuje s Komitetom lingvista. Od 2002. je digitalna i trenutno, nažalost ne i besplatno, dostupna na: <https://bibliographies.brillonline.com/browse/linguistic-bibliography>. Digitalna verzija sadrži podatke od 1993. pa nadalje. Snježana Kordić je bila saradnica za našu regiju do 2003. godine, a nakon toga nije nam poznato da Bosna i Hercegovina ima svog zastupnika. (Golubović 2013, 152–158) Ipak, pretragom časopisa utvrđeno je da su uvršteni časopisi *Književni jezik*, *Pismo*, *Sarajevski filološki susreti*, zatim *Ssimpozij o bosanskom jeziku*, *Jezik u bosanskohercegovačkim dramama...* tako da je očito da je ipak bosanskohercegovačka lingvistička produkcija zastupljena u ovoj bibliografiji.

U slavenskom svijetu, ideja o slavenskoj lingvističkoj bibliografiji potekla je još ranije nego ideja o svjetskoj lingvističkoj bibliografiji – na Prvom kongresu slavenskih filologa u Pragu 1929. godine, što je potvrđeno na sljedeća tri kongresa. Bez neke centralne organizacije, pojedine zemlje su se prihvatile ovoga zadatka.

Najobimnija slavistička bibliografija je *Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego* koju izdaje Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, kao rezultat višedecenijskog rada na slavenskoj filološkoj bibliografiji koju je pokrenuo časopis *Rocznik Slawistyczny* koji izlazi od 1908. Od 1991. godine bibliografija je izdvojena iz časopisa i izlazi pod naslovom *Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego*. Od 1993. prelaze u bazu iSYBISLAW (*System Bibliografii Slawistycznej*: <http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/>) (Golubović 2013, 141–147, v. i Mikos 2014) Nažalost, u ovoj bazi nema podataka o radovima o bosanskom jeziku jer nemaju saradnika uz Bosne i Hercegovine.

Od ostalih slavenskih jezika, najobimnija je bibliografija radova *Južnoslovenskog filologa*, koji kontinuirano, od početka svog izlaženja 1913. godine pa do danas, objavljuje nacionalnu kumulativnu tekuću bibliografiju lingvističkih radova (u svakom broju za prethodnu ili neku od prethodnih godina). (Golubović 2013, 6) Danas su sve te bibliografije digitalizirane i mogu se pronaći na stranici <https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/968>. *Južnoslovenski filolog* izdaje Institut za srpski jezik SANU. Bibliografije radova o slovenskom jeziku objavljivane od 1956. do 1995. godine u časopisu *Jezik in slovstvo*, pod okriljem Filozofskog fakulteta u Ljubljani. (Golubović 2013, 133) Danas se bibliografski podaci o radovima o slovenskom jeziku nalaze zajedno s ostalim u bazi COBISS. Bibliografija radova o bugarskom jeziku izlazila je u organizaciji Instituta za bugarski jezik pri Bugarskoj akademiji nauka, u časopisu *Български език* od 1950. godine. (Golubović 2013, 135–137) Bibliografija radova o makedonskom jeziku izašla je u četiri toma MANU (1953, 2002, 2006. i 2008). Nakon toga, informacije o radovima o makedonskom jeziku nalazile su se u bibliografiji *Južnoslovenskog filologa*, sve do 2006. godine, kada je u organizaciji MANU i Istraživačkog centra za arealnu lingvistiku bibliografija počela da se pohranjuje na stranici: <http://bmj.manu.edu.mk>, pored COBISS-a za Makedoniju u kojem su podaci za sve makedonske publikacije. (Golubović 2013, 137) U Češkoj je početkom 20. st. časopis Češke akademije nauka *Sborník Filologický* počeo objavljivati bibliografiju o češkom jeziku. Časopis *Slavia* objavio je bibliografiju slavenske filologije u 4 navrata od 1951. do 1955. Danas se bibliografski podaci lingvističkih radova objavljenih u Češkoj nalaze na stranici Nacionalne biblioteke Češke: www.lib.cas.cz, a napravio ju je Institut za češki jezik Akademije nauka (Ústav pro jazyk český AV). (Golubović 2013, 139–141) Za ruski jezik bibliografije su izdavali časopis *Советское славяноведение* Instituta za slavistiku i balkanologiju Akademije nauka SSSR od 1965. i *Языкознание* u izdanju INION-a od 1954. *Славянское языкознание: указатель литературы изданной в СССР* o slavenskim jezicima izuzev ruskog pokrilo je period od 1918. do 1990. u nekoliko monografija. Od 2007. svi su skupljeni u bazi na stranici www.ion.ru. (Golubović 2013, 147–152)

Što se tiče Bosne i Hercegovine, počeci institucionalizirane bibliografske djelatnosti uopće vezani su za rad Instituta za istraživanje Balkana u Sarajevu, na čijem čelu je stajao Carl Patsch u periodu od 1908. do 1918. godine. “Ideja o opštoj bibliografiji Bosniake rodila se u jesen 1909. godine.

Tada je Patsch ovaj posao povjerio Hamdiji Kreševljakoviću ... prikupljeni materijal poslužio je Kreševljakoviću pri izradi studije o štamparijama u Bosni za turskog vremena koja je objavljena u knjizi 9. ‘Građe za povijest književnosti hrvatske’ u izdanju JAZU (Zagreb, 1920), i popularnog ‘Kratkog pregleda hrvatske knjige u Herceg-Bosni od najstarijih vremena do danas’ objavljenog u Sarajevu 1912. godine. To je popularno pisan priručnik sa nizom korisnih bibliografskih podataka uključujući popis štampanih knjiga i druge građe objavljene nakon osnivanja prve štamparije u Sarajevu 1866. godine, a prije uvođenja austrougarske uprave 1878. godine.” Međutim, bibliografska djelatnost počinje se uistinu razvijati tek nakon osnivanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak, između ostalog, izrada tekućih i retrospektivnih bibliografija, počevši od 1953. godine pa do danas. (Kujundžić 1998, 9; Tuzlak 2017, 29)

Lingvistička bibliografija u Bosni i Hercegovini nije bila organizirana ni na koji način. Danas se bibliografski podaci o lingvističkim radovima nalaze zajedno s ostalima u bazi COBISS, koja nije potpuna, ali je svakim danom sve brojnija i obuhvatnija. Prije ove baze, jedino je u *Bosanskohercegovačkom dijalektološkom zborniku* objavljivana bibliografija radova o dijalektologiji (za period do 1975. u knj. I 1975, za period 1975–1978. u knj. II 1979, za period 1979–1981. u knj. III 1982. i za period 1983–1985. u knj. V 1985), kasnije dopunjena do 2012. godine (Bulić 2012). Osim posljednje, dijalektološka bibliografija bila je anotirana, što znači da je donosila kratke podatke o svakom naslovu, što uveliko pomaže istraživačima dijalektologima u pretraživanju. Mimo ovih, najiscrpljnije bibliografske podatke o lingvističkim tekstovima nalazimo u *Bibliografiji izdanja Instituta za jezik (1972–2014)* (Kalajdžija 2015), naprsto zato što su sva izdanja Instituta lingvistička. Međutim, ovom monografiskom publikacijom nisu pokrivena i ostala lingvistička izdanja iz Bosne i Hercegovine. Izdanja Instituta za jezik opisana su i u “Anotiranoj bibliografiji radova objavljenih u izdanjima Instituta za jezik Sarajevo” (Hajdarević – Kršo 2005), kao što su pobrojani i radovi časopisa *Bosanski jezik* u “Bibliografiji radova objavljenih u časopisu *Bosanski jezik* od 2000. do 2010. godine” (Bulić 2011) te *Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Tuzli* u “Bibliografiji radova o jeziku i književnosti koji su objavljeni u *Zborniku radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli* (ISSN 1512-6021) do 2011. godine” (Klementić 2012). Period lingvističkih tekstova do 1998. godine obuhvata “Bibliography of

sources on the language of Bosnia and Herzegovina” (Kasumović – Browne 1998), a od pojedinačnih bibliografija imamo bibliografiju radova akademika Asima Pece (Peco 1997) kao autorsku, te specijalizirane o alhamijado tekstovima (Kalajdžija 2010) i o srednjovjekovnim bosanskim ciriličkim administrativno-pravnim dokumentima (Bičević 2016), koja je također anotirana, s iscrpnim opisima.

Kad usporedimo stanje s lingvističkim bibliografijama u Bosni i Hercegovini sa stanjem u slavenskom i cijelom svijetu, i pored uključenosti izdanja iz BiH u neke veće baze podataka, očita je potreba da se na jednom mjestu predstavlja, i to kontinuirano, produkcija lingvističkih radova iz naše zemlje. Ova bibliografija, iako i sama specijalizirana, pokušaj je da se pripremi građa za jedan takav projekt u budućnosti.

Formalni opis – korišteni standard i sistematizacija

Imperativ svake bibliografije predstavljaju istraživačka akribičnost, tačnost, pouzdanost, dosljednost, preglednost, kao i maksimalna potpunost opisivanja, po unaprijed zadatim pravilima koja treba jedinstveno primjenjivati, čime se obezbjeđuje njena naučnost (Vraneš 2001, 18). Ova naizgled jednostavna pravila u praksi nije uvijek lahko sprovesti, iz raznih razloga, među kojima su neuređenost izdavačke djelatnosti na jednoj, a kreativnost autora na drugoj, suprotnoj strani. Srećom, do danas su razvijene mnoge smjernice koje upućuju na to kako riješiti mnoge, pa i najrjeđe nedoumice. Trenutno je za tekstove najšire u upotrebi IFLA-in Međunarodni standardni bibliografski opis (*International Standard Bibliographic Description – ISBD*), koji detaljno propisuje broj, redoslijed jedinica, interpunkciju itd. Moderne bibliografije zasnivaju se na ovom standardu, koji je načelno uzet u obzir i u ovoj bibliografiji, u svemu osim u redoslijedu i interpunkciji – umjesto njega, korišten je modificirani harvardski stil, u najčešćem pojavnom obliku prilikom navođenja referenci na kraju rada. Razlozi za ovakav izbor čisto su praktične prirode – s obzirom na to da će korisnici ove bibliografije biti većinom lingvisti, koji često ne poznaju ISBD i nekad se teže snalaze u njemu, dok im je harvardski stil navođenja bibliografskih jedinica poznat i blizak, a i časopisi u kojima se objavljaju tekstovi iz lingvistike najčešće traže neku od njegovih varijanti, intencija je bila da pri navođenju korištene

literature na kraju svojih tekstova mogu jednostavno iskopirati, uz minimalne modifikacije prema zahtjevima izdavača, bibliografsku jedinicu iz ove bibliografije. Zbog insistiranja na iscrpnosti podataka, ne bi trebao biti problem prilagoditi ove bibliografske jedinice ISBD-u ako bi to zahtijevao neki budući projekt (ulazak u iSYBISLAW npr.).

Prema kriteriju vremenskog obuhvata, ova je bibliografija retrospektivna jer izlazi u obliku knjige i popisuje građu za proteklo vremensko razdoblje koje je završeno – od 1990. do 2020. godine (Rešidbegović 2017, 76). Razlog za odabir ovog vremenskog razdoblja također je praktične prirode: iako je bosanski jezik, naravno, postojao i prije ovog perioda, s obzirom na to da je njegov naziv bio zabranjen, jako je teško formalno odrediti koji se tekst iz perioda prije 1990. odnosi na bosanski jezik, a koji ne. Vraćanjem naziva, koji se pojavljuje u naslovu, u tekstu, u opisima u raznim bazama podataka, postalo je znatno lakše pronaći podatke o radovima i time je omogućena izrada jedne ovakve bibliografije u razumnom vremenskom roku. Osim toga, ova bibliografija ima i svoju upotrebnu vrijednost u smislu analize šta je urađeno u lingvističkoj bosnistici nakon njenog afirmiranja i zamaha koji je doživjela upravo u ovom periodu.

Prema kriteriju izvora, bibliografija predstavlja kombinaciju primarne i sekundarne (Rešidbegović 2017, 76). Naime, iako bi najbolje bilo da se sve bibliografske jedinice imaju u ruci i opisuju *de visu*, takva bi metoda zahtijevala znatno više vremena, a neke jedinice jednostavno ne bi ušle u bibliografiju zbog nedostupnosti. Razvojem interneta, međutim, na više mesta mogu se pronaći pouzdane informacije o radovima, u raznim bazama podataka, često i cijeloviti digitalizirani tekstovi, pa čak i knjige, što omogućava veći obuhvat bibliografije. Napokon, i ISBD dozvoljava sekundarne izvore, s tim da se treba odabrati onaj koji je najbliži primarnom, daje najpotpuniju, najjasniju i najpouzdaniju informaciju te koji je najtrajniji na internetu, što je poštovano pri izradi ove bibliografije. ISBD dozvoljava i sekundarne izvore kao što su katalozi, bibliografije i prikazi, ali oni su u izradi ove bibliografije uglavnom služili kao početna informacija, nakon koje se tragalo za nekim pouzdanijim izvorom ili potvrdom. (ISBD 2011, 25–29)

Prema predmetu, bibliografija je specijalna i stručna, jer obuhvata samo lingvističke tekstove. Nije registraciona, nego selektivna (Rešidbegović 2017, 77), jer ne uzima u obzir sve tekstove u kojima se govori o bosanskom jeziku, nego samo one koji jesu, ili barem pretendiraju da budu naučni i

stručni tekstovi, bez prikaza ili nelingvističkih tekstova o bosanskom jeziku. Naravno, određene grupe tekstova, kao što su oni iz dijela o građi ili jeziku i politici, na samoj su granici ovoga kriterija, ali uvjek postoje razlozi zbog kojih su ipak uvršteni.

Po rasporedu, bibliografija je unakrsna, jer je uređena prema obimu i vrsti rada, predmetima, autorima i hronološki istovremeno (Rešidbegović 2017, 78), kako bi se maksimalno pojednostavilo pretraživanje te umanjila potreba za brojnim indeksima na kraju. Iako bi najkorisnija bila referativna, ili barem anotirana bibliografija, zbog ograničenosti u dostupnosti izvora ova je bibliografija ipak samo indikativna (Rešidbegović 2017, 78). Međutim, kako se na internetu mogu pronaći i cijeloviti tekstovi, apstrakti i opisi za mnoge navedene jedinice, insistiranje na iscrpnosti podataka i tačnost trebali bi značajno olakšati dalju potragu za tekstovima navedenim u ovoj bibliografiji.

Predmet i vremenski obuhvat

Formalno utemeljena, lingvistička bosnistika je mlada disciplina, koja je svoj intenzivni razvoj doživjela upravo u posljednjih trideset godina. Od vraćanja naziva, bosanski jezik trudi se pronaći svoje mjesto u svjetskoj lingvističkoj zajednici. Taj put nije jednostavan, s obzirom na relativno mali broj istraživača koji ga proučavaju, samim tim i relativno mali broj tekstova o bosanskom jeziku, u poređenju s ostalim svjetskim i nekim slavenskim jezicima, što i najdobronamernije istraživače slavenskih jezika ograničava u uvrštavanju bosanskog jezika u šira istraživanja – nerijetko se u monografijama ili tekstovima koji se bave nekom pojmom u slavenskim jezicima navodi kako za bosanski jezik nisu imali podataka. Iako pred lingvističkom bosnistikom stoje brojni neobavljeni zadaci, ipak je za trideset godina dosta toga i urađeno, ali zbog slabe vidljivosti časopisa, naročito zbornika radova u kojima su ti tekstovi objavljeni, oni često ne mogu naći put do onih kojima trebaju. Osim toga, iz istih razloga ni sami bosništi nisu upoznati s radovima o istoj ili sličnoj temi, pa se mogu pronaći tekstovi koji se bave gotovo istim temama, a koji nisu međusobno citirani. S obzirom na brojnost zadataka koji stoje pred istraživačima bosanskog jezika i vrlo ograničene resurse u smislu brojnosti istraživača i tekstova, ovakvo tračenje vremena je nedopustivo, da

ne spominjemo nedovoljnu naučnu preciznost. U tom smislu, bibliografija radova o bosanskom jeziku naprosto je neophodna kako bi se rad na opisivanju bosanskog jezika iz raznih aspekata bolje organizirao i usmjerio u potrebnim pravcima.

Pri izradi ove bibliografije, bilo je neophodno tačno utvrditi radove čija tema odgovara predmetu ove bibliografije. Za radove koji se bave pojedinim vidovima lingvističke bosnistike, što je nekad i u samom naslovu naznačeno, nije bilo teško odlučiti. Međutim, kako ni sami naziv bosanski jezik nije svugdje prihvaćen, a mnogi ga opisuju u okviru drugih jezika (srpskog i hrvatskog najčešće), to je postavilo problem – da li uvrštavati i takve radove ili ne? S obzirom na to da je cilj ove bibliografije da što iscrpnije prikupi radove koji se bave bosanskim jezikom u naučnom smislu, naročito nakon iskustva prije ovoga perioda, kada je bosanski jezik proučavan pod nazivom srpskohrvatski (hrvatskosrpski, srpsko-hrvatski i sl.), odlučeno je da se i ovi radovi uvrste u bibliografiju.

Dakle, pored formalnog kriterija, a to je da je u naslovu, apstraktu, ključnim riječima ili u samom tekstu naznačeno da je tema (i) bosanski jezik, uzeti su u obzir i radovi u kojima se to formalno ne navodi, ali građa, teritorijalni obuhvat ili ciljna grupa podrazumijevaju bosanski jezik. Tako su uvršteni radovi:

- u dijelu o staroslavenskom, preciznije bosanskoj redakciji staroslavenskog jezika, oni koji se tiču spomenika za koje je utvrđeno da pripadaju bosanskoj redakciji staroslavenskog jezika (Kardaš – Ramić-Kunić 2018), bez obzira na to u koju ih redakciju autori smještali;
- u dijelu o srednjovjekovnim spomenicima, oni koji se tiču (i) spomenika pronađenih na području Bosne i Hercegovine, a nisu nesumnjivo dio srpske ili hrvatske tradicije u BiH (npr. vezani za pravoslavnu ili katoličku crkvu);
- u dijelu o epici, oni koji govore o pjesmama koje potječu iz bošnjačke tradicije (što se vidi recimo po imenima u pjesmama);
- u dijelu o franjevcima, oni koji govore o jeziku franjevaca u periodu od 16. do 18. st. koji su svoj jezik nazivali (i) bosanskim;
- u dijelu iz perioda austrougarske uprave, oni koji se tiču časopisa u kojima su objavljivali Bošnjaci ili pisaca koji pripadaju korpusu

bošnjačke književnosti ili pak zvaničnog jezika prije 1907. godine i ukidanja pravnog statusa naziva bosanski za jezik;

- u dijelu o historiji književnog jezika, i oni koji se tiču pokušaja standardiziranja bosanskog jezika od sedamdesetih do devedesetih godina 20. st., kao i oni iz perioda prije zabrane naziva;
- u dijalektološkom dijelu, oni koji se tiču govora stanovnika koji svoj jezik nazivaju bosanskim;
- u onomastičkom dijelu, ako je u njima riječ o nazivima bilo geografskih područja u kojima žive stanovnici koji svoj jezik nazivaju (i) bosanskim, ili pak imenima tih stanovnika;
- u gramatičkom i ostalim dijelovima, oni koji se odnose i na bosanski jezik i objavljeni su u Bosni i Hercegovini (s očitom takvom intencijom inostranog autora) ili na građi iz bosanskog jezika (dijalektološkoj, pisci iz korpusa bošnjačke književnosti...), naročito oni s početka datog perioda.

Iako i u periodu prije 1990. godine ima vrlo značajnih radova koji se odnose na pojedine aspekte bosanskog jezika, naročito u oblasti historije jezika i dijalektologije, ipak je iz formalnog i praktičnog razloga uzet upravo naznačeni period. Naime, princip po kojem su u ovu bibliografiju uvršteni i radovi koji ne spominju formalno bosanski jezik mogao bi se primijeniti i na radove prije 1990. godine, ali bi bilo potrebno te radove ipak imati, bilo u ruci, bilo u digitaliziranom obliku. Kako se s digitalizacijom bosanskohercegovačke građe, općenito, pa tako i one lingvističke, krenulo relativno nedavno, ovakav bi poduhvat zahtijevao znatno više vremena zbog pronalaska određenih publikacija u bibliotekama te njihovog manje ili više pomnog iščitavanja. To bi svakako bilo vrlo korisno i trebalo bi se postaviti kao zadatak sljedećeg bibliografskog projekta o lingvističkoj bosnistici, čija će izrada biti barem olakšana nakon uspostavljanja preciznih principa u ovoj bibliografiji.

Izvori

Izvori za ovu bibliografiju su kombinovani – od fizičkih izvora, u koje svakako spadaju sva izdanja Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, ali i brojna druga u posjedu biblioteke Instituta te lične biblioteke, preko digitaliziranih, koja se nalaze na više mesta na internetu, pa do raznih baza podataka.

Kompaktnu grupu fizičkih izvora koji su pregledani predstavlja većina zbornika radova u cjelini ili većim dijelom posvećenih bosanskom jeziku, sretnom okolnošću da ih je dosta izašlo upravo u okviru Instituta za jezik. To su sljedeći zbornici radova:

- Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdaja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, 265 str. ISBN 9958-620-02-2
- Čedić, Ibrahim (ur.) *Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija*, Radovi 17, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2005, 314 str. ISSN 1512-9217
- Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa "Slovo o Maku Dždaru"*, FHN Mostar (maj 2012), Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2013, 359 str. ISBN 978-9958-604-74-4
- Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru*, Posebna izdanja 22, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" – Institut za jezik Univerziteta, Mostar – Sarajevo 2015, 399 str. ISBN 978-9958-604-91-1 (Univerzitet "Džemal Bijedić"), 978-9958-620-24-9 (Institut za jezik, Sarajevo)
- Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, 282 str. ISBN 978-9926-434-17-5 (Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka), 978-9958-620-32-4 (Institut za jezik)
- Halilović, Senahid (ur.) *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 10*, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2012, 425 str. ISSN 0352-9851
- Halilović, Senahid (ur.) *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 8*, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2002, 342 str. ISSN 0352-9851
- Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, 375 str. ISBN 978-953-6192-63-2
- Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društvenopolitička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, BMG Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, 79 str. ISBN 978-9958-089-23-7 (BMG), 978-9958-620-33-1 (Institut za jezik)
- Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, 413 str. ISBN 978-9958-620-39-3

Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, 662 str. ISBN 978-9958-620-27-0

Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, 639, CXX str. ISBN 9958-620-07-3

Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, 348 str. ISBN 9958-620-06-5

Peco, Asim (ur.) *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 6*, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 1990, 356 str. ISSN 0352-9851

Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet "Jezik i društvo" Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, 230 str.

Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.), *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, 481 str. ISBN 978-9958-620-11-9 (Sarajevo), 3-9501485-4-X

Valjevac, Naila (ur.) Muhamed Arnaut, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca; Jasna Hadžimejlić, Morfološke osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 11*, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2017, 433 str. ISBN 978-9958-620-29-4

Pored njih, u digitaliziranom obliku konsultirani su i sljedeći zbornici:

Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, 703 str. ISSN 2303-4106 (<https://slavistickikomiteta.ba/Zbornik-Jezik-Web-Final.pdf>)

Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, 517 str. ISSN 2303-4106 (<https://slavistickikomiteta.ba/wp-content/uploads/2020/02/Zbornik-2.-bh.-slav.-kongres-final-knj.-1-jezik-za-web3.pdf>)

Ljevo-Ovčina, Amela; Kešo, Safet; Ibrašimović-Šabić, Adijata (ur.) U zrcalima sjećanja... *Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2020, 206 str. ISBN 978-9958-625-93-0 (<http://www.ff-eizdavstvo.ba/Books/U-zrcalima-sjecanja.pdf>)

Serijske publikacije nalaze se većinom u digitaliziranom obliku pa ih je bilo moguće konsultirati putem interneta. Od bosanskohercegovačkih časopisa, filologiji su isključivo posvećeni i pregledana su navedena godišta sljedećih:

Književni jezik, Institut za jezik, Sarajevo, god. 19 (1990) – god. 31 (2020) (<https://izj.unsa.ba/arhiva/>)

Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, god. 1 (Prava riječ, Tuzla, 1997) – god. 16 (2019) (god. 8–16: <http://www.untz.ba/index.php?page=publikacije-ca-sopis-bosanski-jezik>) (godišta 4–7 pokrivena su bibliografijom radova objavljenih u ovom časopisu u ovom periodu (Bulić 2011), a godišta 1–3 pregledana su u fizičkom obliku)

Lingvazin, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla, god. 1 (2013) – god. 8 (2020) (https://izbjik.ba/?page_id=512)

Bosnistika plus, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla, god. 1 (2013) – god. 2 (2014) https://izbjik.ba/?page_id=514

Pismo, časopis za jezik i književnost, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, god. 1 (2003) – god. 17 (2019) (<http://bfd.ba/arhiva/>)

Sarajevski filološki susreti, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, god. 1 (2012) – god. 5. (2020) (<http://bfd.ba/sfs-arhiva/>)

Pored ovih, tekstovi iz lingvističke bosnistike pojavljuju se i u sljedećim bosanskohercegovačkim časopisima:

Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, god. 19 (1990) – god. 49 (2020) (<https://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/issue/archive>)

Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Matica hrvatska, Tuzla, god. 1 (2004) – god. 16 (2020) (<http://www.hr-vatskidom.ba/index.php/knjiznica2/gradovrh>)

Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar, god. 2 (2009) – god. 13 (2020) (<https://nf.unmo.ba/naucnoistrazivacki-rad/educa/arhiva.aspx>)

Godišnjak BZK “Preporod”, Sarajevo, god. 5 (2005) – god. 19 (2019) (<https://www.preporod.ba/projekti-i-izdanja/godisnjak/>)

Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut, Sarajevo, br. 39 (1990) – br. 67 (2018) (<http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof>)

Istraživanja, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar, br. 1 (2006) – br. 15 (2020) (<https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=967>)

Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, god. 1 (2011) – god. 8/9 (2019/2020) (<http://ps.pfb.unbi.ba/>)

DHS – Društvene i humanističke studije, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, god. 1 (2016) – god. 5 (2020) (<http://www.untz.ba/index.php?page=casopis-dhs>)

Forum Bosnae, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo, god. 1998. – god. 2020. (<https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=950>)

Hercegovina, Muzej Hercegovine, Mostar god. 1990. (br. 7–8) – god. 2020 (br. 19) (<https://www.muzejhercegovine.com/web/index.php/izdavastvo/ceasopishercegovina>)

Od serijskih publikacija, radove iz bosnistike nalazimo i u redovnim periodičnim zbornicima radova pojedinih fakulteta:

Radovi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, god. XVII (2014) – XXIII (2020) (<http://www.ff-eizdavastvo.ba/SerijskepublikacijeFFUNSA.aspx> i <http://ff.unsa.ba/subds/ejournals/index.php/radovi/issue/archive>)

Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici (od 2013: *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici*), Zenica, god. 1 (2003) – god. 18 (2020) (<https://ff.unze.ba/nauka-i-istrazivanje/zbornici-radova/>)

Međunarodni naučno-stručni skup, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, god. 2 (2008) – god. 7 (2018); *SaZnanje* god. 2 (2020) (<https://ff.unze.ba/nauka-i-istrazivanje/medjunarodni-naucno-strucni-skup/>, <https://ff.unze.ba/nauka-i-istrazivanje/saznanje/>)

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Zenica, god. 1 (2003) – god. 18 (2020) (<http://www.ipf.unze.ba/zbornik-radova/>)

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, god. 1 (2009) – god. 12 (2020) (<https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/issue/archive>)

Od serijskih publikacija izvan Bosne i Hercegovine, pregledani su:

Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, god. 1 (2008) – god. 13 (2020) (<http://www.fcjk.me/lingua-montenegrina>) i

Univerzitetska misao, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, god. 1 (2007) – god. 10 (2016) (<https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=613>)

Prvenstveno stoga što u COBISS još nisu uneseni svi pojedinačni radovi objavljeni u časopisima, iako su bibliografije bile sekundarni izvor,

za prvu informaciju pregledana je tekuća bibliografija za dati period koja je izlazila u časopisu *Južnoslovenski filolog* (na: <https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/968>), kao i bibliografije:

- Bulić, Refik. Bibliografija bosanskohercegovačke dijalektologije do 2012. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 173–189.
- Bulić, Refik. Bibliografija radova objavljenih u časopisu *Bosanski jezik* od 2000. do 2010. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 179–184.
- Klementić, Edna. Bibliografija radova o jeziku i književnosti koji su objavljeni u *Zborniku radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli* (ISSN 1512–6021) do 2011. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 167–172.
- Lavić, Osman. Bibliografija Analra (XI–XII – XIX–XX), *Anal Gazi Husrev-begove biblioteke* 19–20, Sarajevo 2001, str. 349–358.
- Zukorlić, Izudina. Bibliografija radova objavljenih u Analima Gazi Husrev-begove biblioteke knjiga XXXIII–XL, *Anal Gazi Husrev-begove biblioteke* 40, Sarajevo 2019, str. 231–257.

Od baza podataka, kao najrelevantnije odabrane su COBISS, za Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, pretraživane po odrednicima “bosanski jezik” i njenim prijevodima na veće evropske i sve slavenske jezike, zatim CEEOL, a za Hrvatsku Hrčak.srce i CROSBI, na iste odrednice. Napokon, pretražen je i Google books po istim odrednicama, s tim da je takva pretraga dala prevelik broj rezultata pa je istraživanje ograničeno na najrelevantnije.

I pored svih nabrojanih izvora, sigurno je da su negdje objavljeni još neki radovi koji se tiču bosanskog jezika, ali nisu prikazani, bilo zbog toga što bosanski jezik nije eksplicitno naveden, u naslovu, ključnim riječima, apstraktu, ali ni samom tekstu, pa ga pretraživači nisu mogli prepoznati, bilo zbog neadekvatne bibliotečke obrade publikacije, bilo zbog nedostavljanja publikacije nacionalnim bibliotekama, tako da se ne može tvrditi da je ova bibliografija u potpunosti iscrpna, ali i s ovom količinom podataka ipak može poslužiti svrsi.

Kategorija i raspored radova

Kako je ova bibliografija zamišljena kao stručna i selektivna, u nju su ušli samo naučni i stručni radovi. To znači da su izostavljeni nelingvistički radovi o bosanskom jeziku, prikazi i udžbenici bosanskog jezika. S druge strane, pojedini priručnici, kao što su pravopisi, jezički savjetnici i slično ipak su uvršteni, stoga što su oni ipak više lingvistički, a manje metodički orijentirani. Izuzetak su samo udžbenici za učenje bosanskog jezika kao stranog, prvenstveno zbog zainteresiranosti šire javnosti za ovu vrstu literature, koja je relativno malobrojna. Nisu uvršteni ni radovi koje su pisali bosništvo, a tiču se korpusa koji ne pripada bosanskom jeziku, kao npr. radovi o piscima srpskog i hrvatskog književnog korpusa. Eseji su uvrštavani isključivo na osnovu dostupnog teksta, kad je procijenjeno da daju više lingvističkih informacija, a manje općenitih i subjektivnih ocjena, uz naučnu aparaturu u vidu referenci.

U formalnom smislu, u bibliografiju su ušli radovi objavljeni u časopisima i zbornicima radova, poglavla u knjigama i same knjige – monografske publikacije ili zbornici radova. Apstrakti i zbornici apstrakata nisu uzeti u obzir. Od neobjavljene građe uvršteni su i magistarski i doktorski radovi. S obzirom na to da se u međuvremenu prešlo na bolonjski sistem studija, pojavili su se i magistarski radovi obimom bliži starim diplomskim radovima, ali su svejedno navedeni. Radi lakšeg pretraživanja, sve bibliografske jedinice raspoređene su prvenstveno po lingvističkim oblastima kojima pripadaju. To razvrstavanje zahtijevalo je uspostavljanje dodatnih principa.

Tako su u odjeljak o historiji jezika stavljeni svi radovi koji obrađuju historijsku građu, bez obzira na to s kojeg jezičkog aspekta su promatrani. Pored praktičnosti, ovakva odluka ima smisla i zbog metodologije ovakvih tekstova, koja je uglavnom dijahronijska, a ona se znatno razlikuje od sinhronijske metode, što sve ove radove ipak objedinjuje u jednu grupu. Čak i kad su radovi pisani sinhronijskom metodom, ali u određenom historijskom periodu, to i dalje nije isto kao sinhronijska metoda koja se koristi za analizu savremenih tekstova, zbog raznih ograničenja izazvanih upravo vremenskim odmakom ovih tekstova (nemogućnost poređenja, korištenja jezičkog osjećaja izvornog govornika, mogućeg različitog značenja...). U ovom dijelu, zbog potrebe da se radovi vremenski i tematski razgraniče, podjela prema lingvističkim disciplinama učinila bi materijal nepreglednim, pa ona stoga

nije provedena. S druge strane, bibliografske jedinice koje, osim historiji jezika, pripadaju i drugim lingvističkim disciplinama, kao što su fonetika, sintaksa, onomastika i sl. nisu naznačene u tim dijelovima, jer bi to značilo da gotovo sve bibliografske jedinice iz dijela o historiji jezika budu barem dva puta navedene, što bi obimom opteretilo bibliografiju i smanjilo preglednost.

Drugi veliki odjeljak u kojem je iskorišten sličan princip jest dijalektologija. Naime, kako je dijalektološka metoda, i pored naslanjanja na opće gramatičke i druge metode, ipak specifična, zbog tačno određenog korpusa, koji se mora posmatrati u poređenju s drugim govorima, u sinhronijskoj, ali i dijahronijskoj perspektivi te slijedeći ranije utvrđene moguće pravce razvoja dijalekata, to su i svi radovi koji se tiču govora objedinjeni na jednom mjestu, bez ponavljanja na drugim mjestima. Izuzetak su jedino radovi koji razmatraju istovremeno obično standarni jezik i dijalekte, koji su onda navedeni u oba odjeljka. Radovi koji se tiču isključivo historijskog razvoja dijalekata, kao što su npr. oni koji proučavaju upitnik “Pitanja o govoru prostog naroda” iz 1897. godine, zbog praktičnosti, smješteni su u odjeljak o dijalektologiji, ne i u historiju jezika. Jedino su dijalektološki rječnici posmatrani kao primarno leksikografski pa se u ovom dijelu samo upućuje na njih, dok je puna bibliografska jedinica data u dijelu o leksikografiji. Ovdje su smješteni i radovi o dijalektima Sandžaka, tačnije onih mesta u kojima žive Bošnjaci. Zbog prirode dijalektoloških radova, koji se često bave govorima manjih mesta koja se teško nalaze i na karti, sigurno su neki radovi o govorima bosanskog jezika izostali jer je dati toponim premali i nedovoljno poznat. Dijalektologija je shvaćena široko, u smislu horizontalnog i vertikalnog raslojavanja jezika, tako da su u ovaj dio ubrojani i tekstovi o jeziku pojedinih društvenih grupa ili o govornom jeziku općenito, kad nije jasno naznačeno da je riječ o nekom specifičnom registru kao što je npr. žargon.

Slična su i rješenja u onomastičkom dijelu – ovaj put zbog specifičnosti građe, svi onomastički radovi, bez obzira na to odnose li se na neki historijski period ili na savremeno doba, dati su, zbog preglednosti, u ovom dijelu i nisu ponavljeni u drugim dijelovima. Iako to praktično znači da će neki radovi koji se tiču historije jezika biti navedeni u odjeljku o dijalektologiji ili onomastici, a ne i u historiji, zbog maloga broja ovakvih radova te njihove uske specijalizacije, vjerovatno će zainteresovani istraživači dijalektolozi i onomastičari ovakve radove ipak prije potražiti u odjeljcima o dijalektologiji i onomastici, čime će bibliografija bolje služiti svrsi.

Ponekad se iz naslova ili postojećeg opisa, pa i samoga teksta, nije moglo jasno odrediti kojoj disciplini tačno pripadaju pojedini radovi, malo zbog nepreciziranosti u tekstu, a malo zbog preklapanja područja istraživanja pojedinih lingvističkih disciplina. Stoga su se morala donositi kompromisna rješenja. Tako su radovi o teoriji govornih činova dati u odjeljku pragmalinguistike, iako se tiču i sociolingvistike i stilistike, kako bi bili objedinjeni na jednom mjestu. Radovi o poslovicama dati su u frazeologiji, u okviru koje se one prvenstveno izučavaju, iako se u njima koriste i semantičke i leksikološke metode. S druge strane, radovi o žargonu objedinjeni su u dijelu o leksikologiji, s obzirom na to da je uglavnom riječ o žargonizmima, kao zasebnom dijelu leksika bosanskog jezika, osim ako rad nije posvećen relativno cjelovitom opisu pojedinog žargona, kad je u dijelu o funkcionalnim stilovima, u koje se ubraja i žargon.

Pojedine oblasti zbog prirode radova i lakšeg nalaženja podijeljene su u podoblasti. U odjeljku standardologija tako se navode radovi o standardnom jeziku općenito, dok je opis standardnog jezika dat u odjeljcima o normi i pravopisu, a zatim fonetici, morfologiji itd. i to je razlog zbog kojeg su uspostavljeni i ovi dijelovi. Isto tako, dio o morfologiji podijeljen je na vrste i oblike riječi, kao i sintaksa na dio o prostoj te složenoj rečenici i tekstu, te stilistika na stilistiku općenito i dio o funkcionalnim stilovima. Terminologija je izdvojena kao posebna u okviru leksikologije zbog specifičnosti građe.

Kad je riječ o proučavanju bosanskog jezika s aspekta stranih jezika, opet zbog prirode radova, formirana su tri odjeljka. Najobimniji je onaj o kontrastivnim proučavanjima, u koji su ušli radovi lingvista koji nisu bosnići, nego anglisti, germanisti, iranisti itd., koji su poredili pojedine jezičke pojave u bosanskom i u nekom stranom jeziku. Slični ovim radovima, ali ne i identični, jesu radovi u odjeljku o utjecaju stranih jezika na bosanski. Prvenstveni razlog što su ovi radovi odvojeni jest perspektiva posmatranja – dok kontrastivni radovi posmatraju jednako bosanski i neki strani jezik, radovi u ovom dijelu u prvom planu imaju bosanski, dok je neki strani jezik ipak u drugom planu. Treći je dio o bosanskom kao stranom jeziku i njega čine uglavnom razni priručnici o učenju bosanskog jezika za strance, koji su ovdje praktično objedinjeni na jednom mjestu. Nisu uzeti u obzir radovi koji su posvećeni u cijelosti nekom stranom jeziku, a bosanski jezik je uvršten samo u smislu prijevodnih ekvivalenta, zbog toga što oni pripadaju prvenstveno oblasti prevodilaštva i ne razmatraju strukturu bosanskog jezika.

U dijelu o metodici naći će se i radovi o metodici proučavanja bosanskog jezika kao stranog, ali je na njih samo upućeno, zbog cjelovitosti ovog odjeljka. I ovdje je bilo potrebno uspostaviti određene granice. Uzeti su u obzir radovi koji se odnose na poučavanje konkretnih lingvističkih fakata, čime je izostao veliki broj radova koji se odnosi na npr. usvajanje čitanja i pisanja, kao oblasti koje se više odnose na didaktiku razredne nastave nego na samu bosnistiku, ili pak radova koji se bave poteškoćama u razvoju govora, što je više medicinska ili psihološka nego lingvistička oblast. I kultura govora, kao granična oblast, uvrštena je, ali samo oni radovi koji se nesumnjivo tiču bosanskog jezika, ne i općenito.

Iako je broj radova o leksikografiji relativno skroman, ovaj je dio informativan jer su u njemu navedeni svi pronađeni rječnici bosanskog jezika, svih vrsta. S obzirom na njihovu specijalizaciju, na njih je upućeno i u ostalim dijelovima gdje je bilo potrebe, ali ovdje su okupljeni na jednom mjestu. Nisu uzeti u obzir samo mali, dječiji rječnici, koji nemaju naučni, nego više zabavni, mada edukativni, karakter.

U odjeljcima o kognitivnoj lingvistici i generativnoj gramatici gotovo sigurno nije upućeno na neke sintaksičke i leksikološke radove koji su proučavani iz ovog aspekta. To su radovi koji nisu cijelovito digitalizirani i postavljeni na internet, a iz naslova se ne vidi da su proučavani u okviru ovih disciplina. Ipak, ti su radovi navedeni u drugim odjeljcima kojima također pripadaju, tako da iscrpnost nije dovedena u pitanje, ali ovu činjenicu treba imati na umu prilikom isčitavanja bibliografije i zaključivanja o razvijenosti ovih dviju disciplina u lingvističkoj bosnistici.

Lingvistička istraživanja humora, popularna u anglistici, proučavana su u nekoliko radova (i) o bosanskom jeziku i smještena su u odjeljak semantike, kao najpriблиžniji, s obzirom na to da je pre malo radova da bi ih se izdvajalo u posebnu oblast.

Dio o jeziku pojedinih pisaca, tekstova ili grupa tekstova nastao je također iz praktičnih razloga. Naime, u Institutu za jezik još od prije rata postojao je projekt proučavanja jezika bosanskohercegovačkih pisaca. Projekt je nastao upravo u cilju opisa bosanskog jezika, na tragu nekadašnjih shvatanja o standardnom jeziku kao književnom, odnosno ekstrahiranom iz jezika pisaca. Iako je ovo shvatanje u međuvremenu napušteno, za historiju književnog jezika pojedinih pisaca i danas je jednako važan, a kako još uvijek nemamo monografski opisanu historiju književnog bosanskog jezika,

ovaj je odjeljak zamišljen kao pomoć lingvistima koji planiraju ovakav projekt, da na jednom mjestu dobiju potrebne informacije. Istina, u ovom se dijelu više upućuje na bibliografske jedinice date drugdje u bibliografiji jer je relativno mali broj radova koji se bave isključivo jezikom pojedinog pisca ili djela, ali kako ni ovih ostalih nije prevelik broj, to korist ovog odjeljka premašuje njegovu štetnost u smislu dodavanja na obimnosti.

Iako je bibliografija primarno lingvistička, u njoj će se pronaći i radovi koji nisu usko lingvistički, nego se tiču filozofije ili sociologije jezika, pa čak i politologije. S obzirom na njihovu brojnost, te općedruštvenu važnost ovakvih radova u trenutku kad su nastajali, zbog složenog društvenog okvira u kojem se bosanski jezik i danas nalazi, a naročito u kojem je bio neposredno nakon vraćanja naziva, i ovi su radovi ipak uvršteni u bibliografiju, u odjeljcima u kojima je jasno naznačena njihova priroda (*Status bosanskog jezika*, *Naziv bosanski jezik*, *Bosanski jezik kao identitet*, *Jezička politika*, *Bosanski jezik i politika*). Kako ovi radovi često nisu usko lingvistički, radovi koji se bave npr. jezičkom politikom u prethodnim historijskim razdobljima ipak su uvršteni ovdje, a ne u odjeljak o historiji jezika. U nekim sljedećim, strogo lingvističkim bibliografijama, vjerovatno neće biti potrebe za ovakvim odjeljcima.

U poseban odjeljak odvojeni su radovi koji donose samo građu ili manje ili više potpuni opis građe za istraživanja bosanskog jezika. To nisu lingvistički radovi u užem smislu, ali mogu biti korisni za istraživače ili čak potaknuti na istraživanje manje obrađenih korpusa. Isto tako, navedene su i bibliografije od kojih istraživači mogu imati koristi kao i od ove bibliografije.

Neizbjegni dio svakog razvrstavanja građe jeste i obično posljednji odjeljak, pod nazivima "Razno", "Ostalo", "Općenito" i sl. U njega se praktično smještaju svi oni radovi koji se ne mogu svrstati ni u jedan od prethodnih dijelova, pa su tako u njemu našli mjesto radovi o ekstralalingvističkim faktorima u jeziku, kratki opisi bosanskog jezika na nekom stranom jeziku, radovi o nauci o jeziku ili "jezičkoj situaciji" u Bosni i Hercegovini, o doprinosu pojedinih istraživača bosnistici, o historiji prevođenja, kao i knjige u kojima se nalaze radovi iz više lingvističkih disciplina. Nastojalo se da ovaj dio bude što kraći, tj. da radovi budu precizno razvrstani na konkretnе pojedine oblasti, u čemu se prilično i uspjelo. Međutim, obimnosti ovog dijela doprinosi to što su u njemu navedeni svi zbornici radova u kojima se nalazi barem jedan rad u kojem se barem spominje bosanski jezik, i to u punom

obliku, dok je na pripadajućim mjestima u bibliografiji samo upućeno na njih, da bi na jednom mjestu bili objedinjeni svi zbornici radova s potpunom informacijom. Navedeni su i lingvistički zbornici za koje je u COBISS-u postojao podatak da sadrže tekstove o bosanskom jeziku i kada podatak o tim tekstovima nije postojao, ali njih je vrlo mali broj.

Bibliografske jedinice su u okviru pojedinih lingvističkih disciplina i oblasti dalje poredane prvo po kategorijama (*Radovi, Magistarski i doktorski radovi i Knjige*), unutar njih po godinama, a unutar godina abecedno po prvom autoru / uredniku ili priređivaču. U odjeljku o leksikografiji i kontrastivnim studijama rječnici su odvojeni u poseban dio, kao i zbornici radova u posljednjem dijelu, kako bi bibliografija bila što informativnija i upotrebljivija.

Navođenje

Svakoj punoj bibliografskoj jedinici dodijeljen je broj, počevši od 1. Upućivačke jedinice nemaju svoj poseban broj zbog toga da bi konačni broj bibliografskih jedinica bio realan. U indeksu autora korišteni su brojevi punih bibliografskih jedinica jer je to praktičnije i informativnije od navođenja broja stranica na kojima se pojavljuje pojedini autor, zbog toga što se na istoj stranici, zbog abecednog redoslijeda, isti autor često javlja više puta, što se iz indeksa s brojem stranica, a ne bibliografskih jedinica, ne bi vidjelo. U indeks autora nisu ušli autori iz literature korištene u uvodnom i zaključnom tekstu, jer se ta literatura ne bavi (uvijek) bosanskim jezikom.

Stil navođenja korišten u bibliografiji zapravo je modificirani harvardski stil, koji je odabran nauštrb ISBD-a zbog praktičnosti. U okviru bibliografske jedinice navedena je i godina, iako je ona naprijed naznačena, iz praktičnih razloga – kako bi istraživači u navođenju citiranih bibliografskih jedinica mogli preuzeti cijelovitu jedinicu, a kad su u pitanju skraćene jedinice, koje upućuju na pune, u skraćenom obliku nije navedena godina, pa u tom slučaju nema ponavljanja.

Knjige su navođene po sljedećem principu i sa sljedećim elementima:

Prezime, Ime. (Prezime, Ime; Prezime, Ime...) (ur./prir.) Naslov, (Podnaslov), (prevodilac ili priređivač), (redni broj izdanja), (edicija broj), Izdavač (– Izdavač – Izdavač...), Grad (– Grad – Grad...) godina, broj stranica. ISBN

Ako je knjiga imala više izdanja, ona su navođena u nastavku bibliografske jedinice nakon tačka-zareza, i to samo oni elementi koji se razlikuju u odnosu na prethodno izdanje – obavezno broj izdanja i godina, a onda i broj stranica, ISBN itd. Kod upućivanja, navedeno je samo Prezime, Ime i Naslov, nakon čega slijedi uputa na broj pune bibliografske jedinice. U slučaju velikog broja autora (4 i više), kod upućivanja je nakon prvog autora stavljena oznaka “i dr.” te ostali autori nisu navodeni. Isto tako, ako je neko kasnije izdanje s promijenjenim naslovom, pod odgovarajućom godinom stavljen je naslov za tu godinu, ali je upućeno na punu bibliografsku jedinicu u kojem stoji i taj i eventualni ostali naslovi. Ovakav je postupak primijenjen samo ako je u COBISS-u postojao podatak o tome da su u pitanju izdanja iste knjige – inače, i za knjige i za rade, ma koliko naslov bio sličan ili postojala sumnja da je riječ o drugim ili nekom izdanju istog djela, ako nije pronađena pouzdana informacija, ti su se rade, odnosno knjige, bilježili odvojeno, kao zasebne jedinice. Pojedine knjige nemaju ISBN pa su i navedene bez njega. U slučaju kad je izdavač sam autor, on je naveden na mjestu gdje se navodi izdavač tako što je dat inicialni imena i prezime. Ako je izdavač organizacijska jedinica neke veće organizacije, onda su svi hiperonimi i hiponimi odvojeni zarezima (npr. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo).

Magistarski i doktorski rade navođeni su po sljedećem principu i sa sljedećim elementima:

Prezime, Ime. Naslov, (*Podnaslov*), magistarski / doktorski rad, (Naziv magistarskog ili doktorskog studija / Odsjek), Fakultet, Grad godina, broj stranica.

Kod upućivanja, navođeno je samo Prezime, Ime, Naslov, magistarski / doktorski rad, broj pune bibliografske jedinice.

Poglavlja u knjigama ili rade u zbornicima rade navođeni su po sljedećem principu i sa sljedećim elementima:

Prezime, Ime. (Prezime, Ime; Prezime, Ime...) Naslov, (*Podnaslov*), u: (Prezime, Ime (ur./prir.)), Naslov zbornika, (*Podnaslov*), (prevodilac ili priredivač), (redni broj izdanja), (edicija broj), Izdavač (– Izdavač – Izdavač...), Grad (– Grad – Grad...) godina, stranice.

Kao što se vidi, ISBN nije navođen u ovom slučaju, ali se taj podatak nalazi u bibliografskog jedinici tog zbornika koji je i zasebno naveden (u dijelu *Općenito*). Kod upućivanja, navedeno je Prezime, Ime (u slučaju više autora oznaka “i dr.”). Naslov, broj pune bibliografske jedinice.

Radovi u časopisima navođeni su po sljedećem principu i sa sljedećim elementima:

Prezime, Ime. (Prezime, Ime; Prezime, Ime...) Naslov, (Podnaslov), *Časopis* godište/broj / godište/svezak(broj), Izdavač (– Izdavač – Izdavač...), Grad (– Grad – Grad...) godina, stranice.

Kod časopisa nije navođen ISSN. Razlog za ovo izostavljanje je više – neki su časopisi mijenjali ISSN pa je bilo teško ili nemoguće pronaći ISSN tačno tog broja ili godišta časopisa; osim toga, za razliku od ISBN-a, koji je prilično pouzdan garant da je knjiga i objavljena, nema potrebe za takvim dokazivanjem kod većine časopisa, jer se ili nalaze digitalizirani na internetu ili pojavljuju dovoljno puta da je njihovo postojanje nesumnjivo. Pri upućivanju, navedeno je Prezime, Ime (u slučaju više autora oznaka "i dr."). Naslov, broj pune bibliografske jedinice. Svi rimski brojevi zamijenjeni su arapskim, zbog jednoobraznosti, osim ako je rimski broj u naslovu publikacije, ili ako su stranice obilježene rimskim brojevima, pored arapskih. Isto tako, čirilični podaci transliterirani su u latinicu, zbog lakšeg pretraživanja, samo su naslovi na ruskom i bugarskom jeziku ostavljeni čirilicom, zbog toga što se ove naslove rijetko može naći pretragom na latinici, za razliku od naslova na srpskom, crnogorskom i donekle makedonskom jeziku. Kao izdavač naveden je onaj izdavač koji je naveden u tom broju, a ako su izvori bili sekundarni i nije bilo mogućnosti da se provjeri direktno u broju, bilo u fizičkom ili digitaliziranom obliku, za izdavača tog godišta konsultiran je COBISS, koji najčešće navodi podatke o promjeni izdavača, a ako ni to nije bilo dostupno, onda je naveden izdavač iz najbližeg godišta tog časopisa za koji postoji pouzdan podatak.

Ako godište odgovara broju časopisa, radi jednostavnosti, naveden je samo jedan broj. Kad je izdavač časopisa naveden u naslovu (npr. *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici*), ne ponavlja se. Dvobroji i višebroji su navedeni pod posljednjom godinom, jer su tad vjerovatno publikovani, osim ako nije posebno navedena godina štampanja, kad je ona uzeta u obzir. Ako je neki članak objavljen na dva mjesta, naveden je u punom obliku pod godinom kad je prvi put objavljen, a pod godinom gdje je objavljen drugi put samo se upućuje na njega. Prijevodi su tretirani potpuno odvojeno. *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* i *Forum Bosnae* su serijske publikacije koje su povremeno donosile monografske tekstove – u tim slučajevima monografski tekstovi su ubrojani u knjige i tako i prikazani.

U nekoliko radova iz zbornika nedostaje podatak o stranicama na kojima se nalaze. Oni su ipak uvršteni zbog toga što je provjereno da je taj zbornik zaista objavljen, a i ti su radovi citirani u nekim drugim radovima.

Zbog jasnoće, a nauštrb zauzimanja prostora, nisu korištene skraćenice, nego su svi časopisi i izdavači navođeni punim imenom. Izuzetak su jedino općepoznate skraćenice za nacionalne akademije nauka (ANUBiH, SANU, HAZU, MANU, CANU) i za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine (NUBBiH) te manje poznate skraćenice u sastavu dijelova bibliografske jedinice onako kako su odštampane i/ili pronađene u sekundarnom izvoru. Skraćeno je napisan i izdavač u zagradi iza ISBN broja, kada publikacija ima dva ili više izdavača i za svakog je dodijeljen poseban broj, ali je puni naziv izdavača naveden ranije.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA
O BOSANSKOM JEZIKU 1990–2020.

Historija jezika

Srednji vijek – bosanska redakcija staroslavenskog jezika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

1. Kuna, Herta. Jat u Pantelejmonovom apostolu (graftijska upotreba i fonološke zamjene), *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 33, Novi Sad 1990, str. 233–241.
2. Petrović, Rodoljub. Sudbina Nikoljskog jevandjelja, *Glas biblioteke, časopis za savremeno bibliotekarstvo* 3/2–3, Gradska biblioteka, Čačak 1990, str. 22–25.

1991.

3. Jerković, Vera. O Nikoljskom jevandjelu, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 34/1, Novi Sad 1991, str. 21–31.

1995.

4. Graciotti, Sante. I frammenti bosniaci di Monteprandone. Edizione e interpretazione, *Ricerche slavistiche* 42, Università di Roma, Sapienza 1995, str. 125–181.

1996.

5. Kuna, Herta. Jat u Pantelejmonovu apostolu s obzirom na njegovu grafijsku i glasovnu vrijednost, *Croatica, časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu* 26/42–43–44, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1996, str. 201–211.

1999.

6. Gošić, Nevenka. O datiranju Vrutočkog evanđelja, *Arheografski prilozi* 21, Narodna biblioteka Srbije, Arheografsko odeljenje, Beograd 1999, str. 197–205.

2001.

7. Jurić-Kappel, Jagoda. Neke jezične posebnosti starije bosanske književnosti i njihov udio u standardizacionim procesima – Propuštene mogućnosti?, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 137–148.

2002.

8. Отчеть Императорской публичной библиотеки за 1859 г., СПБ, С 59, Но 4, у: Turilov, Anatolij A. (ur.) *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии, XIV век. Вып. 1, Апокалипсис-Летопись Лаврентьевская*, Indrik, Moskva 2002.

2004.

9. Koch, Christoph. Anmerkungen zu den Glossen des bosnischen Tetraevangeliums der Sammlung Srećković, *Slovo* 52–53, Staroslavenski institut, Zagreb 2004, str. 55–116.

2005.

10. Jurić-Kappel, Jagoda. Književni jezik u srednjovjekovnoj Bosni, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 81–104 (+ I–XX).
11. Jurić-Kappel, Jagoda. Kopitarovo četveroevanđelje, u: Damjanović, Stjepan (ur.) *Drugi Hercigonjin zbornik*, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005, str. 169–180.
12. Nazor, Anica. Rukopisi Crkve bosanske, u: Šanjek, Franjo (ur.) *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, zbornik radova*, Institut za istoriju – Hrvatski institut za povijest, Sarajevo – Zagreb 2005, str. 539–562.

2008.

13. Žagar, Mateo. Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva, *Slово* 56–57, Staroslavenski institut, Zagreb 2008, str. 695–708.

2009.

14. Arnaut, Muhamed. Redakcije staroslavenskog jezika na južnoslavenskom prostoru, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 7, Zenica 2009, str. 129–150.

2010.

15. Nazor, Anica. Manuscripts of the Bosnian Church, *Forum Bosnae* 49, Međunarodni forum Bosne, Sarajevo 2010, str. 126–177.

2012.

16. Jurić-Kappel, Jagoda. Sistem žanrova u srednjovjekovnoj vjerskoj književnosti – Nekoliko načelnih zapažanja, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, *Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 87–98.
17. Nakaš, Lejla. Dvadeset glosa bosanskog Vrutočkog evanđelja, *Forum Bosnae* 57, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2012, str. 153–187.
18. Nakaš, Lejla. Pluralitet bosanske pismenosti, *Forum Bosnae* 57, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2012, str. 86–99.
19. Nakaš, Lejla. The plurality of Bosnian literacy, *Forum Bosnae* 55, Međunarodni Forum Bosna, Sarajevo 2012, str. 170–183.
20. Nakaš, Lejla. Twenty Previously Unpublished Marginal Glosses from the Bosnian Vrutok Gospels, *Forum Bosnae* 58–59, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2012, str. 194–229.

2013.

21. Nakaš, Lejla. Nova saznanja o Vrutočkom evanđelju, *Ricerche slavistiche* 57/11, Università di Roma, Sapienza 2013, str. 5–20.
22. Samardžić, Biljana. Ortografske odlike knjiga Goraždanske štamparije: obilježavanje poluglasničkog znaka, vokala *u*, *o* i *jeri*, udvojenih slova, vokalnog *r* i vokalnog *l*, sekvence *št*, glasovne vrijednosti *ć* i *đ* i pitanje upotrebe slova *ȝ*, *Radovi Filozofskog fakulteta Pale* 15/1, Pale 2013, str. 113–122.

2014.

23. Ćušić, Tarik. Listići iz Monteprandonea: Traktat za i protiv vjere bosanskih krstjana, *Godišnjak BZK "Preporod"* 14, Sarajevo 2014, str. 462–473.
24. Kardaš, Mehmed. O jezičkim i grafijskim odlikama Sofijskog bosanskog evanđelja, *Forum Bosnae* 66, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2014, str. 138–149.

2015.

25. Čatović, Haris. Ortografske i fonetsko-fonološke odlike *Kunovskog zapisa, Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 45–65.
26. Galić, Josip. Složeni glagolski oblici u četveroevanđelju Hvalova zbornika, *Croatica et Slavica Iadertina* 11/1, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar 2015, str. 19–36.
27. Nakaš, Lejla. Fragmenti iz Monteprandona, *Ricerche slavistiche* 59/13, Università di Roma, Sapienza 2015, str. 385–406.
28. Nakaš, Lejla. Ka novom čitanju Kunovskog zapisa, *Kirilometodievistika* 9, Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", Skopje 2015, str. 25–37.
29. Nakaš, Lejla. The Bosnian Tetraevangelium from Vrutok, *Forum Bosnae* 67–68, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2015, str. 677–718.
30. Raos, Josip. Ligature u Pripkovićevom evanđelju, *Filologija* 63, HAZU, Zagreb 2015, str. 173–192.

2016.

31. Kardaš, Mehmed. Paleografske i jezičke odlike novog petrogradskog bosanskog evanđelja u odnosu na Giljferdingov apostol No 14, u: Kalajdzija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 51–62.
32. Nakaš, Lejla. Apotropejski zapis iz Slatnice, u: Brković, Tomislav (ur.) *Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami"*, *Zbornik radova / Međunarodni znanstveno-stručni skup Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami"*, Prozor, 11. kolovoza 2016, Općina Prozor-Rama – Synopsis, Prozor – Sarajevo – Zagreb 2016, str. 813–830.
33. Nakaš, Lejla. O proučavanju čiriličnog naslijeda, *Forum Bosnae* 74–75, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2016, str. 258–266.
34. Ramić-Kunić, Erma. Leksičke razlike između Čajničkog i Vrutočkog evanđelja u Evanđelju po Mateju, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 7–31.

35. Savić, Viktor. O jedinstvu srpske redakcije staroslovenskog jezika u vremenu Stefana Nemanje, u: Radujko, Milan (ur.) *Stefan Nemanja – prepodobni Simeon Mirotočivi, zbornik radova*, Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet – Institut za srpski jezik SANU – Eparhija budimljansko-nikšićka, manastir Đurđevi Stupovi – Mitropolija crnogorsko-primorska, Cetinjski manastir, Beograd – Berane – Cetinje 2016, str. 307–346.

2017.

36. Nakaš, Lejla. Glagoljični zapisi u Radosavljevom zborniku, u: Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo (ur.) *Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu*, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2017, str. 383–395.
37. Ramić-Kunić, Erma. Leksičke osobine evanđelja iz Dovolje, *Književni jezik* 28/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 29–59.
38. Ramić-Kunić, Erma. Ohridizmi u bosanskim srednjovjekovnim evanđeljima, *Kirilometodievistika* 11, Institut za makedonski jazik “Kreste Misirkov”, Skopje 2017, str. 51–76.

2018.

39. Kardaš, Mehmed. Novi listovi Vrutočkog bosanskog četveroevanđelja, *Godišnjak* 47, Centar za balkanološka ispitivanja, ANUBiH, Sarajevo 2018, str. 193–197.
40. Kardaš, Mehmed. Paleografska analiza pisma Kopitarova bosanskog četveroevanđelja, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 330–344.
41. Kardaš, Mehmed; Ramić-Kunić, Erma. Katalog rukopisa bosanske crkvenoslavenske pismenosti, *Kirilometodievistika* 12, Institut za makedonski jazik “Kreste Misirkov”, Skopje 2018, str. 117–157.
42. Ramić Kunić, Erma. Tekstologija Daničićevoga bosanskoga evanđelja: tekstu-alni odnos prema Nikoljskome i Čajničkome evanđelju, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 16, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 9–30.
43. Ramić-Kunić, Erma. Mjesto Mletačkog evanđelja među drugim rukopisima bosanske srednjovjekovne pismenosti, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 356–368.

2019.

44. Jurić-Kappel, Jagoda. Hrvatski glagoljaši i Crkva bosanska – “Čto eretiče glagolesi?” Brevijar Vida Omišjanina (1396. god.), u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 359–369.
45. Kardaš, Mehmed. Preslavizmi u Kopitarovu četveroevangelju, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 55–78.
46. Mazrak, Ema. Novi podaci o Hvalovom zborniku, *Bosniaca* 24, NUBBiH, Sarajevo 2019, str. 74–81.
47. Nakaš, Lejla. Šta nam govori grafija Nikoljskog jevanđelja, *Almanah SPKD za 2018/19. godinu*, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Sarajevo 2019, str. 195–202.
48. Ramić-Kunić, Erma; Šimić, Marinka. Leksik Matejeva evanđelja u hrvatskoglagoljskim misalima i bosanskim četveroevangeljima, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 9–53.
49. Savić, Viktor. O potrebi izdavanja srpskoslovenskih spomenika iz srednjovjekovnih Bosne i Huma, u: Kuzmanović, Rajko (ur.) *Srpski jezik i srpsko pismo danas*, Naučni skupovi 15, Odjeljenje književnosti i umjetnosti 24, ANURS, Banja Luka 2019, str. 237–260.

Magistarski i doktorski radovi

2018.

50. Kardaš, Mehmed. *Jezik i grafija Kopitarova četveroevangelja u kontekstu bosanske crkvenoslavenske pismenosti*, doktorski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb 2018, 341 str.

2019.

51. Čorbadžić, Suada. *Kritičko izdanje teksta Premudri Akir iz Zbornika manastira Savina br. 29 (14. st.)*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 70 str.
52. Ramić-Kunić, Erma. *Leksičke varijante Čajničkog evanđelja iz 15. stoljeća u kontekstu proučavanja bosanske redakcijske pismenosti*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 279 str.

Knjige

1990.

53. Jerković, Vera; Grković-Mejdžor, Jasmina. *Srpskoslovenska pismenost – paleografija, ortografija i jezik*, naučno-istraživački projekat, izvještaj o istraživanju, Novi Sad 1990, 30 str.

1991.

54. Pelusi, Simonetta. *Novum Testamentum Bosniacum Marcianum: Cod. Or. 227 (=168)* (Helios), Studio Editoriale Programma, Padova 1991, 405 str.

2002.

55. Turilov, Anatolij. A. (ur.) *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии, XIV век. Вып. 1, Апокалипсис-Летопись Лаврентьевская*, Indrik, Moskva 2002, 766 str. ISBN 5-85759-167-8

2005.

56. *Gospel-book in Serbian Church Slavonic CBL WMS 147 / Nikoljsko jevanđelje*, DVD, Chester Beatty Library, cop., Dublin 2005.
57. Jovanović-Stipčević, Biljana. *Beogradski parimejnik: početak XIII veka: tekst sa kritičkim aparatom*, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2005, 495 str. ISBN 86-7035-136-6

2007.

58. Davidović, Vladimir. *Nikoljsko jevanđelje*, fototipsko, bibliofilsko izdanje, 2007, 373 str.

2008.

59. Kuna, Herta. *Srednjojekovna bosanska književnost*, Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika 45, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2008, 383 str.
60. Nazor, Anica. *Radosavljeva bosanska knjiga: zbornik krstjanina Radosava iz XV stoljeća*, Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika 42, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2008, 148 str.

2012.

61. Nakaš, Lejla; MacRobert, Catherine Mary. *Bosanski psaltir*, Forum Bosnae 60, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2012, 261 str.

2013.

62. Jurić-Kappel, Jagoda. *Bosnien im Spiegel älterer Schriften: philologisch-linguistische Studien / Bosna u ogledalu starije pismenosti: filološko-lingvističke studije*, J. Jurić-Kappel, Wien 2013, 172 str. ISBN 978-3-902712-18-9

2015.

63. Nakaš, Lejla. *Vrutočko bosansko četveroevangelje*, Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika 67–68, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2015, 718 str.

2017.

64. Ramić-Kunić, Erma (prir.) *Čajničko četveroevangelje – bosanski rukopis s početka 15. stoljeća*, Posebna izdanja 26, Institut za jezik, Sarajevo 2017, 400 str. ISBN 978-9958-620-31-7

2018.

65. Kardaš, Mehmed (prir.) *Bosansko četveroevangelje – Sofijski odlomci*, Forum Bosnae 80, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2018, 226 str.
66. Nakaš, Lejla. *Divoševo evangelje: studija i kritičko izdanje teksta*, Posebna izdaja 31, Institut za jezik, Sarajevo 2018, 499 str. ISBN 978-9958-620-38-6
67. Nakaš, Lejla. *Paratekstualnost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti*, Forum Bosnae 83–84, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2018, 120 str.

2020.

68. Kardaš, Mehmed. *Kopitarovo četveroevangelje monografija*, Biblioteka Bosnistika, Monografije, knj. 24, Slavistički komitet – Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sarajevo 2020, 258 str. ISBN 978-9958-648-27-4 (Slavistički komitet), 978-9958-11-161-7 (FMON)

Srednji vijek – svjetovni tekstovi

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

69. Peco Asim. Povelja Kulina Bana – spomenik trajne vrijednosti, *Rukovet 78/2* (36), Subotica 1990, str. 963–973.
70. Velčeva, Borina. Хумачката полоча, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 33, Novi Sad 1990, str. 61–63.

1991.

71. Mladenović, Aleksandar. Beleška o jednom padežnom obliku u Povelji bana Kulina, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 34/1, Novi Sad 1991, str. 161–162.

2004.

72. Turbić-Hadžagić, Amira. Paleografske osobenosti Pisma bosanske kraljice Jelene Grube Dubrovniku od 5. 3. 1399, *Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine* 36/2000–1, Sarajevo 2004, str. 121–131.
73. Turbić-Hadžagić, Amira. Paleografske osobitosti ktitorsko-nadgrobognog natpisa sudije Gradiše, *Zbornik radova* 31/5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2004, str. 85–93.

2005.

74. Gabrić-Bagarić, Darija. Crkvenoslavensko i narodno u bosanskohercegovačkim epigrafskim spomenicima od 12. do 18. st., *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 2, Matica hrvatska, Tuzla 2005, str. 18–36.
75. Turbić-Hadžagić, Amira. Tragom paleografskih osobitosti bosansko-humskih povelja 12. i 13. stoljeća, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 73–105.

2007.

- Čigoja, Brankica. Nekoliko napomena o terminima zetsko-humski i raški pravopis, v. 1263.

2008.

- Čigoja, Brankica. Nekoliko napomena o terminu resavski pravopis (prema novijim istraživanjima), v. 1264.
76. Nakaš, Lejla. Zapadnoštokavski pisani idiom u srednjem vijeku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 199–212.
77. Turbić-Hadžagić, Amira. Povelja bana Stefana i grada Dubrovnika od 15. februara 1333. godine, *Baština sjeveroistočne Bosne* 1, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Tuzla 2008, str. 53–59.

2009.

78. Ćorić, Božo. Štampana izdanja “Povelje bana Kulina”: kritički osvrt, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 14, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2009, str. 47–64.
79. Karavdić, Zenaida. O Povelji Kulina bana – “Bez’ v’sega z’loga primysla”, *Godišnjak* 36, Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, Sarajevo 2009, str. 121–152.
80. Mulaosmanović, Edita. Fonetsko-fonološke i morfološke osobitosti Humačke ploče, *Istraživanja* 4, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2009, str. 129–145.
81. Samardžić, Biljana. O glavnim osobinama povelja Tvrtdka I Kotromanića, u: Kovačević, Miloš i dr. (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa 1. naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 14. februara 2009. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, knj. 1, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2009, str. 339–346.
82. Turbić-Hadžagić, Amira. Deklinacija glavnih brojeva u bosansko-humskim poveljama od 12. do 15. stoljeća, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 4, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2009, str. 147–156.
83. Turbić-Hadžagić, Amira. Deklinacija ličnih zamjenica *ja* i *ti* u bosaničnim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 3, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2009, str. 213–229.
84. Turbić-Hadžagić, Amira. Osamsto dvadeset godina povelje Kulina bana (1189–2009), *Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu*,

kulturno-historijsko i prirodno naslijede 2, JU Zavod za zaštitu i korišteњe kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda, Tuzla 2009, str. 35–40.

85. Turbić-Hadžagić, Amira. Paleografske osobitosti Povelje Kulina Bana, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2009, str. 25–35.

2010.

86. Čorić, Božo. Još o “Povelji bana Kulina”: grafemika, fonemika, morfemika, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 39/3, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 2010, str. 11–46.
87. Hodžić, Jasmin. Starobosanski natpisi ukrug: jezik bosanskih spomenika pismenosti na primjeru dva epitafa iz Vlahovića kod Ljubinja, *Slovo Gorčina* 32, Stolac 2010, str. 68–74.
88. Turbić-Hadžagić, Amira; Jamakosmanović, Zumreta. Natpis Božićka Banovića kao medij i njegove jezične osobitosti, u: Mutapčić, Edin i dr. (ur.) *Zbornik radova sa Naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijede općine Banovići, 15.04.2010. g.*, Banovići, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Tuzlanskog kantona – Općina Banovići, Tuzla – Banovići 2010, str. 37–42.
89. Turbić-Hadžagić, Amira. Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. stoljeća pisanih u “Sutisci”, u: Karamatić, Marko (ur.) *Stoljeća Kraljeve Sutjeske, zbornik radova*, Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska – Kulturno-povjesni institut Bosne Srebrenе, Kraljeva Sutjeska – Sarajevo 2010, str. 33–50.
90. Turbić-Hadžagić, Amira. Razvoj poluglasa u nekim bosansko-humskim poveljama, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2010, str. 117–124.

2011.

91. Kardaš, Mehmed. Stilska funkcija arhaizama u srednjovjekovnoj bosansko-humskoj pismenosti, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 137–152.
92. Smajlović, Indira. Analiza prijedložno-padežnih izraza srednjovjekovnoga bosanskohercegovačkog epigrafikona, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 4/2 (8), Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2011, str. 29–50.
93. Turbić-Hadžagić, Amira; Petrović, Marica. Promjena imenica u hrvatskoj listini Dubrovačkoga arhiva od 11. 6. 1253, *Lingua montenegrina, časopis za*

jezikoslovna, književna i kulturna pitanja 4/1(7), Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2011, str. 71–87.

2012.

94. Ćorić, Božo. Napomene o “Povelji bana Kulina”, *Glasnik CANU* 30, Podgorica 2012, str. 43–52.
95. Nakaš, Lejla. Jezik i grafija revidiranih natpisa, *Slovo Gorčina* 34, Stolac 2012, str. 57–62; *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 119–128.
96. Smajlović, Indira. Ponašanje poluglasa u korpusu bosanskohercegovačkih epitafo, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 5/1(9), Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje, Podgorica 2012, str. 85–96.
97. Turbić-Hadžagić, Amira; Jamakosmanović, Zumreta; Smajlović, Indira. Simbolika izraza i poruka inskribiranih bijeljinskih stećaka, u: Trbić, Jusuf (ur.) *Semberija kroz vijekove, zbornik radova sa naučnog skupa “Baština i naslijeđe Semberije”*, *Bijeljina 14. 12. 2011. godine*, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Sarajevo – Bijeljina 2012, str. 97–105.

2013.

98. Arnaut, Muhamed. Fonetske i morfološke karakteristike bosanskog jezika u jednom srednjovjekovnom spomeniku, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 11, Zenica 2013, str. 53–64.
99. Arnaut, Muhamed. Osobenosti starobosanskog jezika iz 12. stoljeća zabilježene na “Ploči sudije Gradiše”, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 24. i 25. 05. 2012*, Zenica 2013, str. 571–586.
100. Hodžić, Jasmin. Gdje je natpis monahinje Marte? (Ili: Stećci uz vlašku crkvu na Ošanićima ponad Stoca), *Slovo Gorčina* 35, Stolac 2013, str. 93–100.
101. Nakaš, Lejla. Natpsi na stećcima iz Tičića, *Naše starine, godišnjak Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine* 22, Sarajevo 2013, str. 45–48.
102. Nakaš, Lejla. Solarni simboli i slova na stećcima, *Slovo Gorčina* 35, Stolac 2013, str. 63–67.
103. Smajlović-Šabić, Indira. Analiza priložnih izraza bosanskohercegovačkoga srednjovjekovnog epigrafikona, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 6/2(12), Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2013, str. 15–24.

104. Šabić, Indira. Jezička razrada Isprave Skender-baše – pratilje fojničke Ahdname u produkciji begovice, *Znakovi vremena, časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu* 59, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Sarajevo 2013, str. 213–227.
105. Turbić-Hadžagić, Amira. Komparacija pridjeva u bosaničnim pravnim tekstovima, u: Blažetin, Stjepan (ur.) *XI međunarodni kroatistički znanstveni skup, zbornik radova*, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh 2013, str. 171–183.

2014.

106. Abdulah, Ajla. Analiza posljednjeg pisma kraljice Jelene Grube, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 815–824.
107. Bašić, Mirela. Značaj oporuke/testamenta gosta Radina (pregled tumačenja riječi mrsni ljudi), u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 805–814.
108. Kardaš, Mehmed; Mahmutović, Alisa. Strukturna i semantička obilježja frazema natpisa stećaka, *Bosna franciscana* 41, Franjevačka teologija, Sarajevo 2014, str. 87–105.
109. Matić, Tomislav. O sintaksičkoj strukturi “Povelje Kulina bana”, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 19, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2014, str. 709–725.
110. Šimić, Marinka. Jezik i grafija bosansko-humskih natpisa, *Filologija* 62, HAZU, Zagreb 2014, str. 203–219.

2015.

111. Čorić, Božo. О письме и языке “Граммоты Бана Кулина”, u: Брборич, Велько; Драгичевич, Райна (ur.) *Работы по языкоznанию кафедры сербского языка Филологического факультета Белградского университета*, Филологический факультет, Белград 2015, str. 519–537.
112. Kapo, Sumeja. Riječ-dvije o poveljama Kosača (osnovne ortografske i fonetske osobine u odnosu na pisano tradiciju u srednjovjekovnoj Bosni), u: Ustamujić, Elbisa (ur.) *Kulturološko-historijski razvoj grada Mostara, naučni skup. Zbornik radova* 1/1, Mostar 2015, str. 121–137.

113. Kardaš, Mehmed. Refleksi jata starobosanskih čiriličnih natpisa, *Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 7–25.
114. Nakaš, Lejla, Pogovor. u: Bešlagić, Šefik. *Čirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine*, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije Stanak, Sarajevo 2015, str. 191–194.
115. Turbić-Hadžagić, Amira. Deklinacija neličnih zamjenica u bosansko-humskim poveljama s posebnim osvrtom na zamjenice s navescima: -zi, -r/-re i -i, *Filologija* 63, HAZU, Zagreb 2015, str. 193–221.
116. Turbić-Hadžagić, Amira; Hrnjica, Samra. Osnovne grafetičke razine natpisa trebinjskog župana Grda, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 4/5, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2015, str. 45–50.

2016.

117. Curić, Merlina; Nikolić, Marijana. Paleografsko-lingvistička istraživanja Ćire Truhelke na području Bosne i Hercegovine, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 13, Matica hrvatska, Tuzla 2016, str. 67–78.
118. Kapo, Sumeja. Zapadnoštokavski pisani idiom u poveljama bosanskih kraljeva, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 134–149.
119. Turbić-Hadžagić, Amira. Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrтka vojvodi Vukcu Hrvatiniću od 11. 8. 1366. godine pisane “pod Prozorom u Rami”, u: Brković, Tomislav (ur.) *Bosanski ban Tvrтko “pod Prozorom u Rami”*, *Zbornik radova / Međunarodni znanstveno-stručni skup Bosanski ban Tvrтko “pod Prozorom u Rami”*, Prozor, 11. kolovoza 2016, Općina Prozor-Rama – Synopsis, Prozor – Sarajevo – Zagreb 2016, str. 61–72.

2017.

120. Jokanović, Jovana. Ortografska i fonetsko-fonološka analiza Povelje kralja Ostoje iz 1398. godine, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 14/15, Zenica 2016/17, str. 53–68.
121. Karavdić, Zenaida. Direktni objekat u bosanskim poveljama i krajišničkim pismima, u: *Zbornik radova VI međunarodnog naučno-stručnog skupa Jezik – književnost – kultura (Zenica, 12. i 13. 05. 2016. godine)*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2017, str. 103–127.
122. Karavdić, Zenaida. Razvoj zavisne atributske klauze u bosanskom jeziku u srednjovjekovnim poveljama, *Književni jezik* 28/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 7–31.

123. Šator, Edim. Neke fonetske osobine natpisa na stećima, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.), Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 271–300.
124. Turbić-Hadžagić, Amira. Fonetsko-fonološke osobitosti pravnih dokumenata iz 13. stoljeća, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 10/1(19), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2017, str. 55–67.
125. Turbić-Hadžagić, Amira. Leksika natpisa srednjovjekovne Bosne, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.), Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 301–318.

2018.

126. Isailović, Neven. Zakletvene formule u srednjovekovnim bosanskim poveljama, u: Jovanović, Gordana (ur.) *Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, IX naučni skup, Despotovac–Manasija, 20–21. avgust 2017, u okviru manifestacije XXIV dani srpskoga duhovnog preobraženja*, Narodna biblioteka Resavska škola – Institut za srpski jezik SANU, Despotovac – Beograd 2018, str. 235–252.
127. Karavdić, Zenaida. Razvoj zavisnih objekatskih i namjernih rečenica u bosanskim srednjovjekovnim poveljama, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 345–355.
128. Nakaš, Lejla. Pismo natpisa stećaka, *Godišnjak* 47, Centar za balkanološka ispitivanja, ANUBiH, Sarajevo 2018, str. 177–191.
129. Nakaš, Lejla. Western štokavian dialectal forms in mediaeval Bosnian documentary evidence, u: Kapetanović, Amir (ur.) *The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languages*, Verlag Holzhausen GmbH, Vienna 2018, str. 28–43.
130. Stojanović, Jelica. Funkcionalno-semantički i stilski aspekt upotrebe glagola u starim srpskim natpisima istočne Hercegovine, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 23, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2018, str. 209–218.

2019.

131. Dedić, Enes; Dautović, Dženan. *Povelja kralja Tvrtske I Kotromanića Dubrovniku* (Žrnovnica, 10. april 1378. – Trstivnica, 17. juni 1378), u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 327–357.
132. Kardaš, Mehmed; Bičević, Sumeja. Ćirilične isprave kancelarije bosanskog bana Stjepana II Kotromanića, *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 371–381.

Magistarski i doktorski radovi

2006.

133. Turbić-Hadžagić, Amira. *Deklinabilne riječi bosanskih pravnih tekstova od 12. do 15. stoljeća*, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb 2006, 395 str.

2009.

134. Šator, Edim. *Paleografske i fonetske odlike natpisa na stećcima u Bosni i Hercegovini*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2009, 149 str.

2012.

135. Kardaš, Mehmed. *Jezik i grafija srednjovjekovne bosansko-humske epigrafičke*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2012, 134 str.

2013.

136. Hrnjica, Samra. *Grafolingvistika bosanskih ćiriličnih natpisa XII stoljeća*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Drugi ciklus studija, Tuzla 2013, 73 str.

2014.

137. Isanović, Amela. *Pravopis bosanskih bijeljinskih natpisa iz 14. i 15. stoljeća*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 75 str.

138. Šabić, Indira. *Onomastička analiza bosanskohercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka*, doktorski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek 2014, 232 str.

2015.

139. Džanić, Almira. *Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne*, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka 2015, 162 str.

2016.

140. Hodžić, Muhamed. *Leksika bosanskih povelja iz 1461. godine*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 120 str.

2020.

141. Osmanlić, Amina. *Grafija i jezik Sanktpeterburške Aleksandride (RNB Q.XV.168, 15. st.)*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2020, 127 str.

Knjige

2011.

142. Čorić, Božo. *Povelja bana Kulina: grafemika, fonemika, morfemika*, Čigoja štampa, Beograd 2011, 195 str. ISBN 978-86-7558-842-9
143. Nakaš, Lejla. *Konkordancijski rječnik cirilskih povelja srednjovjekovne Bosne*, Posebna izdanja 10, Rječnici 1, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Sarajevo 2011, 4521 str.

2014.

144. Kardaš, Mehmed. *Konkordancijski rječnik čiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne*, Posebna izdanja 19, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2014, 308 str. ISBN 978-9958-620-20-1

2015.

145. Kardaš, Mehmed. *Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike*, Radovi 19, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2015, 247 str. ISBN 978-9958-620-25-6

16–18. stoljeće – općenito

Radovi u časopisima i zbornicima

1997.

146. Neweklowsy (tj. Neweklowsky), Gerhard. Južnoslovenski jezici prema svjedočenju sa ambasadorskog (poklišarskog) putovanja Benedikta Kuripešića 1530, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 1, Prava riječ, Tuzla 1997, str. 63–75.

2005.

147. Nakaš, Lejla. Kulturne prilike Bošnjaka u osmanskom periodu, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 161–173.

2006.

148. Kalajdžija, Alen. Porijeklo i značenje antroponima Umihane Čuvidine, *Slovo Gorčina* 28, Stolac 2006, str. 159–161.

2009.

149. Nakaš, Lejla. Zapadna cirilica i bosančica, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2009, str. 99–111.

2010.

150. Arnaut, Muhamed. Neke jezičke karakteristike književnosti renesansnog perioda na južnoslavenskom prostoru, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 8, Zenica 2010, str. 77–96.

2013.

151. Kardaš, Mehmed. Jedan dvojezični ugovor, *Forum Bosnae* 61–62, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2013, str. 286–292.

2014.

152. Nakaš, Lejla. Suodnosi literarnojezičkih tradicija Hrvata i Bošnjaka u 16. i 17. stoljeću, u: Karamatić, fra Marko (ur.) *Zbornik radova sa Znanstvenog*

skupa *Matija Divković i kultura pisane riječi*, Franjevačka teologija Sarajevo – Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе, Sarajevo 2014, str. 249–265.

2015.

153. Stanišić, Vanja. “Bosanska bukvica” i Vukova cirilica, u: Milošević-Đorđević, Nada (ur.) *Vuk Stefanović Karadžić (1787–1864–2014)*, Naučni skupovi 156, Odeljenje jezika i književnosti 27, SANU, Beograd 2015, str. 105–114.

2016.

154. Nakaš, Lejla. Bosančica kao varijetet cirilične minuskule, u: Zulfikarpašić, Amra; Nakaš, Lejla. *Pišem ti bosančicom*, Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine, ULUPUBIH, Sarajevo 2016, str. 99–114.
155. Nakaš, Lejla. Portina slavenska kancelarija i njen utjecaj na pisare u prvom stoljeću osmanske uprave u Bosni, *Forum Bosnae* 74–75, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2016, str. 267–297.

2017.

156. Mulavdić, Vedad. O nazivima jezika u književnim djelima XVIII vijeka, *Književni jezik* 28/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 61–84.
157. Nakaš, Lejla. Bosanski pisar sultana Selima, *Forum Bosnae* 77, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2017, str. 62–113.

2018.

158. Novakov, Dragana S.; Škrijelj, Redžep Š. Pisma starih nišana nekih sela na Pešteru, *Baština* 44, Institut za srpsku kulturu, Priština – Leposavić 2018, str. 149–166.

2019.

159. Lutovac Kaznovac, Tamara. O tipovima ortografskih normi u pismima turskog sultana Bajazita II Dubrovniku, *Nasleđe, časopis za književnost, umjetnost i kulturu* 16/42, Filološko-umjetnički fakultet, Kragujevac 2019, str. 223–234.

Magistarski i doktorski radovi

2019.

160. Ćušić, Tarik. *Jezik i grafijske odlike Erlangenskog rukopisa*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2019, 340 str.

Usmena književnost

Radovi u časopisima i zbornicima

2005.

161. Kalajdžija, Alen. Usmeno jezičko stvaralaštvo Umihane Čuvidine, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2005, str. 40–54; *Zbornik radova nastavnika i saradnika Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru* 1/1, Mostar 2007, str. 47–59.
162. Nakaš, Lejla. Jezički izraz usmenog stvaralaštva Bošnjaka, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orientalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 107–130.

2007.

- Kalajdžija, Alen. Usmeno jezičko stvaralaštvo Umihane Čuvidine, v. 161.

2010.

163. Kalajdžija, Alen. Utjecaj usmene epske formule na jezički izraz sevdalinka, *Godišnjak BZK "Preporod"* 10, Sarajevo 2010, str. 289–308.
164. Nakaš, Lejla. The ballad of Hasanaginica: Fortis' redaction and the split manuscript, *Forum Bosnae* 51, Sarajevo 2010, str. 289–312.

2011.

165. Kalajdžija, Alen. Dijalekatske interferencije leksičkih oblika *gospod(ic)a/gospoj(ic)a* i *general/đeneral* u bošnjačkoj epici – korpus Hörmannove zbirke, *Slovo Gorčina* 33, Stolac 2011, str. 85–89.
166. Kalajdžija, Alen. Etnici u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epike – kriteriji podjele, tvorbeni modeli, etimologija, u: *Negoševi dani* 3, *zbornik radova, Međunarodni naučni skup, Nikšić, 1–3. septembra 2010. godine*, Filozofski fakultet, Nikšić 2011, str. 299–315.

167. Kalajdžija, Alen. Usmeni kolokati i frazemi u epu *Žendiba Smailagića Meha*, *Znakovi vremena, časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu* 14/54, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Sarajevo 2011, str. 221–242.
168. Kalajdžija, Alen. Zoonimija u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epike. Nazivi konja kao etnolingvistički fenomen u bosnistici, u: Halilović, Enver (ur.) *Međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlja do danas, Tuzla, 9–11. juni 2010*, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, str. 721–732.

2012.

169. Ćušić, Tarik. Sintagmatske veze u Parry-Lordovoj zbirci epskih pjesama, *Godišnjak BZK “Preporod”* 12, Sarajevo 2012, str. 331–347.

2013.

170. Imamović, Hurija. Dopune modalnim i faznim glagolima u bošnjačkoj narodnoj književnosti, *Bosnistika plus* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 21–29.
171. Kalajdžija, Alen. Konkurentnost besprijeđloškog dativa u epskom diskursu, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 55–64.
172. Kalajdžija, Alen. Neologizmi u bošnjačkom epskom diskursu, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 24. i 25. 05. 2012*, Zenica 2013, str. 549–560.
173. Kalajdžija, Alen. Terminologija oružja u bošnjačkoj epici, *Znakovi vremena, časopis za filozofiju* 16/61–62, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Sarajevo 2013, str. 339–359.

2014.

174. Kalajdžija, Alen. Kontrastivna analiza usmenopoetskih kolokata u vezi s bojama u Hörmannovoj zbirci usmene epike i epu *Ženidba Smailagić Meha*, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 239–254.

2015.

175. Ćušić, Tarik. Epska formula kao instrument čuvanja orijentalizama u bosanskom jeziku, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 7–25.

176. Kalajdžija, Alen. Mostarske pjesme u Hörmannovoj zbirci usmene epike, u: Ustamović, Elbisa (ur.) *Kulturološko-historijski razvoj grada Mostara, naučni skup, zbornik radova 1/1*, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Podružnica Mostar, Mostar 2015, str. 109–120.
177. Kalajdžija, Alen. Tautologija u epskom poetskom diskursu, u: *Njegoševi dani 5, zbornik radova, Nikšić, 4–7. septembra 2013. godine*, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2015, str. 317–328.
178. Mahmutović, Alisa. Frazemska antonimija u epskoj poeziji, *Književni jezik 25/1–2*, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 135–152.

2017.

179. Tomić, Ivana. Struktura epske poetske formule u kolokacijama s leksemama *knjiga, kula i konj* u odabranim pjesmama iz zbirke Koste Hörmanna, *Književni jezik 28/1–2*, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 119–139.

2018.

180. Ćušić, Tarik. Leksika stranoga porijekla u Kubinoj zbirci pjesama iz 1893. godine, *Istraživanja 13*, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2018. godine, str. 105–117.
181. Ćušić, Tarik. Tipovi i karakteristični modeli epskih formula u Parry-Lordovoj zbirci pjesama, *Forum Bosnae 81–82*, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2018, str. 71–91.

2019.

182. Ćušić, Tarik. Karakteristične sintagme u Kubinoj zbirci pjesama iz 1893. godine, *Radovi 21*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2019, str. 115–130.
183. Ćušić, Tarik. O bosanskomuslimanskim pjesmama Erlangenskog rukopisa, *Forum Bosnae 87–88*, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2019, str. 77–93.

2020.

184. Ćušić, Tarik. O pisaru Erlangenskog rukopisa, *Književni jezik 31*, Institut za jezik, Sarajevo 2020, str. 25–47.

Magistarski i doktorski radovi

2008.

185. Mahmutović, Alisa. *Jezik bošnjačke usmene epike*, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb 2008.

2012.

186. Ćušić, Tarik. *Formula kao instrument čuvanja tipičnih crta bosanskog jezika na primjeru epskih pjesama Parryjeve zbirke*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2012, 80 str.
187. Idrizi, Sadik. *Lingvostilističke osobenosti narodne poezije Gore*, doktorska disertacija, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2012.
188. Kalajdžija, Alen. *Jezički izraz Hörmannove zbirke usmene epike u odnosu na novoštokavsku folklornu koine*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2012, 561 str.

2013.

189. Trumić, Selma. *Jezik Junačkih pjesama (muhamedovskih) iz zbirke Luke Marjanovića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Drugi ciklus studija, Tuzla 2013, 93 str.

2015.

190. Klementić, Edna. *Jezik i dijalekatska baza narodnih pjesama iz rukopisne zbirke Saliha Mešića*, doktorska disertacija, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2015, 301 str.

2019.

191. Veispahić, Fatima. *Jezik, stil i motivi bosanskih usmenih balada Parryjeve zbirke*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 52 str.

Alhamijado

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

192. Lehfeldt, Werner. O jezičnoj karakteristici jednoga rukopisa iz XV stoljeća, napisanog arapskim pismom, *Južnoslovenski filolog* 46, Institut za srpskohrvatski jezik SANU, Beograd 1990, str. 29–45.

1999.

193. Kadrić, Adnan. Jedan pogled na ortografske osobitosti arebice u bosanskoj Elifnici Ibrahima Berbića, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 47–48, Orijentalni institut, Sarajevo 1999, str. 53–65.
194. Kadrić, Adnan. O nekim osobitostima gramatičkog opisa bosanskog jezika u Berbićevoj gramatici *Bosansko-turski učitelj*, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 155–159.

2001.

195. Kršo, Aida. Pojava, razvoj i gašenje arebice iz sociolingvističke perspektive, u: Zieliński, Bogusław (ur.) *Język literatura i kultura Słowian dawniej i dziś III*, Uniwersytet Adam Mickiewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, str. 117–125.

2003.

196. Kadrić, Adnan. O problematici teorijskog određenja i opisa zamjenica u gramatici “Bosanski turski učitelj” (1893), *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 131–152.
197. Kadrić, Adnan. O suodnosu padežne i prijedložne semantike u Berbićevom opisu bosanskog i turskog jezika, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 51, Orijentalni institut, Sarajevo 2003, str. 75–109.
198. Kadrić, Adnan. Originalnost izvan ili unutar leksikografske tradicije – komparacija Uskufijinoga rječnika i rječnika Ibrahima Šahidije, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 52/53, Orijentalni institut, Sarajevo 2002–2003, str. 73–90.
199. Vajzović, Hanka. Sociolingvistički aspekti alhamijado pismenosti u nas, *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 14–26.

2004.

200. Kalajdžija, Alen. Jezički karakter pjesme “Ašiklijski elif ba” u kontekstu novoštokavske folklorne koine i redigiranja njezine jezičke izvornosti, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 2/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2004, str. 40–53.

2005.

201. Vajzović, Hanka. Alhamijado književnost, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 175–215 (+ XXXI–XLIV).

2007.

202. Kalajdžija, Alen. Transliteracija alhamijado pjesme *Ibrahim terzija* iz 1985, *Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 107–115.
203. Kalajdžija, Alen. Zapadnoštokavski jezički elementi u djelu Abdulvehaba Ilhamije, *Godišnjak BZK “Preporod”* 7, Sarajevo 2007, str. 267–279.

2008.

204. Kadrić, Adnan. Prilog konceptualnoj leksikografiji u Bosni u osmanskom periodu (1463–1878), *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 6, Zenica 2008, str. 213–228.

2009.

205. Kalajdžija, Alen. Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi “Hirvat türkisi” (1588/1589.), *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 29–30, Sarajevo, 2009, str. 249–272.

2010.

206. Kalajdžija, Alen. Književnojezička koine u alhamijado stvaralaštvu, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 60, Orijentalni institut, Sarajevo 2010, str. 65–79.
207. Kalajdžija, Alen. Prilog bibliografiji alhamijado književnosti, *Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine* 40, Sarajevo 2010.

2011.

208. Kalajdžija, Alen. Da li alhamijado pjesma “Hirvat türkisi” (1588/1589.) sadrži elemente sevdalinke?, *Behar* 20/103, KDBH Preporod, Zagreb 2011, str. 37–43.

209. Kalajdžija, Alen. Neki aspekti analize mostarske alhamijado pjesme "I ja pođoh i povedoh konja na vodu", u: *Hivzija Hasandedić – život i djelo. Zbornik radova sa naučnog skupa "Život i djelo Hivzije Hasandedića", Mostar, 01. 07. 2010. godine*, Islamski kulturni centar Mostar, Mostar 2011, str. 150–156.
210. Kalajdžija, Alen. Osobenosti bosanskoga jezičkog izraza *Makbuli-arifa*, *Analisi Gazi Husrev-begove biblioteke* 32, Sarajevo 2011, str. 273–290.

2012.

211. Kalajdžija, Alen. Klasifikacija bosanskih leksema u *Makbuli arifu*, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 61, Orijentalni institut, Sarajevo 2012, str. 99–118.
212. Kalajdžija, Alen. O klasifikaciji bosanske alhamijado književnojezičke tradicije, *Analisi Gazi Husrev-begove biblioteke* 33, Sarajevo 2012, str. 277–289.
213. Kalajdžija, Alen. O nekim leksikološkim aspektima proučavanja *Makbuli-arifa*, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 99–108.
214. Kalajdžija, Alen. Stoljeće od pojave prve pjesničke zbirke alhamijado književnosti: *Das Serbokroatische Dichtungen bosnischer Moslims aus dem XVII., XVIII. und XIX. Jahrhundert* Sejfudina Kemure i Vladimira Čorovića, *Znakovi vremena, časopis za filozofiju* 15/57, Sarajevo, 2012, str. 321–332.
215. Nakaš, Lejla. Sveti Duh Paraklet u bosanskom apokrifnom tekstu: Prijepis arebicom iz 17. stoljeća, *Forum Bosnae* 56, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2012, str. 129–148.

2013.

216. Kadrić, Adnan. Značaj usputnih napomena u Berbićevoj gramatici za razumevanje naravi i sistema jezika (i jëzikâ) u Bosni krajem 19. stoljeća, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 172–179.

2014.

217. Kalajdžija, Alen. Perspektive proučavanja alhamijado pismenosti: projekt transkripcije i transliteracije alhamijado tekstova, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 64, Orijentalni institut, Sarajevo 2014, str. 421–430.

2015.

218. Kalajdžija, Alen; Kadrić, Adnan. O jezičkim osobitostima prijevodne alhamijado literature u kontekstu preporodnog prosvjetiteljstva druge polovine 19. stoljeća, *Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 67–94.
219. Kapo, Sumeja. Neke tipične fonetsko-fonološke osobine *Bosanske elifnici* Ibrahima Berbića u odnosu na dijalekatsku bazu i jezičku tradiciju, *Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 95–113.
220. Selvelli, Giustina. Caratteri arabi per la lingua bosniaca: esempi di scrittura fra influssi ottomani e riappropriazioni locali, u: Baglioni, Daniele; Tribulato, Olga (ur.) *Contatti di lingue, contatti di scritture: multilinguismo e multigrafismo dal Vicino Oriente antico alla Cina contemporanea*, Edizioni Ca' Foscari – Digital Publishing, Venezia 2015, str. 197–217.

2016.

221. Bičević, Sumeja. O Elifnici Ibrahima Užičanina i njenoj povezanosti s Elifnicom Ibrahima Berbića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 95–111.
222. Kalajdžija, Alen. O dosadašnjem proučavanju bosanske alhamijado literature, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 63–93.
223. Kalajdžija, Alen. Tri rukopisna arebička ilmihala na bosanskom jeziku u XIX stoljeću, u: Buras-Marciniak, Anetta (ur.), *Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 255–264.

2017.

224. Duranović, Elvir. Alhamijado Ilmihal Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka, *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 37, Sarajevo 2017, str. 263–300.
225. Kadrić, Adnan; Kalajdžija, Alen. Prilog proučavanju bosanske fitonimije u djelu *Kitabu-n-nebat* jednog beogradskog dragomana iz 18. stoljeća, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.),

Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 319–332.

Magistarski i doktorski radovi

2007.

226. Kalajdžija, Alen. *Razvoj refleksa glasa jat u alhamijado pjesništvu i formiranje poetskoga ikavskog manira*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2007, 123 str.

2013.

227. Skopljak, Altijana. *Leksičke odlike alhamijado književnosti*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2013, 150 str.

2014.

228. Nurkić, Azra. *Filološko-lingvistička analiza rukopisnih prijepisa pjesama Abdulvehaba Ilhamije*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 140 str.

2019.

229. Hadžović, Alma. *Frekventnost i uloga orijentalizama u alhamijado književnosti*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 70 str.

Knjige

2001.

230. Uskufi, Muhamed Hevai. *Maqbul-i ‘arif / (Potur šahidiya)*, Općina – Behram-begova biblioteka – Narodna i univerzitetska biblioteka, Tuzla 2001, 45 str. ISBN 9958-525-15 !

2010.

231. Humo, Omer; Drkić, Munir; Kalajdžija, Alen. *Sehletul-vusul, Grafija i leksička Sehletul-vusula*, Muzej Hercegovine, Mostar 2010, 226 str. ISBN 978-9958-645-00-6

2011.

232. Uskufi, Muhamed Hevai. *Bosansko-turski rječnik*, ur. Kasumović, Ahmet; Mønnesland, Svein, Općina Tuzla – Ministarstvo obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzla – Sarajevo 2011, 183 str. ISBN 978-9958-1984-0-3 (Općina Tuzla), 978-9958-11-125-9 (FMON)

2013.

233. Kalajdžija, Alen. *Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesništvu – ikavski poetski manir*, Radovi 18, Institut za jezik, Sarajevo 2013, 169 str. ISBN 978-9958-620-17-1

2017.

234. Bećović, Mehmed. *Alhamijado književnost i jezik njenih stvaralaca u novopazarskom Sandžaku*, Divanhana, Prijepolje 2017, 313 str. ISBN 978-86-80652-01-6

2019.

235. Kalajdžija, Alen. *Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature*, Radovi 24, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2019, 306 str. ISBN 978-9958-620-42-3

Jezik franjevaca

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

236. Kuna, Herta. Bosanskohercegovačka franjevačka koine XVII i XVIII vijeka i njena dijalekatska baza, *Književni jezik* 19/3, Sarajevo 1990, str. 109–120.

1991.

237. Gabrić-Bagarić, Darija. Skica za studiju o leksici fra Pavla Papića, bosanskog franjevačkog pisca 17. stoljeća, *Književni jezik* 20/3–4, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 143–151.

238. Halilović, Senahid. Dijalektizmi u djelima Matije Divkovića, u: *Bosanski jezik*, Biblioteka Ključanin, Sarajevo 1991, str. 75–87.

239. Muratagić-Tuna, Hasnija. Bosansko-hercegovačka franjevačka koine XVII i XVIII v. i njena dijalekatska baza, *Filologija* 17, HAZU, Zagreb 1991, str. 69–79.

1996.

240. Gabrić-Bagarić, Darija. Kašićeva rukopisna Biblij i “Blago jezika slovenskoga” Jakova Mikalje, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 22, Zagreb 1996, str. 37–48.

2003.

241. Čedić, Ibrahim. Jedan pogled na jezik književnih djela fra Grge Martića, u: *Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka (Savjet-beg Bašagić, Nićifor Dučić, fra Grga Martić)*, Radovi 14, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 239–255.

2004.

242. Gabrić-Bagarić, Darija. Jezik Pavla Posilovića, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 1, Matica hrvatska, Tuzla 2004, str. 28–50.

2005.

243. Pranjković, Ivo. Jezik bosanskih franjevaca, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 227–258 (+ LI–LXXII).

2007.

244. Gabrić-Bagarić, Darija. Književnojezična norma franjevačkih pisaca 18. st. – sastavnica jezičnostandardizacijskih procesa, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 33/1, Zagreb 2007, str. 133–145.

2008.

245. Petrović, Marica. Jezik fra Rastislava (Rastka) Drlića, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 149–164.

2010.

246. Lukenda, Marko. Govorničke i stilske figure u poeziji i putopisima fra Ivana Franje Jukića, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje* 36/1, Zagreb 2010, str. 33–46.
247. Nikolić, Marijana. Publicistička djelatnost franjevaca Bosne Srebrenе, *Zbornik radova* 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2010, str. 35–40.

2012.

248. Cattaneo, Ruggero. Lastrićevi prevoditeljski postupci u *Testimonium bilabium* na primjeru XVII. Homilije, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, *Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 71–86.
249. Perić Gavrančić, Sanja. Knjixica rucsna za mladiche latinski jezik ucsec-he u bosanski izgovor sloxena (1832.) fra Ambroza Matića, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, *Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 129–134.

2014.

250. Čigoja, Brankica. Upotreba cirilice kod franjevačkih pisaca od Matije Divkovića do Stipana Markovica Margitića, *Književnost i jezik* 61/3–4, Društvo za srpski jezik, Beograd 2014, str. 237–248.
251. Gabrić-Bagarić, Darija. Hrvatska bosanička baština u djelima bosanskih franjevaca 17. stoljeća, *Filologija* 62, HAZU, Zagreb 2014, str. 33–59.
252. Horvat, Marijana; Perić Gavrančić, Sanja. O stilu i jeziku Divkovićeva djela *Sto čudes*, u: Karamatić, fra Marko (ur.) *Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi*, Franjevačka teologija Sarajevo – Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе, Sarajevo 2014, str. 185–202.
253. Lovrić Jović, Ivana. Fonološka prilagodba vlastitih imena u Divkovićevim djelima *Sto čudes i Nauk krstjanski za narod slovinski*, u: Karamatić, fra Marko (ur.) *Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi*, Franjevačka teologija Sarajevo – Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе, Sarajevo 2014, str. 233–248.
254. Pranjković, Ivo. Iz Divkovićeve sintakse, u: Karamatić, fra Marko (ur.) *Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi*, Franjevačka teologija Sarajevo – Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе, Sarajevo 2014, str. 173–184.

255. Žagar, Mateo. Bosančica Divkovićevih izdanja između ustava, minuskule i brzopisa, u: Karamatić, fra Marko (ur.) *Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi*, Franjevačka teologija Sarajevo – Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе, Sarajevo 2014, str. 147–172.

2015.

256. Tafra, Branka. Raznolikošću do jednosti – franjevački put književnojezične ujednake, u: Knezović, Pavao (ur.) *Zbornik o Stipanu Margitiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Fra Stipan Margitić i Bosna srebrena (1650.–1750.)"*, Sarajevo, 22.–24. svibnja 2014, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Institut za latinitet BiH, Zagreb 2015, str. 113–134.
257. Tomić, Ivana. Frazemi u *Varici* fra Antuna Kneževića, *Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 115–134.

2016.

258. Hadžiefendić-Parić, Remzija. O retorici nauke i žanru predgovora na primjeru Grammaticae latino-illyricae fra Lovre Ljubušaka iz 1713, u: *Zbornik radova. Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini*, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar 2016, str. 517–533.

2017.

259. Damian, Irena. Inovativna grafematička rješenja u Divkovićevim tiskanim izdanjima, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 303–314.
260. Grmača, Dolores; Žagar, Mateo. Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Naku, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 159–194.
261. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. Divkovićeva sintaksa u suvremenome i današnjemu kontekstu, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 195–210.

262. Pranjković, Ivo. Leksičke osobitosti Divkovićevih *Besjeda*, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 211–222.
263. Katnić-Bakaršić, Marina. Sto čudesa fra Matije Divkovića: diskursno-pragmatička stilistička interpretacija, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 295–302.
264. Kramarić, Martina. Usporedba jezično-stilskih obilježja Divkovićevih *Besjeda* s ponekim obilježjima djela srednjovjekovne hrvatske književnosti, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 223–246.
265. Nakaš, Lejla. Kalendar u izdanjima *Nauka krstjanskog* Matije Divkovića, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 129–156.
266. Stolac, Diana. Obraćanje čitateljima u trima Divkovićevim knjigama, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 279–294.
267. Vidović, Domagoj. Imena u djelima fra Matije Divkovića, u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 265–278.

Magistarski i doktorski radovi

2015.

268. Tomić, Ivana. *Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2015, 157 str.

Knjige

2001.

269. Čigoja, Brankica B. *Jezik Pavla Papića, bosanskog franjevca iz prve polovine XVII veka*, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2001, 190 str.

Krajišnička pisma

Radovi u časopisima i zbornicima

2005.

270. Peco, Asim. Jezik pisama begova istočne Hercegovine i Bosanske Krajine, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 217–226 (+ XLV–L).
271. Turbić-Hadžagić, Amira; Kasumović, Ahmet; Imamović, Adisa. Latinična transliteracija i transkripcija pisma Omer-age Sulejmanagića Dubrovniku (krajiško pismo), *Zbornik radova* 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 429–432.
272. Turbić-Hadžagić, Amira. Latinična transliteracija krajišničkih pisama, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 2, Matica hrvatska, Tuzla 2005, str. 115–120.

2006.

273. Turbić-Hadžagić, Amira. Jezične osobitosti krajišničkih pisama 17. stoljeća, u: Srdoč-Konestra, Ines; Vranić, Silvana (ur.) *Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004*, Filozofski fakultet, Rijeka 2006, str. 285–296.

2009.

274. Turbić-Hadžagić, Amira. Prilog kulturnoj baštini: dva krajišnička pisma iz 17. stoljeća, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 4, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2009, str. 61–68.

2010.

275. Turbić-Hadžagić, Amira. Prilog kulturnoj baštini: dva krajišnička pisma iz 17. stoljeća (II), *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 3/5, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2010, str. 647–652.

2011.

276. Klimentić, Edna. Jezičke osobitosti pisama Huseina kadije Novskoga od 12. 3. 1678., *Slovo Gorčina* 33, Stolac 2011, str. 90–97.
277. Turbić-Hadžagić, Amira; Džanić, Almira. Jezične osobitosti krajišničkih pisama 18. stoljeća, u: Halilović, Enver (ur.) *Međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, Tuzla, 9–11. juni 2010*, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, str. 733–738.

2013.

278. Imamović, Hurija. Distribucija infinitiva i prezenta sa *da* uz modalne i fazne glagole u krajišničkim pismima, *Lingvazin* 1/2, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 23–24.
279. Nakaš, Lejla. Mogućnosti dokazivanja autorstva krajišničkih pisama, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 273–291.
280. Turbić-Hadžagić, Amira. Glagolski oblici bosaničnih pisama 17. stoljeća, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 430–439.

2014.

281. Nakaš, Lejla. Hrvatsko-bosanska čirilična korespondencija 16. i 17. stoljeća, *Filologija* 62, HAZU, Zagreb 2014, str. 161–182.

2016.

282. Kardaš, Mehmed; Ivojević, Enisa. Krajišnička pisma Arhiva Ruske nacionalne biblioteke u Sankt-Peterburgu, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 260–270.

2017.

- Karavdić, Zenaida. Direktni objekat u bosanskim poveljama i krajišničkim pismima, v. 121.

2019.

283. Turbić-Hadžagić, Amira. Krajišnička pisma: naša višestoljetna baština s posebnim obzirom na antroponomiju, u: *Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Stare i rijetke rukopisne knjige – gdje su i koliko učimo i koristimo stoljetno knjižno blago*, Specijalna biblioteka “Behram-beg”, Tuzla 2019, str. 83–98.

Magistarski i doktorski radovi

2009.

284. Nakaš, Lejla. *Jezik i grafija krajišničkih pisama kao specifičan vid očuvanja zapadnoštokavskog pisanog kontinuiteta na rukopisnoj bosančici*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2009, 371 str.

Knjige

2010.

285. Nakaš, Lejla. *Jezik i grafija krajišničkih pisama*, Biblioteka Bosnistika, Monografije, knj. 4, Slavistički komitet, Sarajevo 2010, 476 str. ISBN 978-9958-648-03-8

2011.

286. Nakaš, Lejla (prir.) *Bosanska cirilična pisma / Bosnian cyrillic letters*, Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika 53–54, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2011, 386 str.

19. – početak 20. stoljeća

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

287. Čedić, Ibrahim. Leksikografske sklonosti Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, *Književni jezik* 19/4, Institut za jezik, Sarajevo 1990, str. 205–212.

2001.

288. Smailović, Ismet. Pogled na pismo i jezik lista *Gajret* u 1913. godini, *Anal Gazi Husrev-begove biblioteke* 19–20, Sarajevo 2001, str. 289–300.

2003.

289. Nakaš, Lejla. Jezik u književnom djelu Safvet-bega Bašagića, u: *Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka (Safvet-beg Bašagić, Nićifor Dučić, fra Grga Martić)*, Radovi XIV, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 7–156.
290. Neveklovski, Gerhard. O jeziku “Bosanskog vjesnika” 1866, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 8, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2003, str. 29–39.
291. Šator, Muhamed. Ko je autor Gramatike bosanskoga jezika (1890), *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 1–13.
292. Šator, Muhamed. Pravopisna norma u bosanskohercegovačkim časopisima krajem XIX i u prvim godinama XX vijeka, *Hercegovina* 15–16, Arhiv Hercegovine, Mostar 2003, str. 137–144.

2004.

293. Nakaš, Lejla. Književnojezički izraz Bošnjaka u austrougarskom periodu na primjeru beletrističkog stila, u: Okuka, Miloš; Schweier, Ulrich (ur.) *Die Welt der Slaven, Sammelbände 21, Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag*, Verlag Otto Sagner, München 2004, str. 181–209.

294. Ništović, Hazema. Bošnjakov stav prema orijentalnoj jezičkoj tradiciji, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici 2*, Zenica 2004, str. 189–206.

295. Ništović, Hazema. Jezički purizam u časopisu *Bošnjak*, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici 2*, Zenica 2004, str. 113–126.

2005.

296. Čedić, Ibrahim. Jezik pisaca devetnaestog vijeka, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 377–404 (+ CIX–CX).

297. Nehring, G.-Dieter. O jeziku administracije za vrijeme Austro-Ugarske, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 365–375.

298. Tanasić, Sreto. Jezik štampe do 1918. godine, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 345–364 (+ LXXXIX–CII).

2007.

299. Gekić, Amela. Dubletni oblici u Gramatici bosanskog jezika iz 1890, *Istraživanja 2*, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 91–109.

300. Nevezkovski, Gerhard. Bosna i Hercegovina prije 1878. između hrvatskog i srpskog jezika u periodici “Bosanski prijatelj” i “Bosanski vjesnik”, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 50*, Novi Sad 2007, str. 605–613.

2008.

301. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Fonetsko-fonološke karakteristike lista *Biser, Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 5*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 187–197.

302. Ništović, Hazema. Rasprave o ortografiji i grafiji u austrougarskom periodu (prilog historiji jezika), *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici 3*, Zenica 2005, str. 149–168.

2009.

303. Petrović, Marica. Na tragu bosanske franjevačke tradicije / Tuzlanski pisac latinist Blaž Josić, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2009, str. 55–63.

2010.

304. Marjanović, Biljana. Nastanak civilizacijskoga leksika bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika u 19. stoljeću na primjeru vojne i pravne terminologije, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 53/2, Beograd 2010, str. 63–75.
305. Petrović, Marica. Jezik bosanskih franjevaca u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, u: Karamatić, Marko (ur.) *Stoljeća Kraljeve Sutjeske, zbornik radova*, Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska – Kulturno-povjesni institut Bosne Srebrenе, Kraljeva Sutjeska – Sarajevo 2010, str. 541–552.

2011.

306. Solak, Edina. Jezik u Bosni prije tanzimatskih reformi, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 9, Zenica 2011, str. 115–130.

2012.

307. Solak, Edina. Službeni vilajetski listovi i službena “nominacija” jezika u bosanskom vilajetu, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 10, Zenica 2012, str. 157–172.

2016.

308. Mulavdić, Vedad. Pravopis prvog izdanja romana *Zeleno busenje* Edhema Mulabdića, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 105–128.
309. Novaković, Šimun. Austrougarska jezična politika na primjeru norme Bosansko-hercegovačkih novina u prvoj godini njihova izlaženja, *Identiteti – Kulture – Jezici* 2/1, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar 2016, str. 179–190.

2017.

310. Mataradžija, Velida; Kardaš, Mehmed. Dvojezična bujuruldija Mehmeda Husrev-paše iz doba Prvog srpskog ustanka, *Radovi* 20, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2017, str. 223–244.
– Mulavdić, Vedad. O nazivima jezika u književnim djelima XVIII vijeka, v. 156.

2018.

311. Mulavdić, Vedad. Nova vremena i novi pravopisi (različita izdanja romana *Nova vremena* u kontekstu revizije pravopisa iz 1912. godine), *Književni jezik* 29, Institut za jezik, Sarajevo 2018, str. 29–62.

2019.

312. Mulavdić, Vedad. Stavovi o bosanskom jeziku u brošurama Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 79–208.

2020.

313. Šator, Edim. Gramatika bosanskog jezika (1890) u kontekstu austrougarske jezičke politike u Bosni i Hercegovini, *Hercegovina* 19, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2020, str. 229–238.

Magistarski i doktorski radovi

2011.

314. Šahinović, Ajša. *Semantička analiza turcizama u listu Bošnjak (1891–1910)*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Postdiplomski studij iz lingvistike, Sarajevo 2011, 183 str.

2017.

315. Taletović, Mehmedalija. *Jezičke osobitosti rukopisne zbirke “Narodno cvijeće” Safvet-bega Bašagića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2017, 147 str.

Knjige

2002.

- Nakaš, Lejla. *Jezik Safvet-bega Bašagića u svjetlu literarnog izraza Bošnjaka u austrougarskom periodu*, v. 1988.

2003.

316. Nakaš, Lejla; Okuka, Miloš; Čedić, Ibrahim. *Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka (Safvet-beg Bašagić, Nićifor Dučić, fra Grga Martić)*, Radovi 16, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2003, 257 str.

Historija književnog jezika

Radovi u časopisima i zbornicima

1999.

317. Jahić, Dževad. Lingvistički i kulturno-historijski izvori bosanskog jezika – Glavna problemska pitanja, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 25–30.

2001.

318. Šator, Muhamed. Od Kallayevog monocentrizma do policentričnih jezičkih standarda, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 149–161; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 111–124.

2003.

319. Ništović, Hazema. Pozicija bosanskog jezika u austrougarskom periodu, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 1, Zenica 2003, str. 165–196.

2005.

320. Nehring, G.-Dieter. Razvoj standardnog jezika za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 303–319.
321. Šator, Muhamed. Jezička politika u vrijeme Austro-Ugarske, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 321–344 (+ LXXXVII–LXXXVIII); *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 103–131.
322. Šator, Muhamed. Početak intenzivnijeg rada na normiranju jezika u Bosni i Hercegovini, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 9–23.
323. Turbić-Hadžagić, Amira. Bosanski književni jezik (prvi razvojni period od 9. do 15. stoljeća), *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 137–160.

2008.

324. Brborić, Veljko. O pravopisu u Bosni i Hercegovini na prelazu iz XIX u XX vek, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 13, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2008, str. 537–542.
– Šator, Muhamed. Jezička politika u vrijeme Austro-Ugarske, v. 321.

2009.

325. Fejzić, Fahira. Povelja Kulina bana – međunarodna zakletva, diplomatsko-trgovinski ugovor i svjedok vremena, *Godišnjak BZK "Preporod"* 9, Sarajevo 2009, str. 143–148.
– Šator, Muhamed. Od Kallayevog monocentrizma do policentričnih jezičkih standarda, v. 318.

2011.

326. Janković, Srđan. Od Sarajevskog simpozijuma do Mostarskog savjetovanja 1974, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/3, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2011, str. 597–604.
327. Janković, Srđan. Pogled na bosanskohercegovački međuvarejjantni jezički tip 1967, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/3, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2011, str. 361–395.

2012.

328. Reinhart, Johannes. Historija bosanskoga jezika u srednjem vijeku u svjetlu isprava, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 135–144.

2013.

329. Bulić, Halid. Zar sunce ne sija svima? (povodom 1150. godišnjice moravsko-panonske misije), *Lingvazin* 1/3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 4–7.
330. Solak, Edina. Naziv jezika u salnamama: Sistemska reforma obrazovnog sistema i službena nominacija jezika u Bosni, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 25–39.

2014.

331. Arnaut, Muhamed. Trajanje jezičkog identiteta Bosne, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik rada, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 379–388.
332. Solak, Edina. Bečki književni dogovor i situacija u Bosni, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik rada, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 255–260.
333. Turbić-Hadžagić, Amira. Razvoj bosančice u historiji bosanskoga jezika, u: *Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost i perspektive*,

zbornik radova, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, str. 279–300.

2016.

334. Kalajdžija, Alen. Počeci službene upotrebe bosanskog jezika, *Književni jezik 27/1–2*, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 33–55.
335. Tomić, Ivana. Doprinos fra Antuna Kneževića u prihvatanju standardnojezičkog izraza u Bosni i Hercegovini, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 113–147.

2017.

336. Karavdić, Zenaida. Razvoj književnog bosanskog jezika u srednjem vijeku, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 333–352.
337. Kevro, Edita. Nazivi jezika u službenim dokumentima za vrijeme austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini, *Književni jezik 28/1–2*, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 85–117.

2018.

338. Kalajdžija, Alen. Udio korpusa alhamijado literature u predstandardnom periodu bosanskog jezika, u: Tanturovska, Lidija i dr. (ur.) *Minatoto na jazičniot svet – denes i utre: zbornik na trudovi od Međunarodnata naučna konferencija “Minatoto na jazičniot svet – denes i utre” održana na 15 i na 16 noemvri 2017 godina, vo Institutot za makedonski jazik “Krste Misirkov” – Skopje*, Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Skopje 2018, str. 417–427.
339. Vražalica, Edina. Bosančica u čiriličnoj paleografiji i njen status u filološkoj nauci, *Književni jezik 29*, Institut za jezik, Sarajevo 2018, str. 7–27.

2020.

340. Muratović, Adnan. Jezička politika u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću, *Logos, časopis za filozofiju i religiju 8/2*, Logos – Centar za kulturu i edukaciju, Sarajevo 2020, str. 153–179.

Magistarski i doktorski radovi

2000.

341. Šator, Muhamed. *Razvoj pravopisne norme u Bosni i Hercegovini do 1914. godine*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2000, 137 str.

2002.

342. Ništović, Hazema. *Karakteristike rasprava o bosanskom jeziku u časopisu "Bošnjak"*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2002, 132 str.

2011.

343. Solak, Edina. *Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1850. do 1914. godine*, doktorska disertacija, Univerzitet u Zenici, Pedagoški fakultet, Zenica 2011, 218 str.

2014.

344. Ahmetašević, Hedija. *Povijest slavenskih pisama u historiji bosanskoga jezika*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 137 str.

Knjige

1991.

345. Okuka, Miloš; Stančić, Ljiljana. *Književni jezik u Bosni i Hercegovini od Vuka Karadžića do kraja austrougarske vladavine*, Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Südslaven, Neue Ser., Band 2, Slavica Verlag Dr Anton Kovač, München 1991, 172 str. ISBN 3-927077-01-1

2001.

346. Peco, Asim. *Sa naših jezičkih izvorišta – Od Kulina bana do naših dana*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001, 258 str. ISBN 86-17-08568-1

347. Šipka, Milan (prir.) *Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000) dokumenti*, Posebna izdanja 11, Institut za jezik, Sarajevo 2001, 348 str. ISBN 9958-620-05-7

2004.

348. Šator, Muhamed. *Bosanski, hrvatski, srpski jezik u BiH do 1914. godine*, Biblioteka Istraživanja, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2004, 257 str. ISBN 9958-604-13-2

2010.

- *Serbo-Croatian Language, differences between standard Bosnian, Croatian and Serbian, Serbo-Croatian grammar; shtokavian dialect, Gaj's latin alphabet, Novi Sad Agreement, Vienna Literary Agreement, Declaration on the Status and Name of the Croatian Literary Language*, v. 1780.

2014.

349. Solak, Edina. *Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1914. godine – sociolinguistički pristup*, Posebna izdanja 20, Institut za jezik, Sarajevo 2014, 278 str. ISBN 978-9958-620-22-5

350. Šantić, Ferko. *Riječ je spomenik – o orijentalizmima u bosanskom jeziku, o bosanici – begovici – arebici, o bosansko-turskom rječniku iz 1631. godine, o Poturima kao narodu*, Štamparija Fojnica, Fojnica 2014, 899 str. ISBN 978-9958-17-052-2

2018.

- Hodžić, Jasmin. *Bosanski jezik: statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku*, v. 2160.

Etimologija

Radovi u časopisima i zbornicima

2006.

351. Drkić, Munir. Etimologija riječi *musliman*, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 43–53.
– Kalajdžija, Alen. Etimologija pojedinih ojkonima u dolini gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne, v. 592.

2010.

352. Drkić, Munir. Porijeklo naziva dnevnih namaza u bosanskom jeziku, *Novi Muallim* 41, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2010, str. 94–102.

2019.

353. Musić, Elvir. Etimologija nekih općeupotrebnih persizama u bosanskom jeziku, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 377–393.

Dijalektologija

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

354. Halilović, Senahid. Civilizacijski i međujezički kontakti na području jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije, *Književni jezik* 19/4, Institut za jezik, Sarajevo 1990, str. 185–194.
355. Halilović, Senahid. Govor Muslimana Tuholja (okolina Kladnja), *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 6, Institut za jezik, Sarajevo 1990, str. 249–356.
356. Halilović, Senahid. Osnovne odlike govora Tuholja kod Kladnja, *Prizma, časopis za jezička pitanja* 1/1, Sarajevo 1990, str. 77–84.
357. Jahić, Dževad A. O narodnim i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratki sintetski pregled), *Pregled* 80/5–6, Sarajevo 1990, str. 357–377.
358. Kasumović, Ahmet. O govoru naselja Mosnik, u: *Jezik i folklor*, Univerzal, Tuzla 1990, str. 63–69.
359. Kasumović, Ahmet. O govoru Tuzle i okoline, u: *Jezik i folklor*, Univerzal, Tuzla 1990, str. 59–63.
360. Kasumović, Ahmet. O vokalu A u govoru sela Prokosovići, u: *Jezik i folklor*, Univerzal, Tuzla 1990, str. 53–55.
361. Kasumović, Ahmet. Predakcenatske dužine u govoru sela Dubrave, u: *Jezik i folklor*, Univerzal, Tuzla 1990, str. 21–23.
362. Nametak, Alija. Jezik naših iseljenika u Turskoj (nacrt za studiju), *Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u SFRJ* 53/3, Sarajevo 1990, str. 47–53.
363. Peco, Asim. Morfološke osobine govora u centralnom pojasu Bosne, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 6, Institut za jezik i književnost, Institut za jezik, Sarajevo 1990, str. 125–247.
364. Peco, Asim. Odnos duže i kraće množine u srpskohrvatskom jeziku (na osnovu građe o bosanskohercegovačkim govorima), *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 33, Novi Sad 1990, str. 369–378.
365. Vujičić, Dragomir. Fonetske osobine govora centralne, jugoistočne i jugozapadne Bosne, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 6, Institut za jezik i književnost, Institut za jezik, Sarajevo 1990, str. 13–124.

1991.

366. Halilović, Senahid. Iz leksike govora jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije, *Književni jezik* 20/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 107–110.
367. Halilović, Senahid. Slika sarajevskoga govora u djelima Mula-Mustafe Bašeskije, u: *Bosanski jezik*, Biblioteka Ključanin, Sarajevo 1991, str. 94–104; Juzbašić, Dževad. (ur.) *Prilozi historiji Sarajeva / Papers on history of Sarajevo. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, održanog 19. do 21. marta 1993. godine*, Institut za istoriju – Orijentalni institut, Sarajevo 1997, str. 197–207.
368. Halilović, Senahid. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojnost na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije, *Treći program, izbor iz emitovanih sadržaja trećeg programa Radio Sarajeva 70*, Sarajevo 1991, str. 533–554.
369. Jahić, Dževad. Neke specifične pojave u govorima Muslimana, u: *Jezik bosanskih Muslimana*, Biblioteka Ključanin, Sarajevo 1991, str. 103–123.
370. Peco, Asim. Naši dijalekti u svjetlu seoba, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 20/1, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 1991, str. 361–372.

1992.

371. Đurović, Radosav J. Prelazni govorovi južne Bosne i visoke Hercegovine, *Srpski dijalektološki zbornik* 38, SANU, Beograd 1992, str. 9–378.
372. Đurović, Radosav. O prelaznim govorima južne Bosne i visoke Hercegovine, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta Niš* 2–3, Niš 1991–1992, str. 39–52.
373. Peco, Asim. Jedna fonetska specifičnost centralnobosanske šćakavštine (o pojavi $j < d$), *Južnoslovenski filolog* 48, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1992, 95–109 + karte.

1993.

374. Peco, Asim. Slika bosanskih govora u romanima Ive Andrića, *Južnoslovenski filolog* 48, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1993, str. 95–110.

1994.

375. Peco, Asim. Iz deklinacione problematike bosanskohercegovačkih govora (dativ, instrumental i lokativ množine), *Južnoslovenski filolog* 50, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1994, str. 51–97.

376. Peco, Asim. Iz deklinacione problematike bosanskohercegovačkih govora (genitiv množine), *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 36, Novi Sad 1994, str. 207–231.

1995.

377. Đurović, Radosav J. Još o geminacijama u srpskohrvatskom jeziku s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini, *Južnoslovenski filolog* 51, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1995, str. 267–281.
378. Peco, Asim. Treće lice množine prezenta glagola tipa *nositi, voljeti* i *držati* u govorima štokavskog narječja, *Srpski dijalektološki zbornik* 11, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1995, str. 491–520.

1996.

379. Bulić, Refik. Artikulacija vokala *a* i njegove zamjene u bosanskom narodnom i književnom jeziku, *Pogledi* 4, Preporod, Tuzla 1996, str. 126–130.
380. Dragičević, Milan. O trosložnim izvedenicama na “-ica” iz kategorije ličnih imena subjektivne ocene u našim zapadnijim ijekavskim govorima, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 39/2, Novi Sad 1996, str. 209–213.
381. Peco, Asim. Kontaktni ikavizmi u ije-šta govorima jugozapadne Bosne, *Studio linguistica polono-merdianoslavica* 8, Skopje 1996, str. 169–182.

1997.

382. Đurović, Radosav J. Govor višegradske Starog Vlaha u dijalekatskom kompleksu Starog Vlaha i jugoistočne Bosne, u: Pantić, Miroslav (ur.) *O srpskim narodnim govorima, naučni skup, Despotovac, 21–22. 8. 1996, Dani srpskog duhovnog preobraženja* 4, Narodna biblioteka “Resavska škola”, Despotovac 1997, str. 209–219.
383. Hadžimejlić, Jasna. Distribucija morfonemata {o} i {e} u deklinaciji imenica vrste *a* na štokavskom prostoru, *Hrvatski dijalektološki zbornik* 10, HAZU, Zagreb 1997, str. 45–59.
– Halilović, Senahid. Slika sarajevskoga govora u djelima Mula-Mustafe Bašeskije, v. 367.
384. Šator, Muhamed. Mostarski govor kroz stoljeća, *Hercegovina* 9, Arhiv Hercegovine, Mostar 1997, str. 207–217.

1998.

385. Hadžagić, Amira. Najfrekventniji orijentalizmi u okolini Gračanice i Gradačca, *Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju* 6, Gračanica 1998, str. 100–105.

- Peco, Asim. Dijalekatska pripadnost navedenih narodnih pjesama III, v. 1943.
386. Peco, Asim. Mostarski govor u svjetlosti hercegovačkih govora kao cjeline, *Hercegovina* 10, Arhiv Hercegovine, Mostar 1998, str. 85–94; *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 9/1–2, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2004, str. 45–55.
387. Ramić, Nikola. Ikavsko-ijekavska razmeda u jugozapadnoj Bosni, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 3/1–2, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 1998, str. 267–280.

1999.

388. Bulić, Refik. Razvoj dijalektologije u Bosni i Hercegovini i njezini zadaci u narednom periodu, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 3, Prava riječ, Tuzla 1999, str. 57–79.
389. Ivić, Pavle. Sudbina prednjonepčanih afrikata i konsonanta *h* u muslimanskim govorima Srbije i Crne Gore, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 4/1–2, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 1999, str. 35–40.
390. Peco, Asim. Izgovor afrikata u bosanskohercegovačkim govorima, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 42, Novi Sad 1999, str. 355–382; *Hercegovina* 11–12, Arhiv Hercegovine, Mostar 2000, str. 209–223 + 4 karte.
391. Peco, Asim. O nekim tipovima hipokoristika u štokavskim govorima, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 28/2, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 1999, str. 149–157.
392. Radovanović, Drago. Odnos majevičkog govora prema ijekavsko-šćakavskom (istočnobosanskom) dijalektu, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 4/1–2, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički

fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 1999, str. 607–622.

393. Ramić, Nikola. Livanjsko-duvanjski govorni tip, *Srpski dijalektološki zbornik* 46, SANU, Beograd 1999, str. 267–280.

2000.

394. Baotić, Josip. Iz sintakse bosanskohercegovačkih govora, *Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost* 7/8, Sarajevo 1999/2000, str. 33–71.
– Peco, Asim. Izgovor afrikata u bosanskohercegovačkim govorima, v. 390.
395. Peco, Asim. Ostaci neizmijenjenih skupina nepalatal + j(ъj) u govorima Bosne i Hercegovine, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 43, Novi Sad 2000, str. 447–455.
396. Ramić, Nikola. O jednom primjeru jekavskog jotovanja, *Južnoslovenski filolog* 56/3–4, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2000, str. 925–929.

2001.

397. Lisac, Josip. Nacionalno u srednjojužnoslavenskim organskim i drugim idiomima, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 95–100.
398. Peco, Asim. Konsonantizam bosanskohercegovačkih govora, *Srpski dijalektološki zbornik* 47, Beograd 2001, str. 613–696.
399. Peco, Asim. Muslimanski narodni govor i standardizacija našega jezika, *Analisi Gazi Husrev-begove biblioteke* 19–20, Sarajevo 2001, str. 243–252.
400. Šator, Muhamed. Slika mostarskog govora u *Anketi o jeziku* 1897. godine, *Hercegovina* 13–14, Arhiv Hercegovine, Mostar 2001, str. 229–248.

2002.

401. Baotić, Josip. O govoru starosjedilaca bosanske Posavine, u: Nedić, Anto (ur.) *Župa Tolisa 1802.–2002.*, Franjevački samostan, Tolisa 2002, str. 415–444.
402. Bulić, Refik. Pitanje ikavizama u ranim pisanim spomenicima s tuzlanskog područja, *Hercegovina* 15–16, Arhiv Hercegovine, Mostar 2002, str. 159–173.
403. Halilović, Senahid. Fonetske osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 8, Institut za jezik, Sarajevo 2002, str. 239–342.

404. Jahić, Dževad. Ijekavskoštakavski govor i istočne Bosne, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 8, Institut za jezik, Sarajevo 2002, str. 7–236.

2003.

405. Bulić, Refik. Pitanje ikavskog supstrata u ijekavskim govorima tuzlanskoga kraja, *Književni jezik* 21/1, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 40–52.
406. Halilović, Senahid. Bosanskohercegovački govor i nacionalna pripadnost, *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 41–49; Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 71–77.
407. Valjevac, Naila. Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks i bosanska standardnojezička norma, *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 27–40.

2004.

408. Bulić, Refik. Ekavska zamjena dugog jata u govorima Tešnja i Maglaja prema popunjениm kvestionarima “Pitanja o govoru prostoga naroda” iz 1897. godine, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 2/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2004, str. 32–39.
409. Bulić, Refik. Zamjena dugog jata u govoru Bošnjaka Novog Šehera kod Maglaja, *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 60–63.
410. Peco, Asim. Gledanje prof. Vukovića na mostarski govorni problem, u: Vuković, Nenad (ur.) *Život i djelo akademika Jovana Vukovića, Zbornik radova sa naučnog skupa “Život i djelo akademika Jovana Vukovića” održanog u Plužinama 08. i 09. novembra 2003*, Redakcija Monografije Piva i Pivljani, Podgorica 2004, str. 202–209.
– Peco, Asim. Mostarski govor u svjetlosti hercegovačkih govora kao cjeline, v. 386.

2005.

411. Brozović, Dalibor. Mjesto bosanskohercegovačkih govora u štokavskome narječju, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 10–13.
– Halilović, Senahid. Bosanskohercegovački govor i nacionalna pripadnost, v. 406.

412. Halilović, Senahid. Bosanskohercegovački govor, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 15–51.
413. Peco, Asim. Pogled na fonomorfološki sinkretizam u novoštokavskim govorima, u: Ostojić, Branislav (ur.) *Šesti lingvistički skup “Boškovićevi dani”, Standardizacija jezika – dijahronijski i sinhronijski aspekt – jezik medija, radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 19. i 20. maj 2005. godine*, Naučni skupovi 75, Odjeljenje umjetnosti 23, CANU, Podgorica 2005, str. 363–368.
414. Remetić, Slobodan. O šestočlanom prozodijskom sistemu u govoru Kladnja i okoline, u: Plankoš, Judita (ur.) *Život i delo akademika Pavla Ivića, Zbornik radova sa Trećeg međunarodnog naučnog skupa “Život i delo akademika Pavla Ilića”, Beograd, Novi Sad, Subotica, 17–19. septembar 2001*, Gradska biblioteka Subotica – SANU – Narodna biblioteka Srbije – Institut za srpski jezik – Matica srpska – Filozofski fakultet u Novom Sadu, Subotica – Beograd – Novi Sad 2005, str. 651–669.

2006.

415. Bulić, Refik. Jedna narodna hipoteza o porijeklu ekavizama u govorima tešansko-maglajskoga kraja, *Zbornik radova* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2006, str. 138–147.
416. Pehlić, Amina. Fonetsko-fonološke osobine govora Donjeg Kamička (kod Sanskog Mosta), *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 54–72.

2007.

417. Baotić, Josip. Orijentalizmi u govoru starosjedilaca Bosanske Posavine, *Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 50–64.
418. Bulić, Refik. Predakcenatske dužine u arhaičnjim govorima živiničkoga kraja uz gornji tok Spreče, *Zbornik radova* 8/2, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2007, str. 79–84.
419. Bulić, Refik. Zamjena dugog jata u govoru Bošnjaka Srebrenice, *Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 65–70.
420. Ćupić, Drago. Jedna fonetska pojava u govoru plavsko-gusinjskih muslimana, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 50, Novi Sad 2007, str. 913–915.
421. Ivić, Pavle; Remetić, Slobodan. Neobična upotreba prefiksalne morfeme se u govoru muslimana u Kladnju i okolini, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 50, Novi Sad 2007, str. 303–316.

422. Kalajdžija, Alen. Značenje i funkcija hercegovačkoga imeničkog dijalektizma *izvan*, *Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 87–90.
423. Stijović, Rada. O jednom tipu redukovanih infinitiva u nekim zetsko-sjeničkim govorima s osvrtom na stanje u makedonskom i bugarskom jeziku, *Južnoslovenski filolog* 63, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2007, str. 199–206.

2008.

424. Bulić, Refik. Odnos ekavsko-jekavskih govora tešanjsko-maglajskoga kraja prema drugim bosanskim ekavsko-jekavskim govorima, *Zbornik radova* 32/9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 149–153.
425. Bulić, Refik. Supstitucija vokala *a* vokalom *e* u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, *Zbornik radova* 8/1, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 89–92.
426. Čelenka, Ermin. Refleksi jata u govoru sliva rijeke Bile u okolini Travnika, *Istraživanja* 3, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2008, str. 215–229.
427. Remetić, Slobodan. O posesivnoj konstrukciji *u + genitiv* lične zamenice na istočnobosanskom terenu, *Južnoslovenski filolog* 64, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2008, str. 391–400.

2009.

428. Bjelica, Dragiša. Morfološke, sintaksičke i leksičke karakteristike govora Oputne Rudine, *Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu* 2, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2009, str. 187–200.
429. Bulić, Refik. Neke osobenosti leksike u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2009, str. 37–46.
430. Halilović, Senahid. Sarajevski govor do kraja XX stoljeća, u: Halilović, Senahid; Tanović, Ilijas; Šehović, Amela. *Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik*, Slavistički komitet, Sarajevo 2009, str. 9–66.
431. Pehlić, Amina. Fonetsko-fonološke osobine govora Donjeg Kamička (kod Sanskog Mosta): Vokalizam, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 7/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2009, str. 11–25.
432. Pehlić, Amina. Osnovna akcenatska obilježja govora Donjeg Kamička, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 7, Zenica 2009, str. 311–324.

433. Remetić, Slobodan. Nad ščakavizmom Nišićke visoravni, *Slavistika* 13, Slavističko društvo Srbije, Beograd 2009, str. 372–378.
434. Remetić, Slobodan. Prozodijske odlike bosansko-hercegovačkih govora, *Godišnjak za srpski jezik i književnost* 22, Filozofski fakultet, Niš 2009, str. 437–545.

2010.

435. Bulić, Refik. Iz sintakse padeža ekavsko-jekavskih govora tešanjsko-maglajskoga kraja, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskog književnog jezika* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2010, str. 57–68.
436. Bulić, Refik. Zamjena dugog jata u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskog kraja, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 8/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2010, str. 11–31.
437. Bulić, Refik. Zamjena dugog jata u govoru naselja Repnik kod Banovića, u: Mutapčić, Edin i dr. (ur.) *Zbornik radova sa Naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, 15.04.2010. g.*, Banovići, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona – Općina Banovići, Tuzla – Banovići 2010, str. 117–120.
438. Džanić, Almira. Analiza orijentalizama Banovića i okoline, u: Mutapčić, Edin i dr. (ur.) *Zbornik radova sa Naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, 15.04.2010. g.*, Banovići, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona – Općina Banovići, Tuzla – Banovići 2010, str. 210–216.
 - Idrizi, Sadik. Lična imena u romanima *Derviš i smrt i Tvrdava* – komparativna analiza sa stanjem u goranskom govoru, v. 1607.

2011.

439. Arnaut, Muhamed. Fenomen dubrovačkog jezičkog idioma u doba humanizma i renesanse, u: *3. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 22. i 23. 04. 2010.* Zenica 2011, str. 457–476.
440. Bulić, Refik. Iseljavanje bošnjačkog stanovništva iz Slavonije krajem sedamnaestog stoljeća kao mogući izvor ekavizama u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, u: Halilović, Enver (ur.) *Međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, Tuzla, 9–11. juni 2010.* Filozofski fakultet, Tuzla 2011, str. 695–708.

441. Bulić, Refik. Porijeklo ekavizama u govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 91–136.
442. Kalajdžija, Alen. Dijahronijski presjek važnijih strukturnih osobina zapadne štokavštine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 75–89.

2012.

443. Alić, Elmedina. Govor Travnika krajem XIX stoljeća, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 147–152.
444. Brabec, Ivan. Govor Tuzle i okolice, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 10, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2012, str. 51–241.
445. Brozović, Dalibor. Govor u dolini rijeke Fojnice, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 10, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2012, str. 243–425.
446. Bulić, Refik. Distribucija prozodema u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 111–128.
447. Bulić, Refik. Ekavsko-jekavski govor u Bosni i Hercegovini, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 153–163.
448. Genjac-Nakičević, Alma. Govor Bošnjaka u Turskoj: Fonetsko-fonološke osobenosti, *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 165–170.
449. Hadžikadić, Atif. Dijalekt grada Dervente (Prilog srpskohrvatskoj dijalektologiji), (naslov originala: Der Dialekt der Stadt Derventa – prevođen s njemačkog i priredio Josip Baotić), *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 10, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2012, str. 9–50.
450. Halilović, Senahid. Bosanskohercegovački lingvistički atlas: Dvije ankete i jedna izoglosa, *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 171–184.
451. Imamović, Niaza. Doprinos Dalibora Brozovića istraživanju bosanskohercegovačkih govora, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 185–196.
452. Ivojević, Enisa. Doprinos Asima Pece razvoju bosanskohercegovačke dijalektologije, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 197–202.
453. Karavdić, Zenaida. Nefokusirani intervju i naknadno popunjavanje upitnika kao metod dijalektološke sintakse, u: *Bosanskohercegovački slavistički*

- kongres I, Zbornik radova, knjiga I*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 391–398.
454. Lovrić Jović, Ivana. Prodor bosanskih leksičkih značajka u dubrovački govor 17. i 18. stoljeća, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga I*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 427–434.
455. Plotnikova, Anna. Этнолингвистическая география Боснии и Герцеговины, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga I*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 607–618.
456. Stanić, Danijela; Janković, Jelena. Pridevi koji označavaju boje u istočno-hercegovačkom dijalektu, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga I*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 203–211.
457. Veljović, Bojana. O nekim osobinama fonetizma govora Tutina i okoline, u: Andđelković, Maja (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa III naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 12. marta 2011. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2012, str. 33–43.

2013.

458. Bulić, Refik. Akcenatske osobine arhaičnijih govora živiničkoga kraja uz gornji tok Spreče, *Bosnistika plus* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 105–117.
459. Bulić, Refik. Akcent promjenljivih vrsta riječi u arhaičnjim govorima živiničkoga kraja uz gornji tok Spreče, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2013, str. 27–46.
460. Bulić, Refik. Pitanje ekavsko-jekavske zamjene jata u govoru Bošnjaka Srebrenice, u: Đozić, Adib (ur.) *Srebrenica kroz minula stoljeća: istraživanja, dokumenti, svjedočanstva*, Monumenta Srebrenica 2, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla 2013, str. 77–86.
461. Bulić, Refik. Zamjena kratkog jata u ekavsko-jekavskim govorima tešansko-maglajskoga kraja, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 137–150.
462. Džogović, Alija. Bošnjaci Kosova i njihovi govor u kontekstu dijalektološke mape bosanskog jezika, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 117–123.
463. Kalajdžija, Alen. Struktura i razvoj zapadnoštokavskog narječja i njegov utjecaj na standardni jezik, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni*

- znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 180–192.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Zavičajni jezik u književnom djelu Ćamila Sijarića, v. 1956.

2014.

464. Bulić, Refik. Govor Bošnjaka Srebrenice, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova 2/1*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 9–20.
465. Ćušić, Tarik. Kriteriji podjele bosanskohercegovačkih govora na dijalekte, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 11*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2014, str. 131–136.
466. Veljović, Bojana. Oblici imperfekta u govoru Tutina i okoline, *Zbornik Matrice srpske za filologiju i lingvistiku 57/2*, Novi Sad 2014, str. 161–177.
467. Veljović, Bojana. Upotreba infinitiva u govoru Tutina i okoline, u: Kovačević, Miloš; Petković, Jelena (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa V naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 30. marta 2013. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, knj. 1, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2014, str. 51–63.

2015.

468. Brkić-Međedović, Sedina. Odnos štakavizma i šćakavizma u narodnim pjesmama iz zbirke Ludvika Kube, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 12*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, str. 9–20.
469. Bulić, Refik. Popunjeni tuzlanski upitnici “Pitanja o govoru prostog naroda” iz 1897. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 12*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, str. 113–138.
470. Gološ, Enisa. Neke karakteristike mostarskog govora, u: Ramić, Muhamed (ur.) *Mostar moj grad*, knj. 1, Rabic – IC Štamparija, Sarajevo – Mostar 2015, str. 239–244.
471. Klimentić, Edna. Dijalekatske osobine i dijalekatska baza narodnih pjesama iz zbirke Saliha Mešića, *Književni jezik 26/1–2*, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 27–48.
472. Veljović, Bojana. Konstrukcija *bi* + imperativ u tutinskom govoru i njen odnos prema potencijalu i imperativu u vremenskoj službi, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske 20*, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić

– Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2015, str. 507–524.

473. Veljović, Bojana. Oblici aorista u govoru Tutina i okoline, u: Kovačević, Miloš (ur.) *Srpski jezik, književnost, umetnost, zbornik radova sa IX međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (24–25. X 2014), knj. 1, Srpski jezik od Vuka do danas*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2015, str. 67–82.

2016.

474. Berbić Kolar, Emina; Bilić Meštrić, Klara. Utjecaj bosanskih dijalekata štokavskoga narječja na govor mladih u Slavonskom Brodu, *Pannoniana, časopis za humanističke znanosti* 1/1, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 2016, str. 53–70.

475. Jašarević, Adela. Zamjena *jata* u tuzlanskom govoru prema popunjениm kvestionarima "Pitanja o govoru prostoga naroda" iz 1897. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 13, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2016, str. 55–64.

476. Karavdić, Zenaida. Dosadašnje proučavanje sintakse bosanskohercegovačkih govora, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 183–267.

477. Klimentić, Edna. Ikavizmi u usmenom pjesništvu tešanjskoga kraja, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 13, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2016, str. 25–34.

478. Turbić-Hadžagić, Amira; Husić, Senita. Žargonizmi i frazeologizmi u govoru Lukavca i okoline, u: *Zbornik radova Naučna konferencija Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, Lukavac, 31. 10. 2015*, Javna biblioteka Lukavac – Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Lukavac – Tuzla 2016, str. 535–546.

2017.

479. Arnaut, Muhamed. Govor zeničkih muslimana starosjedilaca, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 11, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2017, str. 11–291.

480. Ćatović, Haris. Refleksi dugog jata u jugoistočnoj Bosni u anketi *Pitanja o govoru prostoga naroda* (1897) i popunjenum upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986), *Književni jezik* 28/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 141–163.
481. Dolić, Belkisa; Blažeka, Đuro. Diskursne i pragmatične oznake u mjesnom govoru Skokova, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.), Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 249–270.
482. Hadžimejlić, Jasna. Morfološke osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne, *Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik* 11, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2017, str. 293–433.
483. Hrnjica, Samra. Bosanska štokavština u istraživanjima Dalibora Brozovića, *Croatica et Slavica Iadertina* 13, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar 2017, str. 39–48.
484. Jašarević, Adela. Fonetsko-fonološke osobine govora Tuzle na kraju devetnaestog stoljeća, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 14, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 19–42.
485. Lisac, Josip. Bošnjaci i njihovi govor, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.), Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 243–248.
486. Remetić, Slobodan. Korajska Divica i daljinska asimilacija vokala, *Naš jezik* 38/3–4, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2017, str. 165–168.
487. Veljović, Bojana. Perfekt bez pomoćnog glagola u govoru Tutina, Novog Pazara i Sjenice, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 60/2, Novi Sad 2017, str. 9–17.

2018.

488. Blažeka, Đuro; Dolić, Belkisa. Diskursne i pragmatične oznake u mjesnom govoru Skokova, *Studia Slavica Savariensis* 1–2, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szláv Filológiai Intézete, Szombathely 2018, str. 56–71.
489. Bulić, Refik. Govori Tuzle i okolice u bosanskoj dijalektologiji, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 15, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2018, str. 127–137.
– Bulić, Refik. Zamjenički oblik *tko* u standardnome bosanskom jeziku i bosanskim dijalektima, v. 1539.
490. Ćatović, Haris. Vokalski sistem u govorima jugoistočne Bosne u anketi *Pitanja o govoru prostoga naroda* (1897) i popunjenum upitnicima za ispitivanje

bosanskohercegovačkih govora (1975–1986), *Književni jezik* 29, Institut za jezik, Sarajevo 2018, str. 63–87.

491. Hrnjica, Samra. Zapadna štokavština u djelu Aleksandra Belića, *Croatica et Slavica Iadertina* 14, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar 2018, str. 77–85.
492. Veljović, Bojana. Pluskvamperfekat u govoru Tutina, Novog Pazara i Sjenice, u: Kovačević, Miloš; Petković, Jelena (ur.) *Srpski jezik, književnost, umetnost, Zbornik radova sa XII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (27–28. X 2017), knj. I, Kurs opšte lingvistike*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2018, str. 153–172.
493. Veljović, Bojana. Upotreba aorista u govoru Tutina, Novog Pazara i Sjenice, u: Petković, Jelena; Polomac, Vladimir (ur.) *Srpski jezik: status, sistem, upotreba, zbornik u čast prof. Milošu Kovačeviću*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2018, str. 377–409.

2019.

494. Bajraktarević, Enisa. Morfološke osobine visočkoga govora s kraja 19. stoljeća, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 397–409.
495. Berbić Kolar, Emina; Gligorić, Igor Marko. Bosanski jezik i govor na granici Europske unije, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/3(9), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 37–48.
496. Dolić, Belkisa. (Sekundarna) fonološka adaptacija germanizama u mjesnome govoru Skokova, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 12/1(23), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2019, str. 39–51.
497. Dolić, Belkisa; Blažeka, Đuro. Govor Skokova, *Croatica et Slavica Iadertina* 15/2, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar 2019, str. 34–65.
498. Halilović, Senahid. Sto dvadeset godina dijalektologije u Bosni i Hercegovini, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 423–439.
499. Hamidović Lalatović, Amina. Govor moje nane, *Bošnjačka riječ, časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka* 13/44–47, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar 2019, str. 171–200.
500. Hrnjica, Jasmina. Govor Gorana kod Konjica, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 441–453.

501. Karavdić, Zenaida. Slavenski genitiv u bosanskohercegovačkim govorima, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 2*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 455–467.

Magistarski i doktorski radovi

1990.

502. Halilović, Senahid. *Hercegovački govorni tipovi u međuriječju Neretve i Dubrovačke rijeke*, doktorski rad, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 1990.
503. Valjevac, Naila. *Govor Lašve*, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad 1990, 603 str.

2000.

504. Bulić, Refik. *Arhaičniji govor u gornjem toku Spreče – živinički kraj*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2000, 189 str.

2004.

505. Bulić, Refik. *Ekavsko-jekavski govori tešanjsko-maglajskog kraja*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2004, 402 str.

2006.

506. Kršo, Aida. *Fonetske i morfološke karakteristike govora Vratnika*, magistarski rad, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo 2006, 115 str.

2013.

507. Bajraktarević, Enisa. *Morfološke osobine ijekavskočakavskoga govora Sarajeva*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2013, 167 str.

2014.

508. Karavdić, Zenaida. *Sintaksičke osobine ijekavskočakavskoga govora Sarajeva*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2014, 158 str.

2015.

509. Bećirović, Adisa. *Pitanja o govoru prostoga naroda iz 1897. godine*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2015, 134 str.

2017.

510. Ćatović, Haris. *Fonetsko-fonološki sistem istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1975–1986)*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2017, 106 str.
511. Spahić, Edita. *Primjena Geografskog informacionog sistema (GIS) u istraživanju prostornog razmještaja nekih govornih osobina bosanskohercegovačkih govora – prostiranje izoglosa glasova H i F*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2017, 101 str.

Knjige

1990.

- Peco, Asim. *Književni jezik i narodni govori*, v. 1549.

1996.

512. Halilović, Senahid. *Govorni tipovi u međuriječju Neretve i Rijeke dubrovačke*, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 1996, 286 str.

2002.

513. Valjevac, Naila. *Govor u slivu Lašve*, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 9, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2002, 290 str.

2003.

- Hadžić, Ibrahim. *Rožajski rječnik (građa za diferencijalni rječnik narodnog govora rožajskog kraja)*, v. 1097.

2007.

514. Baotić, Josip. *Orijentalizmi u govoru starosjedilaca Bosanske posavine*, Priručnici 6, Institut za jezik, Sarajevo 2007, 195 str. ISBN 978-9958-620-09-6
515. Čirgić, Adnan. *Govor podgoričkih muslimana – sinhrona i dijahrona perspektiva*, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2007, 400 str. ISBN 978-86-906753-9-5
– Čirgić, Adnan. *Rječnik govora podgoričkih muslimana*, v. 1118.
516. Peco, Asim. *Govori istočne i centralne Hercegovine*, Izabrana djela 1–6, knj. 1, Bosansko filološko društvo – Akademija nauka i umjetnosti BiH – Bemust, Sarajevo 2007, 434 str. ISBN 978-9958-9309-1-1
517. Peco, Asim. *Govori zapadne Hercegovine*, Izabrana djela 1–6, knj. 2, Bosansko filološko društvo – Akademija nauka i umjetnosti BiH – Bemust, Sarajevo 2007, 402 str. ISBN 978-9958-9309-1-1
518. Peco, Asim. *Ikavskočakavski govor zapadne Bosne. Dio 1, Uvod i fonetika*, Izabrana djela 1–6, knj. 3, Bosansko filološko društvo – Akademija nauka i umjetnosti BiH – Bemust, Sarajevo 2007, 404 str. ISBN 978-9958-9309-1-1
519. Peco, Asim. *Ikavskočakavski govor zapadne Bosne. Dio. 2, Akcenti, oblici, tekstovi*, Izabrana djela 1–6, knj. 4, Bosansko filološko društvo – Akademija nauka i umjetnosti BiH – Bemust, Sarajevo 2007, 304 str. ISBN 978-9958-9309-1-1

2008.

- Turković, Omer. *Jezik i pismo (izbor riječi iz bošnjačkog jezičkog blaga Sandžaka)*, v. 1127.

2009.

520. Bulić, Refik. *Iz bosanske dijalektologije*, PrintCom, Tuzla 2009, 196 str. ISBN 978-9958-13-031-1
521. Halilović, Senahid; Tanović, Ilijas; Šehović, Amela. *Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik*, Biblioteka Bosnistika, Posebna izdanja, knj. 1, Slavistički komitet, Sarajevo 2009, 330 str. ISBN 978-9958-648-00-7

2012

522. Baotić, Josip. *Približavanje jeziku ili približavanje jezika*, Biblioteka Bosnistika, Posebna izdanja 1, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, 427 str. ISBN 978-9958-648-10-6

523. Džogović, Alija. *Atlas dijalekatskih izoglosa u Sandžaku*, Posebna izdanja 7, Centar za bošnjačke studije, Tutin 2012, 341 str. ISBN 978-86-85599-20-0

2013.

524. Bulić, Refik. *Ekavsko-jekavski govor tešanjsko-maglajskoga kraja*, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj 2013, 383 str. ISBN 978-9958-792-91-5
– Reković, Ibrahim. *Rječnik plavsko-gusinjskog govora*, v. 1160.
– Šlaković, Sead. *Rječnik osmanske leksike barskoga kraja*, v. 1161.

2014.

525. Bulić, Refik. *Arhaični govor u gornjem toku Spreče – živinički kraj*, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla 2014, 209 str. ISBN 978-9958-0398-0-5
– Ljevaković, Kemal. *Rječnik tešanjskoga kraja – prilog leksikografiji bosanskog jezika*, v. 1170.

2016.

- Hadžimurtezić, Abdurahman. *Iz varoške srmali sehare: rečnik, rečnik imena i običaji muslimana novovaroškog kraja*, v. 1184.

2017.

- Dizdarević, Faruk; Kovačević, Rifat (prir.) *Slovnik starih riječi i izraza iz govora bjelopoljskog kraja*, v. 1191.
526. Kurpejović, Nerkesa. *Turcizmi u rožajskom govoru*, Orbis, Rožaje 2017, 157 str. ISBN 978-9940-9782-2-8

2018.

527. Veljović, Bojana. *Sintaksa glagolskih oblika u govoru Tutina, Novog Pazara i Sjenice*, Srpski dijalektološki zbornik 65/1, SANU, Beograd 2018, 476 str.

2019.

- Pješčić, Minja. *Na dunjaluku svašta: 1000 i kusur mostarizama*, v. 1210.

2020.

528. Halilović, Senahid; Kardaš, Mehmed; Ljevo-Ovčina, Amela; Mešanović-Meša, Emira. *Bosanskohercegovački lingvistički atlas I: fonetika*, Slavistički komitet, Sarajevo 2020, 428 str. ISBN 978-9958-648-28-1

Onomastika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

529. Mrđen, Slobodanka. Onomastika sela u glamočkom kraju, *Onomatološki prilozi* 11, SANU, Beograd 1990, str. 475–490.
530. Pešikan, Mitar. Imenoslov Vrbasa XVI–XVIII veka, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 33, Novi Sad 1990, str. 379–386.

1992.

531. Remetić, Slobodan. Nad ostacima dvojine u onomastici istočne Bosne, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta Niš* 2–3, Niš 1991–1992, str. 33–38.

1997.

532. Peco, Asim. Iz naše onomastike (Neretva – Mostar, Buna – Blagaj, Bregava – Stolac), *Južnoslovenski filolog* 53, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1997, str. 59–73.

2000.

533. Pujić, Savo. Kraška hidronimija jugoistočne Hercegovine, *Južnoslovenski filolog* 56/3–4, SANU – Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2000, str. 875–889.

2005.

534. Bajrektarović, Hajrudin. Onomastika Koraja, *Onomatološki prilozi* 18, SANU, Beograd 2005, str. 431–453.

2007.

535. Tanasić, Sreto. Dvije rijeke u dobojskom kraju, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 50, Novi Sad 2007, str. 899–904.

2009.

536. Kasumović, Ahmet. Uvod u bogumilski onomastikon, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2009, str. 113–118.
537. Škrijelj, Redžep. Onomastica bosniecilor din Macedonia (1875–1970), *Europa, revistă de literatură, artă, cultură și tranzitie* 2/4, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2009, str. 75–80.

2011.

538. Kasumović, Ahmet. Onomastikon Balkana i orijentalna kultura, u: Halilović, Enver (ur.) *Međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, Tuzla, 9–11. juni 2010*, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, str. 433–435.

2014.

539. Muratović, Admir. Hodonimi Brčkog, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 47–54.

2015.

540. Šabić, Indira. Nazivi tunela u Bosni i Hercegovini – krematonimski principi upotrebe, značenja i tvorbe, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 145–164.
541. Šabić, Indira. Onomastika srednjovjekovne Bosne i Huma kao stjecište etničkih, jezičkih, vjerskih i kulturnih prilika, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 8/2(16), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2015, str. 81–94.

2017.

542. Šabić, Indira; Nikolić, Marijana. Jezik prostora i hodonimi Bosne i Hercegovine – (socio)onomastički pristup, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 10/2 (20), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2017, str. 247–264.

2018.

543. Šabić, Indira. *Habitus facit hominem* – odijelo čini/predstavlja čovjeka, etimologija, narodna nošnja, odjeća i obuća, onomastika, prezimena, *Gradovrh*,

časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja 15,
Matica hrvatska, Tuzla 2018, str. 77–94.

544. Turbić-Hadžagić, Amira; Musić, Elvir. Neki iščezli i preimenovani ojkonimi u
Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka iz 1519. i 1533. godine, u: Vujović,
Novica (ur.) *Cetinjski filološki dani I (7. i 8. septembar 2017)*, Biblioteka
Zbornici 12, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2018, str.
293–306.

Magistarski i doktorski radovi

2011.

545. Poturović, Džemaludin. *Antroponijsko-toponomastička i etimološko-tvor-
bena slojevitost onomastičke građe bosanskog jezika u "Ljetopisu" Mula
Mustafe Bašeskije*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski
fakultet, Sarajevo 2011, 165 str.

2012.

546. Alić, Fahira. *Oronimi i ojkonimi, etnici i ktetici brčanskog područja i okoline*,
magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2012, 96
str.
547. Kurtalić, Bahrija. *Jezička etimologija fitonima Rahića i okoline*, magistarski
rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2012, 85 str.

2014.

548. Babić, Maja. *Antroponi i toponimi u zbirci pjesama Mehmed-Dželaluddina
Kurta*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla
2014, 68 str.

Antroponomastika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

549. Bogosavljević, Dragan. Ženska lična imena u turskim defterima Srbije, Crne Gore i Hercegovine (XV–XVI vek), *Onomatološki prilozi* 11, SANU, Beograd 1990, str. 47–61.

1991.

550. Kupusović, Amina. Muslimanska imena u opširnom popisu Bosanskog sanđaka iz 1604. godine, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 40, Orijentalni institut, Sarajevo 1991, str. 267–308.
551. Šimundić, Mate. Nepoznata osobna imena na prostoru Mostarske nahije u popisu 1475–1477, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 34/2, Novi Sad 1991, str. 63–91.

1999.

552. Smailović, Ismet. Bošnjačka imena orijentalnog porijekla u bosanskom jeziku – fonetski i akcenatski aspekt, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 131–134.

2003.

553. Pašić, Ibrahim. O bosanskom vladarskom imenu Kulin, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 1, Zenica 2003, str. 31–40.

2008.

554. Abazović, Lejla. Lična imena u romanima Abdurezaka Hifzi Bjelevca, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 165–172.
555. Mičijević, Senad. Migracije i tragovi albanske leksike u hercegovačkim patronimima, *Istraživanja* 3, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2008, str. 291–314.
556. Peco, Asim. Iz naše antroponomije, *Južnoslovenski filolog* 44, SANU – Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2008, str. 297–300.

2009.

557. Žujo, Lejla. Muški antroponimi i njihovi hipokoristici u Hörmannovoj zbirci epskih pjesama Narodne pjesme muhamedanaca u Bosni i Hercegovini, *Istraživanja* 4, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2009, str. 147–162.

2010.

- Idrizi, Sadik. Lična imena u romanima *Derviš i smrt i Tvrđava* – komparativna analiza sa stanjem u goranskom govoru, v. 1607.

2011.

558. Mahmutović Rakovac, Alisa. Bošnjački antroponomastički sustav prije i poslije zadnjeg rata, u: 3. međunarodni naučno-stručni skup *Edukacija nastavnika za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 22. i 23. 04. 2010, Zenica 2011, str. 383–396.

2013.

559. Filan, Kerima. Iz bosanske historijske antroponomastike: Ime i pokraćeno ime, *Analji Gazi Husrev-begove biblioteke* 34, Sarajevo 2013, str. 177–195.
560. Lagumđija, Zineta. Vokativ bošnjačkih muških imena orijentalnog porijekla na konsonante k, g, h, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 228–236.
561. Turbić-Hadžagić, Amira. Antroponimija Gornje Azizije iz 1292. g. A. H. / 1875. A. D., u: Arnautalić, Mirsad (ur.) *150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije, Zbornik radova sa Naučnog simpozijuma, 07.–08. 09. 2012. god., Orašje*, Medžlis Islamske zajednice Orašje – Muftijstvo tuzlansko, Orašje – Tuzla 2013, str. 249–267.

2014.

562. Smajlović-Šabić, Indira. Srednjovjekovni bosanskohercegovački antroponimi u svjetlu teorije prototipa i kognitivne taksonomije, u: 5. međunarodni naučno-stručni skup *Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 825–834.

563. Turbić-Hadžagić, Amira; Aljukić, Bernes; Hrnjica, Samra. Antroponimija u sevdalinkama s posebnim osvrtom na antroponimiju dobojskih sevdalinki, u: *Naslijede Doboja i okoline, zbornik radova / Naučni skup održan 27. septembra 2014. u Doboju*, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda TK – Medžlis IZ Dobojski, Tuzla – Dobojski 2014, str. 441–456.

2015.

564. Klimentić, Edna. Antroponimski obrasci za imenovanje žena i muškaraca u narodnim pjesmama zabilježenim u tešanjskome kraju, *Istraživanja* 10, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2015. godine, str. 189–199.
– Mahmutović, Alisa. Frazemska antonimija u epskoj poeziji, v. 178.
565. Šabić, Indira. Apotropejska motiviranost imenovanja ljudi u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, *Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 27–44.
566. Šabić, Indira. Razvoj antroponimiske formule u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, u: Popović, Virginia i dr. (ur.), *Communication, culture, creation: new scientific paradigms*, “Vasile Goldiș” University Press – Fondatia Europa, Arad – Novi Sad 2015, str. 796–803.

2016.

567. Šabić, Indira. Literarna imena dramskih tekstova u Bosni i Hercegovini, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 129–151.
568. Šabić, Indira. Tvorbena struktura starobosanskih ličnih imena, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015., Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 21–49.

2017.

569. Šabić, Indira. Antroponimi u vokativnim oblicima i vokativnim izrazima bosanskoga književnog jezika, u: Blažetić, Stjepan (ur.) *XIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup, zbornik radova*, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh 2017, str. 458–471.
570. Šabić, Indira. Fonološki razvoj ličnih imena u srednjovjekovnoj Bosni, *DHS – Društvene i humanističke studije* 2/2(3), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 113–138.

2018.

571. Gološ, Enisa. Semantičke vrijednosti antroponima u književnom djelu Hamze Hume, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 297–303.
572. Šabić, Indira. Prezimena militarnoga porijekla u Bosni i Hercegovini, *DHS – Društvene i humanističke studije 3/2(5)*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2018, str. 113–138.
573. Turbić-Hadžagić, Amira. Lična imena u *Rječniku karakteristične leksike u bosanskom jeziku* Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alije Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 172–183.

2019.

574. Petrović, Marica. Imena u djelima Ćire Truhelke, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 15, Matica hrvatska, Tuzla 2019, str. 59–68.
575. Šabić, Indira. *Ede, bibe et nosce te ipsum* – Kuhinjska kultura u prezimenima Bosne i Hercegovine, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 329–355.
576. Šabić, Indira. Funkcije ličnih imena u književnosti, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/3(9), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 49–68.

2020.

577. Šabić, Indira. *Homo homini lupus, sed quoque animal aluid* – životinjsko nazivlje kao motiv postanka prezimena, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 16, Matica hrvatska, Tuzla 2020, str. 25–49.
578. Šabić, Indira. Pejorativna prezimena u Bosni i Hercegovini – *Tikvina, Prdavac i Guzina* u skupini sebi sličnih, *Književni jezik* 31, Institut za jezik, Sarajevo 2020, str. 151–169.
579. Šabić, Indira. Princip *gens una sumus* u antroponimiji – srodstvo kao motiv u prezimenima Bosne i Hercegovine, *DHS – Društvene i humanističke studije* 5/2(11), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2020, str. 45–66.

Knjige

1995.

580. Trako, Salih. *Izbor imena bosanskih muslimana*, Medresa “Osman-ef. Redžović”, Visoko 1995, 75 str.

2002.

581. Zukorlić, Mensur. *Muslimanska lijepa imena*, El-Kelimeh, Novi Pazar 2002, 196 str; El-Kelimeh – Bookline, Novi Pazar – Sarajevo 2004, 215 str. ISBN 86-83707-07-5; *Muslimanska lijepa imena i islamski propisi oko novorođenčeta*, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008, 248 str. ISBN 978-86-7980-013-8

2004.

- Zukorlić, Mensur. *Muslimanska lijepa imena*, v. 581.

2006.

582. Kolonić, Ishak. *Vlastita imena naroda u Bosni i Hercegovini – njihovo značenje i porijeklo*, Tampeldo, Velika Kladuša 2006, 208 str.

2008.

- Zukorlić, Mensur. *Muslimanska lijepa imena i islamski propisi oko novorođenčeta*, v. 581.

2017.

- Kasumović, Ahmet; Huseinbašić, Čamil. *Rječnik karakterističnih prezimena u Bosni i Hercegovini*, v. 1192.

2018.

583. Turbić-Hadžagić, Amira; Musić, Elvir. *Bosanskohercegovačka prezimena I: prezimena po imenima navjestitelja Božije riječi*, Biblioteka Bosana: bošnjački pisci u Hrvatskoj, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb 2018, 195 str. ISBN 978-953-7922-05-4

2020.

584. Šabić, Indira. *Prezimena u Bosni i Hercegovini*, Off-set, Tuzla 2020, 541 str.
ISBN 978-9958-31-451-3
585. Turbić-Hadžagić, Amira; Musić, Elvir. *Bosanskohercegovačka prezimena II: prezimena od ličnih imena koja potiču sa islamskog orijenta*, 2 sv., Biblioteka Bosana: bošnjački pisci u Hrvatskoj, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb 2020, 316 str.
ISBN 9789537922214 (cjelina), 9789537922160 (Sv. 1)

Toponomastika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

586. Oreč, Petar. Tragovi religioznog vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljista: toponomastika, *Most* 17/81–82, Mostar 1990, str. 109–134.

1994.

587. Peco, Asim. O porijeklu toponima Mostar, *Književnost i jezik* 41/1–2, Društvo za srpskohrvatski jezik i književnost Srbije – Društvo za srpskohrvatski jezik i književnost Crne Gore, Beograd 1994, str. 63–65.

1998.

588. Grković, Milica. O toponimu *Goražde*, *Radovi Filozofskog fakulteta* 1, Pale 1998, str. 63–66.
589. Peco, Asim. Mikrotoponimija Gabele, *Onomatološki prilozi* 14, SANU, Beograd 1998, str. 9–70.

2000.

590. Peco, Asim. Prefiksralni i prefiksralno-sufiksralni toponimi tipa *Podbrdo* i *Podbrđe*, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 5/1–2, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2000, str. 233–237.

2001.

591. Peco, Asim. *Bišće polje i selo Ortiješ – traženje etimologije ovih dvaju toponima*, *Južnoslovenski filolog* 57, SANU – Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2001, str. 53–57.

2006.

592. Kalajdžija, Alen. Etimologija pojedinih ojkonima u dolini gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne, *Istraživanja* 1, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2006, str. 129–142.

2008.

593. Bulić, Refik. Oblici i akcenti bosanskohercegovačkih toponima, etnika i kte-tika u Aničevu Rječniku hrvatskoga jezika i standardnome bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskog književnog jezika* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 133–148.

2010.

594. Lisičić, Sulejman. Toponimi Maglaja i okoline, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 8, Zenica 2010, str. 251–262.

2011.

595. Ibršimović, Nihada. Iz toponimije ilijskih naselja Ljubnići i Lješevo, *Baština sjeveroistočne Bosne* 4, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Tuzla 2011, str. 185–191.

2013.

596. Ibršimović, Nihada. Hidronimi ilijskog toponomastikona, *Motrišta* 71–72, Mostar 2013, str. 118–129.
597. Ibršimović, Nihada. Oronimi Ilijaša i okolice, *Bosnistika plus* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 81–103.

2016.

598. Bašić, Mirela. Fitonimi u toponimiji Zeničke kotline, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 153–165.

599. Šabić, Indira. Tipološko-strukturalna analiza toponima u srednjovjekovnoj Bosni, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 13, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2016, str. 35–54.

2020.

600. Haverić, Đenita; Šehović, Amela. Leksika orijentalnog porijekla u mikrotoponimima Sarajeva, *DHS – Društvene i humanističke studije* 5/4(13), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2020, str. 39–54.

Magistarski i doktorski radovi

2017.

601. Šišić, Mirsada. *Toponimija Gračanice i okoline*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2017, 56 str.

Knjige

1990.

602. Peco, Asim. *Mikrotoponimija Podveležja*, Djela 70, Odjeljenje društvenih nauka 39, ANUBiH, Sarajevo 1990, 166 str. ISBN 86-7123-029-5

2020.

603. Rebronja, Ismet; Rebronja, Elijah. *Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mesta u Novom Pazaru*, Narodna Biblioteka “Dositej Obradović”, Novi Pazar 2020, 96 str. ISBN 978-86-83251-94-0

Gramatika općenito

Radovi u časopisima i zbornicima

2010.

- Tošović, Branko. Die grammatischen Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, v. 1617.
 - Tošović, Branko. Gramatičke razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika: preliminarium, v. 1620.
604. Tošović, Branko. Korelaciona gramatika bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Dio 1: Fonetika, fonologija, prozodija, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen 1/1*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 395–398.

2011.

605. Bulić, Halid. Dopune gramatičkom opisu bosanskog jezika, *Nova škola 5–6*, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Tuzla 2011, str. 193–198.
606. Hodžić, Jasmin. Određeni i neodređeni član u gramatičkom sistemu bosanskog jezika, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke 2*, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2011, str. 69–73.

Magistarski i doktorski radovi

2012.

- Mehinagić, Irma. *Epistemička modalnost u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1737.

Knjige

2017.

607. Imamović, Adisa. *Grammatical categories in English and Bosnian*, Off-set,
Tuzla 2017, 158 str. ISBN 978-9958-31-319-6

Fonetika i fonologija

Radovi u časopisima i zbornicima

1991.

608. Novaković-Stefanović, Nevenka. Fonološke alternacije u jeziku štampe u Bosni i Hercegovini, u: Tomašević, Branko (ur.) *Jezik i stil sredstava informisanja*, Svjetlost, Sarajevo 1991, str. 119–125.

2005.

609. Vukić, Saša. On Palatalisation and Simplification Procedures, *Forum Bosnae* 34, Međunarodni forum Bosne, Sarajevo 2005, str. 17–38.

2007.

610. Granov, Alma. Model rekcijske fonologije u slučaju bosanskog jezika, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 139–152.
– Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke i akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – razlike u proučenosti i proučenost razlika, v. 1581.

2008.

- Horga, Damir; Požgaj-Hadži, Vesna; Šafarić, Ines. Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizijskom dnevniku, v. 1587.
– Pavlović, Tanja. Adaptation of English loan words in Bosnian on a Phonological level, v. 1474.
611. Resić, Elvir. Dva načela za definiranje slogovne strukture u bosanskom jeziku, *Istraživanja* 3, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2008, str. 163–172.
– Silić, Josip. Fonetsko-fonološke i ortografsko-orthoepske razlike između bosanskoga (bošnjačkoga), hrvatskoga i srpskoga jezika, v. 1591.

2009.

- Midžić, Maja. Fonetske razlike u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj verziji Dejtonskog sporazuma, v. 1598.

2010.

- Horga, Damir; Požgaj Hadži, Vesna; Liker, Marko. Fonetski opis segmentalne razine hrvatskog jezika i sposobnost hrvatskih govornika u slušnom razlikovanju bošnjačkog, hrvatskog i srpskog govora, v. 1606.
- Horga, Damir; Požgaj-Hadži, Vesna; Šafarić, Ines. Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizijskom dnevniku, v. 1587.
- Okuka, Miloš. Fonetsko-fonološke razlike između srpskog, hrvatskog i bosanskog (bošnjačkog) i njihovo normativno sankcioniranje, v. 1611.
- Silić, Josip. Fonetsko-fonološke i ortografsko-orthoepske razlike između bosanskoga (bošnjačkoga), hrvatskoga i srpskoga jezika, v. 1591.
- Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke i akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – razlike u proučenosti i proučenost razlika, v. 1581.
- Tošović, Branko. Phonetisch-phonologische Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, v. 1625.
- Tošović, Branko. Корреляционные фонетико-фонологические системы русского, сербского, хорватского и бошњацкого языков, v. 1628.

2011.

612. Aljukić, Bernes. Odnos fonema i alofona (primjer analize programom PRAAT), *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 8, Matica hrvatska, Tuzla 2011, str. 171–186.
- Brkan, Altijana. Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien, v. 1632.
613. Ništović, Hazema. Strukturalni principi fonema i razvoj artikulacione strane govora predškolske djece, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 9, Zenica 2011, str. 101–114.
- Talić, Aida. Phonotactic differences between English and Bosnian/Croatian/Serbian: A dependency phonology approach to “onsets”, v. 1636.

2012.

- Mešanović-Meša, Emira. Refleks jata u zakonima na bosanskome standardnom jeziku, v. 1527.

2013.

- Merzić, Sanja. Alofoni u bosanskom i engleskom standardnom jeziku, v. 1664.

2014.

- Joldić, Dženita; Perkić, Lidija. Contrastive analysis of English and Bosnian consonants, v. 1675.

2017.

- 614. Barbarić, Vuk-Tadija. Sekundarna jotacija – zanimljivo, ali rješivo pitanje izdavačke prakse Divkovićevih djela (na primjeru *Besjeda*), u: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, str. 247–264.

2019.

- 615. Burnić, Hatidže. Fonološke adaptacije germanizama u bosanskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 91–102.

Magistarski i doktorski radovi

2007.

- 616. Resić, Elvir. *Distribucija suglasničkih fonema u pravim suglasničkim skupinama u romanima “Tvrđava” i “Derviš i smrt” Meše Selimovića*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2007, 97 str.

2014.

- 617. Siručić, Fahira. *Fonološke i morfološke osobine pripovijednih proznih tekstova Alije Isakovića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 108 str.

Knjige

2010.

- Tošović, Branko. *Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Teil 1, Phonetik, Phonologie, Prosodie / Korelaciona gramatika bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Dio 1, Fonetika, fonologija, prozodija*, v. 1781.

2011.

- Tošović, Branko. *Корреляционная грамматика сербского, хорватского и боснийского языков. Час. 1, Фонетика, Фонология, Просодия*, v. 1783.

Akcentologija

Radovi u časopisima i zbornicima

2005.

618. Kasumović, Ahmet; Imamović, Adisa. Akcent kao semantičko-diferencijalni znak, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 107–114.

2007.

- Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke i akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – razlike u proučenosti i proučenost razlika, v. 1581.

2008.

- Silić, Josip. Fonetsko-fonološke i ortografsko-orthoepske razlike između bosanskoga (bošnjačkoga), hrvatskoga i srpskoga jezika, v. 1591.
- Tošović, Branko. Akcenatske razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, v. 1592.

2009.

619. Kalajdžija, Alen. Nedosljednost prenošenja silaznih naglasaka na proklitike u morfološkim i leksičkim kategorijama, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 373–383.
620. Karavdić, Zenaida. Silazni akcenti i dužine – norma i stvarno stanje, u: *Njegoševi dani, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Njegoševi dani, Cetinje, 27–29. jun 2008*, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić 2009, str. 407–419.
621. Riđanović, Midhat; Aljović, Nadira. On the shift of Bosnian accent from host to proclitic: New insights, u: Franks, Steven; Chidambaram, Vrinda; Joseph, Brian (ur.) *A linguist's linguist: Studies in South Slavic linguistics in honor of E. Wayles Browne*, Slavica, Bloomingdale 2009, str. 387–402.
622. Valjevac, Naila. Akcenatske sličnosti i razlike između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika s posebnim osvrtom na jezik u BiH, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 307–349.
623. Valjevac, Naila. Bosanski standardni jezik i njegova prozodijska norma, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 351–371.
624. Valjevac, Naila. Fonološka funkcija prozodema u bosanskom, hrvatskom i srpskom standardnom jeziku, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 385–405.

2010.

- Fekete, Egon. Akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika, v. 1604.

- Silić, Josip. Fonetsko-fonološke i ortografsko-orthoepske razlike između bosanskoga (bošnjačkoga), hrvatskoga i srpskoga jezika, v. 1591.
- Tasić, Milan. Neke intonacione karakteristike srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika, v. 1614.
- Tošović, Branko. Akzentuelle Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, v. 1616.
- Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke i akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – razlike u proučenosti i proučenost razlika, v. 1581.

2011.

625. Klimentić, Edna. Distribucija silaznih akcenata u gramatikama bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, *Istraživanja* 6, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2011, str. 93–104.

2013.

- Hebib-Valjevac, Naila. Akcenatske razlike/sličnosti između B/H/S jezika s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini, v. 1662.
- 626. Pehlić, Amina. Neka odstupanja od standardnojezičke prozodijske norme u bosanskohercegovačkoj govornoj praksi, u: 4. međunarodni naučno-stručni skup *Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 24. i 25. 05. 2012, Zenica 2013, str. 539–548.
- 627. Šehović, Amela. Mijene akcenatske norme savremenog bosanskog jezika, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 113–120.

2015.

628. Hodžić, Jasmin. Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame *Hasanaginica* (1983), *Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 165–185.

2017.

629. Hodžić, Jasmin. Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik, *Forum Bosnae* 78–79, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2017, str. 203–212.
– Hodžić, Jasmin. Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu, v. 1688.

2018.

630. Hodžić, Jasmin; Čatović, Haris. Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku, u: Tanturovska, Lidija i dr. (ur.) *Minatoto na jazičniot svet – danes i utre: zbornik na trudovi od Međunarodnata naučna konferencija “Minatoto na jazičniot svet – danes i utre” održana na 15 i na 16 noemvri 2017 godina, vo Institutot za makedonski jazik “Kreste Misirkov” – Skopje*, Institut za makedonski jazik “Kreste Misirkov”, Skopje 2018, str. 405–416.

2019.

631. Hodžić, Jasmin. Pitanje akcenta ličnih imena u ortoepskoj normi bosanskog jezika, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 109–139.

2020.

632. Alić, Elmedina; Ledić, Sanja. Silazni akcenti na unutrašnjim slogovima u govoru srednjoškolskih učenika u Travniku, *SaZnanje 2*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2020, str. 80–91.

Magistarski i doktorski radovi

2015.

633. Alić, Elmedina. *Akcenatske alternacije u standardnom bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2015, 130 str.

Knjige

2009.

634. Werle, Adam. *Word, Phrase, and Clitic Prosody in Bosnian, Serbian, and Croatian*, GLSA, Amherst 2009, 306 str. ISBN 978-1448600427

2010.

- Tošović, Branko. *Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Teil 1, Phonetik, Phonologie, Prosodie / Korelaciona gramatika bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Dio 1, Fonetika, fonologija, prozodija*, v. 1781.

2011.

- Тоšović, Branko. *Корреляционная грамматика сербского, хорватского и боснийского языков. Час. 1, Фонетика, Фонология, Просодия*, в. 1783.

2013.

635. Prunč, Ursula. *Das Akzentsystem des Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Grin, München 2013, 22 str. ISBN 978-3-656-89799-6

2017.

636. Alić, Elmedina. *Akcenat u standardnom bosanskom jeziku*, Biblioteka Bosnistika, Monografije, knj. 16, Slavistički komitet – Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, cop. Sarajevo 2017, 177 str. ISBN 978-9958-648-15-1 (Slavistički komitet), 978-9958-11-137-2 (FMON)

2020.

637. Hodžić, Jasmin; Kršo, Aida; Ćatović, Haris. *Bosanski akcenatski priručnik*, Priručnici 13, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2020, 294 str. ISBN 978-9958-620-44-7

Morfologija

Oblici

Radovi u časopisima i zbornicima

1991.

638. Muratagić-Tuna, Hasnija. Pridevi određenog i neodređenog vida u delima Ćamila Sijarića, *Naš jezik* 29/1–2, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1991, str. 84–95.

2003.

- Gačanin, Sabaheta. Glagolski aspekt u perzijskom i bosanskom jeziku, v. 1560.

2004.

- Hasanica, Memnuna. Aktionsart u njemačkom jeziku i aspekatska ili vidska značenja u B/H/S jeziku, v. 1568.

2006.

639. Thomas, Paul-Louis. Formes du présent et focalisation en serbo-croate (bosniaque, croate, monténégrin, serbe), u: Włodarczyk, Hélène; Włodarczyk, André (ur.) *La focalisation dans les langues*, Collection Sémantiques, L'Harmattan, Paris 2006, str. 229–242.

2008.

- Hanić, Jasmina. Negative prefixes in English and Bosnian / Negativni prefiksi u engleskom i bosanskom, v. 1584.
– Hasanica, Memnuna. Akcionalnost i aspekt u njemačkom i B/H/S jeziku, v. 1585.

640. Kalsbeek, Janneke; Lučić, Radovan. Oblik kondicionala u funkciji označavanja ponavljanje radnje u prošlosti, *Croatica et Slavica Iadertina* 4/4,

Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar 2008, str. 7–21.

641. Kasumović, Ahmet. Četvrti komparativni morfem bosanskoga jezika (*-ni-jī*), *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 213–216.

2010.

- Ajdžanović, Milan; Alanović, Milivoj. Normativni i morfosintaksički status pridjevskog vida u savremenom srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku, v. 1526.
642. Bulić, Halid. Morfološki i sintaksički status značenjskih jedinica *bekri, deli, efendi, fra, gazi, hadži i hazreti*, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2010, str. 89–97.

2011.

- Hanić, Jasmina; Pavlović, Tanja. The Prefix *Dis-* in English and Bosnian, v. 1633.
643. Hodžić, Jasmin. Oblici perfekta nekih modalnih glagola u funkciji iskazivanja sadašnje ili buduće radnje sa značenjem namjere, zahtjeva ili sugestije u gramatičkom sistemu bosanskog jezika, *Mednarodna knjižna zbirka Zora* 80, Filozofska fakulteta, Maribor 2011, str. 549–559.
644. Ibrašimović, Nihada. Neke osobitosti upotrebe imperativa u romanu *Vječnik, Motrišta* 59–60, Mostar 2011, str. 35–41.
645. Stefanović, Aleksandar. Emploi de la conjonction de coordination I “et” lors de la formation des détermination numéraux composé en bosniaque-croate-monténégro-serbe (BCMS), *Revue des études slaves* 82/9, Institut national d’études slaves, Paris 2011, str. 663–680.

2012.

646. Ahmetović-Palić, Senka. Sadašnji particip u engleskom vs. glagolski prilog sadašnji u bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 79–92.
647. Bulić, Halid. Imperfekt – borba za opstanak, *Lingvisti.ba* 28, Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti, Sarajevo, april – maj 2012, str. 14–16; *Lingvazin* 1/2, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 20–22.
- Ćurković, Amela. Participi u njemačkom i B/H/S jeziku – kontrastivna analiza, v. 1642.

2013.

- Bulić, Halid. Imperfekt – borba za opstanak, v. 647.
 - Sadiković, Refik; Demirbaš, Selmana; Sadiković, Emina. Morfosintaksički prikaz upotrebe glagolskih oblika u jeziku štampe, v. 773.
648. Stefanović, Aleksandar. L'Approximation par les numéraux en bosniaque, croate, monténégrin, serbe (BCMS), *Revue des études slaves* 84/1–2, Institut national d'études slaves, Paris 2013, str. 203–221.

2014.

- Alvestad, Silje Susanne. Aspect use in the imperative and the prescriptive infinitive in recipes in Bosnian, Croatian, Serbian and Russian: A comparative account, v. 1668.
 - Aljović, Nadira. Aspekt neakuzativnih glagola u engleskom i bosanskom jeziku, v. 1669.
 - Ašić, Tijana V.; Dodig, Milana L. Različita značenja potencijala (kondicionala) u romanima Meše Selimovića "Tvrdava" i "Derviš i smrt" i njihovim prevodnim ekvivalentima na francuski jezik, v. 1670.
649. Bulić, Halid. Rod pridjeva i 'drugo stanje', *Lingvazin* 2/2–3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2014, str. 37–38.
650. Župljanin, Almasa. Upotreba budućih vremena i njihova značenja u sevdalinkama, *Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 13/2, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2014, str. 212–221.

2015.

651. Bulić, Halid. Dual u savremenom bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 13/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2015, str. 9–42.
- Trbonja-Omanić, Anisa. O aspektu u njemačkom i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku, v. 1684.

2016.

- Aljović, Nadira; Begović, Muamera. Morpho-syntactic aspects of adjectival and verbal first conjunct agreement, v. 789.

2018.

652. Burnić, Hatidže. Komparacija modela i klasifikacija leksičkog posuđivanja sa fokusom na transmorphemizaciju germanizama, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 10, Bihać 2018, str. 249–268.
653. Stefanović, Aleksandar. Les noms collectifs en -A et en -AD et les diminutifs en -IĆ en bosniaque, croate, monténégrin, serbe (BCMS): pluriels supplétifs ou diminutifs au pluriel?, *Revue des études slaves* 29/1–2, Institut national d'études slaves, Paris 2018, str. 217–229.

2019.

654. Burnić, Hatidže. Primarna i sekundarna morfološka adaptacija glagolskih germanizama u bosanskom jeziku, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 11, Bihać 2019, str. 207–220.
655. Thomas, Paul-Louis. O upotrebi preteritnih vremena u prevodima Biblije 21. veka na BCHS jezik, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II*, *Zbornik radova, knjiga I*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 73–87.

2020.

656. Ibrimović, Jasminka. Vokativ prezimena na -ić u informativnom programu, *Lingvazin 8/1*, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2020, str. 13–15.

Magistarski i doktorski radovi

2001.

- Gačanin, Sabaheta. *Kontrastivno istraživanje glagolskog aspekta u perzijskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1711.

2014.

- Siručić, Fahira. *Fonološke i morfološke osobine pripovijednih proznih tekstova Alije Isakovića*, magistarski rad, v. 617.

2016.

- Trbonja-Omanić, Anisa. *Kauzativni glagoli u njemačkom i bosanskom jeziku*, doktorska disertacija, v. 1761.

Knjige

1998.

- Taso, Jasminka. *Semantičke relacije u vezi sa kolebanjem u rodu imenica srpskohrvatskog jezika*, v. 900.

2009.

657. Tošović, Branko. *Способы глагольного действия в сербском, хорватском и боснийском языках*, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, 115 str. ISBN 978-83-226-1821-9

2010.

- Gačanin, Sabaheta. *Glagolski aspekt u perzijskom i bosanskom jeziku*, v. 1778.

2011.

658. Bulić, Halid. *Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika*, Biblioteka Bosništika, Monografije, knj. 5, Slavistički komitet, Sarajevo 2011, 143 str. ISBN 978-9958-648-04-5

2016.

- Tošović, Branko. *Korelaciona morfologija srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – imenice*, v. 1786.

Vrste riječi

Radovi u časopisima i zbornicima

1991.

659. Muratagić-Tuna, Hasnija. Morfološke karakteristike imenica u delima Čamila Sijarića, *Književnost i jezik* 38/1, Društvo za srpskohrvatski jezik i književnost Srbije – Društvo za srpskohrvatski jezik i književnost Crne Gore, Beograd 1991, str. 20–26.

2003.

660. Kordić, Snježana. Prilozi “ovd(j)e/tu/ond(j)e, ovamo/tamo/onamo, ovuda/tuda/onuda”, *Južnoslovenski filolog* 59, SANU – Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2003, str. 81–103.
661. Palić, Ismail. O klasifikaciji nepromjenljivih riječi u bosanskome jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 93–102.

2005.

662. Kasumović, Ahmet; Turbić-Hadžagić, Amira. Uzvik HA, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 63–71.
663. Pranjković, Ivo. Što je kao, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2005, str. 55–61.

2008.

664. Ahmetović-Palić, Senka. Clitics in English and Bosnian, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 6/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2008, str. 28–51.

2009.

665. Bakšić, Sabina. O riječi *kao*, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 7/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2009, str. 53–60.
666. Bulić, Halid. Indeklinabilni pridjevi u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 7/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2009, str. 26–52.

2010.

667. Premilovac, Aida. The Bosnian discourse particle *ono*, u: Dedaić, Mirjana N.; Mišković-Luković, Mirjana (ur.) *South slavic discourse particles*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia 2010, str. 91–108.

2011.

668. Bulić, Halid. Indeklinabilni pridjevi koji su u bosanski jezik došli posredstvom turskog jezika, u: Halilović, Enver (ur.) *Međunarodni naučni simpozij*

Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, Tuzla, 9–11. juni 2010, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, str. 552–565.

669. Bulić, Halid. Klasificiranje pridjeva u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 9/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2011, str. 11–38.

2012.

- Mešić, Sanela. Modal particles as a translation problem. Contrastive analysis of German modal particle ‘ja’, v. 1650.
670. Palić, Ismail. Opis veznika u gramatikama bosanskoga jezika, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 241–251.
671. Pranjković, Ivo. Upitno, pojačajno, namjerno i uvjetno *li*, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 10/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 44–68.

2013.

- Bošnjak Botica, Tomislava. Opća načela podjela na glagolske vrste u hrvatskome u perspektivi drugih bliskih jezika, v. 1658.
672. Bulić, Halid. Hibridni indeklinabilni pridjevi u bosanskom jeziku, *Lingvazin* 1/3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 28–29.
673. Bulić, Halid. Veznici i junktori u bosanskom jeziku – teorijsko i terminološko razgraničenje, *Bosnistika plus* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 31–47.

2014.

674. Bulić, Halid. Odnos veznika i uzvika u bosanskom jeziku, *Radovi* 17, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2014, str. 219–225.

2015.

675. Dolić, Belkisa. Multifunkcionalnost riječi *uglavnom*, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 13, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2015, str. 56–71.

2016.

676. Bulić, Halid. Odnos prijedloga prema veznicima i junktorima u bosanskom jeziku, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 30–51.

2017.

677. Lagumdžija, Zineta; Džanić, Almira. Refleksivni glagoli u bosanskom jeziku kroz vrijeme, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 353–372.

2018.

678. Bulić, Halid. Odnos veznika i riječca u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 16, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 31–58.

2019.

679. Bulić, Halid. O složenosti veznika u bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 16, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 9–27.
680. Bulić, Halid. Riječi *volja, čas i mjesto* između imenica i veznika, *Radovi* 22, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2019, str. 35–47.

Magistarski i doktorski radovi

2001.

- Bakšić, Sabina. *Kontrastivna analiza onomatopeja i onomatopejskih izvedenica u turskom i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1710.

2002.

- Haverić, Đenita. *Kontrastivna analiza pravih prijedloga u perzijskom i njihovih ekvivalenata u bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1714.

2009.

- Džanko, Minka. *Značenje i upotreba modalnih partikula “eben”, “halt” i “wohl” u njemačkom i njihovih prevodnih ekvivalenata u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1722.

2012.

- Lisičić-Hedžić, Melisa. *Participi u njemačkom i B/H/S jeziku*, magistarski rad, v. 1736.

2013.

681. Bulić, Halid. *Veznici u savremenom bosanskom jeziku*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2013, 358 str.

2015.

- Muratović-Šuta, Merjem. *Kontrastivna analiza participa u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na književnom korpusu*, magistarski rad, v. 1755.

2017.

682. Japaur, Amina. *Dvorodne imenice u bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Odsjek za razrednu nastavu, Sarajevo 2017, 53 str.

Knjige

2006.

- Haverić, Đenita. *Kontrastivna analiza pravih prijedloga u perzijskom i njihovih ekvivalenata u bosanskom jeziku*, v. 1775.

2012.

683. Wonisch, Arno. *Das Pronominalsystem des Bosniischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Zam(j)enički sistem/sustav bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika*, Slawische Sprachkorrelationen, Bd 5, LIT Verlag, Wien – Berlin 2012, 452 str. ISBN 978-3-643-50399-2, 978-3-643-50055-7 !

2019.

684. Stefanović, Aleksandar. *Les numéraux en bosniaque-croate-monténégrin-serbe*, Travaux publiés par l’Institut d’études slaves 70, Institut d’études slaves, Paris 2019, 526 str. ISBN 978-2-7204-0557-0

Tvorba riječi

Radovi u časopisima i zbornicima

1991.

685. Čedić, Ibrahim. Sufiksi *-telj* i *-lac* u jeziku bosanskohercegovačkih pisaca XX vijeka, *Književni jezik* 20/3–4, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 152–157.

1997.

- Vajzović, Hanka. Sufiksi orijentalnog porijekla u bosanskome jeziku – adaptacija, funkcionalnost, značenje, frekventnost, plodnost, v. 1798.

2003.

686. Šehović, Amela. Upotreba mociionih sufiksa (u *nomina agentis et professionis*) u savremenom razgovornom bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 73–92.

2007.

- Hasanica, Memnuna. Semantička modifikacija sufiksa u njemačkom i B/H/S jeziku – sufiksralni način tvorbe glagola, v. 1578.

2008.

- Ćemalović-Dilberović, Elvira; Šator, Edim. Leksička i tvorbena analiza na primjeru printanih i TV-medija, v. 921.
– Hasanica, Memnuna. Prefiksralno-sufiksralni obrazac tvorbe glagola u njemačkom i B/H/S jeziku, v. 1586.

2009.

687. Šehović, Amela. Mocioni sufiksi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku (u *nomina agentis et professionis*), u: Tošović, Branko, Wonish, Arno (ur.), *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 273–292.

2010.

- Tošović, Branko. Interakcijske tvorbene blokade u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku, v. 1621.
- Tošović, Branko. Деривационные различия между сербским, хорватским и бошняцким языками: прелиминариум, v. 1626.
- Tošović, Branko. Диминутивный способ действия в русском и сербском-хорватском-бошняцком языках, v. 1627.

688. Tošović, Branko. Процессы деривации в современном словообразовании сербского, хорватского и бошняцкого языков, и: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 81–94.

2012.

689. Šehović, Amela. Univerbacija u bosanskom jeziku, u: Dragićević, Rajna (ur.) *Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima, zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista*, Filološki fakultet, Beograd 2012, str. 407–417.

2013.

690. Nikolić, Marijana. Upotreba nomine kao tvorbenog modela u književnom stvaralaštvu Skendera Kulenovića, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 292–312.
– Tošović, Branko. Interakcijske tvorbene blokade u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku, v. 1621.

2014.

691. Šehović, Amela; Haverić, Đenita. Derivative and Stylistic Features of Verbs of Words of Persian Origin in the Bosnian Language, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 133–139.
692. Šehović, Amela. Tvorbena obilježja nomina agentis et professionis u savremenom bosanskom jeziku, u: Mengel, Swetlana (ur.) *Slavische Wortbildung*

im Vergleich: theoretische und pragmatische Aspekte, Slavica varia Halensia 12, Lit, cop., Münster 2014, str. 478–493.

693. Šehović, Amela. Tvorbene i leksičke zanimljivosti u *Otkupu sirove kože* Abdulaha Sidrana, *Srpski jezik, studije srpske i slovenske* 19/1, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika – Filološki fakultet Beograd – Filološki fakultet Banja Luka – Filološko-umetnički fakultet Kragujevac – Filozofski fakultet Nikšić – Filozofski fakultet Istočno Sarajevo – Filozofski fakultet Novi Sad – Filozofski fakultet Niš, Beograd – Banja Luka – Kragujevac – Nikšić – Istočno Sarajevo – Novi Sad – Niš 2014, str. 701–708.

2015.

- Šehović, Amela. Pragmatički aspekti deminucije u svakodnevnoj komunikaciji (sa osvrtom na tvorbena obilježja deminutivnih imenica), v. 1908.

2016.

694. Šehović, Amela; Haverić, Đenita. Sufiksi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics J-FLTAL* 3/9, Sarajevo 2016, 29–38.

2017.

- Mešanović-Meša, Emira. Imenice sa sufiksima *-lac* i *-telj* u službenim dokumentima na bosanskom jeziku, v. 1537.

2018.

- Merzić, Sanja. Turcizmi u zbirci pripovijetki *Hadžjin mač* – pojmovna i klasifikacija prema vrstama riječi (Tvorbeni aspekti turcizama), v. 979.

695. Šehović, Amela. Problematika glagolskih univerba u bosanskom jeziku (Koliko je zaista neupitno njihovo postojanje?), u: Šehović, Amela (ur.) *Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima, zbornik radova Osamnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista*, Slavistički komitet, Sarajevo 2018, str. 455–467.

2019.

696. Bulić, Halid. Značenja sufiksa *-suz* u bosanskom jeziku, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje* 46/1, Zagreb 2020, str. 49–61.

- Mešanović-Meša, Emira. O izvedenim pridjevima u službenoj upotrebi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, v. 1544.
697. Šehović, Amela. Anglicizmi – motivatori u tvorbi glagolskih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 229–242.

Magistarski i doktorski radovi

1991.

698. Hadžiefendić, Remzija. *Semantičko-stilistička analiza deminucije i augmentacije u savremenom srpskohrvatskom jeziku*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 1991, 330 str.

2008.

- Okičić, Melisa. *Kontrastivna analiza složenica u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1720.

2013.

699. Benco, Olga. *Tvorbeno-pragmatička analiza augmentativa u narativnom diskursu*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2013, 85 str.

2017.

700. Gojak, Ajla. *Nomina professionis ženskog roda u normativnim priručnicima bosanskog jezika*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2017, 119 str.

2019.

- Begić, Almedina. *Die Feminisierung von Berufsbezeichnungen im deutschen und bosnischen Sprachraum*, magistarski rad, v. 1765.
701. Hadžić, Ramiza. *Imenice s konkurentnim sufiksima -lac i -telj u dnevnim novinama na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 39 str.

2020.

702. Durmišević-Cernica, Elma. *Normativni i stilistički aspekti univerbacije u savremenom bosanskom jeziku*, doktorski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2020, 211 str.

Knjige

2009.

- Tošović, Branko. *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Lexik – Wortbildung – Phraseologie / Razlike između bosanskog/bosnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, leksik(a) – tvorba r(ij)ječi – frazeologija*, v. 2364.

2014.

- Mengel, Swetlana (ur.) *Slavische Wortbildung im Vergleich: theoretische und pragmatische Aspekte*, v. 2419.

Sintaksa

Prosta rečenica

Radovi u časopisima i zbornicima

1991.

703. Hadžiefendić, Remzija. Poredbene konstrukcije tipa “x kao y”, *Književni jezik* 20/3–4, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 181–188.

1998.

704. Hebib-Valjevac, Naila. Iz sintaksičke semantike, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 2, Prava riječ, Tuzla 1998, str. 117–132.

1999.

705. Butković, Redžo. Sintagma i sintagmatsko razvijanje, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 3, Prava riječ, Tuzla 1999, str. 79–85.
706. Palić, Ismail. O jednom primjeru dvostrukе sintaksičke zavisnosti, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 3, Prava riječ, Tuzla 1999, 103–109.

2000.

707. Aljović, Nadira. Unaccusativity and aspect in SerBoCroatian, u: Czinglar, Christine i dr. (ur.) *Proceedings of ConSole VIII*, Sole, cop., Leiden 2000, str. 1–15.
708. Stevanović, Slavica. Korpusno istraživanje upotrebe lokalnih i temporalnih deiktika (spontano) govorenog i (reflektirano) pisanog bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, *Lingvističke aktualnosti* 1/2, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2000, str. 86–93.

2003.

- Bakšić, Sabina. Neka zapažanja o upitnim rečenicama u turskom i bosanskom jeziku, v. 1559.
 - Osmankadić, Merima. Prilog klasifikaciji intenzifikatora u engleskom i bosanskom jeziku, v. 1565.
709. Smailagić, Vedad. Analiza novinskih naslova u BiH (Pokušaj sintaksičke i semantičke analize naslova u bh. stampi), *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 163–174.

2004.

710. Mešanović, Emira. Upotreba sintagmi s posesivnim pridjevom i posesivnim genitivom u bosanskom jeziku (na primjerima književnoumjetničkog stila), *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 86–109.
711. Omerović, Mirela. Atributska upotreba deverbativnih imenica u bosanskom jeziku (na primjerima književnoumjetničkog stila), *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 72–85.
- Osmankadić, Merima. Lingvistički testovi za razlučivanje intenzifikatora od ostalih vrsta modifikatora u engleskom i bosanskom jeziku, v. 1570.
712. Palić, Ismail. Upotreba prisvojnih zamjenica koreferencijalnih sa subjektom, *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 64–71.

2005.

713. Aljović, Nadira. On Clitic Climbing in Bosnian/Croatian/Serbian, *Forum Bosnae* 34, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2005, str. 58–84.
714. Arnaut, Alica. Genitivne sintagme bez prijedloga i sa prijedlogom *od* za iskazivanje posesivnog značenja, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 3, Zenica 2005, str. 377–403.
- Hrustić, Meliha. Pridjevske dopune u njemačkom i bosanskom jeziku – prikaz na modelu gramatike zavisnosti, v. 1572.
715. Imamović, Adisa; Kasumović, Ahmet. Metonimijska proširenja sintaksičkih kategorija, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 125–136.

2006.

- Hrustić, Meliha. Kopulativni glagoli i kopulativne partikule u njemačkom i u bosanskom jeziku, v. 1574.

716. Karavdić-Meco, Zenaida. Tipovi struktorno nepotpunih prostih rečenica u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 115–129.
717. Palić, Ismail. Pragmatički dativ u bosanskome jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 73–87.
718. Smailagić, Vedad. Konstrukcije za + infinitiv u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 107–114.
– Šljivić, Mersiha. English influence on Bosnian structures: Nouns as Premodifiers, v. 1801.
719. Velić, Emina. Značenja i funkcije lokativa s prijedlozima *u*, *na* i *po* u bosanskome jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 88–106.

2007.

720. Bošković, Željko. Imenička fraza – DP ili NP?, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 13–32.
721. Leko, Nedžad. Kategorijski status kvantitativnih izraza, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 33–47.
722. Palić, Ismail. Glagolski prilozi s načinskim značenjem u bosanskome jeziku, *Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 71–76.
723. Palić, Ismail. Tijelo i njegovi dijelovi između dativa i akuzativa, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 125–138.
724. Rizvić, Edina. Nominalizacija kao tip rečeničke kondenzacije i odnos rečenične kondenzacije i dekompozicije, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 5, Zenica 2007, str. 353–359.
725. Smailagić, Vedad. Modalni dativ u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 59–71.
726. Smailagić, Vedad. Od leksikona do rečenice, *Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 47–56.

2008.

727. Arnaut, Alica. Uzrok kao granična kategorija, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 6, Zenica 2008, str. 151–158.
728. Kuko, Edis. Prijedlozi i prijedložno-padežni izrazi s prostornim značenjem uz genitiv, *Istraživanja* 3, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2008, str. 175–191.

729. Leko, Nedžad. Imenička sintagma: NP, DP, ili...?, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 6/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2008, str. 13–27.
730. Palić, Ismail. Izražavanje načina (kvalitete), u: Bagić, Krešimir (ur.) *Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih. Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole*, Filozofski fakultet u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, Zagreb 2008, str. 15–26.
731. Pehlić, Amina. Položaj enklitika u bosanskom jeziku, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 6, Zenica 2008, str. 269–278.

2009.

732. Bulić, Halid. O upotrebi pridjeva i glagolskih pridjeva srednjeg roda u sastavu predikata rečenica kojima je subjekt prvo ili drugo lice, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskog književnog jezika* 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2009, str. 81–91.
- Habul-Šabanović, Izela. Kontrastivna analiza infinitivne fraze u pridjevskoj komplementaciji u engleskom i bosanskom jeziku, v. 1595.
733. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Objasnidbene (eksplikativne) rečenice i ne-rečenične strukture s *to jest* (*tj.*) u bosanskom jeziku, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 2, Bihać 2009, str. 277–296.
- Rizvić-Eminović, Edina. Distribucija prijevodnih ekvivalenata engleske gerundske fraze u bosanskom jeziku analizirana na korpusu iz pravnog registra, v. 1602.

2010.

- Ajdžanović, Milan; Alanović, Milivoj. Normativni i morfosintaksički status pridjevskog vida u savremenom srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku, v. 1526.
734. Aljović, Nadira. Syntactic positions of attributive adjectives, u: Cabredo Hofherr, Patricia; Matushansky, Ora (ur.) *Adjectives – Formal analyses in syntax and semantics*, Linguistik aktuell / Linguistics today 153, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia 2010, str. 29–51.
- Bulić, Halid. Morfološki i sintaksički status značenjskih jedinica *bekri, deli, efendi, fra, gazi, hadži i hazreti*, v. 642.
- Habul-Šabanović, Izela. Kontrastivna analiza infinitivne fraze u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na sintagmatskom nivou, v. 1605.
735. Hodžić, Jasmin. Glagoli *ići* i *imati* kao modifikatori glagolske radnje u sintaksi glagola i glagolskih oblika, *Istraživanja* 5, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2010, str. 167–181.

736. Palić, Ismail. Semantičko-sintaksička tipologizacija dativa u bosanskom (hrvatskom, srpskom) jeziku, u: Birtić, Matea; Brozović Rončević, Dunja (ur.) *Sintaksa padeža, Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 13.–15. studenoga 2008*, Biblioteka Znanstveni zbornici 3, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje – Filozofski fakultet, Zagreb – Osijek 2010, str. 193–212.
737. Palić, Ismail. Sintaksa “malih riječi” Ive Pranjkovića, u: Badurina, Lada; Mihaljević, Vine (ur.) *Jezična skladanja. Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića*, Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko – Zagreb, Zagreb 2010, str. 53–61.
- Subotić, Ljiljana. Položaj enklitike u pisanom tekstu u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku: šta o tome piše u gramatikama, v. 1613.

2011.

738. Ahmetović-Palić, Senka. Vršilac radnje iskazane sadašnjim participom u engleskom i bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 9/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2011, str. 69–81.
739. Arnaut, Alica. Značenjska kategorija namjere u bosanskom jeziku, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 9, Zenica 2011, str. 145–154.
740. Bulić, Halid. Kvantitativna adverbijalna dopuna u bosanskom jeziku, *Istraživanja* 6, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2011, str. 105–110.
741. Bulić, Halid. Manner Adverbial Complement in Bosnian Language, *Human I/2*, Institute for Human Rehabilitation, Tuzla 2011, str. 24–26.
742. Bulić, Halid. Pridjevi *attributiva tantum* i pridjevi *praedicativa tantum* u bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 31–40.
743. Bulić, Halid. Vremenska adverbijalna dopuna u bosanskom jeziku, u: Jesenšek, Marko (ur.) *Globinska moć besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici*, Mednarodna knjižna zbirka Zora 80, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru – Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Maribor – Ljubljana 2011, str. 545–548.
- Hasanica, Memnuna. Modal and Modality Notion of Complex Predicate in German and Bosnian Languages, v. 1634.
744. Hodžić, Jasmin. Glagolske dopune glagolskom predikatu, *Lingua Montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 4/2(8), Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2011, str. 51–63.
- Hrustić, Meliha; Palić, Ismail. Particip prezenta kao hibridna gramatička kategorija u njemačkome i ekvivalenti u bosanskom jeziku, v. 1635.

745. Kršo, Aida. Glagolski oblici u funkciji modalnih riječi i izraza, *Zbornik radova* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2011, str. 237–241.
746. Palić, Ismail. O glagolima koji vežu obvezatne adverbijalne dopune u bosanskoj jeziku, *Suvremena lingvistika* 37/72, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2011, str. 201–217.
747. Palić, Ismail. Za novi pristup gramatičkoj strukturi rečenice u bosnici, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 9/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2011, str. 39–68.
748. Stefanović, Aleksandar. Les numéraux en serbo-croate (bosniaque-croate-monténégrin-serbe): normes des standards et problèmes syntaxiques, *Revue des études slaves* 82/9, Institut national d'études slaves, Paris 2011, str. 709–714.
749. Thomas, Paul-Louis. Les numéraux en BCMS (bosniaque-croate-monténégrin-serbe): norme et usage, formes concurrentes et stratégies des locuteurs, *Revue des études slaves* 82/9, Institut national d'études slaves, Paris 2011, str. 645–662.

2012.

750. Arnaut, Alica. Prijedložno-padežni izrazi s genitivom za izražavanje namjernog značenja, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 10, Zenica 2012, str. 173–188.
– Brdarević-Čeljo, Amna. Kontrastivna analiza pitanja s više upitnih riječi u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, v. 1637.
751. Bulić, Halid. Dopune modalnim i faznim glagolima u djelima Meše Selimovića, Skendera Kulenovića i Derviša Sušića, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 42–53.
752. Bulić, Halid. Objektske supstantivne dopune u obliku prijedložno-padežnih izraza u bosanskom jeziku, u: Urkom, Aleksandar (ur.) *Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I. / 1st Conference for Young Slavists in Budapest*, Budapest 2012, str. 32–35.
– Bureković, Melisa. Status obilježja negacije u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, v. 1638.
753. Hodžić, Jasmin. O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem, *Slovo Gorčina* 34, Stolac 2012, str. 45–52; *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 361–370.
– Hrustić, Meliha. Semantičke uloge pridjeva u njemačkom i ekvivalenti u bosanskom jeziku, v. 1646.

754. Imamović, Hurija. Sintaksička i stilska vrijednost naporedne upotrebe infinitiva i prezenta s veznikom *da* u službi dopuna modalnim i faznim glagolima, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 25–38.
755. Omerović, Mirela. O nekim konstrukcijama sa značenjem namjene u bosanskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 557–562.
756. Palić, Ismail. Da li je apozicija održiv sintaksički pojam?, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 10, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 44–68.
757. Pennington, James Joshua. The Bosnian-Croatian-Serbian adnominal possessive dative at the syntax-pragmatics interface, *Slavia Centralis* 5/1, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Maribor 2012, str. 104–121.
758. Redli, Jelena. Sistem padeža sa kvalifikativnim značenjem u kopulativnom predikatu u romanu *Ostrvo Meše Selimovića*, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 11–25.
759. Stefanović, Aleksandar. Neka zapažanja o upotrebi brojeva u romanima Meše Selimovića, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 26–41.
- Stefanović, Aleksandar. Upotreba brojeva *dv(j)esta/dv(j)esto; trista/tristo; četiristo/četirista* u standardnom srpskom u poređenju sa bosanskom, hrvatskom i crnogorskom standardnom realizacijom, v. 1654.

2013.

760. Arnaut, Alica. Akuzativ s prijedlozima za izražavanje namjernog značenja, *Bosništika plus* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 9–20.
- Arnaut-Karović, Kamiah. Some constraints on passive attributes and problems of categorization, v. 1657.
761. Bičević, Emina. On Left Branch Extraction and Postposing of Determiners in Bosnian, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 11, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2013, str. 11–24.
762. Ćušić, Tarik. Rečenica usmenog pripovjedača (na primjeru zbirke A. Nametka), *Godišnjak BZK "Preporod"* 13, Sarajevo 2013, str. 513–521.
763. Hadžić, Emina. Odnos infinitiva i konstrukcije *da* + prezent u sklopu složenog glagolskog predikata, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 24. i 25. 05. 2012, Zenica 2013, str. 519–530.

764. Hansen, Björn; Romić, Daniel; Kolaković, Zrinka. Okviri za istraživanje sintaktičkih struktura govornika druge generacije bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika u Njemačkoj, *Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik* 1/15, Hrvatsko filološko društvo, Odsjek za kroatistiku, Zagreb 2013, str. 9–45.
765. Hodžić, Jasmin. Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity, u: Akbarov, Azamat; Larsen-Freeman, Diane (ur.) *FLTAL 2013 proceedings book, 3rd International conference on foreign language teaching and applied linguistics FLTAL '13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 3–5 May, 2013*, International Burch University, Sarajevo 2013, str. 948–958.
766. Hodžić, Jasmin. Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 24. i 25. 05. 2012*, Zenica 2013, str. 587–596.
767. Hodžić, Jasmin. Mjesni prijedložno-padežni izrazi u sintaksičkom ambiguitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 39/2, Zagreb 2013, str. 423–432.
768. Hodžić, Jasmin. Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi *Kamenog spavača* Maka Dizdara, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa "Slovo o Maku Dizdaru", FHN Mostar (maj 2012)*, Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2013, str. 335–347.
– Hrustić, Meliha. Pridjevska predikacija: Semantičke uloge uvjetovane pridjevom u njemačkom i bosanskom jeziku, v. 1663.
769. Kamenjaš, Minela. Kada subjekt nije (jedna) supstantivna riječ, *Lingvazin* 1/3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 30–32.
770. Karavdić, Zenaida. Sintaksičke osobenosti ciklusa pjesama "Radimlja" Maka Dizdara, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa "Slovo o Maku Dizdaru", FHN Mostar (maj 2012)*, Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2013, str. 321–334.
771. Omerović, Mirela. Supstantivne sintagme s načinskim značenjem u bosansko-mezu jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 10/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 25–32; *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 24. i 25. 05. 2012*, Zenica 2013, str. 531–538.
772. Palić, Ismail. O prijedlogu *na* u vremenskim sintaksičkim konstrukcijama, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 85–96.

773. Sadiković, Refik; Demirbaš, Selmana; Sadiković, Emina. Morfosintakski prikaz upotrebe glagolskih oblika u jeziku štampe, *Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 12/1, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2013, str. 104–116.
774. Spahović, Binasa. Atributi u pripovijeci *Bunar Čamila Sijarića*, *Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 12/1, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2013, str. 202–210.
775. Talić, Aida. Extraordinary complement extraction: PP-complements and inherently case-marked nominal complements, *Studies in Polish Linguistics* 8/3, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakow 2013, str. 127–150.

2013.

- Omerović, Mirela. Supstantivne sintagme s načinskim značenjem u bosanskome jeziku, v. 771.

2014.

776. Begović, Muamera; Aljović, Nadira. Accounting for Agreement Patterns in Coordinate Noun Phrases with a Shared Modifier, u: Ziková, Markéta i dr. (ur.) *Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar: Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014*, Linguistik international 37, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, str. 39–58.
777. Bičević, Emina. Kongruencija, padeži i A-pomjeranje u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 12, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 9–19.
778. Bulić, Halid. Predikatski apozitiv u službi adverbijalnih dopuna, *Bosnistika plus* 2/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2014, str. 31–47.
779. Bulić, Halid. Upotreba vokativa u rečeničnoj strukturi, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 2/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 140–152.
780. Imamović, Hurija. Distribucija infinitiva i prezenta sa *da* uz modalne i fazne glagole u administrativno-pravnom stilu bosanskoga jezika, *Bosnistika plus* 2/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2014, str. 9–16.
781. Leko, Nedžad. Sintaksičko ponašanje brojeva u bosanskom jeziku, *Radovi* 13, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2014, str. 218–234.
782. Omerović, Mirela. Strukturni modeli nekongruentnih sintagmi s kvalitativnim značenjem u bosanskom jeziku, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 2/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 129–139.

783. Palić, Ismail. Mogući okvir za opis epistemičkomodalnih iskaza u bosanskom jeziku, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova 2/1*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 153–181.
784. Palić, Ismail. O upotrebi prijedloga /u/ u konstrukcijama vremenske intralokalizacije, u: Stolac, Diana (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012*, Filozofski fakultet Sveučilišta, Rijeka 2014, str. 461–472.
- Tekešinović, Lejla. O posteriornosti uzroka u odnosu na posljedicu na primjerima uzročnih rečenica sa veznicima *parce que, puisque, comme* i njihovih ekvivalenta u B/H/S jeziku, v. 1677.

2015.

785. Beširović, Izet; Nazibegović, Sead. Sintaksičke osobitosti glagola u prozi Skendera Kulenovića, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 12, Matica hrvatska, Tuzla 2015, str. 23–27.
786. Dolić, Belkisa. Rečenična kondenzacija u bh. reklamnom stilu, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 4/5, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2015, str. 57–65.
787. Leko, Nedžad. Analiza grešaka u jezičkoj produkciji ispitanika u eksperimentalnoj studiji slaganja predikata sa koordiniranim subjektom u bosanskem/hrvatskom/srpskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 13, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2015, str. 43–55.
788. Leko, Nedžad. Slaganje predikata sa koordiniranim imeničkim sintagmama u bosanskom jeziku, *Radovi* 18, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2015, str. 163–179.
- Tekešinović, Lejla. Apsolutne participske konstrukcije u francuskom i b/h/s jeziku, v. 1683.

2016.

789. Aljović, Nadira; Begović, Muamera. Morpho-syntactic aspects of adjectival and verbal first conjunct agreement, *Journal of Slavic Linguistics* 24/1, Special Issue: Agreement in Slavic, winter–spring 2016, str. 7–39.
790. Hodžić, Jasmin. Kratka analiza opisa sintakse u gramatikama bosanskog jezika, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 347–366.

791. Hodžić, Jasmin. O nekim načelima sintaksičke analize književnoumjetničkog teksta, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 189–203.
– Kaćka, Muljaim. Kontrastivna analiza sintakse složenih glagolskih oblika goranskoga govora u odnosu na bosanski jezik, v. 1685.
792. Klementić, Edna. Nestandardna upotreba genitiva umjesto akuzativa u bosanskom jeziku, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 333–345.
793. Leko, Nedžad; Čordalija, Nermina; Jovović, Ivana; Marijanović, Nevenka; Perković, Lidija; Telalagić, Dženana; Bešić, Amra; Šaljić, Midhat. Strategies of participle agreement with conjoined subjects in Bosnian/Croatian/Serbian, u: Gašper, Ilc i dr. (ur.) *Sodobne smernice v tvorbenem jezikoslovju*, Linguistica 56, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2016, str. 173–191.
794. Omerović, Mirela. Instrumentalne konstrukcije s prijedlogom među u bosanskom jeziku, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 311–332.
795. Omerović, Mirela. Kauzalne instrumentalne konstrukcije s proksimativnim prijedlozima *pred(a)*, *za*, *nad(a)* i *pod(a)*, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 94–114.
796. Omerović, Mirela. Supstantivne sintagme s nekongruentnim atributom u instrumentalu s prijedlogom *nad(a)*, *Jezikoslovje* 17/1–2, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek 2016, str. 235–246.
797. Palić, Ismail. O pojačajnim pridjevima, u: Badurina, Lada (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik radova s Desetoga znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014*, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2016, str. 249–266.
798. Smailagić, Vedad. S obzirom – frazni veznik i frazni prijedlog, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 295–310.
– Willer-Gold, Jana i dr. Conjunction agreement and gender in South Slavic: from theory to experiments to theory, v. 868.

2017.

799. Brkić-Međedović, Sedina. Eksplikativni lokativ u adnominalnoj poziciji u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, *Književni jezik* 28/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 189–200.
800. Hodžić, Jasmin. Kontekstualna determiniranost sintaksičke homonimije u bosanskom jeziku, *Lingua Montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 10/2(20), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2017, str. 161–177.
801. Hodžić, Jasmin. Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, str. 179–187.
802. Hodžić, Jasmin. Stepen ambiguitetnosti sintaksički homonimnih struktura u bosanskom jeziku, *Slavica Lodziensia* 1, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017, str. 127–137.
803. Imamović, Hurija. Dopune modalnim i faznim glagolima u književnoumjetničkom stilu bosanskoga jezika, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 14, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 9–18.
804. Leko, Nedžad. Slaganje predikata sa bližom imenicom u koordiniranom subjektu u bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku, *Radovi* 20, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2017, str. 173–187.
805. Mustafić, Esmeralda. Značenjska kategorija pogodbe u bosanskom jeziku, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 14/15, Zenica 2016/17, str. 45–52.
806. Omerović, Mirela. Izražavanje temporalnosti u instrumentalnim konstrukcijama u bosanskom jeziku, *Istraživanja* 12, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2017, str. 29–49.

2018.

807. Brkić-Međedović, Sedina. Lokativ s prostornim prijedlogom *u* uz imenice u pripovijetkama Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 293–305.
808. Brkić-Međedović, Sedina. Zavisna brojčana kvalifikacija, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 15, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2018, str. 17–26.
809. Bulić, Halid. Upotreba deiktičkih riječi *taj, ta, to* u nekim djelima Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i*

- bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 263–279.
810. Karavdić, Zenaida. Slavenski genitiv u djelima Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 280–292.
811. Merzić, Sanja. Sintaksička i stilistička analiza putopisa *Čudesna dneva Alije Isakovića*, *Istraživanja* 13, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2018, str. 81–103.
812. Mustafić, Esmeralda. Nekongruentni atribut u bosanskom jeziku, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 369–374.
813. Mustafić, Esmeralda. Značenjski tipovi nekongruentnog atributa u genitivu u romanu *Talhe ili Šedrvanski vrt* Irfana Horozovića, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 16, Zenica 2018, str. 46–50.
814. Omerović, Mirela. Semantička kategorija socijativnosti u konstrukcijama s glagolima komunikacije, u: Badurina, Lada; Palašić, Nikolina (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik radova s Jedanaestoga znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2016*, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2018, str. 107–119.
815. Resić, Elmira. Kondenzacija deverbativnim imenicama s prijedlogom u u bosanskom jeziku: Deverbativna imenica s prijedlogom kao kondenzator vremenske klauze, *Književni jezik* 29, Institut za jezik, Sarajevo 2018, str. 115–137.

2019.

- Grošelj, Robert. Kako se obnašajo? Glagoli z načinovnim določilom v bosanskem in slovenskem jeziku – kontrastivna vezljivostna študija, v. 1698.
 - Habul-Šabanović, Izela. Small Clauses in English and Bosnian, Croatian, and Serbian, v. 1699.
816. Hodžić, Jasmin. O sintaksi infinitiva u bošnjačkom epu "Ženidba Smailagić Mehe" i razgovornom bosanskom jeziku (s fokusom na opću sintaksu infinitiva u bosanskom), *Istraživanja* 14, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2019, str. 49–67.
817. Kaltak, Irma. Relativizator koji u prijevodima Kur'ana Besima Korkuta i Esada Durakovića, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 209–229.
- Lisićić-Hedžić, Almina. Participske konstrukcije u njemačkom i bosanskem, hrvatskom, srpskom jeziku, v. 1701.

818. Međedović, Sedina. Kvalitativni lokativ u bosanskom jeziku, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/1(7), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 31–40.

2020.

819. Arsenijević, Boban; Willer-Gold, Jana; Aljović, Nadira; Čordalija, Nermina; Kresić Vukosav, Marijana; Leko, Nedžad; Malenica, Frane; Lanko Marušić, Franc; Milićev, Tanja; Milićević, Nataša; Mišmaš, Petra; Mitić, Ivana; Peti-Stantić, Anita; Stanković, Branimir; Tušek, Jelena; Nevins, Andrew. Elided Clausal Conjunction Is Not the Only Source of Closest-Conjunct Agreement: A Picture-Matching Study, *Syntax: A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research* 23/1, John Wiley & Sons Ltd 2020, str. 78–104.
820. Brkić-Međedović, Sedina. Izražavanje komparativne kvalitativnosti padežnim oblicima i prijedložno-padežnim izrazima u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2020, str. 188–203.
821. Hodžić, Jasmin. Homonimne sintaksičke strukture i dvosmislenost u bosanskom jeziku administracije i prava, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 13/1(25), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2020, str. 69–85.
822. Mustafić, Esmeralda. Semantički tipovi nekongruentnog atributa u administrativnom funkcionalnom stilu, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 18, Zenica 2020, str. 26–33.
823. Omerović, Mirela. Glagoli kretanja i značenjske transpozicije u ciljnu domenu s prijedložnim akuzativom i instrumentalom, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2020, str. 85–98.
824. Palić, Ismail. Nešto napomena o suznačnim glagolima i predikatu u bosanskom jeziku, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2020, str. 19–46.

Magistarski i doktorski radovi

2002.

825. Palić, Ismail. *Opis načina u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2002, 152 str.

2005.

- Hrustić, Meliha. *Valentnost pridjeva u njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, doktorska disertacija, v. 1717.

2006.

826. Palić, Ismail. *Dativ u savremenom bosanskom jeziku, sintaksičko-semantički opis*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2006, 330 str.

2008.

- Arnaut-Karović, Kamiah. *Kontrastivna analiza pasivnog participa i glagolskog pridjeva trpnog u atributivnom položaju u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1719.
- 827. Omerović, Mirela. *Nekongruentni atribut u naučnom i administrativnom stilu bosanskog jezika: sintaksičko-semantički opis*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2008, 223 str.

2009.

- Habul, Izela. *Kontrastivna analiza infinitivne fraze u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom*, magistarski rad, v. 1723.
- Rizvić-Eminović, Edina. *Kontrastivna analiza gerundske fraze u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na korpusu iz pravnog registra*, magistarski rad, v. 1726.

2010.

828. Bulić, Halid. *Glagolske sintagme s adverbijalnim dopunama u bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 108 str.

2011.

- Ahmetović-Palić, Senka. *Rečenična kondenzacija u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1728.
- 829. Arnaut, Alica. *Sintaksičke jedinice za izražavanje namjere u savremenom bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2011, 74 str.

- Brdarević-Čeljo, Amna. *Kontrastivna analiza pitanja sa upitnom rječju u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1730.
830. Hadžić, Emina. *Složeni predikat u bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2011, 79 str.

2012.

- Bureković, Melisa. *Negacija u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1733.
831. Imamović, Hurija. *Modalni i fazni glagoli i njihove dopune u bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2012, 164 str.

2013.

832. Hodžić, Jasmin. *Sintaksičko-semantička analiza katenativnih glagola u bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2013, 120 str.
833. Omerović, Mirela. *Prijedložni instrumental u savremenom bosanskom jeziku (sintaksičko-semantički opis)*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2013, 234 str.

2015.

- Brdarević-Čeljo, Amna. *Neki aspekti strukture lijeve periferije u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, doktorska disertacija, v. 1749.
- Delić, Merima. *Prošireni participski atribut u administrativnom stilu u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1751.
- Mušić, Nejra. *Kontrastivna analiza prijedloške sintagme u postmodifikaciji imeničke sintagme u savremenom engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1756.

2016.

834. Hodžić, Jasmin. *Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku*, doktorska disertacija, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2016, 236 str.
835. Ibrahimović, Safeta. *Verbalne sintagme s bližim objektom u bosanskome jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Odsjek za razrednu nastavu, Sarajevo 2016, 61 str.

- Suljagić, Meris. *Kontrastivna analiza zamjenice es u funkciji formalnog subjekta*, magistarski rad, v. 1760.

2019.

836. Šečić, Esmeralda. *Strukturno-semantički tipovi nekongruentnog atributa u savremenom bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica 2019, 84 str.

2020.

- Imamović, Feđa. *Struktura pitanja s upitnom riječju u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku i sintaksički proces pomjeranja upitne riječi*, doktorska disertacija, v. 1768.

Knjige

2002.

- Đorđević, Miloje; Zilić, Erminka. *Satelliten des Verbs im Deutschen und im Bosnisch-/Kroatisch-/ Serbischen – Beiträge zur konstrativen Grammatik*, v. 1772.

2003.

- Belyavski-Frank, Masha. *The Balkan conditional in South Slavic: a semantic and syntactic study*, v. 899.

2007.

837. Palić, Ismail. *Sintaksa i semantika načina*, Naučna biblioteka Slovo, knj. 1, Bookline, Sarajevo 2007, 213 str. ISBN 978-9958-694-09-7

2009.

- Đorđević, Miloje; Engel, Ulrich. *Wörterbuch zur Verbvalenz Deütsch – Bosnisch/Kroatisch/Serbisch*, v. 1129.

2010.

- Leko, Nedžad. *Sintaksa imeničkih sintagmi u bosanskom i engleskom jeziku*, v. 1779.

838. Palić, Ismail. *Dativ u bosanskome jeziku*, Naučna biblioteka Slovo, knj. 3, Bookline, Sarajevo 2010, 363 str. ISBN 978-9958-694-33-2, 9958-694-33-6 !

2011.

- Bulić, Halid. *Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika*, v. 658.
839. Omerović, Mirela. *Nekongruentni atribut u naučnom i administrativnom stilu bosanskoga jezika*, Biblioteka Bosnistika, Monografije, knj. 9, Slavistički komitet, Sarajevo 2011, 218 str. ISBN 978-9958-648-06-9

2015.

840. Palić, Ismail. *Rasprave iz sintakse i semantike*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2015, 189 str. ISBN 978-9958-9309-5-9

2016.

841. Palić, Ismail. *Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga)*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, 399 str. ISBN 978-9958-9309-6-6

2017.

842. Sadiković, Refik. *Parcelirane rečenice*, El-Kelimeh, Novi Pazar 2017, 128 str. ISBN 978-86-7980-278-1

2018.

843. Omerović, Mirela. *Instrumental s prijedlozima u bosanskome jeziku*, Radovi 22, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, 251 str. ISBN 978-9958-620-37-9
– Tokić, Ivica. *Utjecaj tekstne vrste na redoslijed zamjenica u njemačkom i bosanskom jeziku*, v. 1792.

2019.

- Brdarević-Čeljo, Amna. *Lijeva periferija rečenične strukture u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, v. 1794.
844. Palić, Ismail. *Gramatika, semantika i pragmatika rečenice*, Radovi 23, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2019, 220 str. ISBN 978-9958-620-40-9

Složena rečenica i tekst

Radovi u časopisima i zbornicima

1998.

845. Palić, Ismail. O inkoativnim i finitivnim rečenicama nedrečeničnog (tj. nadrečeničnog) jedinstva u znanstvenom stilu bosanskoga standardnog jezika, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 2, Prava riječ, Tuzla 1998, str. 16–86.

2003.

846. Muratagić-Tuna, Hasnija. Inkoativne i finitivne rečenice u djelima Čamila Sijarića, *Književni jezik* 21/1, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 23–31.
847. Palić, Ismail. Lingvistički model “značenje – tekst” kao okvir za opis izričaja u prirodnim jezicima, *Književni jezik* 21/1, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 7–22.

2004.

- Dizdar, Elma. Strategije formiranja relativnih rečenica u standardnom arapskom i bosanskom jeziku, v. 1567.

2006.

848. Arnaut, Alica. Uzročno-posljedične kopulativne rečenice, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 4, Zenica 2006, str. 237–279.

2007.

- Dizdar, Elma. Hijerarhija dostupnosti u arapskoj i bosanskoj relativnoj rečenici, v. 1577.

2012.

- Dizdar, Elma. The Equi type of relative clauses in Arabic and Bosnian, v. 1643.
849. Lovre, Tatjana. Parcelisane subordinirane klauze u romanu *Derviš i smrt Meše Selimovića*, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 54–65.

– Zilić, Erminka. Gibt es und ob-Sätze in der deutschen Sprache? Und ob es sie gibt! – Kontrastivna analiza und ob-rečenica u njemačkom i odgovarajućih sredstava u bosanskom jeziku, v. 1655.

2013.

850. Arnaut, Alica. Složene rečenice i namjerno značenje, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 97–111.
851. Bulić, Halid. O ‘veznim sredstvima’ zavisnoupitnih kluaza, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2013, str. 9–18.
852. Ivanišević, Darinka V. Vremenske rečenice sa značenjem simultanosti u “Sjećanjima” Meše Selimovića, *Radovi Filozofskog fakulteta* 15/1, Pale 2013, str. 301–321.

2016.

853. Smailagić, Vedad. Analiza diskursa u službi interkulturalne filologije, *Radovi* 19, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2016, str. 51–69.

2018.

854. Bulić, Halid. Junktori na granici koordinacije i subordinacije, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 53–81.
855. Omerović, Mirela. Koordinirane asindetske rečenice s uzročno-posljedičnim značenjem u romanu *Derviš i smrt*, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 122–136.
856. Palić, Ismail. Kondisionalne kopulativne rečenice u bosanskom jeziku, *Sarajevski filološki susreti zbornik radova* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 90–104.
857. Palić, Ismail. O redu dijelova iskaza iz ugla teorije relevantnosti (na primjerima iz djela Huseina Bašića), *Pismo, časopis za jezik i književnost* 16, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 59–72.
858. Palić, Ismail. O složenim rečenicama s alternativnim bezuvjetnim kluzama, *Croatica, časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu* 42/62, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2018, str. 139–156.

2019.

859. Bulić, Halid. Prosti priložni junktori u bosanskom jeziku, *Fluminensia, časopis za filološka istraživanja* 31/2, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2019, str. 221–247.

860. Omerović, Mirela. Mjesna klauza i prostor u bosanskoj jeziku, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 45/2, Zagreb 2019, str. 619–637.
861. Palić, Ismail. Sekvencijalnost, konsekvenčionalnost i asindetizam u subordinaciji, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 45/2, Zagreb 2019, str. 639–657.

2020.

862. Resić, Elmira. Nerestriktivna relativna rečenica kao parentetik, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 46/1, Zagreb 2020, str. 317–338.

Magistarski i doktorski radovi

2003.

- Dizdar, Elma. *Kontrastivna analiza relativne rečenice u standardnom arapskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1716.

2012.

- Tekešinović, Lejla. *Uzročna rečenica u savremenom francuskom i bosanskem, hrvatskom i srpskom jeziku književnih tekstova*, doktorska disertacija, v. 1738.

2013.

- Bešić, Azra. *Tekstna vrsta vic u njemačkom i bosanskom jeziku – kontrastivna tekstnolingvistička analiza*, doktorska disertacija, v. 1739.

2015.

863. Aljukić, Bernes, *Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijalska analiza televizijskih intervjuja*, doktorski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek 2015, 272 str.
864. Macić, Harun. *Sintaksički kriteriji u klasifikaciji i analizi složene rečenice*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2015, 95 str.

2016.

865. Dolić, Belkisa. *Diskursne oznake u funkcionalnim stilovima bosanskoga jezika*, doktorski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb 2016, 204 str.

Knjige

2013.

866. Smailagić, Vedad. *Uvod u lingvistiku*, Priručnici 10, Institut za jezik, Sarajevo 2013, 189 str. ISBN 978-9958-620-19-5

2017.

- Tekešinović, Lejla. *Uzročna rečenica u savremenom francuskom i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, v. 1789.

2018.

867. Smailagić, Vedad. *Uvod u tekstu linguistiku*, Priručnici 11, Institut za jezik, Sarajevo 2018, 183 str. ISBN 978-9958-620-34-8

Generativna gramatika

Radovi u časopisima i zbornicima

2000.

- Aljović, Nadira. Unaccusativity and aspect in SerBoCroatian, v. 707.

2005.

- Aljović, Nadira. On Clitic Climbing in Bosnian/Croatian/Serbian, v. 713.

2007.

- Bošković, Željko. Imenička fraza – DP ili NP?, v. 720.
- Leko, Nedžad. Kategorijski status kvantitativnih izraza, v. 721.

2008.

- Leko, Nedžad. Imenička sintagma: NP, DP, ili...?, v. 729.

2010.

- Aljović, Nadira. Syntactic positions of attributive adjectives, v. 734.

2012.

- Bureković, Melisa. Status obilježja negacije u engleskom i bosanskom/ hrvatskom/srpskom jeziku, v. 1638.

2013.

- Arnaut-Karović, Kamiah. Some constraints on passive attributes and problems of categorization, v. 1657.
- Bičević, Emina. On Left Branch Extraction and Postposing of Determiners in Bosnian, v. 761.
- Talić, Aida. Extraordinary complement extraction: PP-complements and inherently case-marked nominal complements, v. 775.

2014.

- Begović, Muamera; Aljović, Nadira. Accounting for Agreement Patterns in Coordinate Noun Phrases with a Shared Modifier, v. 776.
- Bičević, Emina. Kongruencija, padeži i A-pomjeranje u bosanskom jeziku, v. 777.
- Leko, Nedžad. Sintaksičko ponašanje brojeva u bosanskom jeziku, v. 781.

2015.

- Leko, Nedžad. Analiza grešaka u jezičkoj produkciji ispitanika u eksperimentalnoj studiji slaganja predikata sa koordiniranim subjektom u bosanskem/hrvatskom/srpskom jeziku, v. 787.
- Leko, Nedžad. Slaganje predikata sa koordiniranim imeničkim sintagmama u bosanskom jeziku, v. 788.

2016.

- Aljović, Nadira; Begović, Muamera. Morpho-syntactic aspects of adjectival and verbal first conjunct agreement, v. 789.
 - Leko, Nedžad i dr. Strategies of participle agreement with conjoined subjects in Bosnian/Croatian/Serbian, v. 793.
868. Willer-Gold, Jana; Arsenijević, Boban; Batinić, Mia; Čordalija, Nermina; Kresić, Marijana; Leko, Nedžad; Marušić, Franc; Milićev, Tanja; Milićević, Nataša; Mitić, Ivana; Šuligoj, Tina. Conjunct agreement and gender in South Slavic: from theory to experiments to theory, *Journal of Slavic linguistics* 24/1, Indiana University Linguistics Club, Bloomington 2016, str. 187–224.

2017.

- Imamović, Feđa. WH-movement and auxiliary inversion in Bosnian and English root and embedded questions, v. 1689.
- Leko, Nedžad. Slaganje predikata sa bližom imenicom u koordiniranom subjektu u bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku, v. 804.

2020.

- Arsenijević, Boban i dr. Elided Clausal Conjunction Is Not the Only Source of Closest-Conjunct Agreement: A Picture-Matching Study, v. 819.

Magistarski i doktorski radovi

2015.

- Brdarević-Čeljo, Amna. *Neki aspekti strukture lijeve periferije u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, doktorska disertacija, v. 1749.
- 869. Jelešković, Emina. *Analiza usvajanja bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika kod djece uzrasta 2–3 godine u okviru univerzalne gramatike Noama Chomskog*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku, Sarajevo 2015, 185 str.
- Mušić, Nejra. *Kontrastivna analiza prijedloške sintagme u postmodifikaciji imeničke sintagme u savremenom engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1756.

2020.

- Imamović, Feđa. *Struktura pitanja s upitnom riječju u engleskom i bosanskem/hrvatskom/srpskom jeziku i sintaksički proces pomjeranja upitne riječi*, doktorska disertacija, v. 1768.

Knjige

2010.

- Leko, Nedžad. *Sintaksa imeničkih sintagmi u bosanskom i engleskom jeziku*, v. 1779.

2019.

- Brdarević-Čeljo, Amna. *Lijeva periferija rečenične strukture u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, v. 1794.

Kognitivna i konceptualna gramatika

Radovi u časopisima i zbornicima

2007.

- Jahić, Alma. Metaphorical Construal of Anger in English and Bosnian, v. 1579.

2008.

870. Berberović, Sanja. Metonymy and Metaphor behind Brad Pitt, Pamela Anderson, and Michael Jordan, u: Rasulić, Katarina; Trbojević, Ivana (ur.) *ELLSSAC Proceedings, International Conference English Language and Literature Studies, Structures across Cultures 1*, University, Faculty of Philology, Belgrade 2008, str. 301–314.

2009.

- Hanić, Jasmina. Prefixes and prototypes: Contrasting the English verbal prefix *un-* and Bosnian *raz-*, v. 1597.

2010.

- Imamović, Adisa. Pojmovna metafora ŽIVOT JE PUTOVANJE u romanu “Derviš i smrt” i njegovom prijevodu na engleski jezik, v. 1608.

2011.

871. Bujak, Adnan; Krehić, Mirza. Bosnian *Kpelle tribe*, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 9, Zenica 2011, str. 213–225.

872. Mustafić, Almir. Konceptualne metafore i metonimije, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 8, Matica hrvatska, Tuzla 2011, str. 207–224.

- Smajlović, Indira. Specifično bosanski/bošnjački frazikon u kontekstu kognitivnih teorija s osvrtom na upotrebnu osnovu, v. 1227.

2012.

873. Hodžić, Jasmin. Metaforički koncept žIVOT JE IGRA na primjeru kur’anskog teksta: Kognitivno-semantička analiza, *Istraživanja* 7, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2012, str. 99–108.
874. Smajlović-Šabić, Indira. Kolokacijska i konceptualna analiza jedinica sa somatskom sastavnicom srce, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 5/2(10), Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje, Podgorica 2012, str. 75–86.

2013.

875. Bennett, David C. Grammaticalization, lexicalization, and frequency: evidence from clitics, *Slavia Centralis* 6/2, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Maribor 2013, str. 5–19.
876. Hodžić-Čavkić, Azra. Kognitivna mreža dijalekatskih frazema sandžačkog govora, *Bošnjačka riječ, časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka* 8/29–32, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar 2013, str. 37–44.
877. Mustafić, Almir; Stuhli, Jasmina. Kognitivni pristup frazemima, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 10, Matica hrvatska, Tuzla 2013, str. 163–171.
878. Smajlović-Šabić, Indira. Konceptualizacijski pogled na metaforičko sevdisanje Bošnjaka, *Znakovi vremena, časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu* 16/61–62, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Sarajevo 2013, str. 325–338.

2014.

- Hanić, Jasmina. Prefiks *od-* i njegovi engleski ekvivalenti: Kognitivnolingvistički pristup, v. 1674.

2015.

- Imamović, Adisa; Mulahmetović Ibrašimović, Anela. Some conceptual and grammatical properties of body part metonymies in English and Bosnian, v. 1679.
879. Smajlović-Šabić, Indira; Nikolić, Marijana. Konceptualna metaforizacija stihova sa somatskom sastavnicom srce unutar sevdalinki, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 1927–1936.

- Smajlović-Šabić, Indira. Srednjovjekovni bosanskohercegovački antroponimi u svjetlu teorije prototipa i kognitivne taksonomije, v. 562.

2016.

880. Hodžić-Čavkić, Azra. Neki metafonimi iz Sandžačkog rječnika, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 115–133.
881. Hodžić-Čavkić, Azra. Tautološke frazeosheme u bosanskome jeziku. Opis standardnojezičkih i dijalekatskih frazeoshema na korpusu *Sandžačkoga frazeološkog rječnika* Abdulaha Mušovića, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 167–188.

2017.

882. Đuliman, Selma. Humor u stripu Alan Ford posmatran iz ugla konceptualne metafore, *Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 16, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2017, str. 1–12.
883. Hodžić-Čavkić, Azra. Autorski frazemi iz *Grozdaninog kikota* – kognitivnolingvistička perspektiva, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, str. 189–208.

2019.

884. Hodžić-Čavkić, Azra. Konceptualnost velikog slova, *Lingvazin* 7/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2019, str. 28–31.
885. Hodžić-Čavkić, Azra. Metafonimski pristup jeziku u idiomskim skupinama, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 17, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2019, str. 43–55.
886. Hodžić, Jasmin. Neki kognitivnolingvistički i komunikološki aspekti odabranih dijaloških formi u bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture, u: Tanturovska, Lidija i dr. (ur.) *Jazikot i kulturata – sostojbi i perspektivi / Međunarodnata naučna konferencija “Jazikot i kulturata – sostojbi i perspektivi”, 6 i 7 noemvri 2018 godina*, Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Skoplje 2019, str. 379–388.
887. Kajtazović, Enisa. Konceptualna metafora u kratkim pričama Aleksandra Hemona, *Radovi* 21, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2019, str. 90–114.

- Kajtazović, Enisa. Univerzalnost konceptualne metafore s komponentom *sreća* u b/h/s i engleskom jeziku, v. 1700.

2020.

888. Spahić, Vedad; Šabić, Indira. “Mlada je kula izdaleka”: Konceptualne metafore i njihove ekstenzije u pjesmi “Gradačac” Milorada Pejića, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 8/9, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2019/2020, str. 119–130.
889. Dolić, Belkisa. Konceptualne metafore ŽENA JE BILJKA I MUŠKARAC JE ŽIVOTINA u poemi *Na pravi put sam ti, majko, izišo* Skendera Kulenovića, *Hercegovina* 19, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2020, str. 239–257.

Magistarski i doktorski radovi

2013.

- Stuhli, Jasmina. *Kontrastivna analiza frazema engleskog i bosanskog/ hrvatskog/ srpskog jezika sa leksičkim komponentama hand, arm i finger / šaka, ruka i prst sa kognitivno-lingvističkog stajališta*, magistarski rad, v. 1741.

2014.

890. Hajdarević, Emina. *Izvorni domeni u online novinskim člancima s cilnjim domenom recesija*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 65 str.
- Lutvić, Sanela. *Kognitivnolingvistički pristup u analizi metafora sa zoonimskim sastavnicama u b/h/s i engleskom jeziku*, magistarski rad, v. 1745.

2016.

- Kusur, Hasna. *Image Schema: Center-Periphery in English and Bosnian / Predodžbene sheme: centralno periferno u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1758.

2020.

- Nurikić, Amela. *Favourite Source Domains in Media Discourse in English and Bosnian/Croatian/Serbian Language*, magistarski rad, v. 1770.

Knjige

2005.

891. Hellman, Matias. *The verbs znati and um(j)eti in Serbian, Croatian and Bosnian: a case study in the grammaticalisation of habitual auxiliaries*, Slavica Helsingiensia 25, University of Helsinki, Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, Helsinki 2005, 190 str. ISBN 952-10-2702-9

2016.

- Palić, Ismail. *Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga)*, v. 841.

Semantika

Radovi u časopisima i zbornicima

1998.

- Hebib-Valjevac, Naila. Iz sintaksičke semantike, v. 704.

2003.

- Smailagić, Vedad. Analiza novinskih naslova u BiH (Pokušaj sintaksičke i semantičke analize naslova u bh. štampi), v. 709.

2008.

- Imamović, Adisa. Metonymic Extensions of Nominalizations in English and Bosnian/Croatian/Serbian, v. 1588.

2011.

- Aljukić, Bernes. Semantičke specifičnosti frazema, v. 1223.

2013.

- Burnić, Hatidže. Semantičke promjene germanizama nakon integracije u bosanski jezik, v. 1661.

2014.

892. Đuliman, Selma. Teorije nekongruentnosti u izučavanju humora, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 11, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2014, str. 9–28.

893. Hodžić, Jasmin. Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 371–379.

2015.

894. Abović, Miomir. Ekstenzija značenja kod prijedloga; neprimarno značenje prijedloga *osim, pored, kod, kraj, mimo* i prijedloga *do* u b/cg/h/s jeziku, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 8/1(15), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2015, str. 25–34.
895. Šabić, Indira. Monosemija i polisemija navijačkih parola, *Život, časopis za književnost i kulturu* 63/1–2, 2015, str. 112–119.

2016.

896. Bešić, Azra. Unutrašnji mehanizmi viceva u njemačkom i bosanskom jeziku, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 381–396.

2017.

- Đuliman, Selma. Figure-ground reversal: a contrastive study of jokes in Bosnian and English, v. 1687.
897. Jahić, Mustafa. Modifikacija značenja rečenice u Kur'anu, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 12, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2017, str. 72–93.

2018.

898. Palić, Ismail. O semantičkom i pragmatičkom aspektu imperativa u bosanskoj jeziku, u: Badurina, Lada; Palašić, Nikolina (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik radova s Jedanaestoga znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2016*, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2018, str. 255–272.

2019.

- Đuliman, Selma. Semantička transpozicija humora u prevodu TV serije ‘Blackadder’ na bosanski jezik / Semantic Transposition of Humour in the Translation of ‘Blackadder’ TV Series Into Bosnian, v. 1696.

Magistarski i doktorski radovi

1991.

- Hadžiefendić, Remzija. *Semantičko-stilistička analiza deminucije i augmentacije u savremenom srpskohrvatskom jeziku*, doktorska disertacija, v. 698.

2014.

- Đuliman, Selma. *Lingvistička transpozicija humora britanskih TV serija u prevodima na bosanski*, doktorska disertacija, v. 1742.

Knjige

2003.

899. Belyavski-Frank, Masha. *The Balkan conditional in South Slavic: a semantic and syntactic study*, Slavistische Beiträge, Bd. 421, Otto Sagner, München 2003, 310 str. ISBN 3-87690-851-5

1998.

900. Taso, Jasmina. *Semantičke relacije u vezi sa kolebanjem u rodu imenica srpskohrvatskog jezika*, Posebna izdanja 8, Institut za jezik – Filozofski fakultet, Sarajevo 1998, 284 str. ISBN 9958-620-00-6 (Institut za jezik), 9958-625-01-6 (Filozofski fakultet Sarajevo)

2007.

- Palić, Ismail. *Sintaksa i semantika načina*, v. 837.

2015.

- Palić, Ismail. *Rasprave iz sintakse i semantike*, v. 840.

2019.

901. Smailagić, Vedad. *Otkrivanje teksta. Prilozi semiotici kulture*, Priručnici 12, Sarajevo Publishing – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2019, 207 str. ISBN 978-9958-21-606-0 (Sarajevo Publishing), 978-9958-620-41-6 (Institut za jezik)

Leksikologija

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

902. Kijametović, Redžep. Dijalektizmi u romanu “Bihorci” Čamila Sijarića, *Odzivi, časopis za književnost, kulturu, umjetnost i nauku*, Samoupravna interesna zajednica za kulturu, Bijelo Polje 1990, str. 61–65; *Almanah, časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine muslimana-Bošnjaka 15–16*, Udruženje “Almanah”, Podgorica 2001, str. 47–50.

1991.

903. Čedić, Ibrahim. Tuđice u školskoj praksi, *Književni jezik 20/1–2*, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 118–122.
904. Glibanović-Vajzović, Hanka. Aspekti leksičko-semantičke interferencije i adaptacije, *Književni jezik 20/3–4*, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 167–180.
905. Kasumović, Ahmet. Jezički tabuizmi, *Književni jezik 20/3–4*, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 207–210.
906. Peco, Asim. Leksičke slojevitosti u romanu “Ponornica” Skendera Kulenovića, *Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 15–16/1–4*, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 1991, str. 25–44.

1997.

- Šiljak-Jesenković, Amina. Neka zapažanja o prenošenju turskih ustaljenih kolokacija na bosanski jezik, v. 1797.

1999.

907. Denić, Alma. Razlikovna leksika u savremenome bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 3*, Prava riječ, Tuzla 1999, str. 93–96.

- Durić, Rašid. Estetsko-stilematska funkcija bosnizama u prozama Alije Nametka, v. 1278.
- 908. Kamber, Asim. Tuđa leksika u bosanskome jeziku – tuđice, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 145–153.
- 909. Nezirović, Muhamed. Romanizmi u bosanskom jeziku, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 135–144.
- Peco, Asim. Leksičke slojevitosti u romanu *Derviš i smrt Meše Selimovića*, v. 1945.

2000.

- 910. Hrustić, Meliha. Germanismen in der Umgebung von Tuzla in Bosnien-Herzegowina, *Vestnik* 34/1–2, Društvo za tuge jezike in književnosti Slovenije, Ljubljana 2000, str. 255–264.

2001.

- Isaković, Alija. Vid bosanskog jezika (leksika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda i naši pravopisi), v. 1420.

2002.

- 911. Isaković, Alija. Leksika u muslimanskih pisaca i naši pravopisi, *Godišnjak BZK "Preporod"* 2, Sarajevo 2002, str. 181–194.

2003.

- 912. Šehović, Amela. Eufemizmi i tabu-riječi, *Književni jezik* 21/1, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 53–60.

2005.

- 913. Turbić-Hadžagić, Amira. Neki primjeri antonima u poeziji Maka Dizdara, u: Granić, Jagoda (ur.) *Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, zbornik*, Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, Zagreb – Split 2005, str. 761–766.
- 914. Valjevac, Naila. Dijalekatska leksika, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orientalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 53–69.

2006.

915. Bešić, Azra. Prevedenice iz njemačkog u bosanskom jeziku, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 3, Matica hrvatska, Tuzla 2006, str. 183–187.
– Filan, Kerima. Boşnak dilinde Türkçe kelimeler, v. 1573.
916. Nikolić, Marijana. Žargonizmi, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 3, Matica hrvatska, Tuzla 2006, str. 178–182.

2007.

917. Drkić, Munir. Različita značenja riječi *divan* – homonimija ili polisemija?, *Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 67–74.
918. Šator, Edim. Turcizmi u *Dervišu i smrti* Meše Selimovića, *Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 125–134.
919. Šehović, Amela. Leksičke promjene – pokazatelj društvenih promjena, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 48–57.
920. Šehović, Amela. Neologizmi u razgovornome stilu bosanskoga jezika, *Strani jezici* 36/1, Zagreb 2007, str. 21–29.

2008.

921. Ćemalović-Dilberović, Elvira; Šator, Edim. Leksička i tvorbena analiza na primjeru printanih i TV-medija, *Istraživanja* 3, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2008, str. 251–268.
922. Karavdić, Zenaida. Konceptualna analiza smrti na primjeru pjesme *Modra rijeka* Maka Dizdara, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 6, Zenica 2008, str. 261–267.
923. Solak, Edina. Turcizmi u bosanskom jeziku, *Društvena istraživanja, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici* 2/3, Zenica 2008, str. 101–109.

2009.

924. Durić, Rašid. Kroatizmi, srbizmi, bosnizmi i crnogorizmi na neutralnoj razini, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 3, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2009, str. 123–148.

925. Gološ, Enisa. Konotacijska komponenta značenja, *Istraživanja* 4, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2009, str. 119–128.
926. Gološ, Enisa. Leksička slojevitost u književnom djelu Hamze Hume, *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu* 15/52, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2009, str. 2–8.
- Memić, Nedad. Leksički transfer iz austrijskog njemačkog u bosanski, hrvatski i srpski jezik, v. 1805.
927. Memić, Nedad. O prenošenju austrijskih i njemačkih toponima u bosanski, hrvatski i srpski jezik: O problemu egzonima u savremenom jeziku, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 239–252.
- Midžić, Maja. Leksičke razlike u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj verziji Dejtonskog sporazuma, v. 1599.
928. Midžić, Maja. Najfrekventniji leksemi u Dejtonskom sporazumu, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 263–271.
929. Mindak-Zawadzka, Jolanta. *Balija czyli poturica* – od piętna do stereotypu (na podstawie dyskusji internetowych), *Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej* 44, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009, str. 141–151.
930. Šehović, Amela. Leksika razgovornoga bosanskog jezika, u: Halilović, Senahid; Tanović, Ilijas; Šehović, Amela. *Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik*, Slavistički komitet, Sarajevo 2009, str. 111–330.
931. Šehović, Amela. Mjesto i funkcija anglicizama u savremenom bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 7/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2009, str. 122–138.
932. Tanović, Ilijas. Oznake materijalne i duhovne kulture u govoru Sarajeva: Lingvokulturološki aspekt, Leksika razgovornoga bosanskog jezika, u: Halilović, Senahid; Tanović, Ilijas; Šehović, Amela. *Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik*, Slavistički komitet, Sarajevo 2009, str. 67–110.
- Warchał, Mateusz. Proces adaptacji zapożyczeń językowych: czynniki socjo- i psycholingwistyczne wobec zróżnicowania anglicyzmów w wybranych językach słowiańskich, v. 1603.

933. Wonisch, Arno. Sportska leksika u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku – izabrani primjeri, *Istraživanja* 4, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2009, str. 187–196.

2010.

934. Gačanin, Sabaheta. Leksičkosemantički sloj u strukturi sufijske poezije, *Znakovi vremena, časopis za filozofiju* 13/47, Naučnoistraživači institut “Ibn Sina”, Sarajevo 2010, str. 220–240.
- Tošović, Branko. Kulinarische Unterschiede innerhalb des Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, v. 1622.
 - Tošović, Branko. Leksička distanca između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika u Gralis-Korpusu, v. 1623.
 - Tošović, Branko. Leksičke stilističke razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, v. 1624.

2011.

935. Čoralić, Zrinka; Smajlović, Adna. Upotreba germanizama u književnom djelu bosanskohercegovačkog piscu Hasana Kikića, *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti, Nova serija* 6, Institut za jezik i književnost Filozofskog fakulteta, Nikšić 2011, str. 35–50.
936. Hodžić, Hajrudin. Arabizmi u bosanskom jeziku i značaj njihovog poznavanja u nastavi arapskog jezika, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 4, Bihać 2011, str. 391–408.
937. Džibrić, Amira. Leksičko-semantičke varijante leksema u sevdalinkama (metafora i metonimija), *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 8, Matica hrvatska, Tuzla 2011, str. 129–140.
938. Hadžić, Emina. Anglizmi kao sinonimi domaćim riječima, u: *3. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 22. i 23. 04. 2010.* Zenica 2011, str. 515–524.
939. Karavdić, Zenaida. Poštupalice i uzrečice u bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku, u: *Njegoševi dani 3, zbornik radova, Međunarodni naučni skup, Nikšić, 1–3. septembra 2010. godine*, Filozofski fakultet, Nikšić 2011, str. 357–373.

2012.

940. Arnaut, Muhamed. Mit o drvetu života u sevdalinki, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 10, Zenica 2012, str. 143–156.

941. Burnić, Hatidže. Die arabische Sprache im bosnischen Sprachgebrauch, *Zbornik Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 5, Bihać 2012, str. 289–310.
– Capasso, Danilo; Knežević, Martina. Italijanski jezik i jezik BHS: lažni prijatelji, pravi prijatelji i novi prijatelji, v. 1640.
942. Čoralić, Zrinka; Šehić, Mersina. Posuđenice u jezičkoj strukturi romana “Kad je bio juli” Nure Bazdulj-Hubijar, *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti, nova serija* 8, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Institut za jezik i književnost, Nikšić 2012, str. 64–75.
– Imamović, Adisa; Delibegović Džanić, Nihada. Polysemy of adjectives in the domain of taste and touch in English and Bosnian, v. 1648.
943. Jukan, Alma. Upotreba antonima u romanu “Derviš i smrt” Meše Selimovića, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 9, Matica hrvatska, Tuzla 2012, str. 175–182.
944. Kalajdžija, Alen. Antonimi u *Uhodama Derviša Sušića, Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 66–77.
945. Mustafić, Almir. Prevedenice u bosanskohercegovačkoj štampi, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 9, Matica hrvatska, Tuzla 2012, str. 191–211.
– Solak, Edina; Arnaut, Alica. Turski utjecaji u leksici bosanskoga jezika, v. 1809.

2013.

946. Bašić, Mirela. Anglizmi u informatičkim časopisima, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 24. i 25. 05. 2012*, Zenica 2013, str. 605–614.
– Burnić, Hatidže. Semantičke promjene germanizama nakon integracije u bosanski jezik, v. 1661.
947. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Religijska leksika, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 78–93.
948. Durmišević-Cernica, Elma. Da li su *porodica* i *familija* sinonimne ili jedan primjer jezičke interferencije, *Radovi* 16, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2013, str. 221–230.
949. Dželo, Emsa; Musić, Sanida. Neologizmi u pisanim medijima, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 24. i 25. 05. 2012*, Zenica 2013, str. 561–570.

950. Gološ, Enisa. The Way of Speech Unique to the Neighbourhoods of Mostar in the Literary Works of Hamza Humo, *ICECI International conference on education, culture and identity. Book of proceedings*, International University of Sarajevo, Sarajevo 2013, str. 381–390.
951. Hodžić, Jasmin. Metaforički koncept LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE u poeziji Muhameda Elezovića, u: Akbarov, Azamat; Larsen-Freeman, Diane (ur.) *Applying intercultural linguistic competence to foreign language teaching and learning*, International Burch University, Sarajevo 2013, str. 1027–1031.
952. Imamović, Adisa. Metaphor and metonymy in legal texts, *Jezikoslovje* 14/2–3, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek 2013, str. 295–306.
953. Klimentić, Edna. Funkcija i značenje pridjeva *bijel* u usmenoj narodnoj poeziji, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2013, str. 19–26.
954. Kurtić, Emina; Aljukić, Bernes. Poštupalice u razgovornom bosanskom jeziku: pozicijska obilježja i funkcija poštupalica u konstrukcijskim komunikacijskim jedinicama, *Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 39/2, Zagreb 2013, str. 509–526.

2014.

955. Arnaut, Alica; Solak, Edina. Expressive-impressive features of euphemisms and taboo words, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 703–710.
– Dupanović, Edin. Kinship loanwords in English, Croatian and Bosnian, v. 1671.
956. Haverić, Đenita; Šehović, Amela. Turkish as the Language Mediating Acceptance of Farsisms in Bosnian, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 561–566.
957. Polajnar, Janja. Bologna-Prozess: zur Wissenskonstitution zentraler lexikalisch-semantischer Einheiten im massenmedialen Diskurs, *Muttersprache, Viertelyahresschrift für deutsche Sprache* 124/3, Gesellschaft für Deutsche Sprache, GfdS, Wiesbaden 2014, str. 206–230.
958. Sokolija, Alma. Taboos and stigmatization and their manifestations in language and slang, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 117–122.

959. Šehović, Amela. Razgovorna leksika i njena funkcija u hip-hop pjesmama, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 2/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 193–199.
– Šehović, Amela. Tvorbene i leksičke zanimljivosti u *Otkupu sirove kože* Abdulaha Sidrana, v. 693.
– Trbonja, Anisa. Stilistička funkcija stranih posuđenica u djelu *Na rubu pustinje* autora Dževada Karahasana i njeni prijevodni ekvivalenti na njemačkom jeziku, v. 1322.
960. Ujkanović, Enver. Arabizmi (islamizmi) u našoj upotrebi, *Novopazarski zbornik* 37, Muzej “Ras”, Novi Pazar 2014, str. 147–162.

2015.

- Ćušić, Tarik. Epska formula kao instrument čuvanja orijentalizama u bosanskom jeziku, v. 175.
961. Kurtić, Fahira. Leksikološke osobitosti na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 12/12, Matica hrvatska, Tuzla 2015, str. 77–91.
962. Merzić, Sanja. Karakteristična leksika u djelu Zuke Džumhura, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru*, Posebna izdanja 22, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” – Institut za jezik Univerziteta, Mostar – Sarajevo 2015, str. 377–384.
963. Solak, Edina; Arnaut, Alica. Jezička stvarnost kroz eufemizme i tabue, *Istraživanja* 10, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2015. godine, str. 175–188.
964. Šabić, Indira. Boje i teorija prototipa u djelima Zulfikara Džumhura, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru*, Posebna izdanja 22, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” – Institut za jezik Univerziteta, Mostar – Sarajevo 2015, str. 343–356.
965. Šušić, Nermin. Leksičko-semantičke posebnosti Džumhurovog putopisa, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru*, Posebna izdanja 22, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” – Institut za jezik Univerziteta, Mostar – Sarajevo 2015, str. 357–375.
966. Turbić-Hadžagić, Amira; Husić, Senita; Bešić, Azra. Neologizmi u razgovorno-funkcionalnom stilu bosanskog jezika, u: *III međunarodna naučno-stručna konferencija Profesionalna rehabilitacija: stanje, mogućnosti i perspektive, decembar, 10–13, 2015, Tuzla, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova*, Tuzla 2015, str. 407–415.

2016.

967. Brkić-Međedović, Sedina. Osobenosti književnojezičkog izraza i interkulturna podudaranja u zbirci *Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine, Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 93–104.
968. Gološ, Enisa. Upotreba riječi turskog porijekla u pripovijetkama Hamze Hume, u: Gönel, Hüseyin; Gür, Murat (ur.) *II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 4–5 Eylül 2015 Saraybosna, Bildiri Metinleri*, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Saraybosna 2016, str. 98–109.
969. Haverić, Đenita; Šehović, Amela. Utjecaj turskog jezika na fonološku i semantičku adaptaciju farsizama u bosanskom jeziku, u: Gönel, Hüseyin; Gür, Murat (ur.) *II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 4–5 Eylül 2015 Saraybosna, Bildiri Metinleri*, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Saraybosna 2016, str. 78–86.
970. Haverić, Đenita; Šehović, Amela. Zero Semantic Extension of the Persian Origin Words in the Contemporary Bosnian Language, *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics J-FLTAL* 3/2, International Burch University, Sarajevo 2016, str. 1–6.
– Pehlić, Amina. Leksičke varijantnosti u jeziku Alije Nametka, v. 1964.
971. Šator, Edim. Orijentalizmi u djelu Skendera Kulenovića, *Istraživanja* 11, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2016. godine, str. 63–70.

2017.

972. Bajrić, Amela. Zastupljenost orijentalizama u romanu *Grozdanin kikot* i pripovijeci *Džigit* Hamze Hume, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, str. 231–247.
973. Gološ, Enisa. Neki oblici sinonimije u djelu Hamze Hume, *DHS – Društvene i humanističke studije* 2/2(3), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 47–58.
974. Karavdić, Zenaida. Dijalektizmi u *Grozdaninom kikotu* Hamze Hume, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, str. 209–230.

2018.

- Burnić, Hatidže. Komparacija modela i klasifikacija leksičkog posuđivanja sa fokusom na transmorfemizaciju germanizama, v. 652.
- 975. Ćatović, Haris. Kulturemi u *Rječniku bosanskog jezika* Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alije Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 184–217.
- Dumanović, Edin. Typological Determination of Bosnian Kinship Terminology in Comparison with English, v. 1691.
- 976. Genjac-Nakičević, Alma. Uloga turcizama u autonomiji bosanskog jezika (na primjeru Škaljičevog *Rječnika turcizama*), u: Cichońska, Maria; Genew-Puhalewa, Iliana (ur.) *Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2, Język*, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3660, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, str. 179–186.
- 977. Gološ, Enisa. Polisemantička struktura leksema u putopisima Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alije Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 218–228.
- 978. Lagumdžija, Zineta; Džanić, Almira. Refleksivni glagoli i njihova leksikalizacija u odabranim rječnicima bosanskog jezika, *Književni jezik* 29, Institut za jezik, Sarajevo 2018, str. 139–158.
- 979. Merzić, Sanja. Turcizmi u zbirci pripovijetki *Hadžjin mač* – pojmovna i klasifikacija prema vrstama riječi (Tvorbeni aspekti turcizama), *Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu* 11, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2018, str. 53–59.
- 980. Mujagić, Mersina; Imamović, Feđa. Urbani žargon mladih, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 1/6–7, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2018, str. 143–154.
- 981. Nikolić, Marijana. Dijalektizmi u književnojezičkom izrazu Skendera Kulenovića, u: *SaZnanje. Zbornik radova* 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa *Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 304–313.
- 982. Sokolija, Alma. Jezik i kulturni kontekst na primjerima iz žargona, *Sarajevoški filološki susreti, zbornik radova* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 166–181.
- 983. Sokolija, Alma. L'argot de la guerre de Sarajevo, un exemple du rapport de la langue, de son lexique au vécu, u: Perko, Gregor; Goudaillier, Jean-Pierre (ur.) *Comment parle-t-on de la guerre en termes populaires/argotiques? / Kako se v pogovornem/argojevskem jeziku govorí o vojni?*,

Linguistica 58, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2018,
str. 119–136.

- Šijerkić, Berina; Milak, Eldin. The Impact of English on Bosnian:
Anglicisms in Bosnian Press, v. 1813.

2019.

984. Bajrić, Amela. Semantičke grupe orijentalizama u pripovijeci *Noć u vezirskom gradu* Skendera Kulenovića, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/2(8), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 53–70.

985. Brkić-Međedović, Sedina. Orijentalna i slavenska leksika u jeziku usmene lirike u Zbirci Ludvika Kube iz 1893. godine, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 295–313.

- Burnić, Hatidže. Fonološke adaptacije germanizama u bosanskom jeziku, v. 615.
- Burnić, Hatidže. Primarna i sekundarna morfološka adaptacija glagolskih germanizama u bosanskom jeziku, v. 654.
- Filan, Kerima. Bosanski turcizmi i njihovi nepodudarni leksički parovi u turskom, v. 1697.

986. Ibršimović, Nihada; Kahriman-Krhan, Aida. Generacijski utjecaj na leksičku stratifikaciju u razgovornom bosanskom jeziku, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 273–299.

987. Pehlić, Amina. Neologizmi u govoru djece, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 17, Zenica 2019, str. 401–414.

- Skopljak, Nadja; Dubravac, Vildana. Utjecaj engleskoga jezika na bosanski i uporaba engleskih riječi u bosanskome jeziku, v. 1814.

988. Sokolija, Alma. Procédés de formation en argots contemporains de Sarajevo et de Paris, *Radovi* 21, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2019, str. 13–30.

- Šehović, Amela. Anglicizmi – motivatori u tvorbi glagolskih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku, v. 697.

989. Šehović, Amela; Haverić, Đenita. Kulturološki uvjetovana tematska polja s riječima perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 191–204.

2020.

990. Alić, Fahira. Leksičke osobitosti u jeziku Fadile Nure Haver, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 16, Matica hrvatska, Tuzla 2020, str. 11–23.

991. Bajrić, Amela. Semantičke vrijednosti leksike orijentalnog porijekla u zbirci pripovijedaka ‘Gromovo đule’ Skendera Kulenovića, *SaZnanje 2*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2020, str. 8–23.
992. Bulić, Halid. Eskimi i njihovi nazivi za snijeg, *Lingvazin 8/1*, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2020, str. 16–18.
993. Sokolija, Alma. Jezičke inovacije na primjerima sarajevskog i pariskog žargona, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova 5/1*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2020, str. 159–171.
- Uzun, Yasemin; Türksever, Zeynep. Deyimlere göre boşnakça ve türkçe hayvan algisi, v. 1707.

Magistarski i doktorski radovi

1990.

994. Vajzović, Hanka. *Orijentalizmi u djelima pisaca između dva rata na srpskohervatskom jezičkom području sa posebnim osvrtom na bosanskohercegovačku situaciju*, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 1990, 620 str.

1993.

- Sokolija, Alma. *Argot des jeunes de la region de Sarajevo / argot des jeunes de la region parisienne: étude bibliographique; enquêtes et interviews*, magistarski rad, v. 1708.

2001.

- Sokolija, Alma. *Comparaison des argots de la région de Sarajevo et de la région parisienne: approche historique, analyse linguistique et sociolinguistique des comportements et attitudes, enquêtes et entretiens*, doktorska disertacija, v. 1713.

2007.

995. Bilajbegović, Elvedina. *Opštelingvistički status germanizama u publicističkom stilu standarda jezika u BiH*, magistarski rad, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Banja Luka 2007, 120 str.
996. Dilberović, Elvira. *Osobitosti religijske leksičke u listu Bisera*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2007, 156 str.

- Memišević, Tanja. *Metaphorical Conceptualization of FEAR in English and Bosnian*, magistarski rad, v. 1718.

2008.

997. Abazović, Lejla. *Turcizmi u djelima Abdurezaka Hifzi Bjelevca*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2008, 101 str.
998. Gološ, Enisa. *Ekspresivna leksika u Huminom djelu*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2008, 133 str.
999. Šljivić, Mersiha. *Anglicisms in Newspapers and Magazines in Bosnia and Herzegovina / (Anglicizmi u pisanim medijima Bosne i Hercegovine)*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2008, 164 str.

2009.

- Husamović, Alma. *Neologizmi u jeziku reklame – kontrastivna analiza njemačkih i bosanskih, srpskih i hrvatskih reklama*, magistarski rad, v. 1724.
1000. Jarić-Bašić, Anela. *Konceptualna metafora vezana uz glagole vizuelne percepcije u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2009, 102 str.

2011.

- Avdić, Mirnes. *Konceptualna metafora sa izvornom domenom PUTOVANJE u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1729.
1001. Burnić, Hatidže. *Germanizmi u štampi Bosanske Krajine*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Interdisciplinarni postdiplomski studij iz metodologije humanističkih nauka, Kolegij za lingvistiku, Mostar 2011, 187 str.
1002. Šušić, Nermin. *Leksičko-semantičke posebnosti prijevoda Kur'ana na bosanski jezik*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2011, 149 str.

2012.

1003. Hasić Kurtić, Elvira. *Konceptualne metafore sa cilnjom domenom SMRT u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2012, 111 str.

1004. Memišević, Dženana. *Funkcija tzv. kroatizama u standardnom jeziku u bosanskohercegovačkim medijima*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2012, 77 str.

2013.

1005. Gološ, Enisa. *Leksičko-semantičke osobine poetskog diskursa Hamze Hume*, doktorska disertacija, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2013, 272 str.
1006. Oraščanin, Fatima. *Leksičke posebnosti proze Skendera Kulenovića*, magistrski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2013, 42 str.

2014.

1007. Husić, Senita. *Kolokvijalni jezik Tuzle*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 93 str.
- Mehinbašić, Jasminka. *Kontrastivna analiza neologizama u jeziku interneta (Contrastive Analysis of Internet Neologisms)*, magistarski rad, v. 1746.

2015.

- Alibašić, Halim. *Leksičko-semantičke specifičnosti i jezička interferencija u prevodu Muvekkitove "Povijesti Bosne" sa osmanscoturskog na bosanski jezik*, magistarski rad, v. 1748.
1008. Džafo, Amir. *Internet akronimi kao internacionalizmi i njihova asimilacija u govoru mladih u bosanskohercegovačkom društvu*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2015, 112 str.
- Mehinović, Emira. *Kontrastivna analiza idioma vezanih za boje / Contrastive Analysis of Idioms related to Colors*, magistarski rad, v. 1754.

2016.

1009. Filipović, Ivana. *Orijentalizmi kao kulturno-jezički faktori u romanima Meše Selimovića i njihovi prijevodi na njemački jezik*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Njemački jezik i književnost, Lingvistika njemačkog jezika, Tuzla 2016, 72 str.
1010. Muračević, Sandra. *Duhovni leksik u romanu Šehid Zilhada Ključanina*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 125 str.

- Osmić, Maida. *Metonymic Uses of Nouns Denoting Food Items and Drinks in English and Bosnian / Metonimijske upotrebe imenica koje označavaju hranu i piće u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1759.
1011. Šanjta, Irma. *Germanizmi u bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Odsjek za razrednu nastavu, Sarajevo 2016, 86 str.

2017.

1012. Bečirović, Alma. *Anglicisms in the Economy Register of the Bosnian/Croatian/Serbian Language (Anglizmi u ekonomskom registru u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku)*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2017, 72 str.
1013. Duraković, Belma. *Neologizmi u savremenom bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2017, 50 str.
- Mehmedović, Lejla. *Kontrastivna analiza konceptualne metafore ljudi su životinje u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1763.

2019.

1014. Jusić, Maida. *Posuđenice u Rječniku bosanskog jezika Instituta za jezik*, magistarski rad, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica, 2019, 72 str.
- Majka, Judyta. *Međujezički paronimi u ruskom i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1766.
1015. Sejadić, Mensura. *Značenjski odnosi među riječima u Rječniku bosanskog jezika Instituta za jezik*, magistarski rad, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica 2019, 71 str.
1016. Šabić, Belmin. *Konceptualne metafore u novinskim kolumnama na izabranim primjerima*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 51 str.

2020.

1017. Delić, Amra. *Tabu riječi i žargonizmi u djelu Car si ove hefte Nedžada Ibrišimovića*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2020, 42 str.
1018. Tabak, Irma. *Žargonizmi i vulgarizmi u romanu Tvoj sin Huckleberry Finn Bekima Sejranovića*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2020, 42 str.

Knjige

1999.

1019. Vajzović, Hanka. *Orijentalizmi u književnom djelu – lingvistička analiza*, Posebna izdanja 9 – 22, Institut za jezik – Orijentalni institut, Sarajevo 1999, 407 str. ISBN 9958-620-01-4 (Institut za jezik), 9958-626-00-4 (Orijentalni institut)

2007.

1020. Peco, Asim. *Radovi o turcizmima*, Izabrana djela 1–6, knj. 5, Bosansko filološko društvo – Akademija nauka i umjetnosti BiH – Bemust, Sarajevo 2007, 376 str. ISBN 978-9958-9309-1-1

2009.

- Halilović, Senahid; Tanović, Ilijas; Šehović, Amela. *Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik*, v. 521.
- Tošović, Branko. *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Lexik – Wortbildung – Phraseologie / Razlike između bosanskog/bosњačkog, hrvatskog i srpskog jezika, leksik(a) – tvorba r(ij)ječi – frazeologija*, v. 2364.

2011.

1021. Fauland, Ewald. *Malediktologie – Schimpfen und Fluchen in Bosnien/Kroatien/Serbien*, VDM, Saarbrücken 2011, 118 str. ISBN 978-3-639-35656-4
1022. Ujkanović, Enver. *Islamska terminologija u jugoslovenskoj upotrebi od 1918. do 1990. godine*, Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, Novi Pazar 2011, 179 str. ISBN 978-86-88555-05-0

2014.

- Sokolija, Alma. *L'argot parisien et l'argot sarajevien avec les dictionnaires: description et comparaison historiques, linguistiques et sociolinguistiques*, v. 1785.

2017.

1023. Šehović, Amela; Haverić, Đenita. *Leksika orijentalnog porijekla u frazema bosanskog jezika*, Filozofski fakultet, Sarajevo 2017, 269 str. ISBN 978-9958-625-69-5

2019.

- Dupanović, Edin. *Rodbinska terminologija u bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku*, v. 1795.

2020.

1024. Gološ, Enisa. *Ekspresivna leksika u Huminom djelu*, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2020, 108 str. ISBN 978-9926-434-33-5

Leksikografija

Radovi u časopisima i zbornicima

1994.

1025. Halilović, Senahid. Pred *Rječnikom* Alije Isakovića, *Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu* 4, Sarajevo 1994, str. 63–71.

1995.

1026. Bešker, Inoslav. La lingua bosniaca ed il suo Dizionario, *Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Slavistica* 3, Napoli 1995, str. 417–433.

1997.

1027. Kasumović, Ahmet. Hajdekat (se), *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 1, Prava riječ, Tuzla 1997, str. 58–62.

1999.

1028. Ćatović, Mensura. Projekat pripreme velikog bosanskog rječnika, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 253–263.

2005.

1029. Šator, Edim. Nad Rječnikom Alije Isakovića, *Slovo Gorčina* 27, Stolac 2005, str. 191–195.

2009.

1030. Salčin, Jasmin. Leksikografske osobine odrednice u jednojezičnom i dvojezičnom rječniku, *Istraživanja* 4, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2009, str. 197–211.

2010.

1031. Imamović, Hurija. Bosanska leksikografija kroz historiju: Kratak pregled, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 8/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2010, str. 301–311.

2012.

- Memić, Nedad. Leksikološki model obrade njemačkih transferskih riječi u bosanskom jeziku, v. 1808.
1032. Mešanović-Meša, Emira. Rječnici bosanskog jezika, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 35–44.

2013.

1033. Kalajdžija, Alen. Arhaizmi i neologizmi u *Kamenom spavaču* – leksikografski pristup, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa “Slovo o Maku Dizdaru”*, FHN Mostar (maj 2012), Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2013, str. 347–359.

2019.

- Šipka, Danko. Iz društva u leksikografiju i natrag: rječnici kao ideološki manevri, v. 1887.
1034. Zilić, Erminka; Džanko, Minka; Mešić, Sanela. Problemi u početnoj fazi izrade Bosansko-njemačkog univerzalnog rječnika, *Radovi* 22, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2019, str. 13–34.

2020.

1035. Balažić Bulc, Tatjana; Gorjanc, Vojko; Požgaj Hadži, Vesna. Rječnik kao obiteljski album jedne kulture, u: Ljevo-Ovčina, Amela; Kešo, Safet; Ibršimović-Šabić, Adijata (ur.) U zrcalima sjećanja... *Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2020, str. 27–43.

1036. Bulić, Halid. Alternativna leksikografija i antirječnici u Bosni i Hercegovini,
DHS – Društvene i humanističke studije 5/1(10), Filozofski fakultet
Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2020, str. 47–70.
– Hodžić-Čavkić, Azra. Frazeografija u bosnistici XXI stoljeća, v. 1250.

Rječnici

1992.

1037. Isaković, Alija. *Jezički podsjetnik iz bosanskog jezika – sažetak Rječnika karakteristične leksike u bosanskom jeziku A. Isakovića*, Svjetlost, Sarajevo 1992; MAG, Sarajevo 1993, 12 str.
1038. Isaković, Alija. *Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku*, Svjetlost, Sarajevo 1992, 497 str.; Bambi, Wuppertal 1993, ISBN 3-929687-03-8; 2. izd. Svjetlost, Sarajevo 1994; *Rječnik bosanskoga jezika (karakteristična leksika)*, 4., dopunjeno i ispravljeno izd., Bosanska knjiga, Sarajevo 1995, 391 str.

1993.

- Isaković, Alija. *Jezički podsjetnik iz bosanskog jezika – sažetak Rječnika karakteristične leksike u bosanskom jeziku A. Isakovića*, v. 1037.
- Isaković, Alija. *Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku*, v. 1038.

1994.

1039. Azarmakan, Mohsene. *Priručnik o razgovoru s izrazima u svakoj prigodi*, Islamska organizacija, Teheran 1994, 173 str. ISBN 964-304-021-6
- Isaković, Alija. *Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku*, v. 1038.

1995.

- Isaković, Alija. *Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku*, v. 1038.

1996.

1040. Beridan, Izet; Tomić, Ivo M.; Kreso, Muharem. *Stručni leksikon osnovnih vojnih i ratnih političko-pravnih pojmoveva*, Vojna biblioteka, Uprava za politička pitanja Armije RBiH, Sarajevo 1996, 235 str.

1041. Džaferagić, Aida; Hajdarević, Alma; Arslan, Fatima; Bojičić, Jadranka; Džaferagić, Velida; Žepčan, Armin; Jašarević, Semir. *Nederlands-Bosnisch, Bosnisch-Nederlands wordenboek / Holandsko-bosanski, bosansko-holandski rječnik*, Vereniging Sehara – Bosanska riječ / Das Bosnische Wort, Culemborg Wuppertal 1996, 322 str. ISBN 3-932068-48-3
1042. Kasumović, Ahmet; Huseinbašić, Čamil. *Enciklopedijski rječnik odbrane Bosne i Hercegovine*, Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Tuzlansko-podrinjskog kantona, Tuzla 1996, 373 str.; “Sejtarija”, Sarajevo 2000, 446 str. ISBN 9958-39-009-4
1043. Kuljanin, Marina; Šauli, Vesna; Muhamedagić, Azra. *Rječnik engleskog jezika za osnovne škole*, 4. izd.¹ Sarajevo Publishing – Libris, Sarajevo 1996, 176 str.
1044. Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, Svjetlost, Sarajevo 1996, 406 str.; 2. izd. 1997; 3. izd. 1998. ISBN 9958-10-036-3; 4. izd. 1998; 6. izd., Leksikografsko-enciklopedijska izdanja, 2000. ISBN 9958-10-188-2; 7. izd. 2002. ISBN 9958-10-450-4; 8. izd. 2004. ISBN 9958-10-729-5; 9. izd. 2006.
1045. Vukić, Mario (priр.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, Svjetlost, Sarajevo 1996, 857 str.; 2. izd. 1998. ISBN 9958-10-035-5; 3. izd. Biblioteka Enciklopedijsko-leksikografska izd., 1998; 4. izd. Leksikografsko-enciklopedijska izdanja, 2000. ISBN 9958-10-189-0; 5. izd. 2002. ISBN 9958-10-449-0; 6. izd. 2004. ISBN 9958-10-730-9; 7. izd. 2006; 8. izd. 2008; 2014. ISBN 978-9958-10-948-5; 9. pregledano i dopunjeno izdanje, Biblioteka Rječnici, Djecija knjiga, knj. 5, Sarajevo 2018, 836 str. ISBN 978-9958-15-020-3; Biblioteka Rječnici, knj. 6, Djecija knjiga, Sarajevo 2018, 552 str. ISBN 978-9958-15-023-4

1997.

1046. *Englesko-bosanski rječnik Word za Windows 95*, Blanes, Sarajevo 1997, 54 str.
1047. Karaman, Nurko. *Arapsko-bosanski rječnik za đake i studente*, Bemust, Sarajevo 1997, 302 str.
1048. Kasumović, Ahmet; Butković, Redžo. *Leksikon bosanskoga jezika*, Prava riječ, Tuzla 1997, 319 str. ISBN 9958-9705-1-1
1049. Mlivo, Mustafa. *Index riječi Kur'ana*, M. Mlivo, Bugojno 1997, 221 str.
1050. Muftić, Teufik. *Arapsko-bosanski rječnik*, El-Kalem, Sarajevo 1997, 3. izd.² 1690 str. ISBN 9958-23-000-3; 3. doštampano izdanje, El-Kalem,

¹ Ranija izdanja su od prije 1990.

² Prethodna dva izdanja su s naslovom Arapsko-srpskohrvatski rječnik (1973. i 1984)

Sarajevo 2004; 4. izd., El-Kalem, Sarajevo 2017, 1956 str. ISBN 978-9958-23-457-6

– Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.

1051. Šauli, Vesna. *Rječnik engleskog jezika za osnovne škole*, Sarajevo-Publishing, Sarajevo 1997, 208 str.; 3. izd. *Rječnik englesko-bosanskog i bosansko-engleskog jezika za osnovne škole*, 1998, 415 str. ISBN 9958-21-067-3

1052. Tandir, Mustafa. *Dječiji rječnik bosansko-arapsko-englesko-esperantski, arapsko-bosansko-englesko-esperantski, leksički minimum, tematski rječnik, konverzacija*, Biblioteka Evlad Bosne, Islamski centar, Mostar 1997, 86 str. ISBN 9958-804-01-8

1998.

1053. Čampara, Ešref. *Međunarodni rječnik arhitekture, građevinarstva i urbanizma bosanski-hrvatski-srpski-francuski-engleski-njemački-ruski*, 2. izd.³ Šahinpašić, Sarajevo 1998, 956 str. ISBN 9958-41-020-6

1054. Dedić, Husejn. *Podsjetnik Bošnjaku – karakteristična bošnjačka leksika*, Biblioteka Posebna izdanja, Rijaset Islamske zajednice u BiH – El-Kalem, Sarajevo 1998, 174 str. ISBN 9958-23-004-6

1055. Modly, Duško. *Priručni kriminalistički leksikon*, Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo 1998, 892 str. ISBN 9958-613-01-8

1056. Nikolić, Nenad. *Poslovni rječnik*, Rabic, Sarajevo 1998, 187 str. ISBN 9958-703-07-6

– Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.

1057. *Slikovni rječnik za djecu bosansko – englesko – njemački*, prev. Ismail Palić, “Sejtarija”, Sarajevo 1999, 144 str. ISBN 9958-39-000-0

– Šauli, Vesna. *Rječnik englesko-bosanskog i bosansko-engleskog jezika za osnovne škole*, v. 1051.

1058. Trhulj, Sead. *Rječnik moje majke, prilog leksičkom blagu bosanskog jezika*, Radio Kameleon, Tuzla 1998, 92 str. ISBN 9958-9659-2-5; 2. dopunjeno izdanje, ALEF, Sarajevo 2002, 162 str. ISBN 9958-699-11-7; 3. dopunjeno izdanje, Dobra knjiga, Sarajevo 2011, 182 str. ISBN 978-9958-27-034-5

– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

1999.

1059. Benson, Morton. *Standardni englesko-srpskohrvatski, srpskohrvatsko-engleski rečnik: rečnik bosanskog, hrvatskog, i srpskog standarda*, Cambridge

³ Prvo izdanje je iz 1984.

- University Press, Cambridge 1999, 451, 344 str. ISBN 0-521-64209-4, 0-521-64553-0
1060. Čedić, Ibrahim. *Školski rječnik lingvističkih termina u bosanskom jeziku*, Priručnici 3, Institut za jezik, Sarajevo 1999, 203 str. ISBN 9958-620-03-0; 2 izd., 2002, 202 str.
1061. *Dansk – Bosnisk / Kroatisch / Serbisch ordbog / Bosanski / Hrvatski / Srpski – Danski rječnik*, Vavilon 17, Frederikshavn 1999, 354+61+393 str. ISBN 87-90510-17-8
1062. Dizdarević, Delila. *Englesko-francusko-bosanski rječnik pojmova iz oblasti ljudskih prava*, Helsinski komitet za ljudska prava u BiH, Sarajevo 1999, 109 str. ISBN 9958-9653-2-1
1063. Edrenić, Mirza; Muratović, Ramiza; Ćatović, Alena. *Kendi kendine, pratik Boşnakça konuşma kılavuzu / Priručnik za praktičnu upotrebu bosanskog jezika*, Fono Yayınları, İstanbul 1999, 299 str. ISBN 978-975-471-037-3
1064. Edrenić, Mirza; Pinar, Birsen; Begović, Şükrü. *Boşnakça-Türkçe / Türkçe-Boşnakça*, Fono Açıköğretim Kurumu, İstanbul 1999, 412 str. ISBN 975-471-057-0
1065. Edrenić, Mirza; Pinar, Birsen; Begović, Şükrü. *Kendi kendine pratik Boşnakça konuşma kılavuzu / Praktično uputstvo za bosansko-turski jezik*, Fono Açıköğretim Kurumu, İstanbul 1999, 331 str. ISBN 975-471-037-6
1066. Hasani, Sejjid Ali. *Perzijsko-bosanski rječnik*, Teheran 1999, 729 str. ISBN 964-330-201-6
1067. Jahić, Dževad. *Školski rječnik bosanskog jezika*, Trilogija o bosanskom jeziku, knj. 3, Biblioteka Linguos, Ljiljan – Ze-Company, Sarajevo – Zenica 1999, 554 str. ISBN 9958-22-069-5 (Ljiljan), 9958-9739-1-X (Ze Company)
1068. Konjhodžić, Faruk. *Rječnik medicinskih naziva u bosanskom jeziku*, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – Klinički centar Univerziteta, Sarajevo 1999, 586 str. ISBN 9958-501-03-1
1069. Kulender, Ahmed. *Mali tursko-bosanski rječnik*, Reprint pretisak izd.: Međunarodna trgovačka štamparija, Monastir 1912, Biblioteka Bosanska kuća znanja, Reprinti, Bemust, Sarajevo 1999, 205 str. ISBN 9958-725-24-X
1070. Marojević, Slavko; Marojević, Milica. *Njemačko-bosanski rječnik za osnovnu školu*, Sarajevo-Publishing – Libris, Sarajevo 1999, 82 str. ISBN 9958-21-094-0 (Sarajevo-Publishing), 9958-9516-1-4 (Libris)
1071. Mustafić, Ifet; Jovanović, Olivera; Ikić, Niko; Papo, Eliezer. *Glosar religijskih pojmova*, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999, 149 str.

2000.

1072. Arslanagić, Šefket; Milošević, Dragoljub. *Mali rječnik matematičkih pojmove za učenike i nastavnike*, Mala pedagoška biblioteka, knj. 4, Prosvjetni list, Sarajevo 1999. (tj. 2000), 55 str. ISBN 9958-509-04-0
1073. Balta, Ivan. *Latinsko-bosanski, bosansko-latinski rječnik / Lexicon latino-bosanicum, bosanico-latinum*, 2. izd., "Hamidović", Tuzla 2000, 600 str. ISBN 9958-9742-2-3
1074. Dizdarević, Delila. *Englesko-francusko-arapsko-bosanski rječnik pojmove iz oblasti ljudskih prava*, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Sarajevo 2000, 238 str. ISBN 9958-9653-5-6
1075. Hadžiomeragić, Maid. *Novorječe, stomatološko-medicinsko*, M. Hadžiomeragić, Sarajevo 2000, 332 str.
1076. Hadžiomeragić, Maid. *Sistematika medicinske nomenklature (manuscript)*, M. Hadžiomeragić, Sarajevo 2000, 205 str.
1077. Kasumović, Ahmet. *Enciklopedijski rječnik književnosti za djecu Bosne i Hercegovine*, Prava riječ, Tuzla 2000, 150 str. ISBN 9958-9705-2-X
– Kasumović, Ahmet; Huseinbašić, Ćamil. *Enciklopedijski rječnik odbrane Bosne i Hercegovine*, v. 1042.
1078. *Klar for Norge – Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere norsk-albansk-bosnisk/kroatisk*, Fag og Kultur, 2000, 85 str. ISBN 82-11-00484-4
– Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2001.

1079. Beridan, Izet; Tomić, Ivo M.; Kreso, Muharem. *Leksikon sigurnosti*, 2. izmijenjeno i dopunjeno izd., DES, Sarajevo 2001, 475 str. ISBN 9958-728-27-3
1080. Bakker Haugen, Brit; Komadinić-Nikolić, Ljiljana; Mazalin-Bøge, Diana; Mønnesland, Svein. *Norsk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordbok / Norveško-bosanski/hrvatski/srpski rječnik / Норвешко-босански/хрватски/српски речник*, Cypress, Oslo 2001, 688 str. ISBN 82-91224-29-3; 4. izdanje, 2012, ISBN 978-82-91224-53-4
1081. Hamzić, Mirzet. *Književni termini, rječnik*, Biblioteka Klio, Sedam, Sarajevo 2001, 294 str. ISBN 9958-776-00-6
1082. Knežević, Aleksandar; Čomić, Jasmina. *Environmental lexicon / Leksikon okoline, okoliša, životne sredine. Vol. 1, General terms. Tom 1, Opći termini*, Centar za tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR – JP NIO Službeni list BiH, Sarajevo 2001, 340 str. ISBN 9958-769-11-5

1083. Nurkić, Mahmud; Mujagić, Hamza. *Imunološki rječnik*, Univerzitetska knjiga, Medicinski fakultet, Tuzla 2001, 171 str. ISBN 9958-602-08-3
1084. Sket, Ivanka; Sijerčić-Čolić, Hajrija; Langusch, Emira. *Dictionary of criminology and criminal justice / Wörterbuch der Kriminologie und Strafrechtslehre / Rječnik kriminologije i krivičnopravnih nauka*, OSCE, Democratisation Department, Sarajevo 2001, 591 str. ISBN 9958-9882-7-5
1085. Užičanin, Nikolina S. *Bosnian-English English-Bosnian Dictionary*, Hippocrene Books, New York 2003, 331 str. ISBN 3-89687-972-3; 5. izd. 2001. ISBN 0-7818-0276-8

2002.

1086. Babić, Milica. *Bosansko-engleski i englesko-bosanski rječnik / Bosnian-English and English-Bosnian dictionary*, Bosanska leksika, Sarajevo 2002, 1198 str. ISBN 9958-9325-0-4
– Čedić, Ibrahim. *Školski rječnik lingvističkih termina u bosanskom jeziku*, v. 1060.
1087. Dizdari, Tahir N. *Fjalor i orientalizmave në gjuhën shqipe / Rreth 4500 fjalë me prejardhje nga gjuhët turke, arabe dhe perse*, Instituti shqiptar i Mendimit dhe i Qytetëritim Islam, Tiranë 2002, 1202 str.
1088. Đukanović, Boro M. *Kultura, psihijatrija, psihologija, enciklopedijski rječnik*, Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo 2002, 306 str. ISBN 9958-9409-1-4
1089. *English Bosnian my first 1000 words / Engleski bosanski mojih prvih 1000 riječi*, Svjetlost, Sarajevo 2002, 90 str. ISBN 9958-10-455-8; *My first 1000 words english bosnian / Mojih prvih 1000 riječi engleski bosanski*, Svjetlost, Sarajevo 2002, 90 str. ISBN 9958-10-455-8 (!); 2003. ISBN 9958-10-455-5; 2006. ISBN 9958-10-455-8
1090. Festić, Sulejman; Festić, Kemal. *Engleski u sportu / English in sport*, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo 2002, 87 str. ISBN 9958-606-20-8
1091. Gustafsson, Dahl. *Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosniska till svenska / Uporedni rečnik sa srpskog, hrvatskog i bosanskog na švedski jezik*, Dahls, Stockholm 2002, 573 str. ISBN 91-631-1446-1
1092. Kasumović, Ahmet; Hasanbegović, Husnija. *Rječnik za gluhe*, Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", Tuzla 2002, 258 str. ISBN 9958-525-18-6
1093. Modly, Duško; Korajlić, Nedžad. *Kriminalistički rječnik*, Posebna izdaja 11, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj 2002, 1016 str. ISBN 9958-792-27-3
– Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
1094. Pašanbegović, Muhamed. *Englesko-bosanski rječnik idioma i specifičnih izraza*, El-Kalem, Sarajevo 2002, 373 str. ISBN 9958-23-128-X

1095. Šipka, Danko. *Dictionary of Serbian, Croatian, and Bosnian New Words*, Dunwoody Press, cop. Springfield 2002, 132 str. ISBN 1-881265-86-2
– Trhulj, Sead. *Rječnik moje majke, prilog leksičkom blagu bosanskog jezika*, v. 1058.
1096. Velagić-Habul, Esma; Nikolić, Aleksandra; Stähli, Roland; Herren, Dominique. *Glossarium nekih termina evropske reforme visokog obrazovanja*, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo 2002, 44, 40 str. ISBN 9958-9643-7-6
– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2003.

1097. Hadžić, Ibrahim. *Rožajski rječnik (građa za diferencijalni rječnik narodnog govora rožajskog kraja)*, Kulturni centar Rožaje, Rožaje 2003, 229 str.
1098. Mujezinović, Alija. *Rječnik bosansko-turski, tursko-bosanski sa vodičem za razgovor / Sözlük boşnakça-türkçe, türkçe-boşnakça için konuşma ile kılavuzu*, Biblioteka Posebna izdanja, Bosanska riječ / Das Bosnische Wort, Tuzla – Wuppertal 2003, 297 str. ISBN 3-936910-10-3
1099. Saračević, Narcis. *Rječnik sarajevskog žargona – prilog leksikografiji bosanskog jezika*, Vrijeme, Sarajevo 2003, 373 str. ISBN 9958-778-18-1; 2. izd., 2004; 3. izd., 2007; prerađeno i prošireno izdanje, N. Saračević, Sarajevo 2012, 461 str. ISBN 978-9958-865-50-3
1100. Smailović, Ismet. *Bosansko-turski rječnik / Boşnakça-türkçe sözlük*, El-Kalem, Sarajevo 2003, 618 str. ISBN 9958-23-138-7
1101. *Standardni školski rječnik, englesko-bosanski bosansko-engleski sa gramatom*, Biblioteka Udžbenici, kolo 1, knj. 2, Planjax, Tešanj 2003, 648 str. ISBN 9958-734-58-3
– Užičanin, Nikolina S. *Bosnian-English English-Bosnian Dictionary*, v. 1085.

2004.

1102. *Glosar pojmove koji se često koriste u kontekstu javnih nabavki / Glossary of terms commonly used in Public Procurement*, vođa tima Joyce Leech, EUPPP (The European Union's Public Procurement Programme for Bosnia and Herzegovina), Sarajevo 2004–2006, 63, 59 str.
1103. Huseinbašić, Ćamil. *Rječnik civilne zaštite*, Federalna uprava civilne zaštite, Sarajevo 2004, 210 str. ISBN 9958-9553-0-X
– Muftić, Teufik. *Arapsko-bosanski rječnik*, v. 1050.
– Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.

- Saračević, Narcis. *Rječnik sarajevskog žargona – prilog leksikografiji bosanskog jezika*, v. 1099.
- 1104. Šauli, Vesna. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik za osnovnu školu*, Biblioteka Rječnici, knj. 1, Bosanska riječ – Das Bosnische Wort, Sarajevo – Wuppertal 2004, 412 str. ISBN 9958-666-11-1
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2005.

- 1105. Hrasnica, Nada; Babić, Milka; Topić, Miroslava. *Bosansko-engleski pojmovnik za edukatore / Terminology for educators Bosnian-English*, Connectum knjiga 16, Connectum, Sarajevo 2005, 522 str. ISBN 9958-590-18-2
- 1106. Muratspahić, Izet (ur.) *Svensk-bosniskt lexikon / Švedsko-bosanski rječnik*, 2. izd., Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2005, 1027 str. ISBN 91-85128-57-0
- 1107. Panian, Željko. *Informatički enciklopedijski rječnik englesko-bosanski*, 2 sv., Europapress holding, Zagreb 2005, sv. 1 [At]–L 335 str.; sv. 2 M–Z 335 str. ISBN 953-6748-00-2 (cjelina), 953-6748-01-0 (sv. 1), 953-6748-02-9 (sv. 2)
- 1108. Slatina, Samija. *Bošnjački rječnik sa narodnim stvaralaštvom*, S. Slatina, Priboj 2005, 385 str.
- 1109. *Terminološki rječnik europskih/evropskih integracija englesko – bosanski, hrvatski, srpski / Dictionary of European integration terms English – Bosnian, Croatian, Serbian*, Direkcija za europske, evropske integracije, Sarajevo 2005, 97 str.
- 1110. *WTO terms glossary / Glosar WTO termina*, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Sarajevo 2005, 76 str.

2006.

- 1111. Jerlagić, Edina. *Bosansko-engleski glosar najčešće korištenih termina u oblasti telekomunikacija*, DES, Sarajevo 2006, 63 str. ISBN 9958-728-80-X
- 1112. Lukić, Zlatko. *Bosanska sehra – poslovice, izreke i fraze Bosne i Hercegovine*, Šahinpašić, Sarajevo 2006, 475 str. ISBN 9958-41-157-1
 - *My first 1000 words english bosnian / Mojih prvih 1000 riječi engleski bosanski*, v. 1089.
 - Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
- 1113. Pašanbegović, Muhamed. *Idioms in everyday use / Idiomi u svakodnevnoj upotrebi*, Biblioteka Leksika, knj. 26, Connectum, Sarajevo 2006, 204 str. ISBN 9958-590-26-3

1114. Šarić, Muhidin. *Iz majkine sehare*, Biblioteka Posebna izdanja, Bosanska riječ / Das Bosnische wort, Tuzla 2006, 110 str. ISBN 3-936910-99-5
– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2007.

1115. Abdagić, Muhamed. *Rječnik istine*, PrintCom, Tuzla 2007, 86 str. ISBN 978-9958-633-74-4
1116. Ahmetović, Amir; Hasanović, Mersad. *Rječnik pojnova iz sociologije, demokratije i ljudskih prava (za srednje škole)*, Biblioteka Logos, Bosanska medijska grupa, Tuzla 2007, 293 str. ISBN 978-9958-9908-1-6
1117. Čedić, Ibrahim; Hajdarević, Hadžem; Kadić, Safet; Kršo, Aida; Valjevac, Naila. *Rječnik bosanskog jezika*, Posebna izdanja 14, Institut za jezik, Sarajevo 2007, 1313 str. ISBN 978-9958-620-08-9; 2. izd. 2010. ISBN 978-9958-620-13-3
1118. Čirgić, Adnan. *Rječnik govora podgoričkih muslimana*, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje, Cetinje 2007, 259 str. ISBN 978-86-906753-8-8
1119. Hajdarević, Muhamed. *Encyclopedic dictionary of diplomacy and international relations English-French-Bosnian / Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih odnosa englesko-francusko-bosanski*, Biblioteka Leksika, Connectum – Bemust, Sarajevo 2007, 834 str. ISBN 9958-590-42-5
1120. Hamzić, Mirzet. *Školski rječnik književnih izraza*, Biblioteka Dobra škola Bosnæ, Dobra knjiga, Sarajevo 2007, 279 str. ISBN 978-9958-688-05-8
1121. Nametak, Fehim. *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, Posebna izdanja 27, Orijentalni institut, Sarajevo 2007, 269 str. ISBN 978-9958-626-07-4
– Saračević, Narcis. *Rječnik sarajevskog žargona – prilog leksikografiji bosanskog jezika*, v. 1099.

2008.

1122. Axhanel, Burim. *Bosansko-albanski rječnik / Fjalor boshnjakisht-shqip*, Albansko kulturno društvo “Besa”, Sarajevo 2008, 720 str. ISBN 978-9958-9019-0-4
1123. Bakker Haugen, Brit. *Bosnisk, kroatisk, serbisk norsk ordbok*, Agave book, Oslo 2008, 705 str. ISBN 978-82-997096-1-3
1124. Čedić, Ibrahim. *Rječnik anglicizama u bosanskom jeziku*, Priručnici 7, Institut za jezik, Sarajevo 2008, 266 str. ISBN 978-9958-620-10-2

1125. Kapetanović, Sulejman. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik sa kratkom gramatikom i tematskim tabelama*, Borved group, Sarajevo 2008, 396 str.
1126. Obermüller, Elena; Kratzer, Peter. *Das große Bildwörterbuch deutsch – bosnisch/kroatisch/serbisch/burgenlandkroatisch mit über 777 Wörten zum Schauen, Lesen und Lernen*, E. Weber, Wien 2008, 46 str. ISBN 978-3-85253-395-7
1127. Turković, Omer. *Jezik i pismo (izbor riječi iz bošnjačkog jezičkog blaga Sandžaka)*, Savremena književnost Sandžaka, Kolibri, časopis za dječje stvaralaštvo, Atelier public, Novi Pazar 2008, 118 str.
– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2009.

1128. Bulić, Refik. *Rječnik pravopisnih, običkih i akcenatskih nedoumica u standardnome bosanskom jeziku*, Biblioteka Posebna izdanja, Bosanska riječ, Tuzla 2009, 416 str. ISBN 978-9958-12-120-3
1129. Đorđević, Miloje; Engel, Ulrich. *Wörterbuch zur Verbvalenz Deütsch – Bosnisch/Kroatisch/Serbisch*, Iudicium Verlag, München 2009, 686 str. ISBN 978-3-89129-697-4
1130. Mičijević, Senad. *Bosanski etnološki rječnik*, Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, knj. 14, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar 2009, 339 str. ISBN 978-9958-11-120-4
1131. Nuhić, Fadil. *Rječnik arabizama i turcizama i drugih termina odomaćenih u bosanskom govoru*, Edicija Moderna, Prosperitet, Sarajevo 2009, 312 str. ISBN 978-9958-9161-4-4; 2. izd. *Rječnik orientalizama i drugih termina odomaćenih u bosanskom govoru*, Udruženje Obrazovanje gradi BiH, Sarajevo 2015, 400 str. ISBN 978-9958-683-14-5
1132. Pašanbegović, Muhamed. *Englesko-bosanski, bosansko-engleski školski rječnik / English-Bosnian, Bosnian-English school dictionary*, Kulturni centar "Kralj Fahd", Sarajevo 2009, 575 str. ISBN 978-9958-880-33-9
1133. Peljto, Džemal i dr. *Rječnik/Leksikon gasne struke / Wörterbuch/Lexikon des Gasfaches / Dictionary/Lexicon of the gas industry / Gaz terimleri sözlüğü*, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, IGT, Sarajevo 2009, 1020 str. ISBN 978-9958-9350-1-5
1134. Piljević, Turkan H.; Piljević, Lejla. *Bosansko turska konverzacija, gramatika i rječnik / Türkçe-Bosnakça Konuşma Kılavuzu, Edebiyat ve Sözlük*, T. H. Piljević, Sarajevo 2009, 336 str. ISBN 978-9958-890-86-4
1135. Smailović, Ismet. *Tursko-bosanski rječnik*, Bosanska riječ i dr., Tuzla 2009, 467 str. ISBN 3-939407-87-9

2010.

1136. Balić, Hasan; Begović, Alisa. *Rječnik krivičnopravnih pojmove i izraza*, Pravni fakultet, Kiseljak 2010, 107 str. ISBN 978-9958-9032-5-0
– Čedić, Ibrahim i dr. *Rječnik bosanskog jezika*, v. 1117.
1137. Halilović, Senahid; Palić, Ismail; Šehović, Amela. *Rječnik bosanskoga jezika*, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 1548 str. ISBN 978-9958-625-16-9
1138. Imamović, Sejfulah. *Leksikon tradicionalnih bosanskih termina*, S. Imamović, Tuzla 2010, 173 str.
1139. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 1 – A–Ć*, Bošnjačka asocijacija 33, Sarajevo 2010, 350 str. ISBN 978-9958-824-02-9 (knj. 1), 978-9958-824-01-2
1140. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 2 – D–F*, Bošnjačka asocijacija 33, Sarajevo 2010, 292 str. ISBN 978-9958-824-03-6 (knj. 2), 978-9958-824-01-2
1141. Moker, Mubina; Imamović-Haverić, Dženita. *Perzijsko-bosanski rječnik*, Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Sarajevo 2010, 1292 str. ISBN 9958-9131-8-1
1142. *Oxford English Bosnian student's dictionary – englesko-bosanski rječnik sa bosansko-engleskim indeksom*, "Šahinpašić", Sarajevo – Zagreb 2010, 1061 str. ISBN 978-9958-41-397-1 (mehki uvez), 978-9958-41-398-8 (tvrdi uvez)
1143. Tahirović Sijerčić, Hedina. *Bosansko-romski i romsko-bosanski rječnik / Bosnak-Rromani thaj Rromani-Bosnaki alavari*, Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, knj. 5, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar 2010, 282 str. ISBN 978-9958-11-103-7

2011.

1144. Akbarov, Azamat; Baştuğ, Harun. *Bosansko-englesko-turska knjiga fraza / Bosnian-English-Turkish Phrase Book / Boşnakça-İngilizce-Türkçe Konuşma Kılavuzu*, International Burch University Publications, Sarajevo 2011, 96 str. ISBN 978-9958-834-03-5
1145. Čedić, Ibrahim (ur.) *Rječnik stranih riječi bosanskog jezika*, Posebna izdanja 18, Institut za jezik, Sarajevo 2011, 1175 str. ISBN 978-9958-620-14-0
1146. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 3 – G–J*, Bošnjačka asocijacija 33, Sarajevo 2011, 421 str. ISBN 978-9958-824-05-0 (knj. 3), 978-9958-824-01-2
– Trhulj, Sead. *Rječnik moje majke, prilog leksičkom blagu bosanskog jezika*, v. 1058.

2012.

1147. Begović, Džavid; Begović-Ličina, Šefka. *Sandžački rječnik: prilog leksikografiji bosanskog jezika*, Dž. Begović – Š. Begović-Ličina, Sarajevo 2012, 630 str. ISBN 978-9958-865-49-7
– Bakker Haugen, Brit i dr. *Norsk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordbok / Norveško-bosanski/hrvatski/srpski rječnik / Норвешко-босански/хрватски/српски речник*, v. 1080.
1148. Ćoralić, Zrinka; Midžić, Senija. *Bosanski frazeološki rječnik*, Pedagoški fakultet, Bihać 2012, 156 str. ISBN 978-9958-594-11-3
1149. Ibrahimović, Faruk. *Rječnik turcizama u bosanskom jeziku sa tumačenjem i prevodom na engleski jezik / Dictionary of Turkish loan words in the Bosnian language, explained and translated into English*, Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” – F. Ibrahimović, Tuzla 2012, 444 str. ISBN 978-9958-525-36-0 (NUBDS), 978-9958-865-60-2 (autor)
1150. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 4 – K-Kor*, Bošnjačka asocijacija 33 – Dž. Jahić, Sarajevo 2012, 292 str. ISBN 978-9958-824-06-7 (knj. 4), 978-9958-824-01-2
1151. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 5 – Kos-LJ*, Bošnjačka asocijacija 33 – Dž. Jahić, Sarajevo 2012, 301 str. ISBN 978-9958-824-07-4 (knj. 5), 978-9958-824-01-2
1152. Mahmutović, Alisa. *Kao frazeološki rječnik – rječnik frazema s poredbenom česticom “kao”*, Dobra knjiga – Synopsis, Sarajevo – Zagreb 2012, 191 str. ISBN 978-9958-27-056-7 (Sarajevo), 978-953-7035-73-0 (Zagreb)
1153. Mckevitt, Donna. *Englesko-bosanski, bosansko-engleski školski rječnik za osnovnu i srednju školu*, Kaligraf, Sarajevo 2012, 351 str. ISBN 978-9958-898-07-5
– Saračević, Narcis. *Rječnik sarajevskog žargona – prilog leksikografiji bosanskog jezika*, v. 1099.
1154. Subašić, Đemo; Eminović, Izet; Karamehić, Jasenko; Kovačević, Dragan. *Rječnik, molekularna biologija, molekularna imunologija*, Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta, Sarajevo 2012, 230 str. ISBN 978-9958-631-91-7
1155. Turanović, Mirsad; Žunić, Nadira. *Boşnakça-Türkçe, Türkçe-Boşnakça standart sözlük / Bosansko-turski, tursko-bosanski standardni rječnik*, Fono, Istanbul 2012, 469 str. ISBN 978-975-471-437-1

2013.

1156. Bitić, Evelin. *Ekonomski rječnik pojmova*, Svjetlost štampa, Sarajevo 2013, 124 str. ISBN 978-9958-9028-3-3

1157. Ćoralić, Zrinka. *Bosansko-njemački frazeološki rječnik*, Univerzitet, Pedagoški fakultet, Bihać 2013, 298 str. ISBN 978-9958-594-16-8
1158. Džinić Poljak, Maida; Zarić, Slađana; Hostnik, Majda. *Prvih 500 na slovenačkom: za vaše lakše uključivanje u slovenačku okolinu / Prvih 500 po slovensko: za vaše lažje vključevanje v slovensko okolje*, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana 2013, 26 str. ISBN 978-961-217-055-4, 978-961-217-056-1 (pdf)
1159. Hoti, Türkana; Piljević, Lejla. *Bosansko turska konverzacija, gramatika i rječnik / Türkçe – bosnakça konuşma kılavuzu, dilbilgisi ve sözlük*, T. Hoti, Sarajevo 2013, 685 str. ISBN 978-9958-865-28-2
1160. Reković, Ibrahim. *Rječnik plavsko-gusinjskog govora*, Biblioteka Lexicographia, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2013, 405 str. ISBN 978-9940-579-39-5
1161. Šlaković, Sead. *Rječnik osmanske leksike barskoga kraja*, Biblioteka Lexicographia, knj. 5, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2013, 172 str. ISBN 978-9940-579-41-8

2014.

1162. Ahmetović, Danijela; Parlak, Hatice; Ahmetović, Samir. *Tursko-bosanski bosansko-turski rječnik / Türkçe-boşnakça boşnakça-türkçe sözlük*, B-Eli-M, Lukavac 2014, 1299 str. ISBN 978-9958-897-09-2
1163. Berberović, Šejla; Žunić, Nadira; Berberović, Nedim. *Bosansko-turski priručnik za svakodnevnu komunikaciju / Boşnakça-Türkçe konuşma kılavuzu*, Centar za turski jezik i kulturu Levent, Tuzla 2014, 134 str. ISBN 978-9958-0383-0-3
1164. Fränkl-Lundborg, Otto; Oort, Henk van. *Šta je antropozofija? Rječnik antropozofije, pojmovnik sa izrazima koji se odnose na duhovnu filozofiju Rudolfa Steinera*, preveli s engleskog Slobodan Žalica, Srđan Žalica, Biblioteka Antropozofija, Buybook, Sarajevo 2014, 185 str. ISBN 978-9958-30-321-0
1165. Halilović, Senahid; Halilović Đurković, Amra. *Bosansko-slovenski rječnik / Bosansko-slovenski slovar*, Biblioteka Bosništika, Rječnici, knj. 12, Slavistički komitet – Filozofski fakultet – Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, Sarajevo – Ljubljana 2014, 784 str. ISBN 978-9958-648-11-3
1166. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 6 – M*, Bošnjačka asocijacija 33 – Dž. Jahić, Sarajevo 2014, 402 str. ISBN 978-9958-824-07-4 (knj. 6), 978-9958-824-01-2
1167. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 7 – N–NJ*, Bošnjačka asocijacija 33 – Dž. Jahić, Sarajevo 2014, 296 str. ISBN 978-9958-534-83-6 (knj. 7), 978-9958-824-01-2

1168. Kantić, Ahmet. *Rječnik pojmove u logopediji sa spiskom dijagnoza navedenih u posljednjoj, desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti MKB 10*, Biblioteka Obrazovanje, knj. 13, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj 2014, 151 str. ISBN 978-9958-088-00-1
– Kardaš, Mehmed. *Konkordancijski rječnik ciriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne*, v. 144.
1169. Karo, Emin. *Tursko-bosanski pravni leksikon (sa latinskim izrekama) / Türkçe-boşnakça hukuk sözlüğü (Latinice Terimler)*, Univerzitet, Travnik 2014, 190 str. ISBN 978-9958-640-46-9
1170. Ljevaković, Kemal. *Rječnik tešanjskoga kraja – prilog leksikografiji bosanskog jezika*, Biblioteka Logos, Opća biblioteka, Tešanj 2014, 437 str. ISBN 978-9958-792-99-1
1171. Memić, Nedad. *Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku / Wörterbuch der Germanismen und Austriaizismen im Bosnischen*, Connectum knjiga 154, Connectum, Sarajevo 2014, 277 str. ISBN 978-9958-29-059-6
1172. *Min-her: mining heritage / rječnik rudarskih pojmove / glossary of mining terms / vocabolario di nozioni minerarie / slovar rudarskih izrazov / rječnik rudarskih pojmove / słownik terminów górniczych*, City of Labin, Labin 2014, 120 str.
1173. Škaljić, Abdulah. *Turcizmi u našem jeziku*, Karika, Sarajevo 2014, 607 str. ISBN 978-9958-080-01-2
– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.
1174. Zilkić, Adem. *Rječnik orijentalizama*, Fakultet islamskih nauka, Beograd 2014, 572 str. ISBN 978-86-6241-005-4

2015.

1175. Bajrić, Elvir. *Rječnik frizerskih tehnika i termina*, Buybook, Sarajevo 2015, 63 str. ISBN 978-9958-30-256-5
1176. Bayhan, Şakir. *Boşnakça-Türkçe sözlük*, Türk Dil Kurumu, Ankara 2015, 1596 str. ISBN 978-975-16-3124-4
1177. Dušek, Čestmir. *Glazbeni / muzički rječnik*, Brčko distrikt – Hrvatsko narodno vijeće, Tuzla 2015, 280 str. ISBN 978-9958-13-094-6 (Printcom), 978-9926-8000-0-0 (HNV Brčko distrikt BiH)
1178. Kasumović, Ahmet; Feta, Senaid. *Rječnik preseljenja sa dunjaluka na ahiret*, Institut za humanu rehabilitaciju, Tuzla 2015, 89 str. ISBN 978-9958-0999-2-2
– Nuhić, Fadil. *Rječnik orijentalizama i drugih termina odomaćenih u bosanskom govoru*, v. 1131.

1179. Orwell, Joseph. *Ilustrovani englesko bosanski rječnik*, Biblioteka Rječnici, knj. 2, Nova dječija knjiga, Sarajevo 2015, 159 str. ISBN 978-9958-044-10-6
1180. Prndelj-Šator, Belma; Hasanica, Memnuna. *Njemačko-bosanski poslovični rječnik, njemačke poslovice sa bosanskim ekvivalentima*, Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2015, 284 str. ISBN 978-9958-604-84-3
1181. Serdarević, Mustafa. *Bosansko-engleski rječnik javnih nabavki*, M. Serdarević, Sarajevo 2015, 25 str. ISBN 978-9958-0343-7-4

2016.

1182. Dabić, Mascha. *Grundwortschatz Bosnisch/Kroatisch/Serbisch für Pflegeberufe, B/K/S – Deutsch, Deutsch – B/K/S*, Facultas, Wien 2016, 152 str. ISBN 978-3-7089-1326-1; 2., aktualisierte und ergänzte Aufl., 120 str. ISBN 978-3-7089-1874-7
1183. Dilberović, Edin (ur.) *Glossary / Pojmovnik IPA II*, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, Sarajevo 2016, 163 str. ISBN 978-9958-786-21-1
1184. Hadžimurtezić, Abdurahman. *Iz varoške srmali sehare: rečnik, rečnik imena i običaji muslimana novovaroškog kraja*, Biblioteka Jovan Tomić, Nova Varoš 2016, 230 str. ISBN 978-86-88977-06-7
1185. Kasumović, Ahmet. *Pozorišni rječnik bosanskoga jezika*, Institut za humanu rehabilitaciju, Tuzla 2016, 65 str. ISBN 978-9958-0999-5-3
1186. Muhr, Rudolf; Kadrić, Mira; Kinda, Andrea. *Wörterwelt: Wörterbuch für Kinder mit bosnischer/kroatischer/serbischer Muttersprache: Deutsch-Bosnisch/Kroatisch/Serbisch*, 2. aktual. Aufl., E. Weber, Eisenstadt 2016, 311 str. ISBN 978-3-85253-550-0
1187. Mušović, Abdulah. *Sandžački frazeološki rječnik: oko 7000 frazeologizama*, Narodna biblioteka Dositej Obradović, Novi Pazar 2016, 765 str. ISBN 978-86-83251-36-0; 2. dop. izdanje, Narodna biblioteka Dositej Obradović, Novi Pazar 2018, 936 str. ISBN 978-86-83251-72-8
1188. Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski / bosansko-engleski školski rječnik*, Biblioteka Rječnici, knj. 4, Dječija knjiga, Sarajevo 2016, 381 str. ISBN 978-9958-15-009-8
1189. Šarić, Muhibin. *Rječnik zapretanih riječi i izraza u bosanskom jeziku*, Biblioteka Rječnici, Lijepa riječ – Bosanska riječ, Tuzla 2016, 256 str. ISBN 978-9958-12-246-0 (Bosanska riječ), 978-9926-427-00-9 (Lijepa riječ)
1190. Watson, Brown. *English Bosnian: my first 1000 words / Englesko bosanski slikovni rječnik*, Biblioteka Dječija knjiga, Šahinpašić, Sarajevo 2016, 93 str. ISBN 978-9958-41-680-4

2017.

1191. Dizdarević, Faruk; Kovačević, Rifat (prir.) *Slovnik starih riječi i izraza iz govora bjelopoljskog kraja*, 2. dopunjeno izd., F. Dizdarević – R. Kovačević, Bijelo Polje 2017, 277 str.
1192. Kasumović, Ahmet; Huseinbašić, Čamil. *Rječnik karakterističnih prezimen u Bosni i Hercegovini*, Perfecta, Sarajevo 2017, 207 str. ISBN 978-9926-403-11-9
1193. *Glossary of the European Convention on Human Rights English-Bosnian Bosnian-English, developed by the Support to Human Rights Implementation Division of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law / Glosar Evropske Konvencije o ljudskim pravima englesko-bosanski bosansko-engleski*, pripremio Odsjek za podršku u primjeni ljudskih prava pri Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Europe, Council of Europe, Strasbourg 2017, 46 str.
– Muftić, Teufik. *Arapsko-bosanski rječnik*, v. 1050.
1194. Omanović, Nijaz. *Moj slikovni rječnik na njemačkom jeziku*, N. Omanović, Sarajevo 2017, 71. str. ISBN 978-9926-442-52-1
1195. Šekli, Matej (ur.) *Med Slovani / Among the Slavs*, Znanstvena založba Filozofske fakultete Ljubljana 2017, 83 str. ISBN 978-961-237-925-4

2018.

1196. Boškailo, Aldin; Đug, Samir; Medar, Amela; Šabanović, Elvedin; Boškailo, Safija. *Biološki rječnik*, Karađoz-begova medresa – Zavičajni muzej Visoko, Mostar – Visoko 2018, 279 str. ISBN 978-9958-026-02-7
1197. Halilović, Senahid. *Školski rječnik bosanskoga jezika*, Slavistički komitet, Sarajevo 2018, 620 str. ISBN 978-9958-648-17-5
1198. Karaman, Nurko. *Arapsko-bosanski školski rječnik*, Edicija Posebna izdanja, knj. 1, Kupola, Sarajevo 2018, 333 str. ISBN 978-9926-8231-2-2
1199. Kasumović, Ahmet; Nikolić, Marijana. *Rječnik frazema bosanskoga jezika*, Institut za humanu rehabilitaciju, Tuzla 2018, 507 str. ISBN 978-9958-0999-7-7
1200. Matulina, Željka; Čoralić, Zrinka. *Rječnik germanizama u djelima hrvatskih i bosanskohercegovačkih književnika*, Pedagoški fakultet, Bihać 2018, 341 str. ISBN 978-9958-594-25-0
– Mušović, Abdulah. *Sandžački frazeološki rječnik: oko 7000 frazeologizma*, v. 1187.
1201. Pašanbegović, Muhamed. *Englesko-bosanski, bosansko-engleski školski rječnik*, Dobra knjiga, Sarajevo 2018, 415 str. ISBN 978-9958-27-460-2
– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

1202. Vukić, Mario. *Njemačko-bosanski / bosansko-njemački školski rječnik*, Biblioteka Rječnici, knj. 6, Dječija knjiga, Sarajevo 2018, 552 str. ISBN 978-9958-15-023-4

2019.

1203. Girard, Alain. *Glossaire de terminologie militaire élémentaire en français et en bosnien, croate et serbe / Rječnik osnovne vojne terminologije na francuskom jeziku i na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, A. Girard, Sarajevo 2019, 356 str. ISBN 978-9926-466-10-7
1204. Girard, Alain. *Rječnik osnovne vojne terminologije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i na francuskom jeziku / Glossaire de terminologie militaire élémentaire en bosnien, croate et serbe et en français*, A. Girard, Sarajevo 2019, 356 str. ISBN 978-9926-466-09-1
1205. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 8 – O–Op*, Dž. Jahić, Sarajevo 2019, 408 str. ISBN 978-9926-466-46-6 (knj. 8), 978-9958-824-01-2
1206. Jahić, Dževad. *Rječnik bosanskog jezika, Tom 9 – Or–Pa*, Dž. Jahić, Sarajevo 2019, 324 str. ISBN 978-9926-466-45-9 (knj. 9), 978-9958-824-01-2
1207. Korajlić, Nedžad; Kavazović, Muamer; Bojanić, Nebojša; Hasanbašić, Samil. *Rječnik daktiloskopske i opisne kriminalističke identifikacije*, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2019, 555 str. ISBN 978-9926-451-27-1
1208. Mujić, Munir. *Rječnik klasičnih arapskih termina, gramatika, književnost, stilistika, metrika, arapsko-bosanski*, Centar za napredne studije, Sarajevo 2019, 181 str. ISBN 978-9926-471-17-0
1209. Nuhić, Nedžad. *Bosansko-njemački rječnik islamske terminologije / Bosnisch-Deutsch Wörterbuch der islamischen Terminologie*, Grafis, Cazin 2019, 191 str. ISBN 978-9958-667-78-7
1210. Pješčić, Minja. *Na dunjaluku svašta: 1000 i kusur mostarizama*, M. Pješčić, Mostar 2019, 155 str. ISBN 978-9926-466-57-2
1211. Popara, Rizo. *Frazeološki rječnik bosanskoga jezika*, Grafis, Cazin 2019, 427 str. ISBN 978-9958-667-80-0
1212. Sahačić, Samir. *Rječnik pojnova: sociologija, demokratija, ljudska prava i religija (za studente, srednje škole)*, S. Sahačić, Sarajevo 2019, 222 str.

2020.

1213. Knežićek, Tihomir; Knežićek, Željko. *Rječnik žargona i tradicionalne rudsarske terminologije u povodu 100 godina Husinske bune*, In Scan, Tuzla 2020, 120 str. ISBN 978-9958-894-80-0

Frazeologija

Radovi u časopisima i zbornicima

2002.

- Hrustić, Meliha. Eigennamen als Komponente der Phraseologismen im Deutschen und im Bosnisch/Kroatisch/Serbischen, v. 1558.

2003.

- Hrustić, Meliha. Frazemi sa vlastitim imenom kao komponentom u njemačkom i bosanskom jeziku, v. 1563.
- Šiljak-Jesenković, Amina. Neka zapažanja o turskom i bosanskom fraziku na sociolingvističkog aspekta, v. 1566.

2004.

1214. Šehović, Amela. Ekspresivni potencijal frazema u Muradbegovićevim dramma “Na Božijem putu” i “Pomrčina krví”, *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 122–132.

2005.

- Hasanica, Memnuna. Frazeologizmi u njemačkom i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku, v. 1571.
- 1215. Šehović, Amela. Društveno-politička stvarnost – izvorište nastanka novih frazema u kolokvijalnom bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2005, str. 109–115.

2007.

- Prndelj-Šator, Belma. Zoonimi u frazama kojima se opisuju čovjekove osobine (na materijalu bosanskog/hrvatskog/srpskog i njemačkog jezika), v. 1580.

2008.

1216. Brkić-Medđedović, Sedina. Načini nastanka frazema u bosanskohercegovačkoj štampi, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 6/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2008, str. 147–166.

1217. Delibegović-Džanić, Nihada; Omazić, Marija. There is More to Idioms Than Meets the Eye: Blending Theory in Idiom Modifications, u: Rasulić, Katarina; Trbojević, Ivana (ur.) *ELLSSAC Proceedings, International Conference English Language and Literature Studies*, Structures across Cultures 1, University, Faculty of Philology, Belgrade 2008, str. 403–412.
– Jahić, Alma. “Heart” / “srce” u engleskim i bosanskim frazemima, v. 1589.
1218. Meco, Zenaida. Značaj sevdalinki za frazeologiju bosanskoga jezika, *Godišnjak* 35, Centar za balkanološka ispitivanja, ANUBiH, Sarajevo 2008, str. 245–255.
1219. Šator, Belma. Obrada frazema iz zbirke pripovjedaka “Nosač Samuel” Isaka Samokovlije, *Istraživanja* 3, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2008, str. 255–264.

2009.

1220. Bilajbegović, Elvedina. Pojam životinje u frazeologizmima njemačkog i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 7, Zenica 2009, str. 231–237.
1221. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Frazeološki oblici u političkom diskursu, *Slovo Gorčina* 31, Stolac 2009, str. 126–132.
– Prndelj-Šator, Belma, Poslovice sa zoonimskom sastavnicom u bosanskom jeziku, v. 1600.

2010.

1222. Jasavić, Mirna; Dubravac, Vildana. Konvencionalne i modificirane frazeološke jedinice u naslovima novinskih članaka, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 8, Zenica 2010, str. 211–234.
– Prndelj-Šator, Belma. Konceptualna analiza poslovica sa zoonimskom sastavnicom u njemačkom i bosanskom jeziku, v. 1612.
– Tošović, Branko. Frazeološke razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – preliminarijum, v. 1582.

2011.

1223. Aljukić, Bernes. Semantičke specifičnosti frazema, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 2, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2011, str. 62–68.
1224. Klimentić, Edna. Frazemska polisemija, sinonimija i antonimija u romanu *Hodža Strah Derviša Sušića, Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 53–64.

1225. Klimentić, Edna. Smrt u frazeologiji romana *Hodža Strah* Derviša Sušića, *Zbornik radova* 11, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 325–334.
1226. Musić, Jasmina. Osobine frazema, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 8, Matica hrvatska, Tuzla 2011, str. 225–235.
1227. Smajlović, Indira. Specifično bosanski/bošnjački frazikon u kontekstu kognitivnih teorija s osvrtom na upotrebnu osnovu, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 2, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2011, str. 53–61.

2012.

- Ćoralić, Zrinka. Menschliche Emotionen aus vergleichender Sicht in der deutschen und bosnischen Phraseologie, v. 1641.
- Hrustić, Meliha. Zum Ausdruck von Ärger und Wut in deutschen und bosnischen Phraseologismen, v. 1647.
- Spahić, Edina, Đavo/vrag u b/h/s i španskim frazelogizmima. Kulturološko kontrastivna analiza, v. 1653.

2013.

1228. Ćoralić, Zrinka. Multifunktionalnost i polivalentnost poslovica, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 3, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2013, str. 2–5.
1229. Klimentić, Edna. Ekspresivno-stilski potencijal frazema (na primjerima iz romana *Hodža Strah* Derviša Sušića), *Bosnistika plus* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 69–80.
1230. Klimentić, Edna. Zašto kažemo i šta znači *plakati kao godina*, *Lingvazin* 1/3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 26–27.
1231. Mahmutović Rakovac, Alisa. Semantički odnosi i obilježja frazema u narodnoj poeziji, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 262–272.
- Mustafić, Almir; Stuhli, Jasmina. Frazemi sa komponentom face/lice u engleskom i bosanskom jeziku, v. 1665.
 - Tomić, Ema. Einige durch Phraseologismen ausgedrückte Emotionen und Charaktereigenschaften. Versuch einer kontrastiven Analyse Deutsch – Bosnisch, v. 1666.

2014.

- Enayati, Bayez. The comparative study of Kurdish, Bosnian proverbs, v. 1672.
- 1232. Lagumđžija, Zineta. Frazemi u književnog djelu – Uloga kompjutera u korpusnom istraživanju, u: 5. međunarodni naučno-stručni skup *Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 215–224.
- Spahić, Edina. La imagen de la mujer en la fraseología española y bosnia: análisis cultural contrastivo, v. 1676.
- 1233. Šator, Belma. Koncept žene u frazeologiji, *Istraživanja* 9, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2014, str. 49–54.

2015.

- 1234. Čoralić, Zrinka; Šehić, Mersina. Frazeologizmi u reklamnom diskursu, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 4/5, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2015, str. 51–56.
- Dubravac, Vildana. Muško-ženski odnosi kroz poslovice u b/h/s i engleskom jeziku, v. 1678.
- 1235. Hodžić-Čavkić, Azra. Kakav je kulturni jezik (Novo)Pazaraca – osvrt na specifičnost nekih frazema, *Novopazarski zbornik* 38, Muzej “Ras”, Novi Pazar 2015, str. 217–229.
- 1236. Šabić, Indira. Frazemi sa onomastičkom sastavnicom u bosanskom jeziku, *Istraživanja* 10, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2015, str. 281–301.
- 1237. Šehić, Mersina; Imamović, Feđa. Idiomi kao metaforički jezički izrazi, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 13, Zenica 2015, str. 293–306.

2016.

- 1238. Hodžić-Čavkić, Azra. Crno-bijeli frazemi u bosanskom jeziku, *Bošnjačka riječ, časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka* 11/36–39, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar 2016, str. 79–90.
- 1239. Hodžić-Čavkić, Azra. Frazemi “intelektualni saradnici” u bosanskom jeziku, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 437–457.

1240. Hodžić-Čavkić, Azra. Frazemi bosanskog jezika iz religijskog diskursa islama na korpusu “Sandžačkog frazeološkog rječnika” Abdulaha Mušovića, *Novopazarski zbornik* 39, Muzej “Ras”, Novi Pazar 2016, str. 133–149.
1241. Mahmutović, Alisa. Lijevo i desno u frazeologiji: struktura i semantička obilježja, u: Kržišnik, Erika; Jakop, Nataša; Jemec Tomazin, Mateja (ur.) *Prostor in čas v frazeologiji*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2016, str. 387–394.
1242. Solak, Edina; Arnaut, Alica. Poslovice i brzalice – spoj jezičkih i stilskih raznolikosti, *Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 13/3, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2016, str. 155–166.
– Šator, Belma. Obrada frazema u nastavi bosanskog jezika kao stranog jezika, v. 1832.

2017.

1243. Hodžić-Čavkić, Azra. Idiomske skupine s kopulativnim glagolom *biti*, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 12, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2017, str. 43–71.

2018.

1244. Hodžić-Čavkić, Azra. Frazemikon Avda Međedovića: *Ženidba Smailagić Meha* iz ugla frazeologije, *Godišnjak BZK “Preporod”* 18, Sarajevo 2018, str. 600–622.
1245. Hodžić-Čavkić, Azra. Idiomske skupine s prijelaznim glagolima *baciti / bacati*, *Bošnjačka riječ, časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka* 13/44–47, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar 2018, str. 151–170.
1246. Hodžić-Čavkić, Azra. Idiomske skupine s prijelaznim glagolima *dići / dizati / dignuti* i imenicom *ruka*, *Novopazarski zbornik* 41, Muzej “Ras”, Novi Pazar 2018, str. 161–174.
1247. Klimentić, Edna. Frazeološka dilema: dvokomponentnost i/ili autosemantičnost?, *DHS – Društvene i humanističke studije* 3/1(4), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2018, str. 195–206.
1248. Klimentić, Edna. Strukturne i semantičke odlike frazema u nekim djelima Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik*, Sarajevo, 14. mart 2017, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 241–262.
1249. Šehović, Amela. Frazeme koje oslikavaju društvo u dramama Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik*,

Sarajevo, 14. mart 2017, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 231–240.

2019.

- Solak, Edina; Bašić, Mirza. Motiviranost značenja turskih i bosanskih sotomatskih frazema koji se povezuju s čovjekovim osobinama, v. 1703.
- Šator, Belma. Rima u poslovcama njemačkog, bosanskog i engleskog jezika, v. 1704.
- Tomić, Ena. Biblija kao izvor frazeoloških izraza u bajkama braće Grimm i njihova upotreba u savremenom njemačkom i b/h/s jeziku, v. 1705.

2020.

- Hajdarpašić, Dženana. Переводы русских фразеологизмов со словами *рука и нога* на боснийский язык, v. 1706.
- 1250. Hodžić-Čavkić, Azra. Frazeografija u bosnistici XXI stoljeća, *DHS – Društvene i humanističke studije* 5/4(13), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2020, str. 55–76.
- 1251. Hodžić-Čavkić, Azra. Frazeologija *Alise u zemlji čuda*, *Književni jezik* 31, Institut za jezik, Sarajevo 2020, str. 171–195.
- 1252. Hodžić-Čavkić, Azra. Igre riječima u piktoralnim metaforama ili slike u igrima riječima, *Lingvazin* 8/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2020, str. 19–21.
- 1253. Nikolić, Marijana; Šabić, Indira. Frazemi kao kreativno sredstvo u muzici, *SaZnanje* 2, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2020, str. 33–50.
- 1254. Palić, Ismail. Elementi tradicionalnoga i modernoga u frazeologiji Ilijasa Tanovića, u: Ljevo-Ovčina, Amela; Kešo, Safet; Ibrišimović-Šabić, Adijata (ur.) U zrcalima sjećanja... *Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2020, str. 85–98.
- 1255. Puriš, Bernisa. Frazemi kao aksiološki i emocionalno-ekspresivni markeri u putopisnom diskursu, u: Ljevo-Ovčina, Amela; Kešo, Safet; Ibrišimović-Šabić, Adijata (ur.) U zrcalima sjećanja... *Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2020, str. 99–112.
- 1256. Šehović, Amela. Etnokulturni stereotipi u frazemama bosanskog jezika, u: Ljevo-Ovčina, Amela; Kešo, Safet; Ibrišimović-Šabić, Adijata (ur.) U zrcalima sjećanja... *Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2020, str. 113–129.

Magistarski i doktorski radovi

2000.

- Mešanović, Meliha. *Frazeološki izrazi s imenicom "glava" u njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1709.

2002.

- Šiljak-Jesenković, Amina. *Komparativno istraživanje turske i bosanske frazeološke građe: semantički, lingvostilistički, sociolingvistički i sintakšički aspekt*, magistarski rad, v. 1715.

2008.

- Prndelj, Belma. *Zoonimska sastavnica frazema kojima se opisuju čovjekove osobine na građi njemačkog i B/H/S jezika*, magistarski rad, v. 1721.

2010.

- Šator, Belma. *Poslovice sa zoonimskom sastavnicom u njemačkom i bosanskom jeziku*, doktorska disertacija, v. 1727.

2011.

1257. Klementić, Edna. *Osobitosti i funkcija frazema u romanu Hodža Strah Derviša Sušića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, 144 str.

2013.

- Ismić, Nadina. *Etimološka, sintakšička i semantička analiza poslovica u njemačkom i bosanskom jeziku / Etymologische, syntaktische und semantische Analyse der Redewendungen in der deutschen und bosnischen Sprache*, magistarski rad, v. 1740.
- Stuhli, Jasmina. *Kontrastivna analiza frazema engleskog i bosanskog/ hrvatskog/ srpskog jezika sa leksičkim komponentama hand, arm i finger / šaka, ruka i prst sa kognitivno-lingvističkog stajališta*, magistarski rad, v. 1741.

2014.

- Hadžiabdić, Amra. *Analiza frazema sa komponentom Herz/srce u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1743.

- Husejnović, Elmedina. *Semantičko polje smrt u njemačkoj i bosanskoj frazeologiji*, magistarski rad, v. 1744.

2015.

- Josipović, Jelena. *Frazeološki parovi riječi u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1752.
- Mehić, Alma. *Kinegrami u frazeologiji njemačkog i bosanskog jezika*, magistarski rad, v. 1753.

2016.

- Hodžić, Emina. *Konzept LIEBE in Phraseologismen in der deutschen und bosnischen Sprache (Koncept LJUBAV u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku)*, magistarski rad, v. 1757.

2017.

- Lizde, Dženita. *Kontrastivna analiza bosanskih/hrvatskih/srpskih i engleskih frazema sa sastavnicama glava, vrat i srce*, magistarski rad, v. 1762.

2018.

1258. Dedić, Ilda. *Frazemi u romanima Derviša Sušića*, magistarski rad, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica 2018, 84 str.

Knjige

2000.

1259. Tanović, Ilijas. *Frazeologija bosanskog jezika*, Dom štampe, Sarajevo (tj. Zenica) 2000, 160 str. ISBN 9958-42-049-X

2001.

- Hrustić, Meliha. *Kontrastivna analiza frazeoloških izraza sa komponentom Kopf/glava u njemačkom i u b/h/s jeziku*, v. 1771.

2003.

- Šiljak-Jesenković, Amina. *Nad turskim i bosanskim frazikonom – semantički, sintaktički, lingvostilistički i sociolinguistički aspekt*, v. 1773.

2006.

- Lukić, Zlatko. *Bosanska sehra – poslovice, izreke i fraze Bosne i Hercegovine*, v. 1112.

2009.

- Čoralić, Zrinka. *Hrana kao simbol u frazeologiji njemačkog i bosanskog jezika / Menschliche Nahrung als Symbol in phraseologismen der Deutschen und Bosnischen Sprache*, v. 1777.
- Tošović, Branko. *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Lexik – Wortbildung – Phraseologie / Razlike između bosanskog/bosnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, leksik(a) – tvorba r(ij)ječi – frazeologija*, v. 2364.

2012.

- Čoralić, Zrinka; Midžić, Senija. *Bosanski frazeološki rječnik*, v. 1148.
- Mahmutović, Alisa. *Kao frazeološki rječnik – rječnik frazema s poredbenom česticom “kao”*, v. 1152.

2013.

- Čoralić, Zrinka, *Bosansko-njemački frazeološki rječnik*, v. 1157.
- Prndelj-Šator, Belma. *Zoonimska sastavnica frazema kojima se opisuju čovjekove osobine (na građi njemačkog i bosanskog jezika)*, v. 1784.

2015.

- Prndelj-Šator, Belma; Hasanica, Memnuna. *Njemačko-bosanski poslovični rječnik, njemačke poslovice sa bosanskim ekvivalentima*, v. 1180.

2016.

- Mušović, Abdulah. *Sandžački frazeološki rječnik: oko 7000 frazeologizama*, v. 1187.

2018.

- Hodžić, Emina, *Koncept ljubavi u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku*, v. 1789.
- Kasumović, Ahmet; Nikolić, Marijana. *Rječnik frazema bosanskoga jezika*, v. 1199.

- Mušović, Abdulah. *Sandžački frazeološki rječnik: oko 7000 frazeologizama*, v. 1187.

2019.

- Popara, Rizo. *Frazeološki rječnik bosanskoga jezika*, v. 1211.

2020.

1260. Klimentić, Edna. *Phraseological structures in Bosnian, Croatian and Serbian language*, Grin, Tuzla 2020, 40 str. ISBN 9783346135834, 9783346135827 (elektronsko izdanje)
- Šiljak-Jesenković, Amina. *Nad turskim i bosanskim frazikonom – semantički, sintaktički, lingvostilistički i sociolinguistički aspekt*, v. 1773.

Terminologija

Radovi u časopisima i zbornicima

1997.

1261. Nehring, Dieter. O konkurenciji i specijalizaciji nominativnih modela pri izboru terminoloških sredstava u Bosni i Hercegovini posle 1913. godine, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 26/2, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 1997, str. 271–285.

2001.

1262. Brozović, Dalibor. Lingvistički nazivi na srednjojužnoslavenskom području, u: Mørnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 25–32.

2007.

1263. Čigoja, Brankica. Nekoliko napomena o terminima zetsko-humski i raški pravopis, u: *Terminološka standardizacija lingvističkog opisa savremenog srpskog jezika (4) 3, 35. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 7–10. 9. 2005*, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 2007, str. 221–227.

2008.

1264. Čigoja, Brankica. Nekoliko napomena o terminu resavski pravopis (prema novijim istraživanjima), u: Popović, Ljubomir i dr. (ur.) *Teorijsko-metodološki okvir za modernizaciju opisa srpskog jezika (I)*, 3, 36. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 13–16. IX 2006, Međunarodni slavistički centar, Beograd 2008, str. 191–201.
1265. Kalajdžija, Alen. Terminološko razgraničenje palatalizacije, sibilarizacije i dentalizacije, *Istraživanja* 3, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2008, str. 285–290.

2010.

1266. Kalajdžija, Alen. Prilog terminološkom definiranju starobosanskoga jezika, *Istraživanja* 5, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2010, str. 139–147.

2013.

- Bulić, Halid. Veznici i junktori u bosanskom jeziku – teorijsko i terminološko razgraničenje, v. 673.

2014.

1267. Popović, Mirjana. Novi pojmovnik lingvistike govora, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 2/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 182–192.

2015.

1268. Gušić, Sejdalija; Gašić, Milena. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga u Bosni i Hercegovini, u: Gostenčnik, Nina (ur.) *Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Materialno varstvo arhivskega gradiva, zbornik mednarodne konference, Radenci, 15.–17. april 2015*, Pokrajinski arhiv, Maribor 2015, str. 91–98.
- Okičić, Melisa. Upotreba prijevodnih ekvivalenta engleskog pridjeva social u prevođenju termina iz oblasti evropskih integracija na bosanski jezik, v. 1682.

2016.

1269. Popović, Mirjana. Diskursi znanja i terminologija, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 216–226.

2018.

1270. Popović, Mirjana. Instruktivna funkcija termina u evropskom kontekstu, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova 4/1*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 234–241.

Magistarski i doktorski radovi

2012.

- Kajtazović, Enisa. *Engleske posuđenice i prevedenice u oblasti muzike u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, v. 1734.

2015.

1271. Iбришимић, Јасмина. *Rudarska terminologija u Varešu*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2015, 162 str.

Knjige

1996.

- Beridan, Izet; Tomić, Ivo M.; Kreso, Muharem. *Stručni leksikon osnovnih vojnih i ratnih političko-pravnih pojmoveva*, v. 1040.

1997.

- *Englesko-bosanski rječnik Word za Windows 95*, v. 1046.

1998.

- Čampara, Ešref. *Međunarodni rječnik arhitekture, građevinarstva i urbanizma bosanski-hrvatski-srpski-francuski-engleski-njemački-ruski*, v. 1053.
– Modly, Duško. *Priručni kriminalistički leksikon*, v. 1055.
– Nikolić, Nenad. *Poslovni rječnik*, v. 1056.

1999.

- Čedić, Ibrahim. *Školski rječnik lingvističkih termina u bosanskom jeziku*, v. 1060.

- Dizdarević, Delila. *Englesko-francusko-bosanski rječnik pojmove iz oblasti ljudskih prava*, v. 1062.
- Konjhodžić, Faruk. *Rječnik medicinskih naziva u bosanskom jeziku*, v. 1068.

2000.

- Arslanagić, Šefket; Milošević, Dragoljub. *Mali rječnik matematičkih pojmove za učenike i nastavnike*, v. 1072.
- Dizdarević, Delila. *Englesko-francusko-arapsko-bosanski rječnik pojmove iz oblasti ljudskih prava*, v. 1074.
- Hadžiomeragić, Maid. *Novorječje, stomatološko-medicinsko*, v. 1075.
- Hadžiomeragić, Maid. *Sistematika medicinske nomenklature (manuscript)*, v. 1076.
- Kasumović, Ahmet. *Enciklopedijski rječnik književnosti za djecu Bosne i Hercegovine*, v. 1077.

2001.

- Beridan, Izet; Tomić, Ivo M.; Kreso, Muharem. *Leksikon sigurnosti*, v. 1079.
- Hamzić, Mirzet. *Književni termini, rječnik*, v. 1081.
- Knežević, Aleksandar; Čomić, Jasmina. *Environmental lexicon / Leksikon okoline, okoliša, životne sredine. Vol. 1, General terms. Tom 1, Opći termini*, v. 1082.
- Nurkić, Mahmud; Mujagić, Hamza. *Imunološki rječnik*, v. 1083.
- Sket, Ivanka; Sijerčić-Čolić, Hajrija; Langusch, Emira. *Dictionary of criminology and criminal justice / Wörterbuch der Kriminologie und Strafrechtslehre / Rječnik kriminologije i krivičnopravnih nauka*, v. 1084.

2002.

- Čedić, Ibrahim. *Školski rječnik lingvističkih termina u bosanskom jeziku*, v. 1060.
- Đukanović, Boro M. *Kultura, psihijatrija, psihologija, enciklopedijski rječnik*, v. 1088.
- Festić, Sulejman; Festić, Kemal. *Engleski u sportu / English in sport*, v. 1090.
- Modly, Duško; Korajlić, Nedžad. *Kriminalistički rječnik*, v. 1093.
- Velagić-Habul, Esma; Nikolić, Aleksandra; Stähli, Roland; Herren, Dominique. *Glossarium nekih termina evropske reforme visokog obrazovanja*, v. 1096.

2004.

- *Glosar pojmova koji se često koriste u kontekstu javnih nabavki / Glossary of terms commonly used in Public Procurement*, v. 1102.
- Huseinbašić, Čamil, *Rječnik civilne zaštite*, v. 1103.

2005.

- Hrasnica, Nada; Babić, Milka; Topić, Miroslava. *Bosansko-engleski pojmovnik za edukatore / Terminology for educators Bosnian-English*, v. 1105.
- Panian, Željko. *Informaticki enciklopedijski rječnik englesko-bosanski*, v. 1107.
- *Terminološki rječnik europskih/evropskih integracija englesko – bosanski, hrvatski, srpski / Dictionary of European integration terms English – Bosnian, Croatian, Serbian*, v. 1109.
- *WTO terms glossary / Glosar WTO termina*, v. 1110.

2006.

- Jerlagić, Edina. *Bosansko-engleski glosar najčešće korištenih termina u oblasti telekomunikacija*, v. 1111.

2007.

- Ahmetović, Amir; Hasanović, Mersad. *Rječnik pojmova iz sociologije, demokratije i ljudskih prava (za srednje škole)*, v. 1116.
 - Hajdarević, Muhamed. *Encyclopedic dictionary of diplomacy and international relations English-French-Bosnian / Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih odnosa englesko-francusko-bosanski*, v. 1119.
 - Hamzić, Mirzet. *Školski rječnik književnih izraza*, v. 1120.
 - Nametak, Fehim. *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, v. 1121.
1272. Popović, Mirjana. *Politička terminologija, teorijsko-metodološki pristup*, Biblioteka Istraživanja, Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2007, 95 str. ISBN 978-9958-604-26-3

2009.

- Mičijević, Senad. *Bosanski etnološki rječnik*, v. 1130.
- Peljto, Džemal i dr. *Rječnik/Leksikon gasne struke / Wörterbuch/Lexikon des Gasfaches / Dictionary/Lexicon of the gas industry / Gaz terimleri sözlüğü*, v. 1133.

2010.

- Balić, Hasan; Begović, Alisa. *Rječnik krivičnopravnih pojmoveva i izraza*, v. 1136.

2012.

- Subašić, Đemo; Eminović, Izet; Karamehić, Jasenko; Kovačević, Dragan. *Rječnik molekularna biologija, molekularna imunologija*, v. 1154.

2013.

- Bitić, Evelin. *Ekonomski rječnik pojmoveva*, v. 1156.

2014.

- Fränkl-Lundborg, Otto; Oort, Henk van. *Šta je antropozofija? Rječnik antropozofije, pojmovnik sa izrazima koji se odnose na duhovnu filozofiju Rudolfa Steinera*, v. 1164.
- Kantić, Ahmet. *Rječnik pojmoveva u logopediji sa spiskom dijagnoza navedenih u posljednjoj, desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti MKB 10*, v. 1168.
- Karo, Emina. *Tursko-bosanski pravni leksikon (sa latinskim izrekama) / Türkçe-boşnakça hukuk sözlüğü (Latince Terimler)*, v. 1169.
- Min-her: mining heritage / rječnik rudarskih pojmoveva / glossary of mining terms / vocabolario di nozioni minerarie / slovar rudarskih izrazov / rječnik rudarskih pojmoveva / słownik terminów górniczych, v. 1172.

2015.

- Bajrić, Elvir. *Rječnik frizerskih tehnika i termina*, v. 1175.
- Dušek, Čestmir. *Glazbeni / muzički rječnik*, v. 1177.
- Kasumović, Ahmet; Feta, Senaid. *Rječnik preseljenja sa dunjaluka na ahiret*, v. 1178.
- Serdarević, Mustafa. *Bosansko-engleski rječnik javnih nabavki*, v. 1181.

2016.

- Dilberović, Edin (ur.) *Glossary / Pojmovnik IPA II*, v. 1183.
- Kasumović, Ahmet. *Pozorišni rječnik bosanskoga jezika*, v. 1185.

2017.

- *Glossary of the European Convention on Human Rights English-Bosnian Bosnian-English, developed by the Support to Human Rights Implementation Division of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law / Glosar Evropske Konvencije o ljudskim pravima englesko-bosanski bosansko-engleski, pripremio Odsjek za podršku u primjeni ljudskih prava pri Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope*, v. 1193.

2018.

- Boškailo, Aldin i dr. *Biološki rječnik*, v. 1196.
- 1273. Ibrićimović, Jasmina. *Rudarska terminologija u Varešu*, Biblioteka Bosnistika, Monografije, knj. 17, Slavistički komitet, Sarajevo 2018, 181 str. ISBN 978-9958-648-18-2
- Sahačić, Samir. *Rječnik pojmove: sociologija, demokratija, ljudska prava i religija (za studente, srednje škole)*, v. 1212.

2019.

- Girard, Alain. *Glossaire de terminologie militaire élémentaire en français et en bosnien, croate et serbe / Rječnik osnovne vojne terminologije na francuskom jeziku i na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, v. 1203.
- Girard, Alain. *Rječnik osnovne vojne terminologije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i na francuskom jeziku / Glossaire de terminologie militaire élémentaire en bosnien, croate et serbe et en français*, v. 1204.
- Korajlić, Nedžad; Kavazović, Muamer; Bojanić, Nebojša; Hasanbašić, Samil. *Rječnik daktiloskopske i opisne kriminalističke identifikacije*, v. 1207.
- Mujić, Munir. *Rječnik klasičnih arapskih termina, gramatika, književnost, stilistika, metrika, arapsko-bosanski*, v. 1208.
- Nuhić, Nedžad. *Bosansko-njemački rječnik islamske terminologije / Bosnisch-Deutsch Wörterbuch der islamischen Terminologie*, v. 1209.

2020.

- Knežićek, Tihomir; Knežićek, Željko. *Rječnik žargona i tradicionalne rudarske terminologije u povodu 100 godina Husinske bune*, v. 1213.

Stilistika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

1274. Muratagić-Tuna, Hasnija. Pojačanje izražajnosti reči u delima Ćamila Sijarića, *Književni jezik* 19/2, Institut za jezik, Sarajevo 1990, str. 79–88.
1275. Muratagić-Tuna, Hasnija. Ponavljanja u djelima Ćamila Sijarića, *Književni jezik* 19/3, Institut za jezik, Sarajevo 1990, str. 139–148.

1994.

1276. Stevović, Savo. Neke lingvostilističke osobine proze Ćamila Sijarića, *Vaspitanje i obrazovanje* 4, Podgorica 1994, str. 34–39.

1998.

1277. Puriš, Bernisa. Sintaksičko-stilističke osobine elipse na primjerima ekscerpiranim iz djela *Taj čovjek* A. Isakovića i *Istočni diwan* Dž. Karahasana, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 2, Prava riječ, Tuzla 1998, str. 103–116.

1999.

1278. Durić, Rašid. Estetsko-stilematska funkcija bosnizama u prozama Alije Nametka, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 181–199.
 - Pirić, Alija. Slovo o stilu Mehmedalije Maka Dizdara, v. 1946.
 - Rašić, Nikola. Jezik i stil bosanskohercegovačkih pisaca, v. 1947.

2001.

- Bakšić, Sabina. Kontrastivna analiza onomatopeja i onomatopejskih jedinica u turskom i bosanskom jeziku, v. 1556.

2003.

1279. Katnić-Bakaršić, Marina. Stilistička kompetencija uspješne socijalne interakcije, u: Pašalić Kreso, Adila (ur.) *Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine – put prevazilaženja neravnopravnosti u odgoju i obrazovanju*, zbornik radova, Filozofski fakultet – Teacher education and professional development, Sarajevo 2003, str. 205–209.
1280. Katnić-Bakaršić, Marina. Stilistika diskursa kao kontekstualizirana stilistika, *Fluminensia, časopis za filološka istraživanja* 15/2, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2003, str. 37–48.
1281. Puriš, Bernisa. Sintaksičko-stilističke osobine parcelacije (na primjerima iz djela *Taj čovjek* A. Isakovića i *Istočni diwan* Dž. Karahasana), *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 87–92.
– Sekulić, Isidora. Bosanski jezik, govor i stil 1941, v. 1305.
1282. Šehović, Amela. Tuđi govor i govorna karakterizacija likova (na primjeru *Istočnoga diwana* Dževada Karahasana), *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 77–86.

2004.

1283. Šator, Muhamed, Transmutacija srednjovjekovnog jezika u *Kamenom spavaču*, *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 110–121.
– Šehović, Amela. Ekspresivni potencijal frazema u Muradbegovićevim dramama “Na Božjem putu” i “Pomrčina krvi”, v. 1214.

2005.

1284. Arnaut, Muhamed, Lingvostilističke karakteristike jezika Muhameda Seida Serdarevića, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 3, Zenica 2005, str. 167–192.
1285. Kalajdžija, Alen. Neki stilistički aspekti sure ER-RAHMĀN – *Svemilosni*, u prijevodu Kur’ana na bosanski jezik Enesa Karića, *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu* 11/37, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2005, str. 77–81.

2006.

1286. Hrustić, Meliha; Turbić-Hadžagić, Amira; Imamović, Adisa. Sinestezija u ženskim časopisima, u: Granić, Jagoda (ur.) *Jezik i mediji, jedan jezik, više svjetova, zbornik*, Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, Zagreb – Split 2006, str. 305–314.

1287. Meco, Zenaida. Figure ponavljanja u poeziji Envera Čolakovića, *Simpozij "Književni i prevodilački rad Envera Čolakovića"*, Zagreb, 9.–10. 12. 2005, Bošnjačka pismohrana 6/21–22, BNZH, Zagreb 2006, str. 262–266.

2007.

1288. Arnaut, Muhamed. Stilogenost figurativnih jezičkih kategorija, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 5, Zenica 2007, str. 249–268.
– Bakšić, Sabina. Izražavanje neslaganja u turskom i bosanskom jeziku, v. 1576.
1289. Nikolić, Marijana. Stilske funkcije eliptičnih rečenica u romanu *Derviš i smrt Meše Selimovića*, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 4, Matica hrvatska, Tuzla 2007, str. 53–58.
1290. Pitić, Jasmina. Fonostilističke figure u poemama Skendera Kulenovića, *Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 75–86.
1291. Puriš, Bernisa. Fonostilistička interpretacija “Grozdanina kikota” Hamze Hume, *Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 77–96.

2008.

1292. Durić, Rašid. Bosanski stilemi i komika u “Bašti sljezove boje” i “Bojovnici i bjegunci” Branka Ćopića, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 1/1, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2008, str. 263–293.
1293. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Grafema i grafemika, grafostilema i grafostilistika, u: 2. međunarodni naučno-stručni skup *Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole*, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine, Pedagoški fakultet u Zenici, Zenica 2008, str. 229–250.
1294. Muratagić-Tuna, Hasnija. Kontrastiranje kao stilska dominanta u Smrti duše Huseina Bašića, u: Rastoder, Šerbo (ur.) *Husein Bašić (1938–2007)*, Almanah, časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/muslimana 39–40, Udruženje “Almanah”, Podgorica 2008, str. 299–310.
– Tošović, Branko. Функционально-стилистические различия между сербским, хорватским и бошняцким языками, v. 1593.

2009.

1295. Durić, Rašid. Stilematika bošnjačke prozne književnosti na izabranom modelu, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische*

Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 201–224.

1296. Muratagić-Tuna, Hasnija. Sevdalinka: izazov za lingvostilistička istraživanja, *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti* 2, Filozofski fakultet, Institut za jezik i književnost, Nikšić 2009, str. 31–54.

2010.

1297. Katnić-Bakaršić, Marina. Stilske i narativne osobenosti *Historije Bošnjaka Mustafe Imamovića*, u: *Mustafa Imamović – 45 godina naučnog i publicističkog rada. Zbornik radova*, Posebna izdanja 6, Institut za istoriju – University Press – Javna biblioteka “Alija Isaković”, Sarajevo – Gradačac 2010, str. 63–66.
1298. Nikolić, Marijana. Detrakcija kao stilistički postupak Selimovićeve rečenice, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2010, str. 41–45.
1299. Puriš, Bernisa. Stilistička vrijednost antroponima u Grozdaninu kikotu Hamze Hume, u: Bukumirić, Mileta (ur.) *Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini – posebno izdanje povodom 50-godišnjice osnivanja Filozofskog fakulteta posvećeno prof. dr. Milosavu Vučićeviću*, Filozofski fakultet Univerziteta, Kosovska Mitrovica 2010, str. 403–410.
– Tošović, Branko. Leksičke stilističke razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, v. 1624.
– Tošović, Branko. Функционально-стилистические различия между сербским, хорватским и бошняцким языками, v. 1593.

2011.

1300. Bulić, Halid. ‘Trogrba deva’ i ‘sijamski trizanci’ – dva različita gledanja na jezičku situaciju u Bosni i Hercegovini, *Lingvisti.ba* 25–26, Udrženje za jezik i kulturu Lingvisti, Sarajevo, februar – juni 2011, str. 25–26; *Lingvazin* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 16–17.
1301. Karavdić, Zenaida. Sintaksostilističke odlike Derviša i smrti i Tvrđave, u: Anđelković, Sava, Thomas, Paul-Louis (ur.) *Meša Selimović – dijalog s vremenom na razmedju svjetova, radovi sa Međunarodnog naučnog skupa “Meša Selimović – Dialogue avec le temps entre l’Orient et l’Occident”, održanog 25., 26. i 27. novembra 2010. godine na Univerzitetu Paris IV-Sorbonne u Parizu*, Biblioteka Udžbenici i priručnici, Šahinpašić, Sarajevo 2011, str. 196–207.

1302. Novokmet, Slobodan. Slikovitost poredbenih konstrukcija u romanu “Tvrđava” Meše Selimovića, u: Kovačević, Miloš (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa II naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 6. marta 2010. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, knj. 1, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2011, str. 239–247.
1303. Puriš, Bernisa. Ekspresivna sintaksa u književnoumjetničkom tekstu, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 1, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2011, str. 24–29.
1304. Puriš, Bernisa. Stilističke vrijednosti repriznih konektora u književnoumjetničkom tekstu *Grozdanina kikota* Hamze Hume, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 41–51.
1305. Sekulić, Isidora. Bosanski jezik, govor i stil 1941, u: Sekulić, Isidora, *Jezik i kultura, Sabrana dela Isidore Sekulić*, knj. 11, Stylos, Novi Sad 2003, str. 82–88; Jezik i kultura, Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/3, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2011, str. 179–182.

2012.

1306. Božanić, Joško. Stilističke interpretacije: Danijel Dragojević – Mak Dizdar, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu* 5, Split 2012, str. 5–25.
1307. Durmišević-Cernica, Elma. Rečenice bez predikata u funkciji dviju stilskih figura (elipse i parcelacije) u romanu *Most Jasmine Musabegović*, *Godišnjak BZK “Preporod”* 12, Sarajevo 2012, str. 373–379.
1308. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Vokativ u književnoumjetničkom tekstu, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 89–107.
1309. Hodžić, Jasmin. Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu *Pobune* Derviša Sušića, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 78–88.
– Imamović, Hurija. Sintaksička i stilska vrijednost naporedne upotrebe infinitiva i prezenta s veznikom *da* u službi dopuna modalnim i faznim glagolima, v. 754.
1310. Katnić-Bakaršić, Marina. Heterogenost stila Derviša Sušića kao metafora heterogenosti kulture, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 108–115.

1311. Puriš, Bernisa. Poetska slika Drugog u bosanskohercegovačkim putopisima,
u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*,
Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 629–636.
– Puriš, Bernisa. Stil putopisa Skadera Kulenovića, v. 1955.

2013.

1312. Artić, Miroslav. Ekspresivnost poetskog jezika Maka Dizdara, u: Hadžizukić,
Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa
“Slovo o Maku Dizdaru”*, FHN Mostar (maj 2012), Fakultet humanistič-
kih nauka u Mostaru, Mostar 2013, str. 297–310.
– Bulić, Halid. ‘Trogrba deva’ i ‘sijamski trizanci’ – dva različita gledanja na
jezičku situaciju u Bosni i Hercegovini, v. 1300.
1313. Bulić, Halid. Formalne, stilske i idejne odlike Gaševićeva, Bašagićeva,
Zenunovićeva i Kadićeva mevluda, u: *Književno djelo Rešada Kadića, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Tešnju 8. 12. 2012. godine (povodom stogodišnjice piščeva rođenja)*, Posebna izdanja 29, Centar za
kulturnu i obrazovanje, Tešanj 2013, str. 151–163.
1314. Nikolić, Marijana. Stilska upotreba zamjenica u romanu “Ugursuz” Nedžada
Ibrišimovića, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za buduć-
nost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 24. i 25. 05. 2012, Zenica 2013, str. 405–412.
– Popović, Mirjana. Saglasje jedne slike-zapisa Maka Dizdara sa filozofijom
kompozicije Edgara Alana Poa, v. 1957.
1315. Sejdić, Mensura. Fonostilističke odlike dječijih pjesama, u: *4. međunarodni
naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški
fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 24. i 25. 05.
2012, Zenica 2013, str. 597–604.
1316. Šator, Edim. Ponavljanje kao stilski postupak u pjesmi *Hiža u Milama*, u:
Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog na-
učnog skupa “Slovo o Maku Dizdaru”*, FHN Mostar (maj 2012), Fakultet
humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2013, str. 311–320.
1317. Šušić, Nermin. Leksičke intenzifikacije, kumulacije i ponavljanja u prijevo-
dima Kur’ana, *Istraživanja 8*, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta
“Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2013, str. 109–127.
1318. Šušić, Nermin. Tropi – figure značenja u prijevodima Kur’ana na bosanski
jezik, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici 11*, Zenica
2013, str. 297–320.
– Terzić, Rahima. O mrtvima sve najbolje (sociolingvistička i lingvostilistič-
ka analiza smrtnovnica i posljednjih pozdrava), v. 1877.

2014.

1319. Bajrić, Amela. Jezičko-stilske posebnosti *žute štampe*, *Lingvazin* 2/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2014, str. 21–23.
1320. Bulić, Halid. ‘Trofazni visokonaponski sistem’ i ‘Rašomon’ – još dvije figurativne predstave lingvističke situacije u Bosni i Hercegovini, *Lingvazin* 2/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2014, str. 24–27.
1321. Kamenjaš, Minela. Kulinarski recept – stilistici zanimljivi elementi, *Lingvazin* 2/2–3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2014, str. 41–43.
– Šehović, Amela; Haverić, Đenita. Derivative and Stylistic Features of Verbs of Words of Persian Origin in the Bosnian Language, v. 691.
1322. Trbonja, Anisa. Stilistička funkcija stranih posuđenica u djelu *Na rubu pustinja* autora Dževada Karahasana i njeni prijevodni ekvivalenti na njemačkom jeziku, *Istraživanja* 9, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2014, str. 81–95.

2015.

1323. Gološ, Enisa. Emocionalnost – komponenta ekspresivnosti i konotacije, *Istraživanja* 10, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2015. godine, str. 201–218.
1324. Gološ, Enisa. Slikovitost u pripovijeci *Sevdalijina ljubav* Hamze Hume, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 73–93.
1325. Muratagić-Tuna, Hasnija, Nešto o proučavanju jezika i stila savremenih bošnjačkih pisaca, *Glasnik, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 1, BANU, Sarajevo 2015, str. 289–312.
1326. Puriš, Bernisa. Dijalogičnost u putopisnim tekstovima Zuke Džumhura, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru*, Posebna izdanja 22, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” – Institut za jezik Univerziteta, Mostar – Sarajevo 2015, str. 331–342.
1327. Šator, Edim. Elipsa u poeziji Skadera Kulenovića, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 8/2(16), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2015, str. 247–258.
1328. Šator, Edim. Neki oblici ponavljanja u poemama *Stojanka majka Knežopoljka* Skadera Kulenovića, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 95–107.

2016.

1329. Bajrić, Amela. Linguostylistic Peculiarities of Advertisements, *Knowledge, International Journal Scientific Papers* 14/2, Institute of knowledge management, Skopje 2016, str. 794–799.
1330. Puriš, Bernisa. Semantičko-stilske vrijednosti leksičkog sistema glagola i pri-djeva u putopisnom žanru, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 13, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2016, str. 9–23.
1331. Šehović, Amela; Haverić, Đenita. Stilistički aspekti upotrebe riječi perzij-skog porijekla i njihovih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 367–379.

2017.

1332. Gološ, Enisa. Slojevitost ekspresiva u Huminom proznom djelu, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, str. 249–262.
1333. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Isakovićeva Hasanaginica i Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 169–192.
1334. Katnić-Bakarić, Marina. Osobenosti individualnoga stila Muhsina Rizvića, *DHS – Društvene i humanističke studije* 2/1(2), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 87–96.
1335. Klimentić, Edna. Antiptoza u narodnoj poeziji, *Lingvazin* 5/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2017, str. 11–12.
1336. Klimentić, Edna. Slijedom hercegovačkog pana, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, str. 161–177.
1337. Šećić, Esmeralda. Stilistika facebook statusa kao sredstava komunikacije putem novih medija, u: *Zbornik radova VI međunarodnog naučno-stručnog*

- skupa *Jezik – književnost – kultura* (Zenica, 12. i 13. 05. 2016. godine), Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2017, str. 128–133.
1338. Tomić, Ivana. Uloga i značenje epiteta u Huminoj poeziji, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, str. 263–282.

2018.

1339. Dolić, Belkisa. Repeticija u Isakovićevom *Sjećanju*, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 320–333.
1340. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Citati i fragmenti iz govora i jezik(a) (Isakovićev *Rječnik karakteristične leksičke u bosanskome jeziku*, balada *Hasanaginica* i istoimena Isakovićeva drama), u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 143–171.
1341. Katnić-Bakarić, Marina. Kulturni kontekst u suvremenoj stilistici, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova 4/1*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 157–165.
1342. Katnić-Bakarić, Marina. Stilistika govornika i sugovornika, *Croatica, časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu* 42/62, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2018, str. 333–342.
1343. Kevro, Edita. Lijevost u *Lijevim pričama* Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 353–365.
– Merzić, Sanja. Sintaksička i stilistička analiza putopisa *Čudesna dneva* Alije Isakovića, v. 811.
1344. Puriš, Bernisa. Citati kao intertekstualni stilemi u putopisima Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 306–319; *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 6/7, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2018, str. 67–82.
1345. Puriš, Bernisa. Unom orošene riječi: Ekspresivne gorovne strategije u putopisu “Jedina” Jana Berana, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 2878–2896.

1346. Solak, Edina; Arnaut, Alica. Sevdalinka kao izvor stilskih vrijednosti, *Istraživanja* 13, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2018. godine, str. 67–79.
1347. Šator, Edim. Neke jezičko-stilske osobitosti Ćišićevog rada "Bosanskohercegovački Muslimani i bosanska autonomija", u: *Husein Ćišić i Ibrahim ef. Fejić – znameniti Mostarci, zbornik radova. Naučni skup "Husein Ćišić i Ibrahim ef. Fejić – znameniti Mostarci"*, Mostar, 16. decembar 2017, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo 2018, str. 73–85.
1348. Tomić, Ivana. Fonostilističke i morfostilističke osobenosti pripovijetki Alije Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik*, Sarajevo, 14. mart 2017, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 334–352.

2019.

1349. Arnaut, Alica; Mahmić, Larisa. Poetska gramatika sevdalinke, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 17, Zenica 2019, str. 7–18.
1350. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Isakovićeva drama "Hasanaginica" i njegov "Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku", *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 11, Bihać 2019, str. 161–187.
1351. Imamović, Hurija. Jezičko-stilska analiza i retorička sredstva u hutbama imama u Bosni i Hercegovini, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 16, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 29–50.
1352. Katnić-Bakaršić, Marina. Uloga predstavljanja procesa u kritičkoj stilističkoj interpretaciji različitih tipova diskursa, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 43–51.
1353. Merzić, Sanja. Neki postupci ekspresivne sintakse u putopisu *U Tolstoja, doma* Alije Isakovića, *Istraživanja* 14, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2019, str. 69–84.
1354. Nikolić, Marijana. Polisindetsko i ili und-und stil u jeziku, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 15, Matica hrvatska, Tuzla 2019, str. 69–75.

2020.

1355. Katnić-Bakaršić, Marina. Uloga modalnih glagola u kritičkoj stilistici, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2020, str. 61–70.

1356. Šator, Edim. Fonostruktura stiha u zbirci *Nedovršene tuge* Huseina Bašića, *Istraživanja* 15, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2020, str. 55–70.
1357. Šator, Edim. Neki stilistički postupci u pripovijeci *Taj čovjek* Alije Isakovića, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Slovo o Aliji Isakoviću i Mirku Kovaču. Zbornik radova sa 4. međunarodne konferencije posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora, Mostar, 19. i 20. 04. 2018*, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2020, str. 149–158.

Magistarski i doktorski radovi

1991.

- Hadžiefendić, Remzija. *Semantičko-stilistička analiza deminucije i augmentacije u savremenom srpskohrvatskom jeziku*, doktorska disertacija, v. 698.

2002.

1358. Šehović, Amela. *Stilska markirana leksika u razgovornom bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2002, 252 str.

2007.

1359. Ćevriz-Nišić, Vera. *Jezičko-stilske karakteristike jezika zajedničkih organa Bosne i Hercegovine*, magistarski rad, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pale 2007, 96 str.

2011.

- Kulenović, Merisa. *Stilogena funkcija imeničkih složenica u njemačkom i bosanskom standardnom jeziku*, magistarski rad, v. 1731.

2012.

- Idrizi, Sadik. *Lingvostilističke osobenosti narodne poezije Gore*, doktorska disertacija, v. 187.

2013.

1360. Puriš, Bernisa. *Stilistika bosanskohercegovačkog putopisa XX vijeka*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2013, 339 str.

2016.

1361. Čelebić, Sadžida. *Lingvostilistička analiza romana Istočni diwan Dževada Karahasana*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2016, 173 str.

2020.

1362. Durmišević-Cernica, Elma. *Normativni i stilistički aspekti univerbacije u savremenom bosanskom jeziku*, doktorski rad, v. 702.

Knjige

2001.

1363. Katnić-Bakaršić, Marina. *Stilistika*, Biblioteka Naučna i univerzitetska knjiga, Ljiljan, Sarajevo 2001, 388 str. ISBN 9958-22-082-2; 2. dopunjeno i izmijenjeno izd., Naučna i univerzitetska knjiga, Tugra, Sarajevo 2007, 390 str. ISBN 9958-22-082-2 !

2007.

- Katnić-Bakaršić, Marina. *Stilistika*, v. 1363.

2012.

1364. Latić, Džemaludin. *Jezik Kur'ana*, Biljeg, Sarajevo 2012, 289 str. ISBN 978-9958-0900-0-4

2015.

1365. Puriš, Bernisa. *Žamor večernjaka u košćelama: lingvostilistikom kroz Grozdanin kikot*, Posebna izdanja 23, Institut za jezik, Sarajevo 2015, 218 str. ISBN 978-9958-620-26-3

2016.

1366. Hadžiefendić-Parić, Remzija. *Lingvostilistički zapisi*, KDBH “Preporod“, Zagreb 2016, 218 str. ISBN 978-953-6192-50-2

Funkcionalni stilovi

Radovi u časopisima i zbornicima

1991.

1367. Halilović, Senahid. Osobenosti jezika savremene vjerske štampe u BiH (na primjerima iz *Preporoda i Svetla riječi*), u: Tomašević, Branko (ur.) *Jezik i stil sredstava informisanja*, Svjetlost, Sarajevo 1991, str. 95–102.
1368. Katnić-Bakaršić, Marina. Gramatičko-stilistički gradacioni konektori u publicističkom stilu, u: Tomašević, Branko (ur.) *Jezik i stil sredstava informisanja*, Svjetlost, Sarajevo 1991, str. 116–118.
1369. Šito, Daria. Upotreba sarajevskog supstandarda u mas-medijima, u: Tomašević, Branko (ur.) *Jezik i stil sredstava informisanja*, Svjetlost, Sarajevo 1991, str. 113–115.

1999.

1370. Zvrko, Husein. Vojnički govor, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 213–219.

2000.

1371. Nazibegović, Sead. Semantika novinarskog nominativa, *Zbornik radova 2*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000, str. 167–173.

2001.

- Šehović, Amela. Mjesto funkcionalne stilistike u nastavi jezika i književnosti, v. 2004.

2002.

1372. Nazibegović, Sead. Metafora u sportskom novinarstvu, *Zbornik radova 3*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2002, str. 129–134.

2003.

1373. Muratagić-Tuna, Hasnija. Nešto o naučnom funkcionalnom stilu, *Književni jezik 21/2*, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 63–76.

2005.

1374. Kasumović, Ahmet; Kurtić, Najil. Jezične promjene u javnim medijima Bosne i Hercegovine i multikulturalna komunikacija, *Zbornik radova 6*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 121–132.

2006.

1375. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Politički jezik, *Istraživanja 1*, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2006, str. 143–148.

2007.

1376. Popović, Mirjana. Funkcionalna slojevitost standardnog jezika, *Istraživanja 2*, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2007, str. 35–46.

2008.

- Ćemalović-Dilberović, Elvira; Šator, Edim. Leksička i tvorbena analiza na primjeru printanih i TV-medija, v. 921.
1377. Popović, Mirjana. Stilovi iz aspekta standarnojezičke norme, *Istraživanja 3*, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2008, str. 149–161.

2009.

- Ćemalović-Dilberović, Elvira. Frazeološki oblici u političkom diskursu, v. 1221.

2010.

1378. Arnaut, Alica; Solak, Edina. Medijski jezik i stil, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici 8*, Zenica 2010, str. 97–103.
1379. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Metafora u političkom diskursu, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja 3/6*, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje "Vojislav P. Nikčević", Cetinje 2010, str. 165–171.
1380. Kozlica, Amra. Religijski stil (analiza funkcionalnog stila), *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću 3*, Bihać 2010, str. 319–355.
1381. Nikolić, Marina. Derivativna imenica kao kondenzator rečeničnog sadržaja u jeziku novina: na BKS materijalu, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno

(ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 347–364.

2011.

- Bakšić, Sabina. Dobre želje i čestitke u reklamnim porukama na turskom i bosanskom jeziku, v. 1630.
- 1382. Džanić, Almira. Jezik nekad, jezik sad, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 1, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2011, str. 19–23.

2012.

- Ljevo-Ovčina, Amela. Precedentni fenomeni u dnevnoj i periodičnoj štampi na primjeru bosanskog i ruskog jezika, v. 1649.
- Mustafić, Almir. Prevedenice u bosanskohercegovačkoj štampi, v. 945.
- 1383. Sadiković, Refik; Sadiković, Emina; Klimentić, Edna. Upotreba metafora u jeziku štampanih medija, *Islamska misao, godišnjak Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru* 6, Novi Pazar 2012, str. 247–273.

2013.

- 1384. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Eksplikativnost u strategiji naučnog diskursa, u: 4. međunarodni naučno-stručni skup *Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 24. i 25. 05. 2012, Zenica 2013, str. 383–392.
- 1385. Jozić, Ivana; Mahmutović, Alisa. Novinski naslovi – informacija, manipulacija ili senzacija?, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 121–136.

2014.

- 1386. Bujak, Samra; Akbarov, Azamat. Vernacular Spoken in Bosnia and Herzegovina, *International Journal of Educational Theory and Practice (IJETP)* 1/1, Association of Social and Educational Innovation (ASEI), 2014, str. 7–13.
- 1387. Kršo, Aida. Distribucija aorista i imperfekta u novinarskom stilu savremenog jezika, *Književni jezik* 25/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2014, str. 153–163.

1388. Mahmutović, Alisa; Jović, Ivana. Reklamni sloganji: ideološki instrumenti u kreiranju novih identiteta, *Bosna franciscana* 22/40, Franjevačka teologija, Sarajevo 2014, str. 45–59.

– Polajnar, Janja. Bologna-Prozess: zur Wissenskonstitution zentraler lexikalisch-semantischer Einheiten im massenmedialen Diskurs, v. 957.

2015.

1389. Bajrić, Amela; Kos, Dženan. Sportska reportaža – izbor jezičkih sredstava, u: *First International Sport, Science, Education and Development Conference InSSED 2015 1/1*, Travnik 2015, str. 13–20.

– Ćemalović-Dilberović, Elvira. Diskurs islamofobije – realija medijskoga diskursa?, v. 2240.

– Čoralić, Zrinka; Šehić, Mersina. Frazeologizmi u reklamnom diskursu, v. 1234.

1390. Dolić, Belkisa. Uloge diskursnih oznaka u naučnome funkcionalnom stilu, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 8/2(16), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2015, str. 21–40.

– Kršo, Aida. Važnost administrativnog stila u širenju jezičke kulture, v. 2073.

2016.

1391. Katnić-Bakaršić, Marina. Persuasivni diskursni žanrovi: Političke parole i reklamni sloganji, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 167–180.

1392. Mešanović-Meša, Emira. Neke jezičke odlike zakonodavno-pravnih dokumenata u Bosni i Hercegovini na bosanskom jeziku, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 269–294.

2017.

1393. Arnaut, Alica. Jezik i jezičko raslojavanje, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 14/15, Zenica 2016/17, 33–43.

1394. Džihana, Amer. Jezik televizijskih vijesti, *DHS – Društvene i humanističke studije* 2/1(2), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 427–442.

2018.

- Delić, Merima. Crno-bijeli svijet u novijem političkom diskursu bosanskog i njemačkog jezika, v. 1690.
1395. Jokanović, Jovana. Sugestivna sredstva intervjeta, u: *SaZnanje. Zbornik rada 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 375–383.

2019.

1396. Ibršimović, Jasmina. Televizijske reklame kroz prizmu pravopisne norme, *Lingvazin 7/1*, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2019, str. 32–33.
1397. Lero Maksimović, Sonja. Jezička analiza predizbornih slogana upotrebljenih u okviru kampanje za opšte izbore u BiH 2018. godine, u: Gudurić, Snežana; Radić-Bojanić, Biljana (ur.) *Jezici i kulture u vremenu i prostoru, tematski zbornik 8/1*, Filozofski fakultet – Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad 2019, str. 369–380.

2020.

1398. Arnaut, Alica; Kalabušić, Nejla. Razgovorni funkcionalni stil na forumima, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici 18*, Zenica 2020, str. 6–25.
1399. Ilić-Plauc, Jelena. (Ne)cenzuirana psovka u publicističkom diskursu, *DHS – Društvene i humanističke studije 5/4(13)*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2020, str. 79–96.

Magistarski i doktorski radovi

2010.

1400. Dilberović, Elvira. *Jezičko-stilske osobitosti političkog diskursa (na primjeru printanih medija u Bosni i Hercegovini)*, doktorska disertacija, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2010, 263 str.

2014.

1401. Hodžić, Elmedina. *Jezik i stil reklamnih poruka*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Sarajevo 2014, 76 str.

- Puškarević, Vahid. *Upotreba metafora u političkom diskursu u njemačkoj i bosanskoj štampi*, magistarski rad, v. 1747.

2015.

- Ćemalović, Sanja, *Jezičko-stilske osobitosti engleskog pravnog i bosanskog pravnog jezika: kontrastivna analiza*, magistarski rad, v. 1750.

2016.

- 1402. Alić, Fahira. *Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver*, doktorska disertacija, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 170 str.
- Dolić, Belkisa. *Diskursne oznake u funkcionalnim stilovima bosanskoga jezika*, doktorski rad, v. 865.
- 1403. Dževlan, Almira. *Naučni registar u udžbenicima bosanskoga jezika – jezičko-stilske odlike*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Nastavnički fakultet, Mostar 2016, 71 str.

2017.

- 1404. Arnaut, Alica. *Funkcionalni stilovi u časopisu Behar*, doktorska disertacija, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica 2017, 209 str.

2019.

- Mujagić, Mersina. *Metaforički izrazi u britanskom i bosanskohercegovačkom medijskom diskursu o izbjegličkoj krizi*, doktorska disertacija, v. 1767.

2020.

- Aljukić, Bernes. *Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijalska analiza televizijskih intervjua*, doktorski rad, v. 863.

Standardologija

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

- Jahić, Dževad A. O narodnim i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled), v. 357.
1405. Jahić, Dževad. O nekim jezičkim tendencijama u Jugoslaviji, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 207–213.
1406. Janković, Srđan. Varijantna razuđenost srpskohrvatskog standardnog jezika u Bosni i Hercegovini, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 13–28.

1993.

1407. Hebib-Valjevac, Naila. Bosanski jezik – standardni bosanskohercegovački jezik, u: *Inovacije nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama Republike Bosne i Hercegovine: zbornik radova Savjetovanja*, Udruženje intelektualaca Muslimana – Centar za istraživanje ratnih zločina i zločina genocida nad Muslimanima, Zenica 1993, str. 8–10.

1996.

1408. Toma, Pol-Luj, Srpsko-hrvatski, srpski, hrvatski..., bosanski, crnogorski: jedan, dva..., tri, četiri jezika?, prev. Zorica Hadžić-Vidojković, u:

Stojković, Živorad (ur.) *Serbia i komentari 1993/1995*, Zadužbina Miloša Crnjanskog, Beograd 1996, str. 217–229.

1998.

1409. Neweklowsky, Gerhard. La lingua letteraria dei Serbi, Croati e Bosniaci-maomettani: convergenze e divergenze, *Plurilinguismo, contatti di lingue e culture* 5, Università degli studi di Udine – Centro internazionale sul plurilinguismo, Udine 1998, str. 89–96.

1999.

1410. Baotić, Josip. Standardni jezici štokavskog narječja, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 89–95; *Bosna Franciscana* 19, Franjevačka teologija, Sarajevo 2003, str. 237–244.
1411. Čedić, Ibrahim. Jedna karakteristična crta bosanskog jezika, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 117–121.
1412. Hadžagić, Amira. Duži oblici genitiva, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 3, Prava riječ, Tuzla 1999, str. 86–92.
1413. Halilović, Senahid. O standardizaciji bosanskoga jezika, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 97–103.
1414. Laškova, Lili. O nekim aktuelnim problemima normiranja srpskog jezika na stranom slavističkom terenu (srpski – hrvatski – bošnjački, a možda sutra i crnogorski?), u: Plankoš, Judita (ur.) *Aktuelni problemi gramatičke srpskog jezika, zbornik radova sa drugog, međunarodnog, naučnog skupa Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika*, Gradska biblioteka, Subotica, 22–24. oktobar 1997, Gradska biblioteka Subotica – Narodna biblioteka Srbije – Institut za srpski jezik SANU, Subotica – Beograd 1999, str. 53–69.
1415. Šator, Muhamed. Principi standardizacije bosanskoga jezika – pitanje norme bosanskoga jezika, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 105–115.

2000.

1416. Halilović, Senahid. Probleme der Standardisierung des Bosnischen, u: Hinrichs, Uwe; Büttner, Uwe (ur.) *Die Südosteuropa-Wissenschaften*

im neuen Jahrhundert, Akten der Tagung vom 16.–19.10.1999 an der Universität Leipzig, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2000, str. 41–47.

1417. Horák, Emil. Vzt’ahy a súvislosti medzi južnoslovanskými spisovnými jazykmi, *Slavica Slovaca* 35/2, Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, str. 150–154.

2001.

1418. Brborić, Branislav. Trojezičnost i/ili jednojezičnost, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 55–68.
1419. Čedić, Ibrahim. Bosanskohercegovački standardnojezički izraz – bosanski jezik, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 69–77; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 41–50.
1420. Isaković, Alija. Vid bosanskog jezika (leksika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda i naši pravopisi), *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 19–20, Sarajevo 2001, str. 301–312.
1421. Kasumović, Ahmet. Bosanskohercegovački muslimani i njihov jezik, *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 19–20, Sarajevo 2001, str. 253–266.
– Peco, Asim. Muslimanski narodni govor i standardizacija našega jezika, *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 19–20, v. 399.
1422. Pupovac, Milorad. Dva aspekta postmodernog stanja jezične standardizacije, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 191–202.
1423. Radovanović, Milorad. Standardni jezik, njegove varijante, subvarijante i urbano-regionalne realizacije (raslojavanje i promovisanje) – sa bibliografijom, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 169–178.

2003.

- Baotić, Josip. Standardni jezici štokavskog narječja, v. 1410.
1424. Smailović, Ismet. Putevi ka standardizaciji bosanskog jezika, *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 98–102.

2005.

1425. Bońkowski, Robert. Slowanie Południowi ich języki po rozpadie Jugosławii, *Świat i Słowo, filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia* 2, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2005, str. 199–218.
1426. Lončarić, Mijo. Odnosi među standardnim jezicima, u: Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni naučni skup Norma i kodifikacija crnogorskog jezika, Zbornik radova, Podgorica, 28–30. X 2004*, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, Cetinje 2005. dostupno na: <http://www.zigh.at/odnosti-među-standardnim-jezicima/> (pristupljeno 29. 4. 2021).
1427. Mønnesland, Svein. Od zajedničkog standarda do trostandardne situacije, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 481–524 (+ CXI–CXIV); *Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 1–41.
1428. Petrović, Jelena. The multilingual Balkan region: diversification of languages, *Monitor ISH, revija za humanistične in družbene znanosti* 7/2, Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2005, str. 135–145.

2006.

1429. Baotić, Josip. Jezik ili jezici, *Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika* 35, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2006, str. 182–194.
1430. Kordić, Snježana. Forum, *Studi Slavistici, Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti* 3, Roma 2006, str. 323–331.

2007.

1431. Čirgić, Adnan. Bošnjaci, Crnogorci, Hrvati i Srbi ne zbore istijem, već svako svojim jezikom, u: Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni simpozijum Tekuća crnogorska istoriografija i povijesna leksikografija, zbornik radova, Cetinje 28–29. IX 2006*, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević” – Crnogorski kulturni krug – Crnogorski kulturni forum, Cetinje 2007, str. 311–325.
1432. Đurović, Žarko L. Srpski, hrvatski, bosanski/bošnjački i crnogorski četiri, a ne jedan jezik, u: Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni simpozijum Tekuća crnogorska istoriografija i povijesna leksikografija, zbornik radova, Cetinje 28–29. IX 2006*, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević” – Crnogorski kulturni krug – Crnogorski kulturni forum, Cetinje 2007, str. 211–244.

- Mønnesland, Svein. Od zajedničkog standarda do trostandardne situacije, v. 1427.

2008.

1433. Gadányi, Károly. K probleme stanovlenija novyh slavjanskih jayzkov na Balkanah (jayzkovye nasledniki serbohorvatskogo: shodnye problemy i raznye rešenija), *Studia Slavica Savariensis* 1/2, Berzsenyi Dániel Tanárképzö Föiskola Szláv Filológiai Intézete, Szombathely 2008, str. 101–107.
1434. Kordić, Snježana. Crnogorska standardna varijanta policentričnog standarnog jezika, u: Ostojić, Branislav (ur.) *Jezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija, radovi sa međunarodnog naučnog skupa*, Podgorica 24–25. 5. 2007, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2008, str. 35–47.
1435. Tafra, Branka; Košutar, Petra. Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti, *Studio z Filologii Polskiej i Słowiańskiej* 43, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2008, str. 177–206; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Izvori, Graz – Zagreb 2010, str. 485–513; Holzer, Georg (ur.) *Prinosi povijesti hrvatskoga jezikoslovlja*, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012, str. 289–316.
1436. Tošović, Branko. Srpsko-hrvatsko-bošnjačke korelacije, *Slavistika* 12, Slavističko društvo Srbije, Beograd 2008, str. 219–228; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 99–108.

2009.

1437. Čedić, Ibrahim. Bosanskohercegovački jezički standard u XX vijeku, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 55–66.

- Čedić, Ibrahim. Bosanskohercegovački standardnojezički izraz – bosanski jezik, v. 1419.
1438. Čedić, Ibrahim. Zajednički standardni jezik Bošnjaka, Crnogoraca, Hrvata i Srba, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 51–54.
1439. Jahić, Dževad. Bosanski jezik u 100 pitanja i odgovora (fragmenti), Bošnjački pogledi, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 19–39.
1440. Jahić, Dževad. Fragmenti o jezičkim odnosima između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 19–39.
1441. Palić, Ismail. Mogućnost funkcioniranja triju standardnih jezika (bosansko-ga, hrvatskoga i srpskoga) u Bosni i Hercegovini, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 77–90; Badurina, Lada; Pranjković, Ivo; Silić, Josip (ur.) *Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini*, Disput, Zagreb 2009, str. 111–123.

2010.

1442. Jahić, Dževad. Uloga “bosanskog jezika” u procesima srpskohrvatske standardizacije, *Pregled, časopis za društvena pitanja* 51/1(2), Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo januar–april 2010, str. 1034–1044.
– Tafra, Branka; Koštar, Petra. Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti, v. 1435.
1443. Tošović, Branko. Konvergentne i divergentne standardološke interakcije: BKS-Korelacional, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische*

- Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 109–136.
- Tošović, Branko. Srpsko-hrvatsko-bošnjačke korelacije, v. 1436.
1444. Tošović, Branko. Trougao razlika-sličnost-identičnost u trouglu srpski jezik-hrvatski jezik-bošnjački jezik, razgovor sa Milošem Jevtićem, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 191–202.
- 2011.
1445. Thomas, Paul-Louis. Od Vuka do Vuka, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 40/1, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 2011, str. 5–14.
- 2012.
- Glušica, Rajka. Restandardizacijski procesi u bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku, v. 1644.
1446. Kordić, Snježana. Dileme južnih slavista Evropske unije, u: Zieliński, Bogusław; Szperlik, Ewa (ur.) *Południowosłowiańskie sąsiedztwo: slawistyka i komparatystyka dzisiaj*, Seria Filologia Słowiańska 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012, str. 27–39.
1447. Marković, Svetozar. Šta je zajedničko a šta posebno u varijantama srpskohrvatskog (hrvatskosrpskog) književnog (standardnog) jezika?, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 447–458.
1448. Požgaj-Hadži, Vesna; Balažić Bulc, Tatjana. Srbohrvaščina nekoč – danes bosansčina, črnogorščina, hrvaščina in srbščina, u: Šivic-Dular, Alenka (ur.) *Slovanske filologije skozi čas*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2012, str. 45–60.
- Tafra, Branka; Košutar, Petra. Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti, v. 1435.

1449. Tošović, Branko. Standardološki red i haos, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 59–67.
1450. Tošović, Branko. Uvodna riječ na Simpozijumu časopisa “Prizme”: Jezička situacija u Bosni i Hercegovini 1991, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen 1/4*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 61–77.

2016.

1451. Halilović, Senahid. Bošnjaci i bosanski jezički standard, u: Fejzić-Čengić, Fahira (ur.) *Rezolucija o bosanskom jeziku, zbornik radova*, El-Kalem, Sarajevo 2016, 73–82; *Novi Muallim* 67, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2016, str. 3–6.
1452. Memić, Nedad. Šta je nama standardni jezik, *Lingvazin* 4/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2016, str. 11–13.
1453. Smailagić, Vedad. Aspekte der Freiheit beim Prozess der sprachlichen Standardisierung und Kodifizierung Am Beispiel des BKMS: Bosnisch/Kroatisch/Montenegrinisch/Serbisch, u: Klein, Wolf Peter; Staffeldt, Sven (ur.) *Die Kodifizierung der Sprache. Strukturen, Funktionen, Konsequenzen*, Universität Würzburg, Würzburg 2016, str. 26–41.

2017.

1454. Karavdić, Zenaida. Kako prepoznati bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni jezik?, *Bosniaca* 22, NUBBiH, Sarajevo 2017, str. 34–46.
1455. Palić, Ismail. Problemi kodifikacije bosanskoga standardnog jezika na početku 21. stoljeća, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 39–84.

2018.

1456. Bulić, Refik. Isakovićevo pitanje kako dalje? – Standardni bosanski jezik u jednom pitanju i sto odgovora, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 11–23.
– Hodžić, Jasmin. Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik, v. 1693.

1457. Mešanović-Meša, Emira. Funtcioniranje službenih jezika u Bosni i Hercegovini, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2018, str. 305–325.

Knjige

2008.

1458. Zabarah, Dareg. *Das Bosnische auf dem Weg zur Standardsprache: eine synchrone und diachrone Analyse der Sprachsituation in Bosnien und Herzegowina*, VDM, dr. Müller, Saarbrücken 2008, 123 str. ISBN 978-3-8364-8141-0

2009.

1459. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo; Silić, Josip (ur.) *Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini*, Disput, Zagreb 2009, 495 str. ISBN 978-953-260-054-4

2012.

- Baotić, Josip. *Približavanje jeziku ili približavanje jezika*, v. 522.

Pravopis

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

1460. Čaušević, Ekrem. U prilog naučnoj transkripciji vlastitih imena bosanskohercegovačkih stvaralaca na orijentalnim jezicima, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 39, Orijentalni institut, Sarajevo 1990, str. 163–171.

1991.

1461. Novaković-Stefanović, Nevenka. O jednom jezičko-pravopisnom problemu kod bosanskohercegovačkih pisaca XX vijeka, *Književni jezik* 20/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 88–98.

1462. Okuka, Miloš. Hevai – Hevaija ili Hevaije – Hevaije, *Književni jezik* 20/3–4, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 226–228.

2001.

- Muratagić-Tuna, Hasnija. Paralela aktuelnih pravopisa bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, v. 1557.

2002.

- Isaković, Alija. Leksika u muslimanskih pisaca i naši pravopisi, v. 911.

2003.

1463. Grebović, Selma. Skraćenice u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 59–71.

2004.

- Muratagić-Tuna, Hasnija. Sastavljeni i rastavljeno pisanje imenica u aktualnim pravopisima bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, v. 1569.

2007.

1464. Ilić, Jelena. Problematika adekvatnoga prevodenja engleskih složenica u bosanskom jeziku, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 4, Matica hrvatska, Tuzla 2007, str. 59–69.

2008.

1465. Kršo, Aida. Svako je kovač svoje sreće (O upotrebi zamjenice *svoj*), *Prosvjetni list, nova serija* 12/113–114, Sarajevo 2008, str. 20.

1466. Kršo, Aida. Nošen – da, ali donešen – NE, *Prosvjetni list, nova serija* 12/115, Sarajevo 2008, str. 20.

1467. Kršo, Aida. Mi bismo išli, a biste li vi? (O pogrešnoj upotrebi glagola biti), *Prosvjetni list, nova serija* 12/116, Sarajevo 2008, str. 20.

1468. Kršo, Aida. Za sve ovo vrijeme i sve ove godine (O pogrešnoj upotrebi zamjenice sav u srednjem rodu), *Prosvjetni list, nova serija* 12/117, Sarajevo 2008, str. 20.

1469. Kršo, Aida. Tri moguće greške kod pisanja naziva škola (Veliko slovo, nadvodnici i skraćenice, a i o pisanju naziva predmeta), *Prosvjetni list, nova serija* 12/118–119, Sarajevo 2008, str. 20.

1470. Kršo, Aida. Greške u pisanju naziva kantona, *Prosvjetni list, nova serija* 12/120, Sarajevo 2008, str. 20.
1471. Kršo, Aida. Problemi sa kaišem, daidžom i avlijskim vratima (Pravila pisanja glasa j), *Prosvjetni list, nova serija* 12/121, Sarajevo 2008, str. 20.
1472. Kršo, Aida. Nije uredu čekanje u redu (Sastavljeno i rastavljeno pisanje priloga i brojčanih ocjena), *Prosvjetni list, nova serija* 12/122, Sarajevo 2008, str. 20.
1473. Nikolić, Marijana. Upotreba suglasnika *h* u književnom stvaralaštvu Skendera Kulenovića, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 5, Matica hrvatska, Tuzla 2008, str. 81–86.
1474. Pavlović, Tanja. Adaptation of English loan words in Bosnian on a Phonological level, *Zbornik radova* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 125–134.
1475. Zubanović, Loris. Pisanje riječi iz stranih jezika koji se koriste cirilicom, u: *2. međunarodni naučno-stručni skup Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine*, Pedagoški fakultet u Zenici, Zenica 2008, str. 279–288.

2009.

1476. Kršo, Aida. Kula sa crticom ili kula bez crtice (Pisanje polusloženica), *Prosvjetni list, nova serija* 13/123–124, Sarajevo 2009, str. 20.
1477. Kršo, Aida. Ije ili je? (Pravila ijekavskog izgovora I.), *Prosvjetni list, nova serija* 13/125, Sarajevo 2009, str. 20.
1478. Kršo, Aida. Htjeo ili htio (Pravila ijekavskog izgovora II. – Ikavski oblici u ijekavskom izgovoru), *Prosvjetni list, nova serija* 13/126, Sarajevo 2009, str. 20.
1479. Kršo, Aida. Treba sjesti na mjesto po mjeri (Pravila ijekavskog izgovora III. – Produceno je), *Prosvjetni list, nova serija* 13/127, Sarajevo 2009, str. 22.
1480. Kršo, Aida. Nedjeljni ručak je samo nedjeljom! (Pravila ijekavskog izgovora IV. – Ekavski oblici u ijekavskom izgovoru), *Prosvjetni list, nova serija* 13/128–129, Sarajevo 2009, str. 22.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Paralela aktualnih pravopisa bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, v. 1557.

2011.

1481. Pehlić, Amina; Vejo, Reuf. Citiranje i referenciranje uz osvrt na bosanskohercegovačku standardnojezičku normu, u: *3. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 22. i 23. 04. 2010*, Zenica 2011, str. 687–696.

2012.

1482. Šehović, Amela. Skraćivanje riječi u kratkim tekstualnim porukama (SMS-ovima) na bosanskom jeziku, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 9/9, Matica hrvatska, Tuzla 2012, str. 103–113.

2013.

1483. Brborić, Veljko. Suvremeni pravopisi srpskohrvatskog jezika na početku XXI veka, *Književnost i jezik* 60/2, Društvo za srpskohrvatski jezik i književnost, Beograd 2013, str. 317–330.

2015.

- Brborić, Veljko. Pisma u savremenim pravopisima “srpskohrvatskog” jezika na početku XXI veka, v. 1999.
1484. Hodžić, Jasmin. Sintaksa kao dio pravopisa – pravopisna sintaksa, *Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu* 8, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2015, str. 181–189.
1485. Karavdić, Zenaida. Pravopis u elektroničkim medijima, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 127–144.
- Ljevo-Ovčina, Amela. Skraćenice u bosanskohercegovačkoj i ruskoj štampi, v. 1681.

2016.

1486. Klementić, Edna. Skraćenice u tekstualnim porukama, *Lingvazin* 4/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2016, str. 14–15.
1487. Šehović, Amela. Skraćivanje riječi na internetskim forumima, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Wortbildung und Internet*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, Graz 2016, 405–418.

2017.

1488. Bulić, Refik. Na marginama jednog skandala ili šta je kome bosanski jezik, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 14, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 137–143.
1489. Muratagić-Tuna, Hasnija. Zašto nam je potreban novi pravopis bosanskog jezika, *Istraživanja* 12, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2017. godine, str. 11–27.

2018.

1490. Beljan, Dijana. O adaptaciji latinskih imena i nekih rimskih tehničkih termina: vlast – pravo – religija, *Godišnjak Udruženja BATHINVS “Acta Illyrica”* 2, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS”, Sarajevo 2018, str. 427–450.
1491. Šehović, Amela. Emotikoni i njihove funkcije u svakodnevnoj komunikaciji, u: Dojčinović, Danijel; Milašin, Goran (ur.) *Multimedijalna stilistika*, Matica srpska – Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj – Institut za slavistiku Univerziteta “Karl Franc” – Komisija za stilistiku Međunarodnog slavističkog pokreta, Banja Luka – Grac 2018, str. 167–174.

2019.

1492. Mešanović-Meša, Emira. Adaptacija riječi iz klasičnih jezika u službenoj upotrebi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u Bosni i Hercegovini, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 263–278.

2020.

1493. Palić, Ismail. O imenima i nazivlju iz orijentalno-islamske kulture u bosanskoj pravopisu, *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 41, Sarajevo 2020, str. 49–65.

Knjige

1996.

1494. Halilović, Senahid. *Gnijezdo lijepih riječi, pravilno – nepravilno u bosanskoj jeziku*, Baština – Libris, Sarajevo 1996, 121 str.; 2. izd., Edicija Kulturna baština Bošnjaka, knj. 2, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar 2006. ISBN 86-85599-09-1
1495. Halilović, Senahid. *Pravopis bosanskoga jezika*, Preporod, Sarajevo 1996, 626 str.; 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Slavistički komitet, Sarajevo 2017, 800 str. ISBN 978-9958-648-16-8

1998.

1496. Ajanović, Mustafa. *Interpunkcija u teoriji i praksi bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika*, Leksikografska izdanja, Bosanska knjiga, Sarajevo 1998, 277 str. ISBN 9958-20-058-9
1497. Kasumović, Ahmet; Bulić, Refik. *Pisanje islamskih termina u bosanskom jeziku*, PrintCom, Tuzla 1998, 77 str. ISBN 9958-9726-4-6

1999.

1498. Halilović, Senahid. *Pravopis bosanskoga jezika, priručnik za škole*, Dom štampe, Sarajevo (tj. Zenica) 1999, 216 str. ISBN 9958-42-018-X; 2. izd., *Pravopis bosanskoga jezika za osnovne i srednje škole*, Dom štampe, Zenica 2004, 216 str. ISBN 9958-42-018-X; 3. izd., *Pravopis bosanskoga jezika, priručnik za škole*, Edicija Kulturna baština Bošnjaka, knj. 1, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar (tj. Tutin) 2005. ISBN 86-85599-00-8
1499. Kasumović, Ahmet. *Znati pisati*, Grin, Gračanica 1999, 138 str. ISBN 9958-764-07-5

2001.

1500. Bulić, Refik. *Bosanski jezik, jezičko-pravopisni priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola*, Biblioteka udžbenici i priručnici, Bosanska riječ / Das Bosnische Wort, Tuzla 2001, 158 str. ISBN 9958-12-011-9

2004.

- Halilović, Senahid. *Pravopis bosanskoga jezika za osnovne i srednje škole*, v. 1498.

2005.

- Halilović, Senahid. *Pravopis bosanskoga jezika, priručnik za škole*, v. 1498.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. *Bosanski, hrvatski i srpski aktuelni pravopisi (sličnosti i razlike)*, v. 1774.

2006.

- Halilović, Senahid. *Gnijezdo lijepih riječi, pravilno – nepravilno u bosanskom jeziku*, v. 1494.

2009.

- Bulić, Refik. *Rječnik pravopisnih, običkih i akcenatskih nedoumica u standardnome bosanskom jeziku*, v. 1128.

2013.

- 1501. Čedić, Ibrahim. *Jezički savjetnik*, Priručnici 9, Institut za jezik, Sarajevo 2013, 185 str. ISBN 978-9958-620-18-8
- 1502. Hajdarević, Hadžem; Kršo, Aida. *Pravopisni priručnik bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika sa osnovama gramatike*, Institut za jezik – BH Most – Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sarajevo 2013, 432 str. ISBN 978-9958-620-16-4 (Institut za jezik), 978-9958-771-46-0 (BH Most)

2016.

- 1503. Zlotrg, Sandra; Mlakić-Vuković, Klaudija. *Principi prije pravila, školski pravopisni priručnik*, Školegijum, Lektira 9, Mas Media – Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, Sarajevo 2016, 180 str. ISBN 978-9926-414-02-3 (Mas Media), 978-9958-749-15-5 (Fond otvoreno društvo BiH)

2017.

- Halilović, Senahid. *Pravopis bosanskoga jezika*, v. 1495.

2019.

- 1504. Halilović, Senahid. *Školski pravopis bosanskoga jezika*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, 289 str. ISBN 978-9958-648-23-6

2020.

- 1505. Riđanović, Mithat. *Novi bosanski pravopis zasnovan na modernoj lingvistici*, Biblioteka Paradigme, Ljepa riječ, Tuzla 2020, 440 str. ISBN 978-9926-427-87-0

Norma

Radovi u časopisima i zbornicima

1996.

1506. Halilović, Senahid. Gnijezdo lijepih riječi, *Lastavica* 1–3/1–17, Ljiljan, Sarajevo 1995–1996; *Vrelo Bosne, dječije novine* 1/1–3, BH Press, Sarajevo 1996, str. 9.
1507. Muratagić-Tuna, Hasnija. Nešto o fakultativnim fonemama, *Zbornik Filološkog fakulteta* 5–6, Priština 1995/96, str. 153–181.

1997.

1508. Peco, Asim. Sudbina foneme H u našem jeziku – još uvijek privlačan problem, u: Babović, Milosav (ur.) *Treći lingvistički skup “Boškovićevi dani”, radovi sa Naučnog skupa, Podgorica, 10. i 11. oktobar 1995*, CANU, Podgorica 1997, str. 193–200.

1998.

1509. Hebib-Valjevac, Naila. Ka standardizaciji bosanske standardnojezičke norme, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 2, Prava riječ, Tuzla 1998, str. 1–6.

1999.

- Palić, Ismail. Osobenosti gramatičke norme bosanskog, hrvatskog i srpskog standardnog jezika, v. 1555.
- 1510. Pašić, Nedžad. Najčešće greške pri upotrebi promjenljivih i nepromjenljivih vrsta riječi, *Zbornik radova* 1, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 1999, 73–77.
- 1511. Valjevac, Naila. Muslimanski jezički izraz i standardnojezička norma, u: Isanović, Nusret (ur.) *Savjetovanje Razaranje identiteta bosanskih Muslimana*, Zenica, 26. i 27. 06. 1993, KDM Preporod – Centar za istraživanje ratnih zločina i zločina genocida nad Muslimanima, Zenica 1999, str. 132–137.

2001.

1512. Halilović, Senahid. Morfološka norma bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika – osobenosti i tendencije, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i*

- demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 307–318.
1513. Valjevac, Naila. Uloga psihičkih činilaca u (pre)oblikovanju standardnojezičke norme, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 225–248.

2003.

- Halilović, Senahid. Bosanska, hrvatska, srpska i crnogorska pravopisna norma (opće značajke i tendencije), v. 1562.
- Valjevac, Naila. Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks i bosanska standardnojezička norma, v. 407.

2004.

1514. Bulić, Refik. Razlike između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika (na primjerima iz administrativnog stila), *Zbornik radova* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2004, str. 73–84.
1515. Nikolić, Marijana. Jezičke promjene u pisanim medijima u BiH (1992.–2002.), *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 1, Matica hrvatska, Tuzla 2004, str. 62–64.
1516. Šehović, Amela. Slovenski ili slovenački, *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 134–135.
1517. Valjevac, Naila. Govor i standardnojezička norma, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 2, Zenica 2004, str. 47–70.

2005.

1518. Čedić, Ibrahim. Pisana riječ i jezičke norme u Bosni i Hercegovini, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija*, Radovi 17, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2005, str. 112–173.
1519. Valjevac, Naila. Standardna novoštokavština i jezička situacija u Bosni i Hercegovini, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija*, Radovi 17, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2005, str. 1–111.

2007.

1520. Čedić, Ibrahim. Neke osobine jezičkih normi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, *Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 42–49.

1521. Kadić, Safet. *Živiti i goriti pored živjeti i gorjeti, Književni jezik* 23/1, Institut za jezik, Sarajevo 2007, str. 97–106.

2008.

1522. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Odnos normativa prema religijskoj leksici, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 1/1, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2008, str. 161–170.
1523. Karavdić, Zenaida. Primjena norme u udžbenicima bosanskog jezika do trećeg razreda devetogodišnje osnovne škole, u: *2. međunarodni naučno-stručni skup Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine*, Pedagoški fakultet u Zenici, Zenica 2008, str. 289–301.

2009.

1524. Čedić, Ibrahim. Neke pravopisne i fonološke razlike normi bosanskoga, hrvatskoga, crnogorskog i srpskog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 159–168.
1525. Halilović, Senahid. Morfološka norma bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 419–430.
- Halilović, Senahid. Osobenosti pravopisne norme bosanskoga, hrvatskoga, crnogorskog i srpskog jezika, v. 1596.

2010.

1526. Ajdžanović, Milan; Alanović, Milivoj. Normativni i morfosintaksički status pridevskog vida u savremenom srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 15–25.

- Okuka, Miloš. Fonetsko-fonološke razlike između srpskog, hrvatskog i bosanskog (bošnjačkog) i njihovo normativno sankcioniranje, v. 1611.
- Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke razlike između bosanskog-bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika: standardološka rješenja, v. 1619.

2011.

- Stefanović, Aleksandar. Les numéraux en serbo-croate (bosniaque-croate-monténégrin-serbe): normes des standards et problèmes syntaxiques, v. 748.

2012.

1527. Mešanović-Meša, Emira. Refleks jata u zakonima na bosanskoj standarnoj jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 10/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 11–24.
1528. Minović, Milivoje. Sintaksički sloj srpskohrvatskog standarda u bosanskohercegovačkom socijalnom kontekstu na osnovu rezultata istraživanja rečeničkog sistema 1991, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 91–100.
1529. Špago-Ćumurija, Edina; Špago, Džemal; Maslo, Adi. Fleksibilnost jezičnog koda privatnih visokoškolskih institucija u FBiH, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 277–284.

2013.

1530. Bulić, Refik. Ko se igra hloptom još, *Lingvazin* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 18–20.

2014.

1531. Pehlić, Amina. Neke nestandardnojezičke pojave u govoru studenata, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 12, Zenica 2014, str. 205–221.

2015.

1532. Bulić, Refik. Ko je na telefonu, ko je pored telefona i pored koga je telefon, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 12, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, str. 143–145.

1533. Bulić, Refik. *Opština ili općina u bosanskom jeziku, Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 12, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, str. 141–142.
1534. Bulić, Refik. *Zahvaliti i zahvaliti se, Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 12, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, str. 147–148.

2016.

1535. Muratagić-Tuna, Hasnija. Ka ujednačenijoj normi bosanskog jezika, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 459–487.

2017.

1536. Kadić, Safet. Savremeno normiranje bosanskog jezika, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 145–168.
1537. Mešanović-Meša, Emira. Imenice sa sufiksima *-lac* i *-telj* u službenim dokumentima na bosanskom jeziku, u: *Zbornik radova VI međunarodnog naučno-stručnog skupa Jezik – književnost – kultura (Zenica, 12. i 13. 05. 2016. godine)*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2017, str. 134–142.
1538. Mitić, Andrijana. Jezičke nedoumice u Bosni i Hercegovini i pravna sigurnost, u: Simović, Miodrag N. (ur.) *Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima, međunarodna naučno-stručna konferencija, Milići, 20. i 21. april 2017*, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu – Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd – Banja Luka 2017, str. 175–179.

2018.

1539. Bulić, Refik. Zamjenički oblik *tko* u standardnome bosanskom jeziku i bosanskim dijalektima, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 15, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2018, str. 9–16.
1540. Dolić, Belkisa; Džanić, Almira. Kontrastivna usporedba ortografske norme bosanskoga i crnogorskoga jezika, u: Vujović, Novica (ur.) *Cetinjski*

- filološki dani I* (7. i 8. septembar 2017), Biblioteka Zbornici 12, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2018, str. 423–447.
1541. Kršo, Aida. Genitiv množine imenica ženskog roda e-vrste – norma i jezička praksa, *Književni jezik* 29, Institut za jezik, Sarajevo 2018, str. 89–114.
1542. Mešanović-Meša, Emira. Preferirane forme u službenoj upotrebi bosanskog jezika, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 314–320.

2019.

1543. Dolić, Belkisa. “Dekanesa” i “dekanica” – normativni status, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 255–271.
– Ibrašimović, Jasminka. Televizijske reklame kroz prizmu pravopisne norme, v. 1396.
1544. Mešanović-Meša, Emira. O izvedenim pridjevima u službenoj upotrebi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 141–180.

Magistarski i doktorski radovi

2009.

- Mešanović, Emira. *Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima FBiH*, magistarski rad, v. 1725.

2014.

1545. Mešanović-Meša, Emira. *Jezik u zakonodavno-pravnim dokumentima BiH*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2014, 483 str.

2016.

1546. Pušina, Alisa. *Pravopisno-gramatička norma u udžbenicima za niže razrede osnovne škole*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Odsjek za razrednu nastavu, Sarajevo 2016, 99 str.

2017.

1547. Šišić, Naida. *Primjena norme bosanskog jezika u udžbenicima Naš jezik od petog do devetog razreda osnovne škole*, magistarski rad, Univerzitet u

Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik,
Sarajevo 2017, 106 str.

2018.

1548. Kamenjaković, Hasan. *Norme bosanskog jezika u savremenom bosanskohercegovačkom novinarstvu*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Sarajevo 2018, 65 str.

2020.

- Durmišević-Cernica, Elma. *Normativni i stilistički aspekti univerbacije u savremenom bosanskom jeziku*, doktorski rad, v. 702.

Knjige

1990.

1549. Peco, Asim. *Književni jezik i narodni govor*, Prva književna komuna, Mostar 1990, 186 str. ISBN 86-375-0075-7

1999.

1550. Bulić, Refik. *Bosanski jezik u praksi i normi*, PrintCom, Tuzla 1999, 124 str. ISBN 9958-9726-7-0

2005.

1551. Čedić, Ibrahim (ur.) *Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija*, Radovi 17, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2005, 314 str.

2007.

1552. Peco, Asim. *Jezik književnog teksta. Bibliografija*, Izabrana djela 1–6, knj. 6, Bosansko filološko društvo – Akademija nauka i umjetnosti BiH – Bemust, Sarajevo 2007, 388 str. ISBN 978-9958-9309-1-1

2011.

- Mešanović-Meša, Emira. *Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine*, v. 1782.

2019.

1553. Mešanović-Meša, Emira, *Jezik u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu*, Biblioteka Bosnistika, Monografije, knj. 21, Slavistički komitet – Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sarajevo – Mostar 2019, 337 str. ISBN 978-9958-648-24-3 (Slavistički komitet), 978-9958-11-154-9 (FMON)

Kontrastivne i komparativne studije bosanskog i drugih jezika

Radovi u časopisima i zbornicima

1999.

1554. Brozović, Dalibor. Odnos hrvatskoga i bosanskoga odnosno bošnjačko-ga jezika, *Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika* 47/1, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1999, str. 13–16.
1555. Palić, Ismail. Osobenosti gramatičke norme bosanskog, hrvatskog i srpskog standardnog jezika, *Forum Bosnae* 5, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 1999, str. 227–245.

2001.

1556. Bakšić, Sabina. Kontrastivna analiza onomatopeja i onomatopejskih jedinica u turskom i bosanskom jeziku, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 51, Orijentalni institut, Sarajevo 2001, str. 49–73.
1557. Muratagić-Tuna, Hasnija. Paralela aktuelnih pravopisa bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 323–338; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 181–198.

2002.

1558. Hrustić, Meliha. Eigennamen als Komponente der Phraseologismen im Deutschen und im Bosnisch/Kroatisch/Serbischen, *Vestnik* 36/1–2, Društvo za tuje jezike in književnosti Slovenije, Ljubljana 2002, str. 261–267.

2003.

1559. Bakšić, Sabina. Neka zapažanja o upitnim rečenicama u turskom i bosanskem jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 153–161.
1560. Gačanin, Sabaheta. Glagolski aspekt u perzijskom i bosanskom jeziku, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 51, Orijentalni institut, Sarajevo 2003, str. 31–48.
1561. Gačanin, Sabaheta. Teorijski okvir za kontrastivno izučavanje semantike glagolskog aspekta u perzijskom i bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 115–129.
1562. Halilović, Senahid. Bosanska, hrvatska, srpska i crnogorska pravopisna norma (opće značajke i tendencije), *Književni jezik* 21/1, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 32–39.
1563. Hrustić, Meliha. Frazemi sa vlastitim imenom kao komponentom u njemačkom i bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2003, str. 11–18.
1564. Nikolić, Savka. Interaktivni rad u maloj grupi: srpski i bosanski jezik i književnost, *Obrazovna tehnologija* 1/2, Centar za menadžment u obrazovanju, Beograd 2003, str. 103–114.
1565. Osmankadić, Merima. Prilog klasifikaciji intenzifikatora u engleskom i bosanskom jeziku, *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 50–62.
1566. Šiljak-Jesenković, Amina. Neka zapažanja o turskom i bosanskom fraziku-nu sa sociolingvističkog aspekta, *Znakovi vremena, časopis za filozofiju* 6/18–19, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Sarajevo 2003, str. 232–247.

2004.

1567. Dizdar, Elma. Strategije formiranja relativnih rečenica u standardnom arapskom i bosanskom jeziku, *Radovi* 13, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2004, str. 235–262.
1568. Hasanica, Memnuna. Aktionsart u njemačkom jeziku i aspekatska ili vidska značenja u B/H/S jeziku, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 2, Zenica 2004, str. 127–132.
1569. Muratagić-Tuna, Hasnija. Sastavljeni i rastavljeno pisanje imenica u aktuelnim pravopisima bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 44–59.

1570. Osmankadić, Merima. Lingvistički testovi za razlučivanje intenzifikatora od ostalih vrsta modifikatora u engleskom i bosanskom jeziku, *Radovi* 13, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2004, str. 262–287.

2005.

1571. Hasanica, Memnuna. Frazeologizmi u njemačkom i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 3, Zenica 2005, str. 285–290.
1572. Hrustić, Meliha. Pridjevske dopune u njemačkom i bosanskom jeziku – prikaz na modelu gramatike zavisnosti, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 3/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2005, str. 95–108.

2006.

1573. Filan, Kerima. Boşnak dilinde Türkçe kelimeler, *Türk dili araştırmaları yilliği – Belleten* 1, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 2006, str. 29–39.
1574. Hrustić, Meliha. Kopulativni glagoli i kopulativne partikule u njemačkom i u bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 130–146.
1575. Hrustić, Meliha; Mešić, Sanela. Zwillingsformeln im deutschen und im bosnischen – kurze darstellung und korpusanalyse, *Zbornik radova* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2006, str. 235–254.
– Ilić, Jelena. Guglajte kako biste progoglali!, v. 1800.

2007.

1576. Bakšić, Sabina. Izražavanje neslaganja u turskom i bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 72–86.
1577. Dizdar, Elma. Hijerarhija dostupnosti u arapskoj i bosanskoj relativnoj rečenici, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2007, str. 87–101.
1578. Hasanica, Memnuna. Semantička modifikacija sufiksa u njemačkom i B/H/S jeziku – sufiksralni način tvorbe glagola, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 5, Zenica 2007, str. 287–292.
1579. Jahić, Alma. Metaphorical Construal of Anger in English and Bosnian, u: Nikčević-Batrićević, Aleksandra; Knežević, Marija (ur.) *New Perspectives: Essays on Language, Literature and Methodology, From the conference Language and Culture, September 21–23. 2006*, Faculty of Philosophy, Nikšić 2007, str. 57–82.

1580. Prndelj-Šator, Belma. Zoonimi u frazama kojima se opisuju čovjekove osobine (na materijalu bosanskog/hrvatskog/srpskog i njemačkog jezika), *Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 139–151.
1581. Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke i akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – razlike u proučenosti i proučenost razlika, *Slavistika* 11, Slavističko društvo Srbije, Beograd 2007, str. 158–168; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 311–322.
1582. Tošović, Branko. Frazeološke razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – preliminarijum, *Glasnik CANU* 25, Podgorica 2007, str. 11–32; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 701–721.
1583. Voniš, Arno. Tipološke razlike između bugarskog i makedonskog jezika u poređenju sa srpskim, hrvatskim i bošnjačkim jezikom, *Slavistika* 11, Slavističko društvo Srbije, Beograd 2007, str. 169–173.

2008.

1584. Hanić, Jasmina. Negative prefixes in English and Bosnian / Negativni prefiksi u engleskom i bosanskom, *Zbornik radova* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 115–124.
1585. Hasanica, Memnuna. Akcionalnost i aspekt u njemačkom i B/H/S jeziku, *Školski vjesnik, časopis za pedagošku teoriju i praksu* 57/3–4, Hrvatsko pedagoško-književni zbor, ogranač Split, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2008, str. 353–364.
1586. Hasanica, Memnuna. Prefiksno-sufiksni obrazac tvorbe glagola u njemačkom i B/H/S jeziku, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 6, Zenica 2008, str. 205–212.
1587. Horga, Damir; Požgaj-Hadži, Vesna; Šafarić, Ines. Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizionskom dnevniku, u: Tošović, Branko (ur.) *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika*, Slavische Sprachkorrelationen Bd. 1, LIT, cop., Wien – Berlin 2008, str. 379–391; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između*

- hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Izvori, Graz – Zagreb 2010, str. 255–267.
1588. Imamović, Adisa. Metonymic Extensions of Nominalizations in English and Bosnian/Croatian/Serbian, u: Rasulić, Katarina; Trbojević, Ivana (ur.) *ELLSSAC Proceedings, International Conference English Language and Literature Studies, Structures across Cultures 1*, University, Faculty of Philology, Belgrade 2008, str. 241–252.
1589. Jahić, Alma. “Heart” / “srce” u engleskim i bosanskim frazemima, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 5, Matica hrvatska, Tuzla 2008, str. 87–93.
1590. Pavlović, Tanja. Coldness of Fear, u: Rasulić, Katarina; Trbojević, Ivana (ur.) *ELLSSAC Proceedings, International Conference English Language and Literature Studies, Structures across Cultures 1*, University, Faculty of Philology, Belgrade 2008, str. 363–371.
1591. Silić, Josip. Fonetsko-fonološke i ortografsko-ortoepske razlike između bosanskoga (bošnjačkoga), hrvatskoga i srpskoga jezika, u: Tošović, Branko (ur.) *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika*, Slawische Sprachkorrelationen Bd. 1, LIT, cop., Wien – Berlin 2008, str. 266–274; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Izvori, Graz – Zagreb 2010, str. 87–95.
1592. Tošović, Branko. Akcenatske razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, u: Srdoč-Konestra, Ines; Vranić, Silvana (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006*, Filozofski fakultet, Rijeka 2008, str. 779–792.
1593. Tošović, Branko. Функционально-стилистические различия между сербским, хорватским и бошняцким языками, u: Gajda, Stanisław (ur.) *Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej*, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, str. 199–216; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen 1/2*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 437–455.

2009.

1594. Ćevriz-Nišić, Vera. Razlikovne crte između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog standardnojezičkog izraza u BiH, u: Kovačević, Miloš i dr. (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa 1. naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 14. februara 2009. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knj. 1*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2009, str. 373–383.
1595. Habul-Šabanović, Izela. Kontrastivna analiza infinitivne fraze u pridjevskoj komplementaciji u engleskom i bosanskom jeziku, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 7/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2009, str. 61–79.
1596. Halilović, Senahid. Osobenosti pravopisne norme bosanskoga, hrvatskog, crnogorskog i srpskog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 169–179.
1597. Hanić, Jasmina. Prefixes and prototypes: Contrasting the English verbal prefix *un-* and Bosnian *raz-*, *Jezikoslovje* 10, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek 2009, str. 153–181.
1598. Midžić, Maja. Fonetske razlike u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj verziji Dejtonskog sporazuma, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 407–416.
1599. Midžić, Maja. Leksičke razlike u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj verziji Dejtonskog sporazuma, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 253–261.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Paralela aktuelnih pravopisa bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, v. 1557.
1600. Prndelj-Šator, Belma. Poslovice sa zoonimskom sastavnicom u bosanskom jeziku, *Istraživanja* 4, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2009, str. 179–185.
1601. Riđanović, Midhat. O specifičnostima bosanskog u odnosu na srpski, hrvatski i crnogorski jezik, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački*

pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 93–109.

1602. Rizvić-Eminović, Edina. Distribucija prijevodnih ekvivalenta engleske gerundske fraze u bosanskom jeziku analizirana na korpusu iz pravnog registra, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 7/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2009, str. 80–102.
1603. Warchał, Mateusz. Proces adaptacji zapożyczeń językowych: czynniki socjo- i psycholingwistyczne wobec zróżnicowania anglicyzmów w wybranych językach słowiańskich, *Slavia Centralis* 2/1, Filozofski fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Maribor 2009, str. 85–94.

2010.

1604. Fekete, Egon. Akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 411–422.
1605. Habul-Šabanović, Izela. Kontrastivna analiza infinitivne fraze u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na sintagmatskom nivou, *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu* 16/55, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2010, str. 12–16.
1606. Horga, Damir; Požgaj Hadži, Vesna; Liker, Marko. Fonetski opis segmentalne razine hrvatskog jezika i sposobnost hrvatskih govornika u slušnom razlikovanju bošnjačkog, hrvatskog i srpskog govora, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Izvori, Graz – Zagreb 2010, str. 241–254.
- Horga, Damir; Požgaj-Hadži, Vesna; Šafarić, Ines. Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizijskom dnevniku, v. 1587.
1607. Idrizi, Sadik. Lična imena u romanima *Derviš i smrt i Tvrđava* – komparativna analiza sa stanjem u goranskom govoru, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2010, str. 85–88.

1608. Imamović, Adisa. Pojmovna metafora ŽIVOT JE PUTOVANJE u romanu “Derviš i smrt” i njegovom prijevodu na engleski jezik, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2010, str. 69–84.
1609. Injac, Goran. O izražavanju političke korektnosti kroz jezik na primeru upotrebe anglicizma *gej* i odrednice Jugoistočna Evropa u srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 555–567.
1610. Karavdić, Zenaida. Komparativna sintaksa bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog jezika, u: *Njegoševi dani, međunarodni naučni skup, Cetinje, 27–29. avgust 2009, zbornik radova*, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić 2010, str. 357–366.
1611. Okuka, Miloš. Fonetsko-fonološke razlike između srpskog, hrvatskog i bosanskog (bošnjačkog) i njihovo normativno sankcioniranje, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 259–275.
1612. Prndelj-Šator, Belma. Konceptualna analiza poslovica sa zoonimskom sastavnicom u njemačkom i bosanskom jeziku, *Istraživanja* 5, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2010, str. 195–200.
- Silić, Josip. Fonetsko-fonološke i ortografsko-ortoepske razlike između bosanskoga (bošnjačkoga), hrvatskoga i srpskoga jezika, v. 1591.
1613. Subotić, Ljiljana. Položaj enklitike u pisanom tekstu u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku: šta o tome piše u gramatikama, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 435–446.
1614. Tasić, Milan. Neke intonacione karakteristike srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 453–458.

1615. Thomas, Paul-Louis. O nekim razvojnim procesima i inovacijama u savremenom srpskom jeziku u poređenju sa bosanskim, hrvatskim, crnogorskim, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 39/1, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 2010, str. 27–39.
1616. Tošović, Branko. Akzentuelle Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 459–483.
1617. Tošović, Branko. Die grammatischen Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 237–292.
1618. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen als Projektgegenstand, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 63–88.
– Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke i akcenatske razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – razlike u proučenosti i proučenost razlika, v. 1581.
1619. Tošović, Branko. Fonetsko-fonološke razlike između bosanskog-bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika: standardološka rješenja, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 323–341.
– Tošović, Branko. Frazeološke razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – preliminarijum, v. 1582.
1620. Tošović, Branko. Gramatičke razlike između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika: preliminary, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 183–199.

1621. Tošović, Branko. Interakcijske tvorbene blokade u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 95–106; Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Medunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 417–429.
1622. Tošović, Branko. Kulinarische Unterschiede innerhalb des Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 685–698.
1623. Tošović, Branko. Leksička distanca između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika u Gralis-Korpusu, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 637–684.
1624. Tošović, Branko. Leksičke stilističke razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 415–436.
1625. Tošović, Branko. Phonetisch-phonologische Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 357–394.
1626. Tošović, Branko. Деривационные различия между сербским, хорватским и бошняцким языками: прелиминариум, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 65–80.

1627. Tošović, Branko. Диминутивный способ действия в русском и сербском-хорватском-бошняцком языках, и: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 229–236.
1628. Tošović, Branko. Корреляционные фонетико-фонологические системы русского, сербского, хорватского и бошняцкого языков, и: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 289–310.
1629. Tošović, Branko. Нанизывание приставок в сербском, хорватском и бошняцком языках, и: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 107–120.
- Tošović, Branko. Функционально-стилистические различия между сербским, хорватским и бошняцким языками, в. 1593.

2011.

1630. Bakšić, Sabina. Dobre želje i čestitke u reklamnim porukama na turskom i bosanskom jeziku, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 61, Orijentalni institut, Sarajevo 2011, str. 61–76.
1631. Bilbija, Snežana. Contrastive Analysis of Accusing and Defending in English and Bosnian/Croatian/Serbian Public Discourse, *Primjenjena lingvistika* 12, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad 2011, str. 65–73.
1632. Brkan, Altijana. Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien, *Nasleđe, časopis za književnost, umetnost i kulturu* 8/19, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2011, str. 333–345.
1633. Hanić, Jasmina; Pavlović, Tanja. The Prefix Dis- in English and Bosnian, и: Tomović, Nenad; Vujić, Jelena (ur.) *English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality, ELLSIIR Proceedings, Vol. 1, International Conference to Mark the 80th Anniversary of the English Department Faculty of Philology, University of Belgrad, 4–6 December 2009*, Faculty of Philology, Beograd 2011, str. 143–154.
1634. Hasanica, Memnuna. Modal and Modality Notion of Complex Predicate in German and Bosnian Languages, *FLTAL 2011, proceedings, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied*

- Linguistics (FLTAL '11), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 5–7, 2011*, International Burch University, Sarajevo 2011, str. 883–894.
1635. Hrustić, Meliha; Palić, Ismail. Particip prezenta kao hibridna gramatička kategorija u njemačkome i ekvivalenti u bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 9–30.
1636. Talić, Aida. Phonotactic differences between English and Bosnian/Croatian/Serbian: A dependency phonology approach to “onsets”, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 9, Zenica 2011, str. 197–212.
- 2012.
1637. Brdarević-Čeljo, Amna. Kontrastivna analiza pitanja s više upitnih riječi u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 10, Zenica 2012, str. 359–379.
1638. Bureković, Melisa. Status obilježja negacije u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 10, Zenica 2012, str. 381–398.
1639. Burnić, Hatidže. Negativni utjecaj njemačkog jezika na maternji jezik Bosanaca koji žive u Njemačkoj, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, *Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 229–234.
1640. Capasso, Danilo; Knežević, Martina. Italijanski jezik i jezik BHS: lažni prijatelji, pravi prijatelji i novi prijatelji, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, *Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 301–308.
1641. Čoralić, Zrinka. Menschliche Emotionen aus vergleichender Sicht in der deutschen und bosnischen Phraseologie, u: Polajnar, Janja (ur.) *Emotionen in Sprache und Kultur*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2012, str. 170–182.
1642. Ćurković, Amela. Participi u njemačkom i B/H/S jeziku – kontrastivna analiza, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 10, Zenica 2012, str. 203–222.
1643. Dizdar, Elma. The Equi type of relative clauses in Arabic and Bosnian, u: Akbarov, Azamat; Cook, Vivian (ur.) *Contemporary foreign language education linking theory into practice*, International Burch University, Sarajevo 2012, str. 235–240.
1644. Glušica, Rajka. Restandardizacijski procesi u bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, *Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 25–34.
1645. Grochola-Szczepanek, Helena. Informacje o płci w słownikach języka polskiego i bośniackiego, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres*

- I, *Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 337–350.
1646. Hrustić, Meliha. Semantičke uloge pridjeva u njemačkom i ekvivalenti u bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 9*, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 49–68.
1647. Hrustić, Meliha. Zum Ausdruck von Ärger und Wut in deutschen und bosnischen Phraseologismen, u: Polajnar, Janja (ur.) *Emotionen in Sprache und Kultur*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2012, str. 183–193.
1648. Imamović, Adisa; Delibegović Džanić, Nihada. Polysemy of adjectives in the domain of taste and touch in English and Bosnian, u: Akbarov, Azamat; Cook, Vivian (ur.) *Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching*, International Burch University, Sarajevo 2012, str. 11–21.
1649. Ljevo-Ovčina, Amela. Precedentni fenomeni u dnevnoj i periodičnoj štampi na primjeru bosanskog i ruskog jezika, u: Jarząbek, Krystyna; Rutter, Anna; Sojda, Sylwia (ur.) *Spotkania międzykulturowe, Tom 2, Językoznanstwo, Glottodydaktyka*, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012, str. 97–112.
1650. Mešić, Sanelia. Modal particles as a translation problem. Contrastive analysis of German modal particle ‘ja’, u: Akbarov, Azamat; Cook, Vivian (ur.) *Approaches and methods in second and foreign language teaching*, International Burch University, Sarajevo 2012, str. 493–500.
1651. Mikolić, Vesna. Jezik bosanske i slovenske poezije Josipa Ostija, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 481–492.
1652. Solak, Edina; Arnaut, Alica. Contrastive Analyses of Postpositions in Turkish Language and Prepositions in Bosnian Language on the Example of the Novel “Death and the Dervish”, u: Akbarov, Azamat (ur.) *2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL '12), 4–6 May 2012, Sarajevo*, International Burch University, Sarajevo 2012, str. 383–399.
1653. Spahić, Edina. Đavo/vrag u b/h/s i španskim frazelogizmima. Kulturološko kontrastivna analiza, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja 9*, Matica hrvatska, Tuzla 2012, str. 115–120.
1654. Stefanović, Aleksandar. Upotreba brojeva *dv(j)esta/dv(j)esto; trista/tristo; četiristo/četirista* u standardnom srpskom u poređenju sa bosanskom, hrvatskom i crnogorskom standardnom realizacijom, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41/1*, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 2012, str. 183–199.

1655. Zilić, Erminka. Gibt es und ob-Sätze in der deutschen Sprache? Und ob es sie gibt! – Kontrastivna analiza und ob-rečenica u njemačkom i odgovarajućih sredstava u bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 39–48.
1656. Zovko, Ivana. Contrastive analysis of discourse markers in the interviews with presidents of Bosnia and Herzegovina and The U.S.A., u: Akbarov, Azamat; Cook, Vivian (ur.) *Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching*, International Burch University, Sarajevo 2012, str. 299–308.

2013.

1657. Arnaut-Karović, Kamiah. Some constraints on passive attributes and problems of categorization, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 11, Zenica 2013, str. 245–277.
1658. Bošnjak Botica, Tomislava. Opća načela podjela na glagolske vrste u hrvatskome u perspektivi drugih bliskih jezika, *Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik* 1/15, Hrvatsko filološko društvo, Odsjek za kroatistiku, Zagreb 2013, str. 63–90.
1659. Brom, Przemysław. Ważniejsze różnice między czarnogórskim i pozostałymi trzema standardami sztokawskimi, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingwisticko društvo, Tuzla 2013, str. 35–45.
1660. Burnić, Hatidže. Posljedice jezičke interferencije u govoru bosanskih iseljenika u Njemačkoj, *Novi Muallim* 53, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2013, str. 60–64.
1661. Burnić, Hatidže. Semantičke promjene germanizama nakon integracije u bosanski jezik, *Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu* 6, 2013, str. 117–125.
1662. Hebib-Valjevac, Naila. Akcenatske razlike/sličnosti između B/H/S jezika s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingwisticko društvo, Tuzla 2013, str. 153–163.
1663. Hrustić, Meliha. Pridjevska predikacija: Semantičke uloge uvjetovane pridjevom u njemačkom i bosanskom jeziku, *Bosnistika plus* 1/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 49–68.
1664. Merzić, Sanja. Alofoni u bosanskom i engleskom standardnom jeziku, *Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu* 6, Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2013, str. 127–131.

1665. Mustafić, Almir; Stuhli, Jasmina. Frazemi sa komponentom face/lice u engleskom i bosanskom jeziku, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 10, Matica hrvatska, Tuzla 2013, str. 141–162.
1666. Tomić, Ema. Einige durch Phraseologismen ausgedrückte Emotionen und Charaktereigenschaften. Versuch einer kontrastiven Analyse Deutsch – Bosnisch, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 10, Matica hrvatska, Tuzla 2013, str. 172–194.
– Tošović, Branko. Interakcijske tvorbene blokade u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku, v. 1621.
1667. Wonisch, Arno, Serbische Sichtweisen zum Verhältnis zwischen den Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen in den Jahren von 2005 bis 2012, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/5: 2005–2012, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2013, str. 573–582.

2014.

1668. Alvestad, Silje Susanne. Aspect use in the imperative and the prescriptive infinitive in recipes in Bosnian, Croatian, Serbian and Russian: A comparative account, *Jezikoslovje* 15/2–3, Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek 2014, str. 307–347.
1669. Aljović, Nadira. Aspekt neakuzativnih glagola u engleskom i bosanskom jeziku, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 12, Zenica 2014, str. 119–146.
1670. Ašić, Tijana V.; Dodig, Milana L. Različita značenja potencijala (kondicionala) u romanima Meše Selimovića “Tvrđava” i “Derviš i smrt” i njihovim prevodnim ekvivalentima na francuski jezik, u: Kovačević, Miloš (ur.) *Srpski jezik, književnost, umetnost, zbornik radova sa VIII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (25–26. X 2013), knj. I, Višeznačnost u jeziku*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2014, str. 291–303.
1671. Dupanović, Edin. Kinship loanwords in English, Croatian and Bosnian, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 593–598.
1672. Enayati, Bayez. The comparative study of Kurdish, Bosnian proverbs, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 317–326.

1673. Grbavac, Ivana; Jaspaert, Koen; Słowińska, Dominika. The linguistic landscapes of Mostar and Leuven: A comparative study, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 991–1000.
1674. Hanić, Jasmina. Prefiks *od-* i njegovi engleski ekvivalenti: Kognitivno-lingvistički pristup, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 11, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2014, str. 30–45.
1675. Joldić, Dženita; Perkić, Lidija. Contrastive analysis of English and Bosnian consonants, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 545–552.
1676. Spahić, Edina. La imagen de la mujer en la fraseología española y bosnia: análisis cultural contrastivo, u: Gudurić, Snežana; Stefanović, Marija (ur.) *Jezici i kulture u vremenu i prostoru, tematski zbornik 3*, Filozofski fakultet, Novi Sad 2014, str. 125–133.
1677. Tekešinović, Lejla. O posteriornosti uzroka u odnosu na posljedicu na primjerima uzročnih rečenica sa veznicima *parce que, puisque, comme* i njihovih ekvivalenta u B/H/S jeziku, u: Gudurić, Snežana; Stefanović, Marija (ur.) *Jezici i kulture u vremenu i prostoru 3*, Filozofski fakultet, Novi Sad 2014, str. 739–746.
- Trbonja, Anisa. Stilistička funkcija stranih posuđenica u djelu *Na rubu pustinje* autora Dževada Karahasana i njeni prijevodni ekvivalenti na njemačkom jeziku, v. 1322.

2015.

1678. Dubravac, Vildana. Muško-ženski odnosi kroz poslovice u b/h/s i engleskom jeziku, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 13, Zenica 2015, str. 277–292.
1679. Imamović, Adisa; Muhamedović Ibrašimović, Anela. Some conceptual and grammatical properties of body part metonymies in English and Bosnian, *ExELL (Explorations in English Language and Linguistics)* 3/1, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, str. 26–39.
1680. Krychi, Pavel. From the explication to the silencing or about the changes in the introduction texts of Croatian, Serb and Bosnia linguistic guides, *Balkanističen Forum* 2, Jugozapaden universitet “Neofit Rilski”, Blagoevgrad 2015, str. 315–320.
1681. Ljevo-Ovčina, Amela. Skraćenice u bosanskohercegovačkoj i ruskoj štampi, *Radovi* 18, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2015, str. 143–161.

1682. Okičić, Melisa. Upotreba prijevodnih ekvivalenta engleskog pridjeva social u prevođenju termina iz oblasti evropskih integracija na bosanski jezik, *Radovi* 18, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2015, str. 181–195.
1683. Tekešinović, Lejla. Apsolutne participske konstrukcije u francuskom i b/h/s jeziku, *Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost* 16–17, Zagreb 2014–2015, str. 29–38.
1684. Trbonja-Omanić, Anisa. O aspektu u njemačkom i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku, *Istraživanja* 10, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2015. godine, str. 259–279.

2016.

1685. Kaćka, Muljaim. Kontrastivna analiza sintakse složenih glagolskih oblika goranskoga govora u odnosu na bosanski jezik, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 205–219.
1686. Žerić, Alma. A Cross-cultural study of apologies in Bosnian and English, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Current research on language learning and teaching: case study of Bosnia and Herzegovina*, Cambridge Scholars Publishing 2016, str. 8–16.

2017.

1687. Đuliman, Selma. Figure-ground reversal: a contrastive study of jokes in Bosnian and English, *Istraživanja* 12, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2017. godine, str. 31–65.
1688. Hodžić, Jasmin. Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.), Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 123–144.
1689. Imamović, Feđa. WH-movement and auxiliary inversion in Bosnian and English root and embedded questions, u: *Zbornik radova VI međunarodnog naučno-stručnog skupa Jezik – književnost – kultura* (Zenica, 12. i 13. 05. 2016. godine), Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2017, str. 31–45.

2018.

- Burnić, Hatidže. Komparacija modela i klasifikacija leksičkog posuđivanja sa fokusom na transmorfemizaciju germanizama, v. 652.

1690. Delić, Merima. Crno-bijeli svijet u novijem političkom diskursu bosanskog i njemačkog jezika, *DHS – Društvene i humanističke studije* 3/2(5), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2018, str. 193–216.
1691. Dupanović, Edin. Typological Determination of Bosnian Kinship Terminology in Comparison with English, *Istraživanja* 13, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar 2018. godine, str. 133–149.
1692. Gačanin, Sabaheta. Kontrastivna analiza aktionsarta u bosanskom i perzijskom jeziku, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 1/6–7, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2018, str. 31–43.
1693. Hodžić, Jasmin. Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik, u: Vujović, Novica (ur.) *Cetinjski filološki dani 1 (7. i 8. septembar 2017)*, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2018, str. 325–337.
1694. Vasić, Ivana. Production of a bilingual speaker in Bosnian and German, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 14, Matica hrvatska, Tuzla 2018, str. 137–146.

2019.

- Burnić, Hatidže. Fonološke adaptacije germanizama u bosanskom jeziku, v. 615.
1695. Džanko, Minka. Ti i/ili Vi u oslovljavanju pacijenata – Kontrastivna analiza u njemačkom i bosanskom jeziku, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/3(9), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 149–173.
1696. Đuliman, Selma. Semantička transpozicija humora u prevodu TV serije 'Blackadder' na bosanski jezik / Semantic Transposition of Humour in the Translation of 'Blackadder' TV Series Into Bosnian, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/3(9), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 115–129.
1697. Filan, Kerima. Bosanski turcizmi i njihovi nepodudarni leksički parovi u turskom, u: Mitrović, Anđelka (ur.) *Orijentalistika juče – danas – sutra*, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 2019, str. 89–106.
1698. Grošelj, Robert. Kako se obnašajo? Glagoli z načinovnim določilom v bosanskem in slovenskem jeziku – kontrastivna vezljivostna študija, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II*, Zbornik radova, knjiga 1, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 19–31.
1699. Habul-Šabanović, Izela. Small Clauses in English and Bosnian, Croatian, and Serbian, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 181–208.
1700. Kajtazović, Enisa. Univerzalnost konceptualne metafore s komponentom *sreća* u b/h/s i engleskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički*

kongres II, Zbornik radova, knjiga 1, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 33–42.

1701. Lisičić-Hedžić, Almina. Participske konstrukcije u njemačkom i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 17, Zenica 2019, str. 100–116.
1702. Mikolić, Vesna. O modifikatorima moći ili intenziteta u bosanskom i slovenskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 63–71.
1703. Solak, Edina; Bašić, Mirza. Motiviranost značenja turskih i bosanskih somatiskih frazema koji se povezuju s čovjekovim osobinama, *Književni jezik* 30, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 301–328.
1704. Šator, Belma. Rima u poslovicama njemačkog, bosanskog i engleskog jezika, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 17, Zenica 2019, str. 92–99.
1705. Tomić, Ena. Biblija kao izvor frazeoloških izraza u bajkama braće Grimm i njihova upotreba u savremenom njemačkom i b/h/s jeziku, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 15, Matica hrvatska, Tuzla 2019, str. 135–171.

2020.

- Arsenijević, Boban i dr. Elided Clausal Conjunction Is Not the Only Source of Closest-Conjunct Agreement: A Picture-Matching Study, v. 819.
1706. Hajdarpašić, Dženana. Переводы русских фразеологизмов со словами *рука и нога* на боснийский язык, u: Ljevo-Ovčina, Amela; Kešo, Safet; Ibrašimović-Šabić, Adijata (ur.) U zrcalima sjećanja... *Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2020, str. 44–57.
 1707. Uzun, Yasemin; Türksever, Zeynep. Deyimlere göre boşnakça ve türkçe hayvan algısı, *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi* 13/29, Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, 2020, str. 281–293.

Magistarski i doktorski radovi

1993.

1708. Sokolija, Alma. *Argot des jeunes de la region de Sarajevo / argot des jeunes de la region parisienne: étude bibliographique; enquêtes et interviews*, magistarski rad, Université René Descartes (Paris V), U.F.R. de linguistique générale et appliquée, Paris 1993, 135 str.

2000.

1709. Mešanović, Meliha. *Frazeološki izrazi s imenicom “glava” u njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2000, 145 str.

2001.

1710. Bakšić, Sabina. *Kontrastivna analiza onomatopeja i onomatopejskih izvedenica u turskom i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2001, 173 str.
1711. Gačanin, Sabaheta. *Kontrastivno istraživanje glagolskog aspekta u perzijskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Postdiplomski studij iz lingvistike, Sarajevo 2001, 113 str.
1712. Kadrić, Adnan, *Nagovještaji kontrastivne metode u lingvistici: Boşnakça Türkçe muallimi – Bosanski turski učitelj*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Postdiplomski studij iz lingvistike, Sarajevo 2001, 189 str.
1713. Sokolija, Alma. *Comparaison des argots de la région de Sarajevo et de la région parisienne: approche historique, analyse linguistique et sociolinguistique des comportements et attitudes, enquêtes et entretiens*, doktorska disertacija, Université Renée Descartes, Paris, Faculté des sciences humaines et sociales Sorbonne, Paris 2001, 599 str.

2002.

1714. Haverić, Denita. *Kontrastivna analiza pravih prijedloga u perzijskom i njihovih ekvivalenata u bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2002, 158 str.
1715. Šiljak-Jesenković, Amina. *Komparativno istraživanje turske i bosanske frazeološke građe: semantički, lingvostilistički, sociolingvistički i sintaktički aspekt*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2002, 206 str.

2003.

1716. Dizdar, Elma. *Kontrastivna analiza relativne rečenice u standardnom arapskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2003, 170 str.

2005.

1717. Hrustić, Meliha. *Valentnost pridjeva u njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2005, 191 str.

2007.

1718. Memišević, Tanja. *Metaphorical Conceptualization of FEAR in English and Bosnian*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2007, 109 str.

2008.

1719. Arnaut-Karović, Kamiah. *Kontrastivna analiza pasivnog participa i glagolskog pridjeva trpnog u atributivnom položaju u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku, Sarajevo 2008, 181 str.

1720. Okičić, Melisa. *Kontrastivna analiza složenica u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku, Sarajevo 2008, 155 str.

1721. Prndelj, Belma. *Zoonimska sastavnica frazema kojima se opisuju čovjekove osobine na građi njemačkog i B/H/S jezika*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2008, 159 str.

2009.

1722. Džanko, Minka. *Značenje i upotreba modalnih partikula "eben", "halt" i "wohl" u njemačkom i njihovih prevodnih ekvivalenta u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za njemački jezik i književnost, Sarajevo 2009, 201 str.

1723. Habul, Izela. *Kontrastivna analiza infinitivne fraze u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2009, 238 str.

1724. Husamović, Alma. *Neologizmi u jeziku reklame – kontrastivna analiza njemačkih i bosanskih, srpskih i hrvatskih reklama*, magistarski rad, Filozofski fakultet, Novi Sad 2009, 170 str.

1725. Mešanović, Emira. *Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima FBiH*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2009, 187 str.

1726. Rizvić-Eminović, Edina. *Kontrastivna analiza gerundske fraze u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na korpusu iz pravnog registra*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2009, 132 str.

2010.

1727. Šator, Belma. *Poslovice sa zoonimskom sastavnicom u njemačkom i bosanskom jeziku*, doktorska disertacija, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2010, 232 str.

2011.

1728. Ahmetović-Palić, Senka, *Rečenična kondenzacija u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2011, 95 str.
1729. Avdić, Mirnes. *Konceptualna metafora sa izvornom domenom PUTOVANJE u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2011, 161 str.
1730. Brdarević-Čeljo, Amna. *Kontrastivna analiza pitanja sa upitnom rječju u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2011, 170 str.
1731. Kulenović, Merisa. *Stilogena funkcija imeničkih složenica u njemačkom i bosanskom standardnom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2011, 159 str.
1732. Škrgić, Ilhana. *Jezik novih medija: e-volucija engleskog, njemačkog i bosanskog jezika pod utjecajem tehnoloških promjena*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, 189 str.

2012.

1733. Bureković, Melisa. *Negacija u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2012, 176 str.
1734. Kajtazović, Enisa. *Engleske posuđenice i prevedenice u oblasti muzike u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2012, 203 str.
1735. Kešetović, Selma. *Gender stereotyping in advertisements in women's magazines – a comparative study between English and Bosniac/Croatian/Serbian speaking areas*, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 2012, 211 str.

1736. Lisičić-Hedžić, Melisa. *Participi u njemačkom i B/H/S jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2012, 253 str.
1737. Mehinagić, Irma. *Epistemička modalnost u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku, Sarajevo 2012, 147 str.
1738. Tekešinović, Lejla. *Uzročna rečenica u savremenom francuskom i bosanskem, hrvatskom i srpskom jeziku književnih tekstova*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2012, 209 str.

2013.

1739. Bešić, Azra. *Tekstna vrsta vic u njemačkom i bosanskom jeziku – kontrastivna tekstnolingvistička analiza*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2013, 286 str.
1740. Ismić, Nadina. *Etimološka, sintaksička i semantička analiza poslovica u njemačkom i bosanskom jeziku / Etymologische, syntaktische und semantische Analyse der Redewendungen in der deutschen und bosnischen Sprache*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku, Sarajevo 2013, 88 str.
1741. Stuhli, Jasmina. *Kontrastivna analiza frazema engleskog i bosanskog/ hrvatskog/ srpskog jezika sa leksičkim komponentama hand, arm i finger / šaka, ruka i prst sa kognitivno-lingvističkog stajališta*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2013, 173 str.

2014.

1742. Đuliman, Selma. *Lingvistička transpozicija humora britanskih TV serija u prevodima na bosanski*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2014, 339 str.
1743. Hadžiabdić, Amra. *Analiza frazema sa komponentom Herz/srce u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 143 str.
1744. Husejnović, Elmedina. *Semantičko polje smrt u njemačkoj i bosanskoj frazeologiji*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 112 str.
1745. Lutvić, Sanelia. *Kognitivnolingvistički pristup u analizi metafora sa zoonimskim sastavnicama u b/h/s i engleskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 108 str.
1746. Mehinbašić, Jasminka. *Kontrastivna analiza neologizama u jeziku interneta (Contrastive Analysis of Internet Neologisms)*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 72 str.

1747. Puškarević, Vahid. *Upotreba metafora u političkom diskursu u njemačkoj i bosanskoj štampi*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 54 str.

2015.

1748. Alibašić, Halim. *Leksičko-semantičke specifičnosti i jezička interferencija u prevodu Muvekitove "Povijesti Bosne" sa osmanscoturskog na bosanski jezik*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2015, 171 str.
1749. Brdarević-Čeljo, Amna. *Neki aspekti strukture lijeve periferije u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2015, 347 str.
1750. Ćemalović, Sanja. *Jezičko-stilske osobitosti engleskog pravnog i bosanskog pravnog jezika: kontrastivna analiza*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2015, 134 str.
1751. Delić, Merima. *Prošireni participski atribut u administrativnom stilu u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2015, 104 str.
1752. Josipović, Jelena. *Frazeološki parovi riječi u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2015, 54 str.
1753. Mehicić, Alma. *Kinegrami u frazeologiji njemačkog i bosanskog jezika*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2015, 159 str.
1754. Mehinović, Emira. *Kontrastivna analiza idioma vezanih za boje / Contrastive Analysis of Idioms related to Colors*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2015, 76 str.
1755. Muratović-Šuta, Merjem. *Kontrastivna analiza participa u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na književnom korpusu*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2015, 95 str.
1756. Mušić, Nejra. *Kontrastivna analiza prijedloške sintagme u postmodifikaciji imeničke sintagme u savremenom engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Postdiplomski studij, Mostar 2015, 119 str.

2016.

- Filipović, Ivana, *Orijentalizmi kao kulturološki faktor u romanima Meše Selimovića i njihovi prijevodi na njemački jezik*, magistarski rad, v. 1009.

1757. Hodžić, Emina. *Konzept LIEBE in Phraseologismen in der deutschen und bosnischen Sprache* (Koncept LJUBAV u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku), magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 66 str.
1758. Kusur, Hasna. *Image Schema: Center-Periphery in English and Bosnian / Predodžbene sheme: centralno periferno u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 75 str.
1759. Osmić, Maida. *Metonymic Uses of Nouns Denoting Food Items and Drinks in English and Bosnian / Metonimijske upotrebe imenica koje označavaju hranu i piće u engleskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 147 str.
1760. Suljagić, Meris. *Kontrastivna analiza zamjenice es u funkciji formalnog subjekta*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 119 str.
1761. Trbonja-Omanić, Anisa. *Kauzativni glagoli u njemačkom i bosanskom jeziku*, doktorska disertacija, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2016, 267 str.

2017.

1762. Lizde, Dženita. *Kontrastivna analiza bosanskih/hrvatskih/srpskih i engleskih frazema sa sastavnicama glava, vrat i srce*, magistarski rad, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2017, 111 str.
1763. Mehmedović, Lejla. *Kontrastivna analiza konceptualne metafore ljudi su životinje u njemačkom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2017, 54 str.

2019.

1764. Aganović, Mirela. *The Use of Contrastive Analysis in Teaching Adult Bosnian/Serbian/Croatian EFL Learners / Upotreba kontrastivne analize u podučavanju engleskog kao stranog jezika kod odraslih kojima je bosanski/srpski/hrvatski maternji jezik*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku, Sarajevo 2019, 128 str.
1765. Begić, Almedina. *Die Feminisierung von Berufsbezeichnungen im deutschen und bosnischen Sprachraum*, magistarski rad, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica 2019, 116 str.
1766. Majka, Judyta. *Međujezički paronimi u ruskom i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti, Sarajevo 2019, 37 str.

1767. Mujagić, Mersina. *Metaforički izrazi u britanskom i bosanskohercegovačkom medijskom diskursu o izbjegličkoj krizi*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2019, 210 str.

2020.

1768. Imamović, Feđa. *Struktura pitanja s upitnom riječju u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku i sintaksički proces pomjeranja upitne riječi*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2020, 355 str.
1769. Jusufbegović, Rijana. *Strategije nemodificirane direktnosti u turskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju, Sarajevo 2020, 59 str.
1770. Nurikić, Amela. *Favourite Source Domains in Media Discourse in English and Bosnian/Croatian/Serbian Language*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2020, 84 str.

Knjige

2001.

1771. Hrustić, Meliha. *Kontrastivna analiza frazeoloških izraza sa komponentom Kopf/glava u njemačkom i u b/h/s jeziku*, M. Hrustić, Tuzla 2001, 168 str.

2002.

1772. Đorđević, Miloje; Zilić, Erminka. *Satelliten des Verbs im Deutschen und im Bosnisch-/Kroatisch-/ Serbischen – Beiträge zur konstrativen Grammatik*, Deutsch im Kontrast, Bd. 21, Julius Groos, Tübingen 2002, 183 str. ISBN 3-87276-855-7

2003.

1773. Šiljak-Jesenković, Amina. *Nad turskim i bosanskim frazikonom – semantički, sintaktički, lingvostilistički i sociolingvistički aspekt*, Posebna izdanja 25, Orijentalni institut, Sarajevo 2003, 323 str. ISBN 9958-626-04-7; 2. dop. izdanje 2020, 299 str. ISBN 978-9958-626-52-4, 978-9958-626-53-1 (el. izdanje)

2005.

1774. Muratagić-Tuna, Hasnija. *Bosanski, hrvatski i srpski aktuelni pravopisi (slicnosti i razlike)*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2005, 689 str. ISBN 9958-9309-0-0

2006.

1775. Haverić, Đenita. *Kontrastivna analiza pravih prijedloga u perzijskom i njihovih ekvivalenta u bosanskom jeziku*, Kulturni centar I. R. Iran – Al-Hoda, Sarajevo 2006, 146 str. ISBN 964439011-3 !

2007.

1776. Riđanović, Midhat, *Praktična engleska gramatika uz poređenja sa našim jezikom*, Biblioteka priručnici i udžbenici, Šahinpašić, Sarajevo 2007, 407 str. ISBN 9958-41-177-6

2008.

- Tošović, Branko (ur.) *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika*, v. 2358.

2009.

1777. Čoralić, Zrinka. *Hrana kao simbol u frazeologiji njemačkog i bosanskog jezika / Menschliche Nahrung als Symbol in phraseologismen der Deutschen und Bosnischen Sprache*, Pedagoški fakultet, Bihać 2009, 310 str. 978-9958-594-00-7
- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, v. 2363.
 - Tošović, Branko. *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Lexik – Wortbildung – Phraseologie / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, leksik(a) – tvorba r(ij)ječi – frazeologija*, v. 2364.

2010.

1778. Gačanin, Sabaheta. *Glagolski aspekt u perzijskom i bosanskom jeziku*, Posebna izdanja 31, Orijentalni institut, Sarajevo 2010, 127 str. ISBN 978-9958-626-12-8
1779. Leko, Nedžad. *Sintaksa imeničkih sintagmi u bosanskom i engleskom jeziku*, LINCOM, Muenchen 2010, 196 str. ISBN 978-3-89586-443-8
1780. *Serbo-Croatian Language, differences between standard Bosnian, Croatian and Serbian, Serbo-Croatian grammar; shtokavian dialect, Gaj's latin alphabet, Novi Sad Agreement, Vienna Literary Agreement, Declaration on the Status and Name of the Croatian Literary Language*, Books LLC, Memphis 2010, 85 str. ISBN 978-1-157-57205-3
1781. Tošović, Branko. *Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Teil 1, Phonetik, Phonologie, Prosodie / Korelaciona gramatika bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Dio 1, Fonetika, fonologija, prozodija*, Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 4, LIT, Wien 2010, 545 str. ISBN 978-3-643-50100-4
- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 1, v. 2372.
- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, v. 2373.
- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, v. 2374.

2011.

- Gavrić, Saša (ur.) *Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području. Zbornik radova predstavljenih na istoimenoj konferenciji održanoj 22. marta 2011. godine u Sarajevu, izdanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, v. 2377.
- Gavrić, Saša (ur.) *Sprach(en)politik in Bosnien und Herzegowina und im deutschsprachigen Raum, Sammelband zur gleichnamigen Konferenz vom 22. März 2011 in Sarajevo, Deutschsprachige Ausgabe*, v. 2378.
1782. Mešanović-Meša, Emira. *Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine*, Biblioteka

Bosnistika, Monografije, knj. 8, Slavistički komitet, Sarajevo 2011, 184 str. ISBN 978-9958-648-07-6

- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* I/3, v. 2387.

1783. Tošović, Branko. *Корреляционная грамматика сербского, хорватского и боснийского языков. Час. 1, Фонетика, Фонология, Просодия, Языки славянской культуры*, Moskva 2011, 639 str. ISBN 978-5-9551-0451-5

2012.

- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* I/4, v. 2397.
- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bosnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 2, v. 2396.
- Zieliński, Bogusław, Szperlik, Ewa (ur.) *Południowosłowiańskie sąsiadztwo: slawistyka i komparatystyka dzisiaj*, v. 2401.

2013.

1784. Prndelj-Šator, Belma. *Zoonimska sastavnica frazema kojima se opisuju čovjekove osobine (na građi njemačkog i bosanskog jezika)*, Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2013, 222 str. ISBN 978-9958-604-69-0
- Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* I/5: 2005–2012, v. 2409.

2014.

1785. Sokolija, Alma. *L'argot parisien et l'argot sarajevien avec les dictionnaires: description et comparaison historiques, linguistiques et sociolinguistiques*, Filozofski fakultet, Sarajevo 2014, 255 str. ISBN 978-9958-625-45-9 (el. izvor)

2016.

- Kučuk, Fahrudin. *Abecedar: Bosansko-njemački abecedar / Bosnisch-deutsch-ABC*, v. 2064.
- 1786. Tošović, Branko. *Korelaciona morfologija srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika – imenice*, Slawische Sprachkorrelationen, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Graz 2016, 408 str. ISBN 978-3-9503561-4-4

2017.

- 1787. Mešić, Sanela. *Pragmatičke funkcije modalne partikule doch i rečenični modus – kontrastivna analiza*, Planjax komerc, Tešanj 2017, 181 str. ISBN 978-9958-34-268-4
- 1788. Tekešinović, Lejla. *Uzročna rečenica u savremenom francuskom i bosanskem, hrvatskom i srpskom jeziku*, Bosansko filološko društvo, cop. Sarajevo 2017, 222 str. ISBN 978-9958-9309-7-3

2018.

- 1789. Hodžić, Emina. *Koncept ljubavi u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku*, Biblioteka Paradigme, Bosanska riječ, Tuzla 2018, 108 str. ISBN 978-9958-12-309-2
- 1790. Kadrić, Adnan. *Kontrastivna metoda u opisu bosanskog i turskog jezika u Bosni u 19. stoljeću. Bilingvalna gramatika Bosanski turski učitelj Ibrahima Edhema Berbića*, Radovi 21 (Institut za jezik), Posebna izdanja 54 (Orijentalni institut), Institut za jezik – Orijentalni institut, Sarajevo 2018, 274 str. ISBN 978-9958-620-35-5 (Institut za jezik), 978-9958-626-41-8 (Orijentalni institut)
- 1791. Spahić, Edina; Leal, Isabel. *Neki aspekti frazeoloških i paremioloških studija u španskom i bosanskom jeziku*, Dobra knjiga, Sarajevo 2018, 262 str. ISBN 978-9958-27-429-9
- 1792. Tokić, Ivica. *Utjecaj tekstne vrste na redoslijed zamjenica u njemačkom i bosanskom jeziku*, Planjax komerc, Tešanj 2018, 256 str. ISBN 978-9958-34-298-1

2019.

- 1793. Alibašić, Halim. *Muvekkitova "Povijest Bosne" i jezička interferencija*, Dobra knjiga, Sarajevo 2019, 245 str. ISBN 978-9958-27-523-4
- 1794. Brdarević-Čeljo, Amna. *Lijeva periferija rečenične strukture u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, Minex, Zenica 2019, 313 str. ISBN 978-9926-411-29-9

1795. Dupanović, Edin. *Rodbinska terminologija u bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku*, Pedagoški fakultet Univerziteta, Bihać 2019, 185 str. ISBN 978-9958-9031-3-7

2020.

1796. Džanko, Minka. *Rollengebundene Asymmetrie in Arzt-Patient-Gesprächen: Ein Vergleich im Deutschen und Bosnischen*, Universitätsverlag Winter GmbH, Heidelberg 2020, 368 str. ISBN 978-3-8253-4701-7
– Šiljak-Jesenković, Amina. *Nad turskim i bosanskim frazionom – semantički, sintaktički, lingvostilistički i sociolinguistički aspekt*, v. 1773.

Rječnici

1994.

– Azarmakan, Mohsene. *Priručnik o razgovoru s izrazima u svakoj prigodi*, v. 1039.

1996.

– Džaferagić, Aida i dr. *Nederlands-Bosnisch, Bosnisch-Nederlands wordenboek / Holandsko-bosanski, bosansko-holandski rječnik*, v. 1041.
– Kuljanin, Marina; Šauli, Vesna; Muhamedagić, Azra. *Rječnik engleskog jezika za osnovne škole*, v. 1043.
– Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
– Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

1997.

– Englesko-bosanski rječnik Word za Windows 95, v. 1046.
– Karaman, Nurko. *Arapsko-bosanski rječnik za đake i studente*, v. 1047.
– Mlivo, Mustafa. *Index riječi Kur'ana*, v. 1049.
– Muftić, Teufik. *Arapsko-bosanski rječnik*, v. 1050.
– Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
– Šauli, Vesna. *Rječnik engleskog jezika za osnovne škole*, v. 1051.
– Tandir, Mustafa. *Dječiji rječnik bosansko-arapsko-englesko-esperantski, arapsko-bosansko-englesko-esperantski, leksički minimum, tematski rječnik, konverzacija*, v. 1052.

1998.

- Čampara, Ešref. *Međunarodni rječnik arhitekture, građevinarstva i urbanizma bosanski-hrvatski-srpski-francuski-engleski-njemački-ruski*, v. 1053.
- Nikolić, Nenad. *Poslovni rječnik*, v. 1056.
- Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
- *Slikovni rječnik za djecu bosansko – englesko – njemački*, v. 1057.
- Šauli, Vesna. *Rječnik engleskog jezika za osnovne škole*, v. 1051.
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

1999.

- Benson, Morton. *Standardni englesko-srpskohrvatski, srpskohrvatsko-englieski rečnik: rečnik bosanskog, hrvatskog, i srpskog standarda*, v. 1059.
- *Dansk – Bosnisk / Kroatisch / Serbisk ordbog / Bosanski / Hrvatski / Srpski – Danski rječnik*, v. 1061.
- Dizdarević, Delila. *Englesko-francusko-bosanski rječnik pojmova iz oblasti ljudskih prava*, v. 1062.
- Edre nić, Mirza; Muratović, Ramiza; Ćatović, Alena. *Kendi kendine, pratik Boşnakça konuþma kılavuzu / Priručnik za praktičnu upotrebu bosanskog jezika*, v. 1063.
- Edre nić, Mirza; Pinar, Birsen; Begović, Şükrü. *Boşnakça-Türkçe / Türkçe-Bosnakça*, v. 1064.
- Edre nić, Mirza; Pinar, Birsen; Begović, Şükrü. *Kendi kendine pratik Boşnakça konuþma kılavuzu / Praktično uputstvo za bosansko-turski jezik*, v. 1065.
- Hasani, Sejjid Ali. *Perzijsko-bosanski rječnik*, v. 1066.
- Kulender, Ahmed. *Mali tursko-bosanski rječnik*, v. 1069.
- Marojević, Slavko; Marojević, Milica; *Njemačko-bosanski rječnik za osnovnu školu*, v. 1070.
- Mustafić, Ifet i dr. *Glosar religijskih pojmova*, v. 1071.

2000.

- Balta, Ivan. *Latinsko-bosanski, bosansko-latinski rječnik / Lexicon latino-bosanicum, bosanico-latinum*, v. 1073.
- Dizdarević, Delila. *Englesko-francusko-arapsko-bosanski rječnik pojmova iz oblasti ljudskih prava*, v. 1074.
- *Klar for Norge – Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere norsk-albansk-bosnisk/kroatisk*, v. 1078.
- Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.

- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2001.

- Bakker Haugen, Brit i dr. *Norsk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordbok / Norveško-bosanski/hrvatski/srpski rječnik / Норвешко-босански/хрватски/српски речник*, v. 1080.
- Knežević, Aleksandar; Čomić, Jasmina. *Environmental lexicon / Leksikon okoline, okoliša, životne sredine. Vol. 1, General terms. Tom 1, Opći termini*, v. 1082.
- Sket, Ivanka; Sijerčić-Čolić, Hajrija; Langusch, Emira. *Dictionary of criminology and criminal justice / Wörterbuch der Kriminologie und Strafrechtslehre / Rječnik kriminologije i krivičnopravnih nauka*, v. 1084.
- Užičanin, Nikolina S. *Bosnian-English English-Bosnian Dictionary*, v. 1085.

2002.

- Babić, Milica. *Bosansko-engleski i englesko-bosanski rječnik / Bosnian-English and English-Bosnian dictionary*, v. 1086.
- Dizdari, Tahir N. *Fjalor i orientalizmave në gjuhën shqipe / Reth 4500 fjalë me prejardhje nga gjuhët turke, arabe dhe perse*, v. 1087.
- *English Bosnian my first 1000 words / Engleski bosanski mojih prvih 1000 riječi*, v. 1089.
- Festić, Sulejman; Festić, Kemal. *Engleski u sportu / English in sport*, v. 1090.
- Gustafsson, Dahl. *Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosnijska till svenska / Uporedni rečnik sa srpskog, hrvatskog i bosanskog na švedski jezik*, v. 1091.
- *My first 1000 words english bosnian / Mojih prvih 1000 riječi engleski bosanski*, v. 1089.
- Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
- Pašanbegović, Muhamed. *Englesko-bosanski rječnik idioma i specifičnih izraza*, v. 1094.
- Velagić-Habul, Esma; Nikolić, Aleksandra; Stähli, Roland; Herren, Dominique. *Glossarium nekih termina evropske reforme visokog obrazovanja*, v. 1096.
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2003.

- Mujezinović, Alija. *Rječnik bosansko-turski, tursko-bosanski sa vodičem za razgovor / Sözlük boşnakça-türkçe, türkçe-boşnakça için konušma ile kılavuzu*, v. 1098.
- *My first 1000 words english bosnian / Mojih prvih 1000 riječi engleski bosanski*, v. 1089.
- Smailović, Ismet. *Bosansko-turski rječnik / Boşnakça-türkçe sözlük*, v. 1100.
- *Standardni školski rječnik, englesko-bosanski bosansko-engleski sa gramatikom*, v. 1101.
- Užičanin, Nikolina S. *Bosnian-English English-Bosnian Dictionary*, v. 1085.

2004.

- *Glosar pojmova koji se često koriste u kontekstu javnih nabavki / Glossary of terms commonly used in Public Procurement*, v. 1102.
- Muftić, Teufik. *Arapsko-bosanski rječnik*, v. 1050.
- Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
- Šauli, Vesna. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik za osnovnu školu*, v. 1104.
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2005.

- Hrasnica, Nada; Babić, Milka. Topić, Miroslava. *Bosansko-engleski pojmovnik za edukatore / Terminology for educators Bosnian-English*, v. 1105.
- Muratspahić, Izet (ur.) *Svensk-bosniskt lexikon / Švedsko-bosanski rječnik*, v. 1106.
- Panian, Željko. *Informatički enciklopedijski rječnik englesko-bosanski*, v. 1107.
- *Terminološki rječnik europskih/evropskih integracija englesko – bosanski, hrvatski, srpski / Dictionary of European integration terms English – Bosnian, Croatian, Serbian*, v. 1109.
- *WTO terms glossary / Glosar WTO termina*, v. 1110.

2006.

- Jerlagić, Edina. *Bosansko-engleski glosar najčešće korištenih termina u oblasti telekomunikacija*, v. 1111.

- *My first 1000 words english bosnian / Mojih prvih 1000 riječi engleski bosanski*, v. 1089.
- Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik*, v. 1044.
- Pašanbegović, Muhamed. *Idioms in everyday use / Idiomi u svakodnevnoj upotrebi*, v. 1113.
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2007.

- Hajdarević, Muhamed. *Encyclopedic dictionary of diplomacy and international relations English-French-Bosnian / Enciklopedijski rječnik diplomatičke i međunarodnih odnosa englesko-francusko-bosanski*, v. 1119.
- Nametak, Fehim. *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, v. 1121.

2008.

- Axhanel, Burim. *Bosansko-albanski rječnik / Fjalor boshnjakisht-shqip*, v. 1122.
- Bakker Haugen, Brit. *Bosnisk, kroatisk, serbisk norsk ordbok*, v. 1123.
- Kapetanović, Sulejman. *Englesko-bosanski i bosansko-engleski rječnik sa kratkom gramatikom i tematskim tabelama*, v. 1125.
- Obermüller, Elena; Kratzer, Peter. *Das große Bildwörterbuch deutsch – bosnisch/kroatisch/serbisch/burgenlandkroatisch mit über 777 Wörten zum Schauen, Lesen und Lernen*, v. 1126.
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2009.

- Đorđević, Miloje; Engel, Ulrich. *Wörterbuch zur Verbvalenz Deütsch – Bosnisch/Kroatisch/Serbisch*, v. 1129.
- Pašanbegović, Muhamed. *Englesko-bosanski, bosansko-engleski školski rječnik / English-Bosnian, Bosnian-English school dictionary*, v. 1132.
- Peljto, Džemal i dr. *Rječnik/Leksikon gasne struke / Wörterbuch/Lexikon des Gasfaches / Dictionary/Lexicon of the gas industry / Gaz terimleri sözlüğü*, v. 1133.
- Piljević, Turkan H.; Piljević, Lejla. *Bosansko turska konverzacija, grammaтика i rječnik / Türkçe-Boşnakça Konuşma Kılavuzu, Edebiyat ve Sözlük*, v. 1134.
- Smailović, Ismet. *Tursko-bosanski rječnik*, v. 1135.

2010.

- Moker, Mubina; Imamović-Haverić, Dženita. *Perzijsko-bosanski rječnik*, v. 1141.
- *Oxford English Bosnian student's dictionary – englesko-bosanski rječnik sa bosansko-engleskim indeksom*, v. 1142.
- Tahirović Sijercić, Hedina. *Bosansko-romski i romsko-bosanski rječnik / Bosnaki-Rromani thaj Rromani-Bosnaki alavari*, v. 1143.

2011.

- Akbarov, Azamat; Baştug, Harun. *Bosansko-englesko-turska knjiga fraza / Bosnian-English-Turkish Phrase Book / Boşnakça-İngilizce-Türkçe Konuşma Kılavuzu*, v. 1144.

2012.

- Bakker Haugen, Brit i dr. *Norsk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordbok / Norveško-bosanski/hrvatski/srpski rječnik / Норвешко-босански/хрватски/српски речник*, v. 1080.
- Ibrahimović, Faruk. *Rječnik turcizama u bosanskom jeziku sa tumačenjem i prevodom na engleski jezik / Dictionary of Turkish loan words in the Bosnian language, explained and translated into English*, v. 1149.
- Mckevitt, Donna. *Englesko-bosanski, bosansko-engleski školski rječnik za osnovnu i srednju školu*, v. 1153.
- Turanović, Mirsad; Žunić, Nadira. *Boşnakça-Türkçe, Türkçe-Boşnakça standart sözlük / Bosansko-turski, tursko-bosanski standardni rječnik*, v. 1155.

2013.

- Čoralić, Zrinka. *Bosansko-njemački frazeološki rječnik*, v. 1157.
- Džinić Poljak, Maida; Zarić, Slađana; Hostnik, Majda. *Prvih 500 na slovenačkom: za vaše lakše uključivanje u slovenačku okolinu / Prvih 500 po slovensko: za vaše lažje uključevanje v slovensko okolje*, v. 1158.
- Hoti, Türkana; Piljević, Lejla. *Bosansko turska konverzacija, gramatika i rječnik / Türkçe – boşnakça konuşma kılavuzu, dilbilgisi ve sözlük*, v. 1159.

2014.

- Ahmetović, Danijela; Parlak, Hatice; Ahmetović, Sami., *Tursko-bosanski bosansko-turski rječnik / Türkçe-boşnakça boşnakça-türkçe sözlük*, v. 1162.

- Berberović, Šejla; Žunić, Nadira; Berberović, Nedim. *Bosansko-turski priručnik za svakodnevnu komunikaciju / Boşnakça-Türkçe konuşma kılavuzu*, v. 1163.
- Halilović, Senahid; Halilović Đurković, Amra. *Bosansko-slovenski rječnik / Bosansko-slovenski slovar*, v. 1165.
- Karo, Emina. *Tursko-bosanski pravni leksikon (sa latinskim izrekama) / Türkçe-boşnakça hukuk sözlüğü (Latince Terimler)*, v. 1169.
- *Min-her: mining heritage / rječnik rudarskih pojmoveva / glossary of mining terms / vocabolario di nozioni minerarie / slovar rudarskih izrazov / rječnik rudarskih pojmoveva / słownik terminów górniczych*, v. 1172.
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.

2015.

- Bayhan, Şakir. *Boşnakça-Türkçe sözlük*, v. 1176.
- Orwell, Joseph. *Ilustrovani englesko bosanski rječnik*, v. 1179.
- Prndelj-Šator, Belma; Hasanica, Memnuna. *Njemačko-bosanski poslovični rječnik, njemačke poslovice sa bosanskim ekvivalentima*, v. 1180.
- Serdarević, Mustafa. *Bosansko-engleski rječnik javnih nabavki*, v. 1181.

2016.

- Dabić, Mascha. *Grundwortschatz Bosnisch/Kroatisch/Serbisch für Pflegeberufe, B/K/S – Deutsch, Deutsch – B/K/S*, v. 1182.
- Dilberović, Edin (ur.) *Glossary / Pojmovnik IPA II*, v. 1183.
- Muhr, Rudolf; Kadrić, Mira; Kinda, Andrea. *Wörterwelt: Wörterbuch für Kinder mit bosnischer/kroatischer/serbischer Muttersprache: Deutsch-Bosnisch/Kroatisch/Serbisch*, v. 1186.
- Ostojić, Branko. *Englesko-bosanski / bosansko-engleski školski rječnik*, v. 1188.
- Watson, Brown. *English Bosnian: my first 1000 words / Englesko bosanski slikovni rječnik*, v. 1190.

2017.

- *Glossary of the European Convention on Human Rights English-Bosnian Bosnian-English, developed by the Support to Human Rights Implementation Division of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law / Glosar Evropske Konvencije o ljudskim pravima englesko-bosanski bosansko-engleski, pripremio Odsjek za podršku u primjeni ljudskih prava pri Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope*, v. 1193.

- Muftić, Teufik. *Arapsko-bosanski rječnik*, v. 1050.
- Omanović, Nijaz. *Moj slikovni rječnik na njemačkom jeziku*, v. 1194.
- Šekli, Matej (ur.) *Med Slovani / Among the Slavs*, v. 1195.

2018.

- Karaman, Nurko. *Arapsko-bosanski školski rječnik*, v. 1198.
- Pašanbegović, Muhamed. *Englesko-bosanski, bosansko-engleski školski rječnik*, v. 1201.
- Vukić, Mario (prir.) *Njemačko-bosanski i bosansko-njemački rječnik*, v. 1045.
- Vukić, Mario. *Njemačko-bosanski / bosansko-njemački školski rječnik*, v. 1202.

2019.

- Girard, Alain. *Glossaire de terminologie militaire élémentaire en français et en bosnien, croate et serbe / Rječnik osnovne vojne terminologije na francuskom jeziku i na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku*, v. 1203.
- Girard, Alain. *Rječnik osnovne vojne terminologije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i na francuskom jeziku / Glossaire de terminologie militaire élémentaire en bosnien, croate et serbe et en français*, v. 1204.
- Mujić, Munir. *Rječnik klasičnih arapskih termina, gramatika, književnost, stilistika, metrika, arapsko-bosanski*, v. 1208.
- Nuhić, Nedžad. *Bosansko-njemački rječnik islamske terminologije / Bosnisch-Deutsch Wörterbuch der islamischen Terminologie*, v. 1209.

Bosanski jezik u kontaktu sa stranim jezicima

Radovi u časopisima i zbornicima

1997.

1797. Šiljak-Jesenković, Amina. Neka zapažanja o prenošenju turskih ustaljenih kolokacija na bosanski jezik, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 46, Orijentalni institut, Sarajevo 1997, str. 61–81.
1798. Vajzović, Hanka. Sufiksi orijentalnog porijekla u bosanskome jeziku – adaptacija, funkcionalnost, značenje, frekventnost, plodnost, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 46, Orijentalni institut, Sarajevo 1997, str. 39–59.

1998.

1799. Mešanović, Meliha. Germanizmi u okolini Tuzle u Bosni i Hercegovini, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 2, Prava riječ, Tuzla 1998, str. 154–172.

2006.

1800. Ilić, Jelena. Guglajte kako biste progooglali!, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 3, Matica hrvatska, Tuzla 2006, str. 188–197.
1801. Šljivić, Mersiha. English influence on Bosnian structures: Nouns as Premodifiers, *Zbornik radova* 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2006, str. 180–191.

2007.

1802. Arnaut, Alica. Lingvističko posuđivanje (germanski utjecaji u bosanskom jeziku), *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 5, Zenica 2007, str. 269–287.

2008.

1803. Durmišević-Cernica, Elma. Utjecaj engleskog jezika na bosanski jezik danas – evropeizacija ili neokolonizacija, *Prosvjetni list* 63/947, Sarajevo 2008, str. 6–7.
1804. Durmišević-Cernica, Elma. Utjecaj engleskog jezika na bosanski jezik – mje-
ra je najvažnija u svemu, *Prosvjetni list* 63/948, Sarajevo 2008, str. 6–8.
– Mičijević, Senad. Migracije i tragovi albanske leksičke u hercegovačkim
patronimima, v. 555.

2009.

1805. Memić, Nedad. Leksički transfer iz austrijskog njemačkog u bosanski, hr-
vatski i srpski jezik, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 225–238.

- Memić, Nedad. O prenošenju austrijskih i njemačkih toponima u bosanski, hrvatski i srpski jezik: O problemu egzonima u savremenom jeziku, v. 927.
1806. Špago-Ćumurija, Edina. Engleski u trouglu bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 293–303.

2011.

1807. Majetić, Senka. Multilingvizam na internetu, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 1, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2011, str. 2–7.

2012.

1808. Memić, Nedad. Leksikološki model obrade njemačkih transferskih riječi u bosanskom jeziku, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 471–480.
1809. Solak, Edina; Arnaut, Alica. Turski utjecaji u leksici bosanskoga jezika, u: Jarząbek, Krystyna; Rutter, Anna; Sojda, Sylwia (ur.) *Spotkania międzykulturowe, Tom 2, Językoznanstwo, Glottodydaktyka*, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012, str. 182–190.

2013.

1810. Dedović-Canhasi, Suzana. Uticaj bosanskog jezika na kosovski turski govor, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 101–106.
1811. Okičić, Melisa. “Dekodiranje” engleskih NN složenica zatvorenog tipa u bosanskom jeziku, u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 313–325.

2014.

- Haverić, Đenita; Šehović, Amela. Turkish as the Language Mediating Acceptance of Farsisms in Bosnian, v. 956.
- 1812. Špago-Ćumurija, Edina. Globalni memi u lokalnom kontekstu: Kontakt bosanskoga i engleskog jezika na internetu, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 12, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 65–85.

2016.

- Haverić, Đenita; Šehović, Amela. Utjecaj turskog jezika na fonološku i semantičku adaptaciju farsizama u bosanskom jeziku, v. 969.

2018.

- Burnić, Hatidže. Komparacija modela i klasifikacija leksičkog posuđivanja sa fokusom na transmorfemizaciju germanizama, v. 652.
- 1813. Šijerkić, Berina; Milak, Eldin. The Impact of English on Bosnian: Anglicisms in Bosnian Press, *Journal of Education and Humanities (JEH)* 2, International Burch University, Sarajevo 2018, str. 30–42.

2019.

- Burnić, Hatidže. Primarna i sekundarna morfološka adaptacija glagolskih germanizama u bosanskom jeziku, v. 654.
- 1814. Skopljak, Nadja; Dubravac, Vildana. Utjecaj engleskoga jezika na bosanski i uporaba engleskih riječi u bosanskome jeziku, *Hum* 14/22, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar 2019, str. 138–155.

2020.

- 1815. Špago-Ćumurija, Edina. Od prevođenja na internetu do jezičkih promjena u kontaktu engleskog i bosanskog jezika, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 5/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2020, str. 172–187.

Magistarski i doktorski radovi

2014.

- 1816. Šuvalić, Armin. *Anglicisms in the IT Lexicon of Bosnian/Croatian/Serbian Language: English Omnipresence or the Lack of Linguistic Creativity / Anglicizmi u oblasti informatike u leksikonu b/h/s jezika: dominacija*

engleskog jezika ili nedostatak jezičke inovativnosti, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 91 str.

2016.

1817. Fazlić, Đana. *Utjecaj engleskog jezika na bosanski jezik u novinskom jeziku*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku, Sarajevo 2016, 51 str.

Knjige

2004.

1818. Tanović, Ilijas; Šehović, Amela. *Negativan uticaj stranih jezika na maternji jezik (posljedice jezičke interferencije u jeziku povratnika iz zemalja prijema)*, Nastavna biblioteka 10, Svetlost, Sarajevo 2004, 180 str. ISBN 9958-10-645-0

2015.

1819. Buras-Marciniak, Anetta; Gołaszewski, Marcin. *Südslawen und die deutschsprachige Kultur*, P. Lang, cop., Frankfurt am Main 2015, 367 str. ISBN 978-3-631-65468-2

Bosanski kao strani jezik

Radovi u časopisima i zbornicima

2000.

- Smolić, Marija; Požgaj-Hadži, Vesna. Jezik u zrcalu tekstova (izbor hrvatskih, srpskih i bosanskih tekstova za strane slaviste), v. 2254.

2004.

1820. Thomas, Paul-Louis. Srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, srpskohrvatski na Sorboni, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 34/1, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 2004, str. 63–67.

2005.

1821. Ronelle, Alexander. BCS vs. B, C, S: Bringing Comprehension to the Foreign Learner, *Forum Bosnae* 34, Međunarodni forum Bosne, Sarajevo 2005, str. 210–217.

2009.

1822. Špago-Ćumurija, Edina. Bosnian or Croatian? Sintaksičke razlike u kursevima bosanskog i hrvatskog jezika za strance, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 433–452.

2011.

1823. Aljukić, Bernes. Analiza grešaka u pisanom izražavanju. Negramatične rečenice u komunikaciji u jeziku L2 (studija slučaja), *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 8, Matica hrvatska, Tuzla 2011, str. 153–169.

1824. Karavdić, Zenaida. To write a textbook for “little language”, u: *FLTAL 2011, proceedings, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL '11)*, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 5–7, 2011, International Burch University, Sarajevo 2011, str. 301–306.

2012.

1825. Karavdić, Zenaida. How to Make the Test for the Exam of the Foreign Language, Akbarov, Azamat (ur.) *2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL '12), 4–6 May 2012, Sarajevo*, International Burch University, Sarajevo 2012.
1826. Thomas, Paul-Louis. Kako napraviti zajedničku gramatiku BCHS (bosanskog, crnogorskog, hrvatskog, srpskog) jezika?, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga I*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 51–58.

2013.

1827. Karavdić, Zenaida. Kako sastaviti test iz bosanskog kao stranog jezika, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 24. i 25. 05. 2012*, Zenica 2013, str. 677–688.
1828. Thomas, Paul-Louis. Pour une grammaire commune du BCMS, *Revue des études slaves* 84/1–2, Institut national d'études slaves, Paris 2013, str. 235–251.

2014.

1829. Krejčí, Pavel. Nastava istorije jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca za studente južnoslovenskih filologija i balkanistike u Brnu: problemi i izazovi, *Slavistika* 18, Slavističko društvo Srbije, Beograd 2014, str. 484–494.

2015.

1830. Đapo, Larisa; Akbarov, Azamat. Bilingvizam kao činilac u usvajanju početnog čitanja i pisanja na bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 12, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2015, str. 49–64.

2016.

1831. Ćalić, Jelena. Predavanje srpskohrvatskog (ili bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog) kao stranog jezika: komparativni pristup i izazovi, u: Krajišnik, Vesna (ur.) *Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, tematski zbornik radova 3*, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd 2016, 409–420.
1832. Šator, Belma. Obrada frazema u nastavi bosanskog jezika kao stranog jezika, *Istraživanja 11*, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2016. godine, str. 107–113.

2019.

1833. Balažic Bulc, Tatjana; Požgaj-Hadži, Vesna. Hrvatsina, srbsčina, bosansčina in črnogorščina v slovenskem izobraževanju: novi jeziki z dolgo tradicijo, u: Balažic Bulc, Tatjana i dr. (ur.) *Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2019, str. 71–80.
- Požgaj-Hadži, Vesna; Balažic Bulc, Tatjana. Hrvatski, srpski i bosanski jezik na stranim sveučilištima: nekad i danas, a ubuduće?, v. 2146.

2020.

1834. Balažic Bulc, Tatjana; Požgaj-Hadži, Vesna. Novi statusi jezikov v spremenjenih družbeno-političnih okolišinah: primer srbohrvaščine in njenih naslednic v Sloveniji, *Teorija in praksa, revija za družbena vprašanja 57*, posebna št., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, jan.–feb. 2020, str. 10–20.

Magistarski i doktorski radovi

2018.

1835. Potočnik, Katja. *Bošnjaki v Sloveniji: prepletanje jezika in kulture na primeru velenjskih Bošnjakov*, magistarski rad, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, Oddelek za slovenistiko, Ljubljana 2018, 92 str.

Knjige

1997.

1836. Džaka, Bećir. *Bosanski jezik, početni kurs za Perzijance*, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Sarajevo 1997, 265 str.
1837. Pelesić Muminović, Fatima. *Bosanski jezik*, knj. 1, Bemust, Zenica 1997, 237 str.

2001.

1838. Laškova, Lili. *Сърбо-хърватска граматика – сръбски, хърватски, босненски*, Емас, София 2001, 359 str.; 2. doplneno izdanie, 2005, 375 str.

2002.

1839. Mønnesland, Svein. *Bosnisk, kroatisk, serbisk grammatikk*, Syppress, Oslo 2002, 336 str. ISBN 82-91224-31-5

2005.

- Laškova, Lili. *Сърбо-хърватска граматика – сръбски, хърватски, босненски*, v. 1838.

2006.

1840. Ronelle, Alexander. *Bosnian, Croatian, Serbian: a grammar with sociolinguistic commentary*, The University of Wisconsin Press, Madison 2006, 464 str. ISBN 0-299-21194-0
1841. Ronelle, Alexander; Elias-Bursać, Ellen. *Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook with exercises and basic grammar*, The University of Wisconsin Press, Madison 2006, 481 str. ISBN 0-299-21204-1, 978-0-299-21204-9; 2nd ed., 2010, 510 str. ISBN 978-0-299-23654-0

2007.

1842. Šipka, Danko. *Comparative Reference Grammar of Bosnian / Croatian / Serbian*, Dunwoody Press, Hyattsville 2007, 740 str. ISBN 978-1-931546-31-7

2008.

1843. Pelesić Muminović, Fatima. *Učimo bosanski, priručnik za učenje bosanskog jezika*, B Kontakt, Sarajevo 2008, 149 str. ISBN 978-9958-662-00-3; CD-ROM 2009, 176 str. ISBN 978-9958-662-01-0

1844. Rasulić, Katarina; Trbojević, Ivana (ur.) *ELLSSAC Proceedings, International Conference English Language and Literature Studies, Structures across Cultures 1*, University, Faculty of Philology, Belgrade 2008, 786 str. ISBN 978-86-86419-45-3

2009.

- Pelesić Muminović, Fatima, *Učimo bosanski, priručnik za učenje bosanskog jezika*, v. 1843.

2010.

- Ronelle, Alexander; Elias-Bursać, Ellen. *Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook with exercises and basic grammar*, v. 1841.

2011.

1845. Karavdić, Zenaida. *Bosanski jezik kao strani jezik*, International Burch University, Sarajevo 2011, 187 str. ISBN 978-9958-9965-8-0

2012.

1846. Mehanović, Muhamed; Šemsudin, Abdulmedžid. *Korisni priručnik za učenje bosanskog jezika, prvi stručni priručnik za učenje bosanskog jezika namijenjen Arapima*, M. Mehanović, A. Šemsudin, Sarajevo 2012, 167 str. ISBN 978-9958-865-72-5

1847. Riđanović, Midhat. *Bosnian for foreigners with a comprehensive grammar*, Rabic, Sarajevo 2012, 717 str. ISBN 978-9958-33-060-5

1848. Thomas, Paul-Louis; Osipov, Vladimir. *Grammaire du bosniaque-croate-monténégrin-serbe*, Collection de grammaires de l’Institut d’études slaves 8, Institut d’études slaves, Paris 2012, 621 str. ISBN 978-2-7204-0490-0; 2. éd. Revue et corrigée, 2017, 623 str.

2013.

1849. Kerla, Minela; Alihodžić-Usejnovski, Nermina. *Bosanski jezik, komunikacijski priručnik za strance sa zadacima i vježbama*, M. Kerla – N. Alihodžić-Usejnovski, Sarajevo 2013, 96. str. ISBN 978-9958-534-07-2

2015.

1850. Heinz, Christof; Kuße, Holger. *Slawischer Sprachvergleich für die Praxis: Lern- und Erschließungsstrategien*, Floskeln für den Alltag, Grammatik,

Wörterverzeichnis, Hörmaterialien, Specimina philologiae Slavicae, Bd. 179, BiblioMedia, München i dr. 2015, 462 str. ISBN 978-3-86688-407-6

2016.

1851. Pelesić Muminović, Fatima. *Bosanski jezik / Bosnian language*, F. Pelesić Muminović, Sarajevo 2016, 173 str. ISBN 978-9926-408-69-5
1852. Podrepschek, Nora. *Raum für linguistische Diversität in Wien Ottakring? – eine Analyse der sichtbaren Mehrsprachigkeit im Besonderen der türkischen und bosnisch/kroatisch/serbischen Minderheiten*, Akademikerverlag, Saarbrücken 2016, 149 str. ISBN 978-3-330-50621-3

2017.

- Thomas, Paul-Louis; Osipov, Vladimir. *Grammaire du bosniaque-croate-monténégrin-serbe*, v. 1848.

2018.

1853. Fehimović, Mirza. *Basic Bosnian in 10 lessons*, M. Fehimović, Sarajevo 2018, 265 str. ISBN 978-9926-456-42-9
1854. Pelesić Muminović, Fatima. *Bosanski jezik / Boşnakça*, F. Pelesić Muminović, Sarajevo 2018, 173 str. ISBN 978-9926-442-94-1

2019.

1855. Durić, Rašid. *Lehrbuch Bosnisch-Kroatisch-Seratisch-Deutsch*, Südwestdeutscher Verlag Für Hochschulschriften, Riga 2019, 356 str. ISBN 978-6-2023-2279-9

2020.

1856. Hodžić-Kadić, Azra; Luimpöck, Manfred. *Otkrij bosanski I*, E. Weber Verlag GmbH, Wien 2020, 196 str. ISBN 978-3-85253-688-0

Sociolingvistika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

1857. Tošović, Branko. Poredbena sociolingvistička paradigma jugoslovensko-sovjetske jezičke situacije, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 55–69.

1991.

1858. Karadža, Mevlida. Jedan pogled na jezičke promjene i njihovu društvenu uslovljenošć, *Književni jezik* 20/3–4, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 198–206.

1999.

1859. Karadža, Mevlida. Sociolingvistički aspekti jezičke situacije u Bosni i Hercegovini, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 31–39; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 67–76.

2000.

1860. Rehder, Peter. Soziolinguistische Überlegungen zum Bosnischen von heute (anhand neuerer Literatur), *Südost-Forschungen, Internationale*

Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas 59–60, De Gruyter Oldenbourg 2000, str. 490–498.

2001.

1861. Mønnesland, Svein. Sociolingvistička situacija deset godina poslije raspada Jugoslavije, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 17–24.

2003.

- Šiljak-Jesenković, Amina. Neka zapažanja o turskom i bosanskom frazikuju sa sociolingvističkog aspekta, v. 1566.

2006.

1862. Šehović, Amela. Pozdravi u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka (sociolingvistička analiza), *Pismo, časopis za jezik i književnost* 4/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, str. 26–42.

2007.

1863. Špago-Ćumurija, Edina. Komuniciranje bojom: boja kao lingvistički i kulturno-istorijski znak, *Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 57–66.

2008.

1864. Pranjković, Ivo. O aktualnome sociolingvističkom i lingvopolitičkom statusu standardnih jezika na novoštakavskoj osnovici, u: Tošović, Branko (ur.) *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika*, Slawische Sprachkorrelationen Bd. 1, LIT, cop., Wien – Berlin 2008, str. 130–134; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Izvori, Graz – Zagreb 2010, str. 49–53.

2009.

- Karadža, Mevlida. Sociolingvistički aspekti jezičke situacije u Bosni i Hercegovini, v. 1859.
- 1865. Katnić-Bakaršić, Marina. Bosanskohercegovačka sociolingvistička previranja: jezična situacija u Bosni i Hercegovini nakon 1991, u: Požgaj Hadži, Vesna; Balažić Bulc, Tatjana; Gorjanc, Vojko (ur.) *Med politiko in stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009, str. 73–83.
- Warchał, Mateusz. Proces adaptacji zapożyczeń językowych: czynniki socjo- i psycholinguistyczne wobec zróżnicowania anglicyzmów w wybranych językach słowiańskich, v. 1603.

2010.

- Pranjković, Ivo. O aktualnome sociolingvističkom i lingvopolitičkom statusu standardnih jezika na novoštokavskoj osnovici, v. 1864.
- 1866. Šehović, Amela. Govorni činovi kao parametri moći (na primjeru ekspresiva u bosanskohercegovačkim dramama), *Pismo, časopis za jezik i književnost* 8/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2010, str. 101–117.
- 1867. Šehović, Amela. Kako jezik odražava moć (na primjeru drame *Tamo je dobro Dževada Karahasana*), *Odjek*, 63/2, Sarajevo, Ijeto 2010, str. 61–64.
- 1868. Šehović, Amela. Zamjenice moći i solidarnosti u bosanskohercegovačkim dramama, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 7/7, Matica hrvatska, Tuzla 2010, str. 61–74.
- 1869. Špago-Ćumurija, Edina; Špago, Džemal; Dizdar, Nerin. Jezički izraz u turbo-folk pjesmama kao refleksija društvenih prilika, *Istraživanja* 5, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2010, str. 215–227.

2011.

- 1870. Nikolić, Marijana. Časopis *Dobri pastir* u kontekstu jezične situacije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (od 1950. do 1990. godine), *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 65–74.
- 1871. Šehović, Amela. Etikete za obraćanje (na primjeru bosanskohercegovačkih drama 20. vijeka), *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 8, Matica hrvatska, Tuzla 2011, str. 81–95.

2012.

- 1872. Janković, Srđan. Sociolingvističko određenje bosanskohercegovačkog standardnojezičkog izraza 1991, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.)

- Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 85–89.
1873. Katnić-Bakaršić, Marina. Uloga zamjenica *mi* i *oni* u konstrukciji odnosa moći u diskursu, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 399–406.
1874. Šehović, Amela. Analiza diskursa moći u drami A. Sidrana *U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce, Odjek* 55/3–4, Sarajevo, jesen–zima 2012, str. 105–109.
- Zovko, Ivana. Contrastive analysis of discourse markers in the interviews with presidents of Bosnia and Herzegovina and The U.S.A., v. 1656.

2013.

- Hadžialagić, Merima. Rodna diskriminacija u nomenklaturi zanimanja – sociolingvistička analiza na primjeru bosanskih novina, v. 1934.
1875. Hodžić, Jasmin O nekim sociolingvističkim aspektima *Hasanaginice, Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 41–54.
1876. Šehović, Amela. Jezik u funkciji iskazivanja moći (na primjeru drame *Veliki vezir Derviša Sušića*), *Pregled* 54/2, Sarajevo 2013, str. 111–119.
1877. Terzić, Rahima. O mrtvima sve najbolje (sociolingvistička i lingvostilistička analiza smrtnovica i posljednjih pozdrava), *Lingvazin* 1/3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 33–36.

2015.

1878. Bulić, Halid. *Kahva, kafa, kava* – frekvencija upotrebe različitih oblika i činioci koji je određuju (sociolingvistička analiza), *Lingvazin* 3/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2015, str. 17–19.

2016.

1879. Đuliman, Selma. Strategije učitivosti na primjeru drame *To Alije Isakovića, DHS – Društvene i humanističke studije* 1/1, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2016, str. 49–60.
1880. Giesel, Christoph. Etnički, društveni i sociolingvistički aspekti i stavovi i jezičke karakteristike kod iseljenih Bošnjaka sandžačkog porijekla u Istanbulu (Turska), u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13.

mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 563–601.

1881. Špago-Ćumurija, Edina. Internetski diskurs kao platforma za komunikaciju tokom protesta u Bosni i Hercegovini 2014. godine, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova 3/1*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 227–238.
– Žerić, Alma. A Cross-cultural study of apologies in Bosnian and English, v. 1686.

2017.

1882. Arnaut, Alica. Sociolingvistički i pragmalingvistički koncepti časopisa *Behar*, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 193–212.
1883. Sokolija, Alma. Jedno terensko sociolingvističko istraživanje, *Primenjena lingvistika 18*, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije – Filološki fakultet u Beogradu – Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2017, str. 91–100.

2018.

1884. Hodžić, Jasmin. Neki sociolingvistički aspekti imenovanja i učenja maternjeg jezika i književnosti u bosanskohercegovačkom školstvu s fokusom na Kanton Sarajevo, *Književni jezik 29*, Institut za jezik, Sarajevo 2018, str. 159–197.
1885. Vlastelić, Anastazija; Galunić, Ivana. Sociolinguistic analysis of the adaptation of car commercials to the South Slavic market, u: Odaloš, Pavol (ur.) *Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie*, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica 2018, str. 357–365.

2019.

1886. Balažić Bulc, Tatjana; Požgaj-Hadži, Vesna. Deklaracija o zajedničkom jeziku iz sociolingvističke perspektive, u: *Njegoševi dani 7, zbornik radova, međunarodni naučni skup, Kotor, 30. 08. – 3. 09. 2017. godine*, Filološki fakultet, Nikšić 2019, str. 153–165.
– Mikolić, Vesna. O modifikatorima moći ili intenziteta u bosanskom i slovenskom jeziku, v. 1702.
1887. Šipka, Danko. Iz društva u leksikografiju i natrag: rječnici kao ideološki manevri, *Književni jezik 30*, Institut za jezik, Sarajevo 2019, str. 357–375.

2020.

1888. Hodžić, Jasmin. Sociolingvistički uvidi u rasprave o bosanskom jeziku na *Mostarskom savjetovanju o književnom jeziku* (1973) i *Sarajevskom savjetovanju* (2019), *Jezikoslovni zapiski* 26/1, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana 2020, str. 129–142.
1889. Mujagić, Mersina. Metaphors in Online Discussions on Migrant Crisis in Bosnia and Herzegovina, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 8/9, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2019/2020, str. 61–81.
1890. Šehović, Amela. Iz ugla sociolingvistike: nomina professionis u rječnicima bosanskog jezika s početka 21. vijeka, u: Lukašenec, A. A. (ur.) *Slavjanskaja dèryvatagrafija / Slavic derivatography*, Prava i èkonomika, Minsk 2020, str. 313–320.

Magistarski i doktorski radovi

2006.

1891. Šehović, Amela. *Analiza konverzacije u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka (sociolingvistički pristup)*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2006, 203 str.

2012.

1892. Ilić, Jelena. *Stavovi novih generacija studenata engleskog jezika prema upotrebi tabu izraza sa engleskog i bošnjačko/hrvatsko/srpskog govornog područja*, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 2012, 259 str.

2016.

1893. Ćosić, Aida. *Jezik mržnje u sadržajima web portala u Bosni i Hercegovini*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 112 str.

2019.

1894. Rišljanin, Nizama. *Iskazivanje moći u "Dervišu i smrti" Meše Selimovića*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 46 str.

Knjige

2000.

1895. Hofmann-Pianka, Agnieszka. *Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego*, Radamsa, Krakow 2000, 153 str. ISBN 83-86552-10-7

2005.

- Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, v. 2339.

2006.

- Ronelle, Alexander. *Bosnian, Croatian, Serbian: a grammar with sociolinguistic commentary*, v. 1840.

1896. Sotirović, Vladislav B. *Sociolinguistički aspekt raspada Jugoslavije i srpsko nacionalno pitanje*, V. Sotirović, Vilnjus 2006, 195 str. ISBN 9986-19-967-0

2012.

1897. Šehović, Amela. *Jezik u bosanskohercegovačkim dramama (sociolinguistički pristup)*, Posebna izdanja 18, Institut za jezik, Sarajevo 2012, 240 str. ISBN 978-9958-620-15-7

2014.

1898. Kadić, Safet. *Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida (sociolinguistički eseji i ogledi)*, Planjax komerc, Tešanj 2014, 516 str. ISBN 978-9958-34-137-3

2020.

- Džanko, Minka. *Rollengebundene Asymmetrie in Arzt-Patient-Gesprächen: Ein Vergleich im Deutschen und Bosnischen*, v. 1796.

Pragmalingvistika

Radovi u časopisima i zbornicima

2007.

1899. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Poetika bošnjačkih narodnih uspavanki, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 1, Bihać 2007, str. 187–215.

2009.

1900. Gološ, Enisa. Pragmatički aspekt ekspresivnosti, *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu* 15/51, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2009, str. 65–68.
1901. Rakovac, Selma. Pozdravi, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 6, Matica hrvatska, Tuzla 2009, str. 76–81.

2011.

- Bilbija, Snežana. Contrastive Analysis of Accusing and Defending in English and Bosnian/Croatian/Serbian Public Discourse, v. 1631.
1902. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Vokativ i gramatika tuđeg govora, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 4, Bihać 2011, str. 347–369.

2012.

1903. Hodžić-Čavkić, Azra. Pragmasemantička analiza konceptualnih metafora u djelima ekspresionističkih likova Ahmeda Muradbegovića, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 10/1, Sarajevo 2012, str. 84–98.
1904. Ništović, Hazema. Neverbalni elementi u govornom činu, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 10, Zenica 2012, str. 129–142.
- Pennington, James Joshua. The Bosnian-Croatian-Serbian adnominal possessive dative at the syntax-pragmatics interface, v. 757.

2014.

1905. Durmišević-Cernica, Elma. Boja kao pragmalingvistička vrijednost, *Radovi 17*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2014, str. 227–242.
1906. Durmišević-Cernica, Elma. Pueritivi u bosanskom jeziku, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova 2/1*, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 200–215.
1907. Prodanović, Marijana M. Metonymies within indirect speech acts: The case of complaining and apologising, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 1223–1229.

2015.

1908. Šehović, Amela. Pragmatički aspekti deminucije u svakodnevnoj komunikaciji (sa osvrtom na tvorbena obilježja deminutivnih imenica), u: Stramljič Breznik, Irena (ur.) *Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga / Deminutivy v slavjanskih jazykah: forma i rol' / Diminutives in slavic languages: form and role*, Knjižna zbirka Zora 113, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti – Filozofska fakulteta, Maribor 2015, str. 375–385.

2016.

1909. Čović-Filipović, Alma. Jezične strategije istraživanja afektivnosti u diskursu o Sarajevskom atentatu, *Primenjena lingvistika 17*, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad 2016, str. 137–149.
1910. Durmišević-Cernica, Elma. Zoonimi u rječnicima bosanskoga jezika – pragmalingvistička analiza, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 397–412.

2017.

- Arnaut, Alica. Sociolingvistički i pragmalingvistički koncepti časopisa *Behar*, v. 1882.
- 1911. Bulić, Halid. Pragmatička uloga navodnika u romanu Ponornica Skendera Kulenovića, *Književna smotra, časopis za svjetsku književnost 183/1*, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2017, str. 91–95.

1912. Bulić, Halid. Upravljanje glasovima u Mevludu Mirze Safvet-bega Bašagića, *Slavica Łodziensia* 1, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017, str. 77–93.
1913. Burnić, Hatidže; Mujkić, Anita. Odnos verbalne, neverbalne i paraverbalne komunikacije u radnoj sredini, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 9, Bihać 2017, str. 259–275.
1914. Durmišević-Cernica, Elma. Vokativne eksklamacije u drami *Tri svijeta Hamze Hume*, *Radovi* 20, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2017, str. 211–222.

2018.

1915. Bulić, Halid. Uvod u pragmatičku analizu *Ponornice Skendera Kulenovića*, *Lingvazin* 6/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2018, str. 10–12.
– Palić, Ismail. O semantičkom i pragmatičkom aspektu imperativa u bosanskome jeziku, v. 898.

2019.

1916. Burnić, Hatidže; Ramulić Mujkić, Anita. Komparativna pragmatička analiza uvrede i klevete i njihove pravne refleksije, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 11, Bihać 2019, str. 261–275.
1917. Durmišević-Cernica, Elma. Pragmalingvistička analiza uzvika smijeha, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II*, *Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 11–18.
– Džanko, Minka. Ti i/ili Vi u oslovljavanju pacijenata – Kontrastivna analiza u njemačkom i bosanskom jeziku, v. 1695.
1918. Skenderović, Sabina. Bosnian and American political memes and cartoons depicting hurricane Irma, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/1(7), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2019, str. 43–62.

Magistarski i doktorski radovi

2008.

1919. Vejo, Reuf. *Lingvistički aspekt dječjih pitanja*, magistarski rad, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet-Pale, Katedra za srpski jezik i književnost, Pale 2008, 106 str.

2013.

- Benco, Olga. *Tvorbeno-pragmaticka analiza augmentativa u narativnom diskursu*, magistarski rad, v. 699.

2014.

1920. Durmišević-Cernica, Elma. *Uzvični pragmemi: komunikacijska, tvorbena i stilistička analiza*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2014, 127 str.

2020.

- Jusufbegović, Rijana. *Strategije nemodificirane direktnosti u turskom i bosanskom jeziku*, magistarski rad, v. 1769.
- 1921. Korić Begić, Amila. *Pragmastička analiza drama Derviša Imamovića*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2020, 41 str.
- 1922. Lihovac, Adela. *Pragmatička načela u naslovima štampanih i elektronskih informativnih medija*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2020, 38 str.

Knjige

2017.

- Mešić, Sanela. *Pragmatičke funkcije modalne partikule doch i rečenični modus – kontrastivna analiza*, v. 1787.

2018.

1923. Bulić, Halid. *Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića*, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla 2018, 224 str. ISBN 978-9958-0398-3-6

2019.

1924. Bakšić, Sabina; Bulić, Halid. *Pragmatika*, Naučna biblioteka Slovo 5, Bookline, Sarajevo 2019, 304 str. ISBN 978-9926-445-12-6

Korpusna lingvistika

Radovi u časopisima i zbornicima

2006.

- Hrustić, Meliha; Mešić, Sanela. Zwillingsformeln im deutschen und im bosnischen – kurze darstellung und korpusanalyse, v. 1575.

2010.

- Tošović, Branko. Leksička distanca između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika u Gralis-Korpusu, v. 1623.

2014.

- Lagumdžija, Zineta. Frazemi u književnog djelu – Uloga kompjutera u korpusnom istraživanju, v. 1232.

2016.

1925. Dazdarević, Samina; Fijuljanin, Fahreta; Rastić, Aldin. Elektronski korpus bosanskog jezika – potreba / obaveza budućih nacionalnih projekata, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 489–508.

Knjige

2004.

1926. Plivac, Ernest. *Quantitative Untersuchungen zu den bosnischen, kroatischen und serbischen Texten mit Hilfe der Computerlinguistik und der Texttechnologie*, GRIN, München 2004, 120 str. ISBN 978-3-656-64475-0

2014.

1927. Plivac, Ernest. *Korpuslinguistische Untersuchungen der bosnischen, kroatischen und serbischen Korpora mit Hilfe der Computerlinguistik und der Texttechnologie*, Disserta, Hamburg 2014, 139 str. ISBN 978-3-95425-532-0

Tipološka lingvistika

Radovi u časopisima i zbornicima

2007.

- Dizdar, Elma. Hijerarhija dostupnosti u arapskoj i bosanskoj relativnoj rečenici, v. 1577.
- Voniš, Arno. Tipološke razlike između bugarskog i makedonskog jezika u poređenju sa srpskim, hrvatskim i bošnjačkim jezikom, v. 1583.

Psiholingvistika

Radovi u časopisima i zbornicima

2009.

- Warchał, Mateusz. Proces adaptacji zapożyczeń językowych: czynniki socjo- i psycholinguistyczne wobec zróżnicowania anglicyzmów w wybranych językach słowiańskich, v. 1603.

2019.

1928. Tokmačić, Ines; Popov, Srđan. Time reference processing in Bosnian/Croatian/Serbian: An ERP study, u: Halupka-Rešetar, Sabina; Martínez-Ferreiro, Silvia (ur.) *Studies in language and mind 3, selected papers from the 6th & 7th Workshop on Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research, April 2018 and 2019, Novi Sad*, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad 2019, str. 15–43.

Bosanski jezik i rodne studije

Radovi u časopisima i zbornicima

2004.

1929. Katnić-Bakaršić, Marina. Jezik i (de)konstrukcija roda, *Forum Bosnae* 26, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2004, str. 67–116.

2011.

1930. Šehović, Amela. Rodna perspektiva u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka, *Pregled* 52/2, Sarajevo, maj – septembar 2011, str. 55–82.

2012.

1931. Čaušević, Jasmina; Zlotrg, Sandra. Diskriminacija u jeziku: Istraživanja u BiH, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 319–326.

1932. Čaušević, Jasmina; Zlotrg, Sandra. Izvinite, gospođa ili gospodica? – Feministička jezička istraživanja u Bosni i Hercegovini, u: Zaharijević, Adriana (ur.) *Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka*, 4. dop. izdanje, Edicija Gender Sarajevskog otvorenog centra, Sarajevski otvoreni centar – Fondacija Heinrich Böll, Ured u Bosni i Hercegovini – Fondacija “Cure”, Sarajevo 2012, str. 272–286.
– Grochola-Szczepanek, Helena. Informacje o płci w słownikach języka polskiego i bośniackiego, v. 1645.

1933. Hodžić, Jasmin. Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao ‘rođno osjetljiv’ jezik, u: Akbarov, Azamat; Cook, Vivian (ur.) *Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching*, International Burch University, Sarajevo 2012, str. 309–316.

2013.

1934. Hadžialagić, Merima. Rodna diskriminacija u nomenklaturi zanimanja – sociolinguistička analiza na primjeru bosanskih novina, u: Turbić-Hadžagić,

Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 145–152.

2014.

1935. Sofović, Dina. Gender differences in language use: do men and women use language differently?, u: Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, str. 509–518.

2015.

- Dubravac, Vildana. Muško-ženski odnosi kroz poslovice u b/h/s i engleskom jeziku, v. 1678.
1936. Fehratović, Jahja. Odraz sandžačkobošnjačkog principa muškosti kroz glagol *osiniti se*, *Islamska misao, godišnjak Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru* 8, Novi Pazar 2015, str. 161–171.

2016.

1937. Delibegović Džanić, Nihada; Žerić, Alma. What is advertising without blending? Advertisements in women's magazines, *ExELL (Explorations in English Language and Linguistics)* 4/1, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2016, str. 1–14.

2017.

1938. Dolić, Belkisa. Jezički indikatori rodnih stereotipa u animiranome diskursu – Peppa Pig, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 12, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2017, str. 20–42.

Magistarski i doktorski radovi

2012.

- Kešetović, Selma, *Gender stereotyping in advertisements in women's magazines – a comparative study between English and Bosniac/Croatian/Serbian speaking areas*, doktorska disertacija, v. 1735.

2016.

1939. Kasapović, Estela. *Savremeni bosanski jezik kao rodno osjetljiv jezik*, magistrski rad, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Odsjek za razredni nastavu, Sarajevo 2016, 64 str.
1940. Zlotrg, Sandra. *Rod i upotreba jezika u žargonu*, magistrski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Postdiplomski studij iz lingvističkih disciplina, Sarajevo 2016, 149 str.

2020.

- Aljukić, Bernes. *Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijalna analiza televizijskih intervjua*, doktorski rad, v. 863.

Knjige

2011.

1941. Čaušević, Jasmina; Zlotrg, Sandra. *Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima*, Udruženje za jezik i kulturu “Lingvisti” – Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta, Sarajevo 2011, 100 str. ISBN 978-9958-1932-0-0 (Udruženje Lingvisti), 978-9958-704-27-7 (Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije)

Jezik pojedinih tekstova ili grupe tekstova

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

- Kijametović, Redžep. Dijalektizmi u romanu “Bihorci” Ćamila Sijarića, v. 902.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Pojačanje izražajnosti reči u delima Ćamila Sijarića, v. 1274.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Ponavljanja u djelima Ćamila Sijarića, v. 1275.

1991.

- Halilović, Senahid. Osobenosti jezika savremene vjerske štampe u BiH (na primjerima iz *Preporoda i Svjetla riječi*), v. 1367.
- 1942. Halilović, Senahid. Podaci o našem jeziku u Ljetopisu Mula-Mustafe Bašeskije, *Književni jezik* 20/3–4, Institut za jezik, Sarajevo 1991, str. 189–197.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Morfološke karakteristike imenica u delima Ćamila Sijarića, v. 659.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Pridevi određenog i neodređenog vida u delima Ćamila Sijarića, v. 638.
- Peco, Asim. Leksičke slojevitosti u romanu “Ponornica” Skendera Kulenovića, v. 906.

1994.

- Stevović, Savo. Neke lingvostilističke osobine proze Ćamila Sijarića, v. 1276.

1998.

- 1943. Peco, Asim. Dijalekatska pripadnost navedenih narodnih pjesama III, *Hercegovina* 10, Arhiv Hercegovine, Mostar 1998, str. 81–84.

- Puriš, Bernisa. Sintaksičko-stilističke osobine elipse na primjerima ekscerpiranim iz djela *Taj čovjek* A. Isakovića i *Istočni diwan* Dž. Karahasana, v. 1277.
1944. Smailović, Ismet. O jeziku Hasana Kikića, *Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju* 6, Gračanica 1998, str. 88–94.

1999.

- Durić, Rašid. Estetsko-stilematska funkcija bosnizama u prozama Alije Nametka, v. 1278.
1945. Peco, Asim. Leksičke slojevitosti u romanu *Derviš i smrt* Meše Selimovića, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 123–130.
1946. Pirić, Alija. Slovo o stilu Mehmedalije Maka Dizdara, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 201–212.
1947. Rašić, Nikola. Jezik i stil bosanskohercegovačkih pisaca, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 169–179.

2001.

- Smailović, Ismet. Pogled na pismo i jezik lista *Gajret* u 1913. godini, v. 288.

2003.

1948. Filan, Kerima. Jezičke jedinice na bosanskom jeziku u ljetopisu Mula Mustafe Bašeskije, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 51, Orijentalni institut, Sarajevo 2003, str. 9–29.
- Muratagić-Tuna, Hasnija. Inkoativne i finitivne rečenice u djelima Ćamila Sijarića, v. 846.
- Puriš, Bernisa. Sintaksičko-stilističke osobine parcelacije (na primjerima iz djela *Taj čovjek* A. Isakovića i *Istočni diwan* Dž. Karahasana), v. 1281.
- Šehović, Amela. Tuđi govor i govorna karakterizacija likova (na primjeru *Istočnoga diwana* Dževada Karahasana), v. 1282.

2004.

- Šator, Muhamed. Transmutacija srednjovjekovnog jezika u *Kamenom spavaču*, v. 1283.
- Šehović, Amela. Ekspresivni potencijal frazema u Muradbegovićevim dramma "Na Božjem putu" i "Pomrčina krvi", v. 1214.

2005.

- Arnaut, Muhamed. Lingvostilističke karakteristike jezika Muhameda Seida Serdarevića, v. 1284.
- Turbić-Hadžagić, Amira. Neki primjeri antonima u poeziji Maka Dizdara, v. 913.

2006.

- Arnaut, Alica. Motiv ljubavi u pripovijetkama Alije Nametka, v. 2007.
- Meco, Zenaida. Figure ponavljanja u poeziji Envera Čolakovića, v. 1287.

2007.

- 1949. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Jezički izraz Ćatićevog prevodilačkog stvaralaštva u listu *Biser, Istraživanja* 2, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2007, str. 111–123.
- Nikolić, Marijana. Stilske funkcije eliptičnih rečenica u romanu *Derviš i smrt* Meše Selimovića, v. 1289.
- Pitić, Jasmina. Fonostilističke figure u poemama Skadera Kulenovića, v. 1290.
- Puriš, Bernisa. Fonostilistička interpretacija “Grozdanina kikota” Hamze Hume, v. 1291.
- Šator, Edim. Turcizmi u *Dervišu i smrti* Meše Selimovića, v. 918.

2008.

- Abazović, Lejla. Lična imena u romanima Abdurezaka Hifzi Bjelevca, v. 554.
 - Ćemalović-Dilberović, Elvira. Fonetsko-fonološke karakteristike lista *Biser*, v. 301.
 - Muratagić-Tuna, Hasnija. Kontrastiranje kao stilska dominanta u *Smrti duše* Huseina Bašića, v. 1294.
1950. Nikolić, Marijana. O jeziku bošnjačke uspavanke (osvrт na upotrebu imenica subjektivne ocjene), *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2008, str. 173–182.
- Nikolić, Marijana. Upotreba suglasnika *h* u književnom stvaralaštву Skadera Kulenovića, v. 1473.

2009.

- Gološ, Enisa. Leksička slojevitost u književnom djelu Hamze Hume, v. 926.

- Muratagić-Tuna, Hasnija. Sevdalinka: izazov za lingvostilistička istraživanja, v. 1296.

2010.

- Idrizi, Sadik. Lična imena u romanima *Derviš i smrt* i *Tvrđava* – komparativna analiza sa stanjem u goranskom govoru, v. 1607.
- Imamović, Adisa. Pojmovna metafora ŽIVOT JE PUTOVANJE u romanu “Derviš i smrt” i njegovom prijevodu na engleski jezik, v. 1608.
- Katnić-Bakaršić, Marina. Stilske i narativne osobenosti *Historije Bošnjaka* Mustafe Imamovića, v. 1297.
- Nikolić, Marijana. Detrakcija kao stilistički postupak Selimovićeve rečenice, v. 1298.
- Puriš, Bernisa. Stilistička vrijednost antroponima u *Grozdaninu kikotu* Hamze Hume, v. 1299.
- Šehović, Amela. Kako jezik odražava moć (na primjeru drame *Tamo je dobro* Dževada Karahasana), v. 1867.

2011.

- Čoralić, Zrinka; Smajlović, Adna. Upotreba germanizama u književnom djelu bosanskohercegovačkog pisca Hasana Kikića, v. 935.
- Džibrić, Amira. Leksičko-semantičke varijante leksema u sevdalinkama (metafora i metonimija), v. 937.

1951. Hodžić, Jasmin. Jezik poetskog teksta između doslovног i figurativног: Tragom varijanti lirske narodne pjesme ‘Ali-paša na Hercegovini’, *Lingua Montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 4/1(7), Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2011, str. 89–99; *Život, časopis za književnost i kulturu* 1–3, Društvo pisaca BiH, Sarajevo 2011, str. 107–116.

- Ibrimović, Nihada. Neke osobitosti upotrebe imperativa u romanu *Vječnik*, v. 644.
- Karavdić, Zenaida. Sintaksostilističke odlike *Derviša i smrti* i *Tvrđave*, v. 1301.
- Klimentić, Edna. Frazemska polisemija, sinonimija i antonimija u romanu *Hodža Strah* Derviša Sušića, v. 1224.
- Klimentić, Edna. Smrt u frazeologiji romana *Hodža Strah* Derviša Sušića, v. 1225.

1952. Mulaosmanović, Edita. Jezički izraz kao noseća struktura poeme *Na pravi put sam ti, majko, iziš'o* Skadera Kulenovića, *Istraživanja* 6, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2011, str. 111–119.

- Novokmet, Slobodan. Slikovitost poredbenih konstrukcija u romanu “Tvrdava” Meše Selimovića, v. 1302.
- Puriš, Bernisa. Stilističke vrijednosti repriznih konektora u književnoumjetničkom tekstu *Grozdanina kikota* Hamze Hume, v. 1304.

2012.

- Arnaut, Muhamed. Mit o drvetu života u sevdalinci, v. 940.
 - Božanić, Joško, Stilističke interpretacije: Danijel Dragojević – Mak Dizzar, v. 1306.
 - Bulić, Halid. Dopune modalnim i faznim glagolima u djelima Meše Selimovića, Skendera Kulenovića i Derviša Sušića, v. 751.
1953. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Javni diskurs Alije Izetbegovića (na primjeru govora *Povratak na čelo stranke*), *Istraživanja* 7, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2012, str. 53–62.
- Čoralić, Zrinka; Šehić, Mersina. Posuđenice u jezičkoj strukturi romana “Kad je bio juli” Nure Bazdulj-Hubijar, v. 942.
 - Durmišević-Cernica, Elma. Rečenice bez predikata u funkciji dviju stilskih figura (elipse i parcelacije) u romanu *Most* Jasmine Musabegović, v. 1307.
 - Hodžić, Jasmin. Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu *Pobune* Derviša Sušića, v. 1309.
 - Hodžić-Čavkić, Azra. Pragmasemantička analiza konceptualnih metafora u djelima ekspresionističkih likova Ahmeda Muradbegovića, v. 1903.
 - Jukan, Alma. Upotreba antonima u romanu “Derviš i smrt” Meše Selimovića, v. 943.
 - Kalajdžija, Alen. Antonimi u *Uhodama* Derviša Sušića, v. 944.
 - Katnić-Bakarić, Marina. Heterogenost stila Derviša Sušića kao metafora heterogenosti kulture, v. 1310.
 - Lovre, Tatjana. Parcelisane subordinirane klauze u romanu *Derviš i smrt* Meše Selimovića, v. 849.
 - Mikolić, Vesna. Jezik bosanske i slovenske poezije Josipa Ostija, v. 1651.
1954. Muratagić-Tuna, Hasnija. O imenu i govoru glavnog junaka romana *Ja, Danilo* Derviša Sušića, *Godišnjak BZK “Preporod”* 12, Sarajevo 2012, str. 357–372.
1955. Puriš, Bernisa. Stil putopisa Skendera Kulenovića, *Sarajevski filološki sastanci, zbornik radova* 1/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2012, str. 116–127.
- Solak, Edina; Arnaut, Alica. Contrastive Analyses of Postpositions in Turkish Language and Prepositions in Bosnian Language on the Example of the Novel “Death and the Dervish”, v. 1652.

- Stefanović, Aleksandar. Neka zapažanja o upotrebi brojeva u romanima Meše Selimovića, v. 759.

2013.

- Arnaut, Muhamed. Fonetske i morfološke karakteristike bosanskog jezika u jednom srednjovjekovnom spomeniku, v. 98.
 - Arnaut, Muhamed. Osobenosti starobosanskog jezika iz 12. stoljeća zabilježene na “Ploči sudije Gradiše”, v. 99.
 - Artić, Miroslav. Ekspresivnost poetskog jezika Maka Dizdara, v. 1312.
 - Bulić, Halid. Formalne, stilske i idejne odlike Gaševićeva, Bašagićeva, Zenunovićeva i Kadićeva mevluda, v. 1313.
 - Ćušić, Tarik. Rečenica usmenog pripovjedača (na primjeru zbirke A. Nametka), v. 762.
 - Gološ, Enisa. The Way of Speech Unique to the Neighbourhoods of Mostar in the Literary Works of Hamza Humo, v. 950.
 - Hodžić, Jasmin. Metaforički koncept LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE u poeziji Muhameda Elezovića, v. 951.
 - Ivanišević, Darinka V. Vremenske rečenice sa značenjem simultanosti u “Sjećanjima” Meše Selimovića, v. 852.
 - Kalajdžija, Alen. Arhaizmi i neologizmi u *Kamenom spavaču* – leksikografski pristup, v. 1033.
 - Karavdić, Zenaida. Sintaksičke osobnosti ciklusa pjesama “Radimlja” Maka Dizdara, v. 770.
 - Klimentić, Edna. Ekspresivno-stilski potencijal frazema (na primjerima iz romana *Hodža Strah* Derviša Sušića), v. 1229.
1956. Muratagić-Tuna, Hasnija. Zavičajni jezik u književnom djelu Čamila Sijarića, *Književni jezik* 24/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2013, str. 9–24.
- Nikolić, Marijana. Stilska upotreba zamjenica u romanu “Ugursuz” Nedžada Ibrašimovića, v. 1314.
 - Nikolić, Marijana. Upotreba nomine kao tvorbenog modela u književnom stvaralaštvu Skendera Kulenovića, v. 690.
1957. Popović, Mirjana. Saglasje jedne slike-zapisa Maka Dizdara sa filozofijom kompozicije Edgara Alana Poa, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa “Slovo o Maku Dizdaru”*, *FHN Mostar* (maj 2012), Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2013, str. str. 287–296.
- Smajlović-Šabić, Indira. Konceptualacijski pogled na metaforičko sevdisanje Bošnjaka, v. 878.
 - Spahović, Binasa. Atributi u pripovijeci *Bunar* Čamila Sijarića, v. 774.
 - Šator, Edim. Ponavljanje kao stilski postupak u pjesmi *Hiža u Milama*, v. 1316.

- Šehović, Amela. Jezik u funkciji iskazivanja moći (na primjeru drame *Veliki vezir* Derviša Sušića), v. 1876.

2014.

- Bajrić, Amela, Jezičko-stilske posebnosti *žute štampe*, v. 1319.
1958. Bihorac, Ahmed. Jezik u romanu “Derviš i smrt”, *Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 13/3, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2014, str. 24–52.
- Smajlović-Šabić, Indira; Nikolić, Marijana. Konceptualna metaforizacija stihova sa somatskom sastavnicom *srce* unutar sevdalinki, v. 879.
- Šehović, Amela. Tvorbene i leksičke zanimljivosti u *Otkupu sirove kože* Abdulaha Sidrana, v. 693.
- Trbonja, Anisa. Stilistička funkcija stranih posuđenica u djelu *Na rubu pustinje* autora Dževada Karahasana i njeni prijevodni ekvivalenti na njemačkom jeziku, v. 1322.
1959. Turbić-Hadžagić, Amira; Hrnjica, Samra. Jezik/jezici u “Anikinim vremenima”, u: *Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika, zbornik radova 2/2, Travnik, 8. i 9. novembar/studeni 2014*, Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet, Travnik 2014, str. 293–302.
- Župljanin, Almasa. Upotreba budućih vremena i njihova značenja u sevdalinkama, v. 650.

2015.

- Brkić-Međedović, Sedina. Odnos štakavizma i šćakavizma u narodnim pjesmama iz zbirke Ludvika Kube, v. 468.
- Gološ, Enisa. Slikovitost u priповijeci *Sevdalijina ljubav* Hamze Hume, v. 1324.
- Hodžić, Jasmin. Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame *Hasanaginica* (1983), v. 628.
1960. Hodžić-Čavkić, Azra. Bašeskijin jezik u *Bašeskiji* Abdulaha Sidrana, *Bošnjačka riječ, časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka* 10/33–36, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar 2015, str. 119–123.
- Klimentić, Edna. Dijalekatske osobine i dijalekatska baza narodnih pjesama iz zbirke Saliha Mešića, v. 471.
1961. Kršo, Aida. Specifičnost jezičkog izraza Zuke Džumhura, u: Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru*, Posebna izdanja 22, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2015, str. 325–330.

- Kurtić, Fahira. Leksikološke osobitosti na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver, v. 961.
 - Merzić, Sanja. Karakteristična leksika u djelu Zuke Džumhura, v. 962.
1962. Mulavdić, Vedad. Jedno poređenje prevoda *Hiljadu i jedne noći* na bosanski jezik, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 49–71.
- Puriš, Bernisa. Dijalogičnost u putopisnim tekstovima Zuke Džumhura, v. 1326.
 - Šabić, Indira. Boje i teorija prototipa u djelima Zulfikara Džumhura, v. 964.
 - Šator, Edim. Elipsa u poeziji Skendera Kulenovića, v. 1327.
 - Šator, Edim. Neki oblici ponavljanja u poemama *Stojanka majka Knežopoljka* Skendera Kulenovića, v. 1328.
 - Šušić, Nermin. Leksičko-semantičke posebnosti Džumhurovog putopisa, v. 965.

2016.

- Đuliman, Selma. Strategije učitivosti na primjeru drame *To Alije Isakovića*, v. 1879.
 - Gološ, Enisa. Upotreba riječi turskog porijekla u pripovijetkama Hamze Hume, v. 968.
 - Hodžić-Čavkić, Azra. Frazemi bosanskog jezika iz religijskog diskursa islama na korpusu “Sandžačkog frazeološkog rječnika” Abdulaha Mušovića, v. 1240.
1963. Hrnjica, Samra. Jezičke specifičnosti u romanu *Knjiga o Uni* Faruka Šehića, *Croatica et Slavica Iadertina* 12, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar 2016, str. 433–445.
1964. Pehlić, Amina. Leksičke varijantnosti u jeziku Alije Nametka, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 413–436.
1965. Pehlić, Amina. Nacionalna orijentacija Alije Nametka i njena refleksija na Nametkov odnos prema jeziku, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 14, Zenica 2016, str. 315–336.
- Šator, Edim. Orijentalizmi u djelu Skendera Kulenovića, v. 971.

2017.

- Bajrić, Amela. Zastupljenost orijentalizama u romanu *Grozdanin kikot* i pripovijeci *Džigit* Hamze Hume, v. 972.
- Bulić, Halid. Upravljanje glasovima u Mevludu Mirze Safvet-bega Bašagića, v. 1912.

- Durmišević-Cernica, Elma. Vokativne eksklamacije u drami *Tri svijeta* Hamze Hume, v. 1914.
 - Gološ, Enisa. Neki oblici sinonimije u djelu Hamze Hume, v. 973.
 - Gološ, Enisa. Slojevitost ekspresiva u Huminom proznom djelu, v. 1332.
 - Hodžić-Čavkić, Azra. Autorski frazemi iz *Grozdaninog kikota* – kognitivno-lolingvistička perspektiva, v. 883.
 - Karavdić, Zenaida. Dijalektizmi u *Grozdaninom kikotu* Hamze Hume, v. 974.
 - Katnić-Bakaršić, Marina. Osobenosti individualnoga stila Muhsina Rizvića, v. 1334.
1966. Muratagić-Tuna, Hasnija. Valorizacija gorovne i pisane riječi Ćamila Sijarića, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja* 10/2(20), Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2017, str. 77–93.
- Tomić, Ivana. Uloga i značenje epiteta u Huminoj poeziji, v. 1338.
- 2018.
- Brkić-Međedović, Sedina. Lokativ s prostornim prijedlogom *u* uz imenice u pripovijetkama Alije Isakovića, v. 807.
 - Bulić, Halid. Upotreba deiktičkih riječi *taj, ta, to* u nekim djelima Alije Isakovića, v. 809.
 - Bulić, Halid. Uvod u pragmatičku analizu *Ponornice* Skadera Kulenovića, v. 1915.
 - Dolić, Belkisa. Repeticija u Isakovićevom *Sjećanju*, v. 1339.
1967. Duranović, Elvir. Kasida hafiza Saliha Gaševića, *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 39, Sarajevo 2018, str. 145–176; *Almanah, časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana* 85–86, Udruženje “Almanah”, Podgorica 2020, str. 7–25.
- Gološ, Enisa. Polisemantička struktura leksema u putopisima Alije Isakovića, v. 977.
 - Gološ, Enisa. Semantičke vrijednosti antroponima u književnom djelu Hamze Hume, v. 571.
1968. Hodžić, Jasmin. Jezička analiza balade *Hasanaginica* kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije, *Zbornik radova: Prvi međunarodni naučni skup “Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta”*, Forum Bosnae 81–82, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2018, str. 345–357.
- Hodžić-Čavkić, Azra. Frazemikon Avda Međedovića: *Ženidba Smailagić Meha* iz ugla frazeologije, v. 1244.
 - Karavdić, Zenaida. Slavenski genitiv u djelima Alije Isakovića, v. 810.
 - Kevro, Edita. Lijevost u *Lijevim pričama* Alije Isakovića, v. 1343.
 - Klimentić, Edna. Strukturne i semantičke odlike frazema u nekim djelima Alije Isakovića, v. 1248.

- Merzić, Sanja. Sintaksička i stilistička analiza putopisa *Čudesna dneva Alije Isakovića*, v. 811.
 - Merzić, Sanja. Turcizmi u zbirci pripovijetki *Hadžjin mač* – pojmovna i klasifikacija prema vrstama riječi (Tvorbeni aspekti turcizama), v. 979.
 - Mustafić, Esmeralda. Značenjski tipovi nekongruentnog atributa u genitivu u romanu *Talhe ili Šedrvanski vrt* Irfana Horozovića, v. 813.
 - Nikolić, Marijana. Dijalektizmi u književnojezičkom izrazu Skadera Kulenovića, v. 981.
 - Omerović, Mirela. Koordinirane asindetske rečenice s uzročno-posljedičnim značenjem u romanu *Derviš i smrt*, v. 855.
 - Palić, Ismail. O redu dijelova iskaza iz ugla teorije relevantnosti (na primjerima iz djela Huseina Bašića), v. 857.
 - Puriš, Bernisa. Citati kao intertekstualni stilemi u putopisima Alije Isakovića, v. 1344.
 - Puriš, Bernisa. Unom orošene riječi: Ekspresivne govorne strategije u putopisu “Jedina” Jana Berana, v. 1345.
1969. Šator, Edim. Jezičke osobitosti pjesme *Ženidba Bećirbega, sina Mustajbega, Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika* 81–82, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2018, str. 128–141.
- Šator, Edim. Neke jezičko-stilske osobitosti Ćisićevog rada “Bosanskohercegovački Muslimani i bosanska autonomija”, v. 1347.
1970. Šehić, Amira. Fonetske osobitosti u djelu Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka *Istočno blago, Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 14, Matica hrvatska, Tuzla 2018, str. 11–24.
- Šehović, Amela. Frazeme koje oslikavaju društvo u dramama Alije Isakovića, v. 1249.
 - Tomić, Ivana. Fonostilističke i morfostilističke osobenosti pripovijetki Alije Isakovića, v. 1348.
- 2019.
- Arnaut, Alica; Mahmić, Larisa. Poetska gramatika sevdalinke, v. 1349.
 - Bajrić, Amela. Semantičke grupe orijentalizama u pripovijeci *Noć u vezirskom gradu* Skadera Kulenovića, v. 984.
 - Brkić-Međedović, Sedina. Orijentalna i slavenska leksika u jeziku usmene lirike u Zbirci Ludvika Kube iz 1893. godine, v. 985.
1971. Buševac, Kimeta. Jezik Dnevnika Ahmeda Hamdi Aliefendića iz perioda 1905–1930. godine, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, Knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 315–325.

- Hodžić, Jasmin. O sintaksi infinitiva u bošnjačkom epu “Ženidba Smailagić Mehe” i razgovornom bosanskom jeziku (s fokusom na opću sintaksu infinitiva u bosanskom), v. 816.
- Kajtazović, Enisa. Konceptualna metafora u kratkim pričama Aleksandra Hemona, v. 887.
- Merzić, Sanja. Neki postupci ekspresivne sintakse u putopisu *U Tolstoja, doma Alije Isakovića*, v. 1353.

2020.

- Alić, Fahira. Leksičke osobitosti u jeziku Fadile Nure Haver, v. 990.
 - Bajrić, Amela. Semantičke vrijednosti leksičke orijentalnog porijekla u zbirci pripovijedaka ‘Gromovo đule’ Skendera Kulenovića, v. 991.
 - Duranović, Elvir. Kasida hafiza Saliha Gaševića, v. 1967.
1972. Hodžić, Jasmin. Općelingvističko određenje jezika u Makovoj pjesmi *BBBB* u poređenju s pogledima Mevlane Dželaludina Rumija, *Post scriptum, časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke* 8/9, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać 2019/2020, str. 131–151.
- Šator, Edim. Fonostruktura stiha u zbirci *Nedovršene tuge* Huseina Bašića, v. 1356.
 - Šator, Edim. Neki stilistički postupci u pripovijeci *Taj čovjek* Alije Isakovića, v. 1357.

Magistarski i doktorski radovi

2004.

1973. Šator, Muhamed. *Jezik i stil Maka Dizdara*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2004, 410 str.

2007.

- Dilberović, Elvira. *Osobitosti religijske leksičke u listu Biser*, magistarski rad, v. 996.
- Resić, Elvir. *Distribucija suglasničkih fonema u pravim suglasničkim skupinama u romanima “Tvrđava” i “Derviš i smrt” Meše Selimovića*, magistarski rad, v. 616.

2008.

- Abazović, Lejla. *Turcizmi u djelima Abdurezaka Hifzi Bjelevca*, magistarski rad, v. 997.

- Gološ, Enisa. *Ekspresivna leksika u Huminom djelu*, magistarski rad, v. 998.
1974. Beširović, Izet. *Jezik proze Skendera Kulenovića*, doktorski rad, Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek 2009, 156 str.

2011.

1975. Džibrić, Amira. *Jezičke karakteristike pripovjednih tekstova Alije Hasagića Dubočanina*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, 174 str.
– Klimentić, Edna. *Osobitosti i funkcija frazema u romanu Hodža Strah Derviša Sušića*, magistarski rad, v. 1257.
– Poturović, Džemaludin. *Antroponijsko-toponomastička i etimološkotvorbena slojevitost onomastičke građe bosanskog jezika u "Ljetopisu" Mula Mustafe Bašeskije*, magistarski rad, v. 545.

2012.

1976. Muratović, Admir. *Jezičke karakteristike mevluda hafiza Saliha Gaševića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2012, 105 str.
1977. Selimović, Amela. *Jezik bošnjačkih pripovjedaka 20. stoljeća*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Tuzla 2012, 173 str.

2013.

- Gološ, Enisa. *Leksičko-semantičke osobine poetskog diskursa Hamze Hume*, doktorska disertacija, v. 1005.
1978. Mahmutović, Amela. *Jezik Zelenog busenja Edhema Mulabdića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Drugi ciklus studija, Tuzla 2013, 83 str.
1979. Malikić, Meliha. *Jezik pripovjedaka Skendera Kulenovića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Drugi ciklus studija, Tuzla 2013, 83 str.
– Oraščanin, Fatima. *Leksičke posebnosti proze Skendera Kulenovića*, magistrski rad, v. 1006.

2014.

1980. Aljić, Nerma. *Jezičke karakteristike književnog stvaralaštva Ahmeda Muradbegovića*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 93 str.
1981. Pehlić, Amina. *Jezik Alije Nametka*, doktorska disertacija, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica 2014, 229 str.

- Siručić, Fahira. *Fonološke i morfološke osobine pripovijednih proznih tekstova Alije Isakovića*, magistarski rad, v. 617.

2015.

- Alibašić, Halim. *Leksičko-semantičke specifičnosti i jezička interferencija u prevodu Muvekkitove "Povijesti Bosne" sa osmanscoturskog na bosanski jezik*, magistarski rad, v. 1748.
1982. Softić, Emina. *Jezične osobitosti sevdalinki iz zbirke "Sevdah Bošnjaka" autora Muhameda Žere*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2015, 121 str.

2016.

- Alić, Fahira. *Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver*, doktorska disertacija, v. 1402.
- Čelebić, Sadžida, *Lingvostilistička analiza romana Istočni diwan Dževada Karahasana*, magistarski rad, v. 1361.
- Filipović, Ivana. *Orijentalizmi kao kulturološki faktor u romanima Meše Selimovića i njihovi prijevodi na njemački jezik*, magistarski rad, v. 1009.
- Muračević, Sandra. *Duhovni leksik u romanu Šehid Zilhada Ključanina*, magistarski rad, v. 1010.
1983. Sudar-Sivro, Slavica. *Jezik Faruka Šehića u romanu Knjiga o Uni*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2016, 75 str.
1984. Šator, Edim. *Jezik i stil Skendera Kulenovića*, doktorska disertacija, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2016, 278 str.

2017.

- Arnaut, Alica. *Funkcionalni stilovi u časopisu Behar*, doktorska disertacija, v. 1404.
1985. Merzić, Sanja. *Jezik Envera Čolakovića*, doktorska disertacija, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2017, 180 str.
1986. Šušić, Nermin. *Jezik i stil Nedžada Ibrišimovića*, doktorska disertacija, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2017, 212 str.
- Taletović, Mehmedalija. *Jezičke osobitosti rukopisne zbirke "Narodno crijeće" Safvet-bega Bašagića*, magistarski rad, v. 315.

2018.

- Dedić, Ilda. *Frazemi u romanima Derviša Sušića*, magistarski rad, v. 1258.

2019.

- Rišljanin, Nizama. *Iskazivanje moći u “Dervišu i smrti” Meše Selimovića*, magistarski rad, v. 1894.

2020.

- Delić, Amra. *Tabu riječi i žargonizmi u djelu Car si ove hefte Nedžada Ibrišimovića*, magistarski rad, v. 1017.
- Korić Begić, Amila. *Pragmastička analiza drama Derviša Imamovića*, magistarski rad, v. 1921.
- Tabak, Irma. *Žargonizmi i vulgarizmi u romanu Tvoj sin Huckleberry Finn Bekima Sejranovića*, magistarski rad, v. 1018.

Knjige

1997.

1987. Stevović, Savo. *Jezik Čamila Sijarića sa osvrtom na dijalekatsku osnovu*, Biblioteka eseji, kritike i studije, Unireks, Podgorica 1997, 254 str. ISBN 86-427-0567-1

2002.

1988. Nakaš, Lejla. *Jezik Safvet-bega Bašagića u svjetlu literarnog izraza Bošnjaka u austrougarskom periodu*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2002, 190 str.

2011.

- Andelković, Sava; Thomas, Paul-Louis (ur.) *Meša Selimović – dijalog s vremenom na razmeđi svjetova, radovi sa Međunarodnog naučnog skupa “Meša Selimović – Dialogue avec le temps entre l’Orient et l’Occident”, održanog 25., 26. i 27. novembra 2010. godine na Univerzitetu Paris IV-Sorbonne u Parizu*, v. 2375.

2013.

- Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa “Slovo o Maku Dizdaru”*, FHN Mostar (maj 2012), v. 2408. 1989. Šator, Muhamed. *Jezik i stil Maka Dizdara*, Slovo gorčina, Stolac 2013, 380 str. ISBN 978-9958-9895-6-8

2014.

- 1990. Muratović, Admir. *Jezičke karakteristike mevluda hafiza Saliha Gaševića*, Behram-begova medresa, Tuzla 2014, 184 str. ISBN 978-9958-698-21-7

2015.

- Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru*, v. 2428.

2017.

- Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, v. 2455.
- 1991. Pehlić, Amina. *Jezik Alije Nametka*, Radovi 20, Institut za jezik, Sarajevo 2017, 328 str. ISBN 978-9958-620-30-0

2018.

- Bulić, Halid. *Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića*, v. 1923.
- Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik*, Sarajevo, 14. mart 2017, v. 2465.

2019.

- Alibašić, Halim. *Muvekkitova “Povijest Bosne” i jezička interferencija*, v. 1793.

2020.

- Gološ, Enisa. *Ekspresivna leksika u Huminom djelu*, v. 1024.
- 1992. Mulavdić, Vedad. *Jezičke odlike u djelu Edhema Mulabdića*, Radovi 25, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2020, 341 str. ISBN 978-9958-620-43-0

Pismo

Radovi u časopisima i zbornicima

1998.

1993. Halilović, Senahid. Bosanski jezik i pismo, u: Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni naučni skup Jezici kao kulturni identiteti: zbornik radova*, Crnogorski PEN Centar, Cetinje 1998, str. 297–311.

2008.

1994. Arnaut, Alica. Štampana i rukopisna pisma bosanskoga jezika, u: *2. međunarodni naučno-stručni skup Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole*, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine, Pedagoški fakultet u Zenici, Zenica 2008, str. 259–267.
1995. Arnaut, Muhamed. Tokovi standardizacije jezičke grafije, u: *2. međunarodni naučno-stručni skup Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole*, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine, Pedagoški fakultet u Zenici, Zenica 2008, str. 203–216.
- Hadžiefendić-Parić, Remzija. Grafema i grafemika, grafostilema i grafostilistika, v. 1293.
 - Ništović, Hazema. Prilozi standardizaciji početnog pisanja u nastavnim planovima i programima, v. 2010.

2012.

1996. Burzanović, Tihomir. Riječi nauke i čovječnosti o prošlosti i budućnosti pisma i jezika u Bosni i Hercegovini 1991, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 79–84.
1997. Todorović, Miljan. Neravnopravnost pisama u BiH 1991, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses*

zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 101–107.

2013.

1998. Kulić, Aldijana. Glagoljica – više od pisma, *Lingvazin 1/3*, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2013, str. 8–10.

2015.

1999. Brborač, Veljko. Pisma u savremenim pravopisima “srpskohrvatskog” jezika na početku XXI veka, u: Stanojčić, Živojin i dr. (ur.) *Putevima srpskog jezika, književnosti i kulture, skup slavista, predavanja 1*, Filološki fakultet – Međunarodni slavistički centar, Beograd 2015, str. 220–231.

2017.

2000. Baćićanin, Fuad. Arebica, modificirano arapsko pismo u viševjekovnoj upotrebi kod nas, *Novopazarski zbornik 40*, Muzej “Ras”, Novi Pazar 2017, str. 117–128

Knjige

1996.

– Rizvić, Muhsin, *Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo*, v. 2216.

1999.

– Rizvić, Muhsin, *Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo*, v. 2216.

Metodika i poučavanje bosanskog jezika kao maternjeg

Radovi u časopisima i zbornicima

1998.

2001. Katnić-Bakaršić, Marina. Perspectives on cultural awareness in education in Bosnia and Herzegovina, *Methods for Facilitating Communicative Competence in a Multicultural Society, Report, Workshop No. 7/98, Sarajevo, 5–9 May 1998*, European Centre for Modern Languages, 1998, str. 29–33.

1999.

2002. Kršo, Aida. Bosanski jezik u programima srednjih škola, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 235–252.
2003. Pekmez, Mevlida. Jezik i školstvo, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 225–233.

2001.

2004. Šehović, Amela. Mjesto funkcionalne stilistike u nastavi jezika i književnosti, *Naša škola 47/18*, Sarajevo 2001, str. 99–104.

2002.

2005. Arnaut, Alica. Zbor se kupi na Kakanj-pazaru, *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu 8/27*, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2002, str. 51–55.

2003.

- Nikolić, Savka. Interaktivni rad u maloj grupi: srpski i bosanski jezik i književnost, v. 1564.

2005.

2006. Arnaut, Alica. Nezavisnosložene rečenice (metodička priprema za realizaciju nastavne jedinice), *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu* 11/34, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2005, str. 95–98.

2006.

2007. Arnaut, Alica. Motiv ljubavi u pripovijetkama Alije Nametka, *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu* 12/38, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2006, str. 2–7.

2008.

2008. Gološ, Enisa. Zavisnosložena rečenica s vremenskom (temporalnom) klauzom, *Naša škola, časopis za teoriju i praksu osnovnog vaspitanja i obrazovanja* 54/215, Sarajevo 2008, str. 131–141.

2009. Hadžić, Emina. Upotreba grafije kod učenika petih razreda osnovne škole, u: *2. međunarodni naučno-stručni skup Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole*, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine, Pedagoški fakultet u Zenici, Zenica 2008, str. 267–278.

2010. Ništović, Hazema. Prilozi standardizaciji početnog pisanja u nastavnim planovima i programima, u: *2. međunarodni naučno-stručni skup Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole*, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine, Pedagoški fakultet u Zenici, Zenica 2008, str. 217–228.

2009.

2011. Gološ, Enisa. Zavisnosložena rečenica s uzročnom (kauzalnom) i s posljedičnom (konsekutivnom) rečenicom, *Škola, časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu* 7, Zavod za školstvo, Mostar 2009, str. 75–89.

2011.

2012. Arnaut, Alica. Sintaksa u savremenoj nastavi BHS jezika, u: *3. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 22. i 23. 04. 2010, Zenica 2011, str. 505–514.

2013. Hodžić, Jasmin. Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolизма, a posredstvom primijenjene lingvistike, u: *FLTAL 2011, proceedings, 1st International*

Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL '11), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 5–7, 2011, International Burch University, Sarajevo 2011, str. 671–679.

2014. Kadrić, Adnan; Solak, Edina. Leksički pristup u nastavi maternjeg jezika sa posebnim osvrtom na orijentalizme, u: *3. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 22. i 23. 04. 2010, Zenica 2011, str. 437–456.
2015. Nazibegović, Sead. *Gramatika bosanskog jezika* Franje Vuletića u metodičkom kontekstu – začetak bosanske filološke i metodičke tradicije, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 153–160.
2016. Nazibegović, Sead. Počeci metodičkih istraživanja u nastavi maternjeg jezika i književnosti u BiH, *Zbornik radova* 11, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 299–308.
2017. Ništović, Hazema. Kontekstualna funkcija jezika u nastavnoj praksi, u: *3. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 22. i 23. 04. 2010, Zenica 2011, str. 369–382.

2013.

2018. Nazibegović, Sead. Nastavni sat sa Skenderom: jezik Skendera Kulenovića u nastavi bosanskoga jezika i književnosti, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 10, Tuzla 2013, str. 95–105.
2019. Ništović, Hazema. Utjecaj jezičkih sposobnosti na verbalno učenje, u: *4. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost. Zbornik radova, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina*, 24. i 25. 05. 2012, Zenica 2013, str. 393–404.

2014.

2020. Arnaut, Alica. Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 405–410.
2021. Hadžić, Emina. Digitalni mediji u obrazovanju: mogućnosti, potrebe i nastavna praksa u školama, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 389–396.
2022. Nazibegović, Sead; Beširović, Izet. Filološki i lingvističkometodički rad Nikole Simića: Udžbenička literatura u postkalajevskom periodu ili

raskid s bosanskom lingvometodičkom školom, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 11, Matica hrvatska, Tuzla 2014, str. 37–41.

2023. Nazibegović, Sead; Beširović, Izet. Metodika nastave pravopisa i pravogovora, *Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja* 11, Matica hrvatska, Tuzla 2014, str. 42–46.

2015.

2024. Arnaut, Alica. New Methodological Approaches in Teaching Mother Tongue, u: Orel, Mojca (ur.) *Modern approaches to teaching coming generation, International Conference EDUvision 2015, Ljubljana, 3rd & 4th December 2015 / Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 3.–4. december 2015*, organizer / organizator Eduvision / Eduvision, Polhov Gradec 2015, str. 458–463.

2016.

- Ćalić, Jelena. Predavanje srpskohrvatskog (ili bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog) kao stranog jezika: komparativni pristup i izazovi, v. 1831.
- 2025. Hodžić, Jasmin. Metode brzog i uspješnog učenja prozodijskog sistema bosanskog standardnog jezika, *Istraživanja* 11, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2016, str. 115–129.
- 2026. Solak, Edina; Arnaut, Alica. Native Language Teacher in The Prism of Students Learning Outcomes, *International Journal Scientific Papers* 13/2, Institut of Knowledge Management, Skoplje, Makedonija, 2016, str. 221–224.

2017.

2027. Arnaut, Alica. Linguistic-communicative Competence as Base of Lifelong Learning, *International Journal Scientific Papers* 16/3, Institut of Knowledge Management, Skoplje, Makedonija, 2017, str. 1179–1183.
2028. Nazibegović, Sead. Proučavanje historije metodike i nastave maternjeg jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 231–242.

2018.

2029. Pehlić, Amina. Razvojne pojave u govoru djece – greške u gramatičkoj strukturi, u: *SaZnanje. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi*, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2018, str. 321–329.

2019.

2030. Palić, Ismail. Dinamični balansirani model proučavanja bosanskoga, hrvatskoga i srpskog jezika u školama u Bosni i Hercegovini, u: Palić, Ismail, Kodrić, Sanjin (ur.) *Zaključci s materijalima Naučnoga savjetovanja Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini (održanoga 6. aprila 2019. godine u Sarajevu)*, Sarajevo 2019, str. 23–37.
2031. Vižintin, Marijanca Ajša. Bosnian language lessons as the mother tongue of immigrants and their descendants in Slovenia, u: Šuško, Dževada (ur.) *Both Muslim and European: diasporic and migrant identities of Bosniaks, Muslim minorities* 30, Brill, Leiden – Boston 2019, str. 124–147.

2020.

2032. Čengić, Almedina. Naziv predmeta “Bosanski jezik” proizilazi iz kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, u: Palić, Ismail, Kodrić, Sanjin (ur.) *Zaključci s materijalima Naučnoga savjetovanja Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini (održanoga 6. aprila 2019. godine u Sarajevu)*, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Sarajevo 2020, str. 97–99.
2033. Nazibegović, Sead; Muratović, Admir; Malikić, Meliha. Primjena i razvoj metodike za nastavu maternjeg jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini u doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevine Jugoslavije, *Književni jezik* 31, Institut za jezik, Sarajevo 2020, str. 197–212.

Magistarski i doktorski radovi

1996.

2034. Pašić, Nedžad. *Bosanski jezik i bosanskohercegovačka književnost u nastavi*, doktorska disertacija, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 1996.

2008.

2035. Nazibegović, Sead. *Povijest metodičkih istraživanja u nastavi maternjeg jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini (1878.–2005.)*, doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo 2008, 293 str.

2012.

2036. Mukača, Amina. *Upotreba interpunkcijskih znakova u pismenim i pravopisnim vježbama učenika osnovne škole, lingvometodički pristup*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda BiH, Sarajevo 2012, 75 str.

2013.

2037. Barać, Admira. *Međupodručna korelacija u savremenoj nastavi bosanskoga, hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Drugi ciklus studija, Tuzla 2013, 125 str.
2038. Brodlić, Asima. *Primjena savremenih metoda u nastavi bosanskog jezika i književnosti u osnovnim školama*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Drugi ciklus studija, Tuzla 2013, 97 str.

2014.

2039. Halkić, Irma. *Izvannastavne aktivnosti u nastavi bosanskoga jezika i književnosti*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 81 str.
2040. Kuč, Albina. *RWCT tehnika u nastavi bosanskoga jezika i književnosti*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 64 str.
2041. Kurtalić, Dženana. *Aktivno učenje u nastavi bosanskoga jezika i književnosti*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 66 str.
2042. Mujanović, Lejla. *Oblici rada u nastavi gramatike u osnovnoj školi*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 88 str.

2015.

2043. Mutapčić, Meliha. *Pravopisni sadržaji u nastavi bosanskog jezika u nižim razredima osnovne škole*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2015, 63 str.

2018.

2044. Hodović, Elma. *Osnovnoškolska nastava književnosti i maternjeg jezika u Konjević-Polju*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2018, 114 str.

2019.

2045. Bektić, Belma. *Metodički pristup fonetici i fonologiji u osnovnoj školi*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 82 str.
2046. Čikarić, Esma. *Interaktivno učenje u nastavi bosanskog jezika*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2019, 48 str.
2047. Hadžović, Emina. *Izvori, sredstva, tehnologija i mediji nastave maternjeg jezika u osnovnoj školi: komparacija sa metodičkim iskustvima iz osnovnoškolske nastave jezika u Švicarskoj*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 50 str.
2048. Mujić, Jasmina. *Metodički pristup nastavi morfologije u osnovnoj školi*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2019, 64 str.

2020.

2049. Hajrić, Samra. *Metode učenja u nastavi pravopisa bosanskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Sarajevo 2020, 61 str.

Knjige

1994.

2050. Kamber, Asim. *Slovo o jeziku – priručnik iz bosanskog jezika*, Biblioteka Putokazi, Krajiška knjiga, Bihać 1998, 194 str. ISBN 9958-745-01-1

1996.

2051. Pašić, Nedžad. *Bosanski jezik i bosanskohercegovačka književnost u nastavi*, Grin, Gračanica 1998, 502 str. ISBN 9958-764-00-8

1998.

2052. Kamber, Asim. *Slovo o jeziku – priručnik iz bosanskog jezika*, Biblioteka Putokazi, Krajiška knjiga, Bihać 1998, 194 str. ISBN 9958-745-01-1

2000.

2053. Jahić, Dževad; Halilović, Senahid; Palić, Ismail. *Gramatika bosanskoga jezika*, Dom štampe, Zenica 2000, 476 str. ISBN 9958-42-046-X !

2001.

2054. Čedić, Ibrahim. *Osnovi gramatike bosanskog jezika*, Priručnici 4, Institut za jezik, Sarajevo 2001, 249 str. ISBN 9958-620-04-7; 2. izd. 2008. ISBN 9958-620-04-7 !

2003.

2055. Džanko, Muhibin. *Bosanski jezik i književnost u nastavi (metodički pristupi)*, EuroCom, Sarajevo 2003, 162 str. ISBN 9958-9239-0-4

2056. Hrnčić, Senija. *Modeli nastavnih priprema, iskustva u nastavi bosanskog jezika i književnosti u osnovnoj školi*, Harfo-Graf, Tuzla 2003, 310 str. ISBN 9958-802-42-2

2004.

2057. Čedić, Ibrahim. *Osnovi gramatike bosanskog jezika – priručnik za osnovne i srednje škole*, Bosna leksika, Sarajevo 2004, 249 str. ISBN 9958-9325-1-2

2058. Džudžević, Esad. *Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture – Nastavni plan i program*, Zbirka dokumenata o obrazovanju, Bošnjačko nacionalno vijeće u SCG – Skupština Opštine Tutin, Novi Pazar – Tutin 2004, 142 str.

2059. Jahić, Dževad; Halilović, Senahid; Palić, Ismail. *Gramatika bosanskoga jezika za srednje škole*, Dom štampe, Zenica 2004, 476 str. ISBN 9958-42-046-X !

2005.

2060. *Kulturna i društvena historija naroda Bosne i Hercegovine, nastavni plan i program za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu, bosanski jezik*, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2005, 81 str.

2006.

2061. Pjanić, Ratmira. *Film u nastavi maternjeg jezika (bosanskog, hrvatskog, srpskog)*, Nastavna biblioteka, Svjetlost, Sarajevo 2006, 127 str. ISBN 9958-10-805-4

2007.

2062. Halilović, Senahid; Palić, Ismail. *Gramatika bosanskog jezika (morfologija i sintaksa)*, Edicija Kulturna baština Bošnjaka, knj. 4, Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar 2007, 326 str. ISBN 978-86-85599-11-8

2008.

- Čedić, Ibrahim, *Osnovi gramatike bosanskog jezika*, v. 2054.

2012.

2063. Džafica, Sabahet (prir.) *Školski priručnik znanja (osnove književnosti, gramatike i pravopisa bosanskog jezika)*, Sarajevo Publishing, Sarajevo 2012, 48 str. ISBN 978-9958-21-591-9

2016.

2064. Kučuk, Fahrudin. *Abecedar: Bosansko-njemački abecedar / Bosnisch-deutsch-ABC*, AD Kard, Sarajevo 2016, 32 str. ISBN 978-9958-0950-0-9

2019.

2065. Gološ, Enisa. *Teorija i praksa u nastavnom procesu*, Narodna biblioteka, Mostar 2019, 182 str. ISBN 978-9958-551-10-9

2066. Nazibegović, Sead; Turbić-Hadžagić, Amira. *Metodika nastavnog predmeta Bosanski jezik*, Off-set, Tuzla 2019, 236 str. ISBN 978-9958-31-414-8

Kultura govora

Radovi u časopisima i zbornicima

2008.

2067. Arnaut, Muhamed. Oblici izražavanja u kulturi govora, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 6, Zenica 2008, str. 229–244.

2010.

2068. Sarić, Safet. Jezik i kultura govora, *Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu* 3, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2010, str. 87–98.

2011.

2069. Arnaut, Muhamed. Neke anomalije u jeziku, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 9, Zenica 2011, str. 131–144.

2014.

2070. Jusić, Maida. Elementi gestikulacije u kulturi jezika, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu*, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 793–804.
2071. Omerović, Mirela. Dikcija i govor, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu*, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. str. 261–266.
2072. Sejdić, Mensura. Oblici neverbalne komunikacije u kulturi jezika, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu*, Zbornik radova, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. Bosna i Hercegovina, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 783–792.

2015.

2073. Kršo, Aida. Važnost administrativnog stila u širenju jezičke kulture, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 109–118.

2017.

2074. Puriš, Bernisa; Muratović, Azra. Elementi jezičke kulture u komunikaciji na društvenim mrežama, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici* 14/15, Zenica 2016/17, str. 15–31.

Knjige

2005.

2075. Šipka, Milan. *Kultura govora*, Priručnici 5, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2005, 303 str. ISBN 9958-620-08-1; 2. izdanje, Sarajevo, 2006; 3. izdanje, Sarajevo, 2011.

2006.

- Šipka, Milan, *Kultura govora*, v. 2075.

2011.

- Šipka, Milan, *Kultura govora*, v. 2075.

Jezička politika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

2076. Baotić, Josip. Jezička politika u srpskohrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 41–48.
2077. Nećak Lük, Albina. O osnovama jezičke politike s obzirom na narodnosti u SFRJ, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 125–131.

1999.

2078. Zaključci “Simpozija o bosanskom jeziku”, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 265.

2001.

2079. Karadža, Mevlida. (Ne)demokratičnost jezičke politike i opća politika, u: Mørnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 261–270.
2080. Vrljić, Stojan. Jezična politika kao sredstvo usuglašavanja komunikativne i simboličke funkcije jezika u nacionalno nehomogenim zajednicama,

u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 163–167.

2004.

2081. Baotić, Josip. Književnojezička politika 1970–1990 – borba za zajedništvo i ravnopravnost, *Književni jezik* 22/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2004, str. 1–43; Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orientalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 435–477.

2005.

- Baotić, Josip. Književnojezička politika 1970–1990 – borba za zajedništvo i ravnopravnost, v. 2081.
2082. Petrović, Marica. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika i njezin odjek u Bosni i Hercegovini, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005, str. 177–186.
2083. Šipka, Milan. Jezičke manjine, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orientalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 543–551.
2084. Šipka, Milan. Standardni jezik i jezička politika 1918–1970, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orientalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 407–434.

2006.

2085. Kršo, Aida. Jezička politika u BiH od 1965. do 1990, *Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu* 12/41, Pedagoški zavod – Pedagoški fakultet, Zenica 2006, str. 30–32.

2008.

- Pranjković, Ivo. O aktualnome sociolingvističkom i lingvopolitičkom statusu standardnih jezika na novoštokavskoj osnovici, v. 1864.

2010.

- Pranjković, Ivo. O aktualnome sociolingvističkom i lingvopolitičkom statusu standardnih jezika na novoštokavskoj osnovici, v. 1864.

2086. Tošović, Branko. Die kroatische Sprachpolitik: mit einem Vergleich zu Serbien und Bosnien, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 171–190.

2011.

2087. Dokumenti o jezičkoj politici u BiH od 1970. do 1977. godine, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/3, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2011, str. 409–419.
2088. Halilović, Senahid. Dvije, tri ili više jezičkih politika u Bosni i Hercegovini danas, u: Gavrić, Saša (ur.) *Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području. Zbornik radova predstavljenih na istoimenoj konferenciji održanoj 22. marta 2011. godine u Sarajevu, izdanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina – Ambasada Republike Austrije – Ambasada Švajcarske konfederacije, Sarajevo 2011, str. 44–48.
2089. Kordić, Snježana. Jezična politika: prosvjećivati ili zamagljivati?, u: Gavrić, Saša (ur.) *Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području. Zbornik radova predstavljenih na istoimenoj konferenciji održanoj 22. marta 2011. godine u Sarajevu, izdanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina – Ambasada Republike Austrije – Ambasada Švajcarske konfederacije, Sarajevo 2011, str. 60–66.

2014.

2090. Požgaj-Hadži, Vesna. Language policy and linguistic reality in former Yugoslavia and its successor states, *Inter faculty* 5, Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 2014, str. 49–91.

2016.

2091. Bulić, Halid. Izdavanje jezičkih priručnika kao oblik eksplicitne jezičke politike medija, *Lingvazin* 4/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2016, str. 16–25.

2092. Bulić, Halid. Jezičke politike u nekim časopisima bošnjačke dijaspore u Njemačkoj i Austriji, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 14, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2016, str. 56–77.
2093. Zaključci, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 651–652.

2017.

2094. Kaćka, Muljaim. Preduniverzitska kosovska jezička politika, *Književni jezik* 28/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2017, str. 201–213.

2018.

2095. Bavčić, Uzeir. Anketa časopisa *Život* (1970) prilog istraživanju jezičke unifikacije u dokumentima književnojezičke politike, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 88–121.
2096. Šabić, Indira. Jezička politika Alije Isakovića vis-à-vis serbokroatizam, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 72–87.

Magistarski i doktorski radovi

2019.

2097. Majstorić, Almira. *Jezička politika Instituta za jezik (1972–1992)*, magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2019, 129 str.

Knjige

2011.

- Gavrić, Saša (ur.) *Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području. Zbornik radova predstavljenih na istoimenoj*

konferenciji održanoj 22. marta 2011. godine u Sarajevu, izdanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, v. 2377.

- Gavrić, Saša (ur.) *Sprach(en)politik in Bosnien und Herzegowina und im deutschsprachigen Raum, Sammelband zur gleichnamigen Konferenz vom 22. März 2011 in Sarajevo, Deutschsprachige Ausgabe*, v. 2378.

Status bosanskog jezika

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

2098. Karadža, Mevlida. Ustavni aspekti jezičke problematike u Jugoslaviji, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 165–171.
2099. Kovačec, August. Upotreba jezika etničkih skupina u Jugoslaviji, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 99–108.

1999.

2100. Huković, Muhamed. Bosanski jezik u procijepu varijanata, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 221–224.
2101. Kajan, Ibrahim. Jezik Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 165–168.
2102. Karadža-Garić, Mevlida. Jezičke zajednice nakon disolucije Jugoslavije, *Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika* 5, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 1999, str. 276–283.

2001.

2103. Kovačević, Miloš. Jedan ili tri jezika?, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 33–44; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 337–346.
– Peco, Asim, Muslimanski narodni govor i standardizacija našega jezika, v. 399.
2104. Saito, Atsushi. ボスニア語」の形成 (The Creation of Bosnian Language), *Slavic Studies* 48, Slavic Research Center, Sapporo 2001, str. 113–137.

2004.

2105. Nikčević, Vojislav P. Jedan ili četiri srednjejužnoslavenska jezika: s osvrtom na ustavno-pravna rješenja, u: Nikčević, Vojislav P.; Rotković, Radoslav (ur.) *Okrugli sto Crnogorski jezik u novom ustavu Crne Gore, zbornik saopštenja, Podgorica 6. decembar 2003*, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje – Građanska partija Crne Gore, Cetinje – Podgorica 2004, str. 9–15.
– Thomas, Paul-Louis. Srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, srpskohrvatski na Sorboni, v. 1820.

2008.

2106. Okuka, Miloš. Kud plovi bosanski (bošnjački) jezički brod? (o uspostavljanju i propagiranju bosanskog književnog jezika), Duličenko, Aleksandr D. (ur.) *Славянские языки от прошлого к настоящему к XIII Международному съезду славистов, Любляна, 15–21.08.2003*, Univerzitet, Tartu 2008, str. 140–173.

2010.

2107. Spahić, Sanja. Jezička situacija u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, *Godišnjak BZK "Preporod"* 10, Sarajevo 2010, str. 65–79.
2108. Tošović, Branko. Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen I/1, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für

- Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 731–739.
2109. Tošović, Branko. Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen I/2, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, str. 525–533.
2110. Tošović, Branko. Jezici u Bosni i Hercegovini: autoegzistencija ili koegzistencija, *Riječ, časopis za slavensku filologiju* 4, Hrvatsko filološko društvo Rijeka, Rijeka 2010, str. 7–25; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* I/5: 2005–2012, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2013, str. 379–394.

2012.

- Burzanović, Tihomir. Riječi nauke i čovječnosti o prošlosti i budućnosti pisma i jezika u Bosni i Hercegovini 1991, v. 1996.
2111. Diskusija o jezičkoj situaciji u BiH na Simpozijumu “Prizme” 26. i 27. aprila 1991. godine u Sarajevu 1991, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 109–123.
- Kovačević, Miloš. Jedan ili tri jezika?, v. 2103.
2112. Mønnesland, Svein. Dvadeset godina bosanskog jezika, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 45–50.
2113. Muratagić-Tuna, Hasnija. Status bosanskog jezika u Srbiji, Makedoniji i Kosovu, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 245–253.

2013.

2114. Babačić, Izeta. Maternji jezik etničkih zajednica u Dijaspori, *Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 12/2, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2013, str. 69–77.
2115. Đurović, Žarko L. Samostalni život bosanskoga, hrvatskoga, crnogorskoga, srpskog jezika (Četiri, a ne jedan jezik), u: Turbić-Hadžagić, Amira (ur.)

Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, str. 124–131.

2116. Hlavač, Jim. Uzus i stavovi tumača i prevodilaca za srpski jezik i njihov odnos prema drugim, srodnim jezicima, *Prilozi proučavanju jezika* 44, Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta, Novi Sad 2013, str. 123–136.
2117. Sotirović, Vladislav B. Bosanski jezik i njegova inauguracija: sudbina bivšeg srpskohrvatskog ili hrvatskosrpskog jezika, *Darnioji daugiakalbystė* 3, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas 2013, str. 47–61.
- Tošović, Branko. Jezici u Bosni i Hercegovini: autoegzistencija ili koegzistencija, v. 2110.
2118. Tošović, Branko. Postdisolucijske godine (2005–2012) srpskih pogleda na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen I/5: 2005–2012*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2013, str. 497–569.

2014.

2119. Bońkowski, Robert. Percepcija bosanskog jezika u Poljskoj, *Sarajevski filološki susreti, zbornik radova* 2/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, str. 242–251.
2120. Halilović, Senahid. Jezička stvarnost u Bosni i Hercegovini, *Socjolingwistyka* 28, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, str. 121–135; *Radovi* 17, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2014, str. 243–260.

2015.

2121. Duraković, Alen; Hajdarević, Sabahudin. Bosanski jezik u službenoj upotrebi u Srbiji (Ostvarivanje prava Bošnjaka u Srbiji na upotrebu bosanskog jezika u sudu, policiji, tužilaštvu i obrazovnom sistemu), *Godišnjak BZK "Preporod"* 15, Sarajevo 2015, str. 45–58.
2122. Jahić, Dževad. Bosanski jezik i svijest o njemu: I dio, *Glasnik, časopis za nauku, kulturu i umjetnost* 1, 2015, str. 120–154.
2123. Odbor za standardizaciju srpskog jezika, O statusu bosanskog ili bošnjačkog jezika, *Naš jezik* 46/3–4, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2015, str. 155–158.

2016.

2124. Fehratović, Jahja. Bosanski jezik u Sandžaku, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 521–545.
2125. Hodžić, Jasmin. Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika), *Godišnjak BZK “Preporod”* 16, Sarajevo 2016, str. 248–256.
2126. Kaćka, Muljaim. Status bosanskog jezika na Kosovu, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 547–562.
2127. Kalajdžija, Alen. Aktuelni problemi bosanskoga jezika: jučer, danas, sutra, u: Fejzić-Čengić, Fahira (ur.) *Rezolucija o bosanskom jeziku, zbornik rada*, El-Kalem, Sarajevo 2016, str. 95–106.
2128. Kodrić, Sanjin. Preporaćanje jezika – odnos prema maternjem jeziku u bošnjačkoj književnosti kraja 19. i početka 20. stoljeća, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 149–181.
2129. Kršo, Aida; Hajdarević, Hadžem; Čolić, Muhidin. Bosanski jezik izvan granica Bosne i Hercegovine, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015*, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 509–520.

2018.

2130. Babačić, Izeta. Bosanski jezik u Makedoniji, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, BMG Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 15–19.
2131. Ćatović, Haris. Doprinos Muniba Maglajlića u strategiji očuvanja bosanskoga jezika: Neka zapažanja u vezi s Poveljom o bosanskom jeziku i

Bilješkama o Povelji iz 2002. godine, *Godišnjak BZK "Preporod"* 18, Sarajevo 2018, str. 578–583.

2132. Hadžiefendić-Parić, Remzija. Bosanski jezik u Hrvatskoj, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 41–46.
2133. Hajdarević, Hadžem. Bosanski jezik u Bosni i Hercegovini, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 53–58.
2134. Hodžić, Jasmin. Alija Isaković o bosanskom jeziku u *Antologiji zla*, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 56–71.
2135. Imširović, Jasmina. Bosanski jezik u Sloveniji, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 47–51.
2136. Kaćka, Muljaim. Bosanski jezik na Kosovu, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 21–25.
2137. Kodrić, Sanjin. "Kako govoriti o književnom jeziku a čutati o književnosti?": Alija Isaković i afirmacija bosanskog jezika i bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 35–55.
2138. Kršo, Aida. Bosanski jezik u svijetu, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 59–64.

2139. Kršo, Aida. Kriteriji klasifikacije balkanskih jezika, u: Tanturovska, Lidija i dr. (ur.) *Minatoto na jazičniot svet – denes i utre, zbornik na trudovi od Međunarodnata naučna konferencija “Minatoto na jazičniot svet – denes i utre” održana na 15 i na 16 noemvri 2017 godina, vo Institutot za makedonski jazik “Kreste Misirkov” – Skopje*, Institut za makedonski jazik “Kreste Misirkov”, Skopje 2018, str. 429–434.
2140. Muratagić-Tuna, Hasnija. Jezik Bošnjaka u Crnoj Gori iz ugla bosanskohercegovačkih i crnogorskih lingvista, *Almanah, časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana* 77–78, Udruženje “Almanah”, Podgorica 2018, str. 67–81.
2141. Mustafić, Suljo. Bosanski jezik u Crnoj Gori, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 33–39.
2142. Šemšović, Sead. Bosanski jezik u Srbiji, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 27–31.

2019.

2143. Berbić Kolar, Emina; Gligorić, Igor Marko. Bosanski jezik na granici Europske unije, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 85–96.
2144. Hodžić, Jasmin. Status bosanskog jezika u doba osmanske i austrougarske uprave Bosnom, u: Buras-Marciniak, Anetta (ur.) *Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka*, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019, 215–242.
2145. Kalajdžija, Alen. Društveno-politički status bosanskoga jezika u Bosni i Hercegovini i južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, *Hercegovina* 18, Arhiv Hercegovine – Muzej Hercegovine, Mostar 2019, str. 337–349.
2146. Požgaj-Hadži, Vesna; Balažić Bulc, Tatjana. Hrvatski, srpski i bosanski jezik na stranim sveučilištima: nekad i danas, a ubuduće?, *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, str. 499–511.

2020.

2147. Hodžić, Jasmin. Hrvatski i bosanski jezik u Stocu, Čapljini i Mostaru u svjetlu teorije jezičke pravde i teorije jezičkog imperijalizma (s fokusom na odnos s početka devedesetih i danas), *Hercegovina* 19, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2020, str. 213–228.

Knjige

1990.

- Jahić, Dževad A. *Jezik, nacija, nacionalizam (ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu)*, v. 2211.

1991.

2148. Kasumović, Ahmet. *Jezik u vremenu*, Biblioteka Posebna izdanja, Novi glas, Banjaluka 1991, 124 str. ISBN 86-7119-004-8
2149. Halilović, Senahid. *Bosanski jezik*, Biblioteka Bosanski krug, Nova edicija, Biblioteka Ključanin, Sarajevo 1991, 259 str. ISBN 86-7797-004-5; 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Biblioteka Bosanski jezik, knj. 1, Baština, Sarajevo 1998, 327 str. ISBN 9958-9730-0-6

1995.

2150. Halilović, Senahid, *Bosanski jezik*, Tribina 28, VKBI, Sarajevo 1995, 33 str.

1998.

- Halilović, Senahid. *Bosanski jezik*, v. 2149.

1999.

2151. Jahić, Dževad. *Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora*, Trilogija o bosanskem jeziku, knj. 2, Biblioteka Linguos, Ljiljan – Ze-Company, Sarajevo – Zenica 1999, 275 str. ISBN 9958-22-063-3; *Trilogija o bosanskom jeziku, knj. 2, Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora*, Biblioteka Linguos, Ze-Company, Zenica 1999, 275 str. ISBN 9958-22-063- !
2152. Jahić, Dževad. *Bošnjački narod i njegov jezik*, Trilogija o bosanskom jeziku, knj. 1, Biblioteka Linguos, Liljan i dr., Sarajevo i dr. 1999, 124 str. ISBN

9958-22-065-2; Ze-Company – Ljiljan, Zenica – Sarajevo 2000, 124 str.
ISBN 9958-22-065-2 (Ljiljan), 9958-9739-1-X (Ze-Company)

2153. Juzbašić, Dževad. *Nacionalno-politički odnosi u Bosanskohercegovačkom saboru i jezičko pitanje (1910–1914)*, Djela 73, Odjeljenje društvenih nauka 42, ANUBiH, Sarajevo 1999, 255 str. ISBN 9958-501-04-X, 9958-501-04-7 !

2000.

- Jahić, Dževad. *Bošnjački narod i njegov jezik*, v. 2152.

2001.

2154. Kico, Mehmed. *Bosanski jezik i baštinici*, Biblioteka Posebna izdanja, El-Kalem, Sarajevo 2001, 187 str. ISBN 9958-23-084-4

2003.

2155. Neweklowsky, Gerhard (ur.) *Bosanski-Hrvatski-Srpski / Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Međunarodni skup “Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca”, Beč 27.–28. sept. 2002*, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien, Wien 2003, 326 str.

2007.

2156. Bešker, Inoslav. *Filološke dvoumice*, Jesenski i Turk, Zagreb 2007, 263 str.
ISBN 978-953-222-258-6

2008.

2157. Golubović, Biljana; Raecke, Jochen. *Bosnisch, Kroatisch, Serbisch als Fremdsprachen an den Universitäten der Welt*, Die Welt der Slaven, Sammelbände 31, Otto Sagner, München 2008, 216 str. ISBN 978-3-86688-032-0

2016.

2158. Fehratović, Jahja. *Bosanski jezik u Sandžaku*, El-Kelimeh, Novi Pazar 2016,
48 str. ISBN 978-86-7980-261-3

2017.

2159. Džumhur, Jasminka; Jukić, Nives; Mitrović, Ljubinko. *Specijalni izvještaj o upotrebi službenog jezika i pisma u Bosni i Hercegovini*, Institutacija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Banja Luka 2017, 77 str.

2018.

2160. Hodžić, Jasmin. *Bosanski jezik: statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku*, Edicija Bošnjaci, Simurg media – Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2018, 177 str. ISBN 978-9926-8036-2-9 (Simurg media) 978-9958-896-37-8 (Internacionalni univerzitet u Sarajevu)

Naziv bosanski jezik

Radovi u časopisima i zbornicima

1990.

2161. Babić, Marko. Nazivi jezika – hrvatski, zemaljski, bosanski – za prvoga desetljeća austrougarskoga upravljanja Bosnom i Hercegovinom, *Jezik* 37/3, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1990, str. 82–86.
2162. Bakić, Ibrahim. Jezičko pitanje kod Jugoslovena, u: Tošović, Branko (ur.) *Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, str. 113–117.

1997.

2163. Malezanović, Nebojša. Još nešto o bosanskom jeziku, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskog književnog jezika* 1, Prava riječ, Tuzla 1997, str. 76–79.

2001.

2164. Kordić, Snježana. Naziv jezika iz znanosti gledan, *Republika, mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo* 57/1–2, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 2001, str. 236–243.
2165. Šipka, Milan. Naziv jezika kao ustavnopravna kategorija, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 121–136.

2003.

2166. Kordić, Snježana. Glotonim “srbohrvaški jezik” glede na “srbski, hrvaški, bosanski, črnogorski”, *Slavistična revija* 51/3, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2003, str. 355–364.

2167. Peco, Asim. Naziv jezika u Muševićevom djelu “Muslimansko stanovništvo Srbije od pada Despotovine (1459) i njegova sudbina”, *Književni jezik* 21/2, Institut za jezik, Sarajevo 2003, str. 94–97.

2007.

2168. Ništović, Hazema. Odbrana prava na nominaciju jezika (sto godina od zabrane naziva bosanski jezik 1907.–2007.), Govorni čin kao komunikacijski fenomen, *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici* 5, Zenica 2007, str. 223–248.

2009.

2169. Isaković, Alija. Bosanski jezik, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 15–18.
2170. Reljić, Mitra. O nacionalnom imenu i preimenovanju jezika Bošnjaka/ Muslimana (srpski jezik kao bosanski u Prizrensko-šarplaninskoj oblasti), *Zbornik Matice srpske za slavistiku* 75, Novi Sad 2009, str. 39–52.

2011.

2171. Belić, Aleksandar. Bosanski jezik ili stil 1937, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/3, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2011, str. 151–154.
2172. Palić, Ismail. Da ti ja kažem kojim jezikom govorиш, *Pismo, časopis za jezik i književnost* 9, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2011, str. 309–316.

2012.

2173. Ljevo-Ovčina, Amela. Imenovanje bosanskog jezika u Rusiji: Ima li bosanski u ruskom?, u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, *Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, str. 235–244.
2174. Šipka, Milan. Jezik Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca: problem klasifikacije i nominacije idioma 2003, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen,*

Kroatischen und Bosniakischen 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 411–438.

2014.

2175. Bulić, Refik. Na kome je jeziku spjevana *Hasanaginica*, *Lingvazin* 2/2–3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2014, str. 10–13.
2176. Pehlić, Amina; Ništović, Hazema. Nominacija jezika u književnom djelu Alije Nametka, u: *5. međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu*, *Zbornik radova*, Zenica, 03. i 04. 04. 2014. *Bosna i Hercegovina*, Filozofski fakultet, Zenica 2014, str. 285–294.

2016.

- Hodžić, Jasmin. Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika), v. 2125.

2017.

2177. Bulić, Refik. Zbilja, kako nam se zove zajednički jezik?, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 14, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2017, str. 129–134.
2178. Muratagić-Tuna, Hasnija. Nešto o reakcijama na bosanskohercegovački standardnojezički izraz i bosanski jezik, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu*, *Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.), Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 97–122.

2018.

2179. Krejčí, Pavel. The Name of the Language in the Constitution – a Reflection of Reality, or Unrealistic Desires? (Based on examples from Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro), *Balkanističen Forum* 3, Jugozapaden universitet “Neofit Rilski”, Blagoevgrad 2018, str. 154–161.

2019.

2180. Kordić, Snježana. Reakcije na Deklaraciju o zajedničkom jeziku, u: Đurišić-Bečanović, Tatjana (ur.) *Njegoševi dani* 7, *Međunarodni naučni skup*, Kotor, 30. 8. – 3. 09. 2017, Filološki fakultet, Nikšić 2019, str. 145–152.

Knjige

1995.

2181. Kasumović, Ahmet. *Zašto jezik bosanski*, Prava riječ, Tuzla 1995, 148 str.

2017.

2182. Ešić, Šimo (prir.) *Zašto je zabranjen bosanski jezik*, Biblioteka Posebna izdaja, Bosanska riječ, Tuzla 2017, 81 str. ISBN 978-9958-12-289-7

2020.

- Palić, Ismail, Kodrić, Sanjin (ur.) *Zaključci s materijalima Naučnoga sajetovanja Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini (održanoga 6. aprila 2019. godine u Sarajevu)*, v. 2032.

Bosanski jezik kao identitet

Radovi u časopisima i zbornicima

1999.

2183. Baotić, Josip. Identitet jezika i identitet naroda, *Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika* 5, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 1999, str. 209–226.
2184. Isanović, Nusret. Jezik i egzistencija, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 67–75.
2185. Nuhić, Muhamed. Simbolizacija poruka u mas-medijima i problem identiteta, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 83–88.

2001.

2186. Vajzović, Hanka. Savremena jezička situacija u Bosni i Hercegovini – komunikativna i simbolička funkcija jezika, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 79–93.

2002.

2187. Baotić, Josip. The identity of language and the identity of nation, *Forum Bosnae, kultura – znanost – društvo – politika* 15, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2002, str. 157–178.
2188. Džogović, Alija. Jezičke posebnosti kao konstituanta nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka, *Tutinski zbornik, godišnji časopis, nauka, kultura, umjetnost* 3, Kulturni centar “Mladost”, Tutin 2002, str. 347–368.
2189. Maglajlić, Munib. Bilješke uz Povelju o bosanskom jeziku, *Godišnjak BZK “Preporod”* 2, Sarajevo 2002, str. 84–89.

2003.

2190. Valjevac, Naila. Bošnjaci i bosanski jezik, *Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici* 1, 2003, str. 210–225.

2005.

2191. Ustamujić, Elbisa. Bosnian language – historical paradigm of continuity (and discontinuity) of cultural and national identity of Bosniaks, u: *International symposium on Bosnia and Herzegovina from past to present, 28–30 April 2005. Proceedings*, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale 2005, str. 15–20.
2192. Vajzović, Hanka. Savremena jezička situacija – komunikativna i simbolička funkcija jezika, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, str. 525–539; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 125–142.

2008.

2193. Kalajdžija, Alen. Historijski, književno-jezički i etnološki elementi bošnjačke kulture, *Slovo Gorčina* 30, Stolac 2008, str. 175–181.
2194. Kalajdžija, Alen. The Bosnian Language – Linguistic Entity and Sociolinguistic Continuity, *Bosnian Studies, Journal for research of Bosnian thought and culture / Bosanske studije, časopis za istraživanje bosanske misli i kulture* 2/1, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Sarajevo 2008, str. 112–124.
2195. Sotirović, Vladislav B. Making Boshnjak ethnonational identity by creation of Bosnian language in Bosnia & Herzegovina and Sandžak, 1993–2007, *Nasleđe, časopis za književnost, umetnost i kulturu* 5/9, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2008, str. 53–69.

2009.

- Vajzović, Hanka. Savremena jezička situacija – komunikativna i simbolička funkcija jezika, v. 2192.

2010.

2196. Ćoragić, Samir. Kratke lingvističke poveznice jezika i religije, *Zbornik Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću* 3, Bihać 2010, str. 357–370.
2197. Ćoragić, Samir. Lingvistički međuodnos jezika i religije: nekoliko za-pažanja, *Lingua montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i*

kulturna pitanja 3/6, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2010, str. 173–183.

2011.

2198. Drkić, Munir. Bosanski jezik i Bošnjaci u pjesmi *Stihovi zahvale na bosanskom jeziku* Omera Hume, u: Kamberović, Husnija (ur.) *Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju: zbornik radova*, Posebna izdanja 8, Institut za istoriju, Sarajevo 2011, str. 249–257.
2199. Džogović, Alija. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju, u: Kočan, Ismet (prir.) *Seobe kao sudbina, istorijska čitanka za potomke bošnjačkih muhadžira u Makedoniji*, Kulturni centar Bošnjaka u Republici Makedoniji, Skoplje 2011, str. 45–55.
2200. Sarić, Safet. Govor kao sudbina, *Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu* 4, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 2011, str. 68–77.

2013.

2201. Hadžić, Haris. Jezik i pismo Bošnjaka rožajskog kraja, *Islamska misao, godišnjak Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru* 7, Novi Pazar 2013, str. 211–230.
2202. Tošović, Branko. Nacionalni stil nacionalnih jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen I/5: 2005–2012*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2013, str. 463–477.

2015.

2203. Bajrić, Samir. Peuples constitutifs et identités linguistiques en Bosnie-Herzégovine, *Roczniki Humanistyczne* 63/8, Towarzystwo Naukowe KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2015, str. 81–99.
2204. Požgaj-Hadži, Vesna; Balažic Bulc, Tatjana. (Re)standardizacija v primežu nacionalne identitete: primer hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika, *Slovenština 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarnne raziskave* 3/2, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Škofja Loka 2015, str. 67–94.

2016.

2205. Popescu, Dorin. Recovery from Disorders of the Literary-Cultural Identity in the Western Balkans, *Philologica Jassyensis* 12/1(23), Editura Alfa, Iași 2016, str. 257–262.

2017.

2206. Bulić, Halid. Jezik, diskriminacija i identitet – od Postanka, *Lingvazin* 5/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla 2017, str. 9–10.
2207. Tiro Srebreniković, Ajka. Identitet jezika na prostoru Bosne i Hercegovine, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.),* Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 213–230.

2018.

2208. Kalajdžija, Alen. Historija bosanskoga jezika – paradigma bosanskoga kulturnog rariteta, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018,* Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 69–73.
2209. Požgaj-Hadži, Vesna. Language as a symbol of a fractured country, *Inter faculty* 9, Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 2018, str. 35–59.

Knjige

1990.

2210. Hadžijahić, Muhamed. *Od tradicije do identiteta (geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana)*, Putokaz, muslimanska naklada, Islamska zajednica, Zagreb 1990, 252 str.
2211. Jahić, Dževad A. *Jezik, nacija, nacionalizam (ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu)*, Biblioteka Posebnih izdanja, Oslobođenje, Sarajevo 1990, 257 str. ISBN 86-319-0185-7

1991.

2212. Jahić, Dževad. *Jezik bosanskih Muslimana*, Biblioteka Bosanski krug, Nova edicija, Biblioteka Ključanin, Sarajevo 1991, 139 str. ISBN 86-7797-006-1

- Halilović, Senahid. *Bosanski jezik*, v. 2149.
2213. Pelidić, Enes; Maglajić, Munib; Mahmutčehajić, Rusmir. *Bosnia and the Bosnian Muslims, 3. The Bosnian language*, E. Mulać, R. Mahmutčehajić, Sarajevo 1991, 24 str.

1993.

2214. *Bosna, bošnjaštvo, i bosanski jezik, zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka*, Matica Bošnjaka – Bosanska riječ, Zürich – Wuppertal 1993, 109 str.

1996.

2215. Kasumović, Ahmet. *Šta Bošnjak misli kad kaže*, Prava riječ, Tuzla 1996, 117 str.
2216. Rizvić, Muhsin. *Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo*, Preporod, Sarajevo 1996; 1999, 68 str.

1998.

- Halilović, Senahid, *Bosanski jezik*, v. 2149.
2217. Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni naučni skup Jezici kao kulturni identiteti na području bivšega srpskohrvatskoga ili hrvatskosrpskoga jezika, Podgorica, 14–15. oktobra 1997*, Crnogorski PEN centar, Cetinje 1998, 393 str.

1999.

- Rizvić, Muhsin, *Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo*, v. 2216.

2003.

2218. Idrizbegović, Amira. *Bosanski jezik i Bošnjaci – kulturnohistorijski okviri*, Sejtarija, Sarajevo 2003, 104 str. ISBN 9958-39-023-X

2004.

2219. Greenberg, Robert D. *Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration*, Oxford University Press, Oxford 2004, 200 str. ISBN 9780199258154; 2. izd. 2008, ISBN 9780199208753

2005.

2220. Greenberg, Robert D. *Jezik i identitet na Balkanu, Raspad srpsko-hrvatskoga*, prev. Anita Peti-Stančić, Srednja Europa, Zagreb 2005, 197 str. ISBN 953-6979-27-6
2221. Džudžević, Esad (prir.) *Bosanski jezik ili Pravo na identitet – kroz dokumenta i štampu*, Edicija Posebna izdanja, knj. 1, Centar za bošnjačke studije, Tutin 2005, 309 str. ISBN 86-85599-01-6

2007.

2222. Huković, Muhamed. *Bosanski jezik državotvorni element Bosne i Hercegovine – ogledi*, Sarajevo Publishing, Sarajevo 2007, 61 str. ISBN 978-9958-21-492-9
2223. Tiro Srebreniković, Ajka. *Identitet – jezik i bosanska književnost*, Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb 2007, 155 str. ISBN 978-953-95633-2-3

2008.

2224. Vajzović, Hanka. *Jezik i nacionalni identiteti – sociolinguističke teme*, Fakultet političkih nauka, Sarajevo 2008, 391 str. ISBN 978-9958-598-12-8
- Greenberg, Robert D. *Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration*, v. 2219.

2016.

2225. Kamusella, Tomasz; Nomachi, Motoki; Gibson, Catherine (ur.) *The Palgrave handbook of Slavic languages, identities and borders*, Palgrave Macmillan, Basingstoke – New York (NY) 2016, 561 str. ISBN 978-1-37-34838-8

2018.

- Hodžić, Jasmin. *Bosanski jezik: statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku*, v. 2160.

Bosanski jezik i politika

Radovi u časopisima i zbornicima

1999.

2226. Halilović, Asim. Jezik i politika, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 77–81.
2227. Katnić-Bakaršić, Marina. Jezična prava između teorije i prakse u višenacionalnim zajednicama – Analiza novijih dokumenata Vijeća Europe i UNESCO-a, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 47–51.
2228. Latić, Džemaludin. Kako izbjegći nacionalizam u jeziku, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 41–45.

2000.

2229. Okuka, Miloš. Jezik u ustavima triju Jugoslavija, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti* 6/1–2, Nikšić 2000, str. 6–77.

2001.

2230. Baotić, Josip. Jezik u procesu integracije i dezintegracije društvene zajednice, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 203–212.
2231. Remetić, Slobodan. S jednog jezika na tri: premoć politike nad lingvistikom, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 45–54.
2232. Stančić, Ljiljana. Demokratska društva afirmiraju različitost, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 213–224.

2233. Škiljan, Dubravko. Stara jezična prava i nove manjine, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 179–190.
2234. Vukomanović, Slavko. O jezičkoj i etničkoj netoleranciji, u: Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 101–119.

2005.

2235. Žanić, Ivo. Hrvati, Hrvatska i bosanskohercegovačko jezično pitanje, *Gordogan, kulturni magazin* 23, Novi Gordogan, udruga za kulturu, Zagreb 2005, str. 75–106.

2007.

2236. Čirgić, Adnan. Jezički priručnici kao sredstvo jezičke asimilacije, *Forum 23/5, Razred za književnost*, HAZU, Zagreb 2007, str. 44–47.

2009.

2237. Vajzović, Hanka. Jezik i politika: kroatizacija jezika na prostoru Bosne i Hercegovine – agresija ili ustavno pravo?, u: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, str. 143–155.

2010.

- Injac, Goran. O izražavanju političke korektnosti kroz jezik na primeru upotrebe anglicizma *gej* i odrednice Jugoistočna Evropa u srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku, v. 1609.

2011.

2238. Baotić, Josip. Jezik u funkciji segregacije, u: Gavrić, Saša (ur.) *Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području. Zbornik radova predstavljenih na istoimenoj konferenciji održanoj 22. marta 2011. godine u Sarajevu, izdanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku*, Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina – Ambasada

Republike Austrije – Ambasada Švajcarske konfederacije, Sarajevo 2011,
str. 49–54.

2012.

2239. Bakšić, Sabina. Prevođenje i ideologija: na primjerima prijevoda s turskog jezika u periodu od 1945. do 1992, *Anal Gazi Husrev-begove biblioteke* 33, Sarajevo 2012, str. 291–299.

2015.

2240. Ćemalović-Dilberović, Elvira. Diskurs islamofobije – realija medijskoga diskursa?, *Književni jezik* 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2015, str. 165–172.

2016.

2241. Zvrko, Husein. Bosanski jezik i Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 645–650.

2017.

2242. Jahić, Dževad. Bosanski jezik između nauke, norme i jezičkih sloboda, u: Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija* (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.), Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, str. 25–38.

2018.

- Hodžić, Jasmin. Neki sociolinguistički aspekti imenovanja i učenja maternjeg jezika i književnosti u bosanskohercegovačkom školstvu s fokusom na Kanton Sarajevo, v. 1884.
2243. Turbić-Hadžagić, Amira. Jezičke slobode, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici*, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa

- Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 75–79.

2020.

- Hodžić, Jasmin. Sociolingvistički uvidi u rasprave o bosanskom jeziku na *Mostarskom savjetovanju o književnom jeziku* (1973) i *Sarajevskom savjetovanju* (2019), v. 1888.
- Hodžić, Jasmin. Hrvatski i bosanski jezik u Stocu, Čapljini i Mostaru u svjetlu teorije jezičke pravde i teorije jezičkog imperijalizma (s fokusom na odnos s početka devedesetih i danas), v. 2147.

Magistarski i doktorski radovi

2001.

2244. Pašić, Ibrahim. *Politički motivi promjena antroponima i toponima u Bosni i Hercegovini*, magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Postdiplomski studij Bosna i Hercegovina u savremenom svijetu, Sarajevo 2001, 238 str.

Knjige

1990.

- Jahić, Dževad A. *Jezik, nacija, nacionalizam (ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu)*, v. 2211.

1996.

2245. Pašić, Ibrahim. *Toponimska srbizacija Glasinca*, Vojna biblioteka 24, Generalstab Armije RBiH, Uprava za politička pitanja, Sarajevo 1996, 39 str.

2000.

2246. Jeftić, Milivoje. *Jezik za protektorat (esej)*, Leksikografska izdanja, Bosanska knjiga, Sarajevo 2000, 127 str. ISBN 9958-20-068-6

2001.

- Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, v. 2327.

2009.

2247. Požgaj Hadži, Vesna; Balažić Bulc, Tatjana; Gorjanc, Vojko (ur.) *Med politiko in stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009, 315 str. ISBN 978-961-237-321-4

2010.

2248. Kordić, Snježana. *Jezik i nacionalizam*, Durieux, Zagreb 2010, 430 str. ISBN 978-953-188-311-5

2013.

2249. Požgaj Hadži, Vesna (ur.) *Jezik između lingvistike i politike*, Biblioteka XX vek – Knjižara krug, Beograd 2013, 190 str. ISBN 978-86-7562-115-7

2016.

- Fejzić-Čengić, Fahira (ur.) *Rezolucija o bosanskom jeziku, zbornik radova*, v. 2441.

2018.

- Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata*. Banja Luka, 29. 6. 2018, v. 2464.

2019.

- Buras-Marciniak, Anetta (ur.), *Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka*, v. 2478.

2020.

- Hodžić, Jasmin. *Bosanski jezik: statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku*, v. 2160.

Građa i bibliografije

Radovi u časopisima i zbornicima

1991.

2250. Grozdanić, Sulejman. Uskufijev Pučki rječnik, *Odjek* 44/3–4, Sarajevo 1991, str. 14.

1997.

2251. Kujundžić, Enes. Starija bošnjačka knjiga kao izvor leksičke građe bosanskog jezika, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 1, Prava riječ, Tuzla 1997, str. 107–150.

1998.

2252. Kasumović, Ahmet; Browne, Wayles. Bibliography of sources on the language of Bosnia and Herzegovina, *Balkanistica* 11, American Association for South Slavic Studies – American Association for Southeast European Studies, Columbus, Ohio 1998, str. 19–29.

1999.

2253. Salihović, Ramiz. Gramatika stara stotinu i osam godina, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 161–164.

2000.

2254. Smolić, Marija; Požgaj-Hadži, Vesna. Jezik u zrcalu tekstova (izbor hrvatskih, srpskih i bosanskih tekstova za strane slaviste), u: Badurina, Lada; Pritchard, Boris; Stolac, Diana (ur.) *Jezična norma i varijeteti, zbornik, Sayjetovanje Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku, Opatija, 8.–9. svibnja, 1998*, Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, Zagreb – Rijeka 2000, str. 503–509.

2002.

2255. Lavić, Osman. Bibliografija Anala (XI–XII – XIX–XX), *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke* 19–20, Sarajevo 2001, str. 349–358.
2256. Rizvić, Muhsin. Bosna i njen jezik u izvanbosanskim znanstvenim djelima i književnohistorijskim izvorima, *Tutinski zbornik, godišnji časopis, nauka, kultura, umjetnost* 3, Kulturni centar “Mladost”, Tutin 2002, str. 239–252.

2003.

2257. Peco, Asim. Prof. Bošković kao dijalektolog i bosanskohercegovačka građa, u: Ostojić, Branislav (ur.) *Peti lingvistički skup “Boškovićevi dani”, radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 10. i 11. oktobar 2002. godine*, CANU, Podgorica 2003, str. 187–193.

2005.

2258. Hajdarević, Hadžem; Kršo, Aida. Anotirana bibliografija radova objavljenih u izdanjima Instituta za jezik Sarajevo, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija*, Radovi 17, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2005, str. 174–314.
2259. Kalajdžija, Alen. Lingvističko djelo Muhameda Šatora, *Slovo Gorčina* 27, Stolac 2005, str. 107–109.

2009.

2260. Kalajdžija, Alen. Herta Kuna: 1922–2009, *Slovo Gorčina* 31, Stolac 2009, str. 141–144.

2010.

- Kalajdžija, Alen. Prilog bibliografiji alhamijado književnosti, v. 207.

2011.

2261. Bulić, Refik. Bibliografija radova objavljenih u časopisu *Bosanski jezik* od 2000. do 2010. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 179–184.

2012.

2262. Bulić, Refik. Bibliografija bosanskohercegovačke dijalektologije do 2012. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 173–189.
2263. Kalajdžija, Alen. Kratka pjesma Mula Muhammeda Mestvice na bosanskom jeziku, *Godišnjak BZK "Preporod"* 12, Sarajevo 2012, str. 348–356.
2264. Klimentić, Edna. Bibliografija radova o jeziku i književnosti koji su objavljeni u *Zborniku radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli* (ISSN 1512-6021) do 2011. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 167–172.
2265. Škrijelj, Amar. Mehmed Šaćir Kurtćehajić-Sandžaklija (1844–1872): prvi bošnjački novinar i začetnik štampane riječi i novinarstva na bosanskom jeziku, *Avlija, časopis za kulturu, književnost i društvene teme* 3/4, Rožaje, mart 2012, str. 135–136.

2013.

2266. Filan, Kerima. Makbûl-i Ârif – Türkçe-Boşnakça sözlük ve Osmanlı Türk sözlükçülüğü, *Hikmet, ilmi araştırma dergisi* 11/22: *Adeksam Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi*, Gostivar 2013, str. 46–63.

2016.

2267. Bičević, Sumeja. Bibliografija izvora i radova o srednjovjekovnim bosanskim ciriličkim administrativno-pravnim dokumentima, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 221–265.
2268. Hodžić, Jasmin. Bosanskohercegovački jug i četiri sintaksičara savremene hrvatske i srpske lingvistike, u: *Zbornik radova. Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini*, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar 2016, str. 573–580.
2269. Kalajdžija, Alen. Muhamed Šator i njegov doprinos bosnistici, u: *Zbornik radova. Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini*, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar 2016, str. 535–548.
2270. Karavdić, Zenaida; Čatović, Haris. Evaluacija naučnog djela prof. dr. Asima Pece u svjetlu savremenih lingvističkih istraživanja, u: *Zbornik radova. Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini*, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar 2016, str. 549–561.

2271. Kevro, Edita. Naučni stavovi i njihova interpretacija o *Gramatici bosanskog jezika* iz 1890. u odnosu na (dosada poznatu) arhivsku građu, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 57–92.

2017.

2272. Turbić-Hadžagić, Amira; Musić, Elvir. Alija Isaković u kulturno-društvenom životu Bosne i Hercegovine, *Diwan, časopis za kulturu* 20/45–46, Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac 2017, str. 101–107.

2018.

2273. Kalajdžija, Alen. Načela Isakovićeva intelektualnog aktivizma u reafirmaciji bosanskoga jezika, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik. Sarajevo, 14. mart 2017*, Posebna izdanja, knj. 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 24–34.
2274. Zukorlić, Izudina. Bibliografija radova objavljenih u Analima Gazi Husrev-begove biblioteke knjiga XXXIII–XL, *Anal Gazi Husrev-begove biblioteke* 40, Sarajevo 2019, str. 231–257.

2020.

2275. Džanko, Muhidin. Izdanje Uskufijevog Rječnika iz 1942/1943. godine s Predgovorom Derviša M. Korkuta, *DHS – Društvene i humanističke studije* 4/1(10), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2020, str. 33–46.

Magistarski i doktorski radovi

2013.

2276. Curić, Merlina. *Doprinos Ćire Truhelke u proučavanju jezika u BiH*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Drugi ciklus studija, Tuzla 2013, 76 str.

2014.

2277. Bešić, Edina. *Izvori za proučavanje bosančice*, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosanski jezik i književnost, Tuzla 2014, 120 str.

Knjige

1994.

2278. *Gramatika bosanskoga jezika za srednje škole. Dio 1. i 2., Nauka o glasovima i oblicima*, Reprint izd. iz 1890, Bosanska riječ / Das bosnische Wort, Wuppertal 1994, 128 str.; 5. izd. 2007.

1997.

2279. Nametak, Fehim; Trako, Salih (prir.) *Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta*, sv. 1, Bošnjački institut, Zürich 1997, 579 str. ISBN 3-905211-86-6

2001.

- Šipka, Milan (prir.) *Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000) dokumenti*, v. 347.
- Uskufi, Muhamed Hevai, *Maqbul-i ‘arif / (Potur šahidiya)*, v. 230.

2002.

2280. Dobrača, Kasim (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, sv. 1–2, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation – Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, El-Kalem, London – Sarajevo 2000–2002, 628 + 1047 str. ISBN 1-873992-53-X (Al-Furqān Islamic Heritage Foundation), 1-873992-64-5 (Al-Furqān Islamic Heritage Foundation, T. 2), 9958-23-066-6 (El-Kalem), 9958-23-117-4 (El-Kalem, sv. 2)
– Turilov, Anatolij A. (ur.) *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии, XIV век. Вып. 1, Апокалипсис-Летопись Лаврентьевская*, v. 8.

2003.

2281. Nametak, Fehim; Trako, Salih (prir.) *Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta*, sv. 2, Bošnjački institut – Alef, Sarajevo – Zürich 2003, 521 str. ISBN 9958-743-11-6

2004.

2282. Popara, Haso (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, knj. 13*, Fondacija Al-Furqān za islamsko naslijede – Rijaset Islamske

zajednice u BiH, London – Sarajevo 2004, 679 str. ISBN 1-873992-85-8
(London), 9958-23-168-9 (Sarajevo)

2005.

2283. Lavić, Osman (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, sv. 14, Fondacija Al-Furqān za islamsko naslijede – Gazi Husrevbegova biblioteka, London – Sarajevo 2005, 640 str. ISBN 1-873992-93-9 (London), 9958-23-173-5 (Sarajevo)

2006.

2284. Lavić, Osman (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, sv. 15, Fondacija Al-Furqān za islamsko naslijede – Gazi Husrevbegova biblioteka, London – Sarajevo 2006, 288 str. ISBN 1-905122-11-X (London), 9958-23-188-3 (Sarajevo)

2007.

- Peco, Asim. *Jezik književnog teksta. Bibliografija*, Izabrana djela 1–6, knj. 6, v. 1552.

2009.

2285. Gazić, Lejla (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, Posebna izdanja 30, Orijentalni institut – Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijede, Sarajevo – London 2009, 246 str. ISBN 978-9958-626-11-1 (Orijentalni institut), 1-905122-30-6 (Al-Furqan)

2010.

2286. Halilović, Senahid (ur.) *Materijal bosanskohercegovačkih punktova za Općeslavenski lingvistički atlas (OLA)*, knj. 1–3, Građa 29, Centar za leksikologiju i leksikografiju 1, ANUBiH, Sarajevo 2010, 1692 str. ISBN 978-9958-501-45-6
2287. Jahić, Mustafa (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, sv. 1, Posebna izdanja 2, Historijski arhiv Sarajevo (London) – Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijede, Sarajevo 2010, 649 str. ISBN 978-9958-892-03-5 (Historijski arhiv Sarajevo), 1-905122-37-3 (Al-Furqan)

2011.

2288. Lavić, Osman (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine – Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijede, Sarajevo – London 2011, 1068 str. ISBN 978-9958-500-51-0 (NUBBiH), 1-905122-39-X (Al-Furqan)
2289. Popara, Haso (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, sv. 2, Posebna izdanja 3, Historijski arhiv Sarajevo – Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijede, Sarajevo – London 2011, 800 str. ISBN 978-9958-892-08-0 (Historijski arhiv Sarajevo), 1-905122-42-X (Al-Furqān)
- Uskufi, Muhamed Hevai, *Bosansko-turski rječnik*, v. 232.

2013.

2290. Popara, Haso (prir.) *Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa*, sv. 18, Fondacija Al-Furqān za islamsko naslijede – Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo – London 2013, 644 str. ISBN 1-905122-50-0 (London), 978-9958-580-04-8 (Sarajevo)

2015.

2291. Kalajdžija, Alen (ur.) *Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014)*, Posebna izdanja 21, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2015, 181 str. ISBN 978-9958-620-23-2

2017.

2292. Babović, Dželila; Mašić, Madžida. *Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar*, Muzej Hercegovine – Orijentalni institut, Mostar – Sarajevo 2017, 187 str. ISBN 978-9958-645-10-5 (Muzej Hercegovine), 978-9958-626-37-1 (Orijentalni institut)

2018.

2293. Jahić, Mustafa (prir.) *Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta*, sv. 3, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo 2018, 887 str. ISBN 978-9958-743-27-6

Općenito

Radovi u časopisima i zbornicima

1999.

2294. Filipović, Muhamed. Jezik u našem mišljenju i naše mišljenje jezika, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 15–24.
2295. Halilović, Senahid. Das Bosnische, u: Hinrichs, Uwe (ur.) *Handbuch der Südosteuropa-Linguistik*, Slavistische Studienbücher 10, Harrassowitz, Wiesbaden 1999, str. 413–428.
2296. Hebib-Valjevac, Naila. Čovjek, jezik, vjera, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 3, Prava riječ, Tuzla 1999, str. 17–33.
2297. Hebib-Valjevac, Naila. Ekstralingvistički faktori u jeziku, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, str. 53–66.
2298. Valjevac, Naila. Ekstralingvistički faktori u bosanskom jeziku, *Forum Bosnae* 5, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 1999, str. 246–275.

2000.

2299. Nakaš, Lejla. Struktura jezika i struktura društva, *Radovi* 12, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2000, str. 385–409.

2001.

2300. Tanasić, Sreto. Jezička situacija u Bosni i Hercegovini: Komunikacijsko jedinstvo i upadljiva simbolička razvedenost, s naglaskom na problematici u školstvu, u: Mørnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, str. 249–259; Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, str. 301–310.

2005.

2301. Riđanović, Midhat. O žalosnom stanju naše nauke o jeziku, *Sarajevske sve-*
ske 10, Mediacentar, Sarajevo 2005, str. 46–62.

2012.

- Tanasić, Sreto. Jezička situacija u Bosni i Hercegovini: Komunikacijsko je-
dinstvo i upadljiva simbolička razvedenost, s naglaskom na problematici
u školstvu, v. 2300.

2015.

2302. Bulić, Halid. Languages of the World: Bosnian, *Babel* 12, School of Music,
Humanities and Media, University of Huddersfield, Huddersfield 2015,
str. 42–43.

2016.

2303. Muratagić-Tuna, Hasnija. Opći osvrt na bosanski jezik, u: Fejzić-Čengić,
Fahira (ur.) *Rezolucija o bosanskom jeziku, zbornik radova*, El-Kalem,
Sarajevo 2016, str. 45–72.
2304. Šator, Edim. Doprinos Alije Isakovića bosnistici, u: *Zbornik radova. Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini*, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar 2016, str. 563–572.

2018.

2305. Mulavdić, Vedad. Bilješke o bosanskom jeziku u priređivačkom radu Alije
Isakovića, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosan-*
ski jezik, Sarajevo, 14. mart 2017, Posebna izdanja 30, Institut za jezik
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, str. 122–140.
2306. Musić, Elvir. Jezik i spoznaja, u: Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018*, Posebna izdanja 29, Bosanska medijska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, str. 65–68.

2020.

2307. Drkić, Munir; Zildžić, Ahmed. Tekst iznad kulture: historijat književnog prevođenja s perzijskog na bosanski jezik, *Književni jezik* 31, Institut za jezik, Sarajevo 2020, str. 89–114.

Knjige

1990.

2308. Kasumović, Ahmet. *Jezik i folklor*, Biblioteka Posebna izdanja, Univerzal, Tuzla 1990, 152 str. ISBN 86-7155-091-5

1992.

2309. Kasumović, Ahmet. *Artizam bosanskoga jezika*, A. Kasumović, Tuzla 1992, 57 str.

2009.

2310. Riđanović, Midhat. *O bosanskom jeziku, o propadanju Bosne, i... o vama*, Biblioteka Posebna izdanja, knj. 9, Zalihica, Sarajevo 2009, 385 str. ISBN 978-9958-787-50-8

2014.

2311. Hodžić, Jasmin. *Ogledi iz lingvistike i filologije*, Narodna biblioteka, Mostar 2014, 225 str. ISBN 978-9958-551-03-1

2016.

2312. Bulić, Halid. *Teme iz lingvističke bosnistike*, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla 2016, 268 str. ISBN 978-9958-0398-2-9

2019.

2313. Bulić, Halid. *Nove teme iz lingvističke bosnistike*, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla 2019, 274 str. ISBN 978-9958-0398-4-3

Zbornici radova

1990.

2314. Tošović, Branko (ur.) *Funkcionalisanje jezika u višenacionalnim zemljama*, Posebna izdanja 7, Filozofski fakultet u Sarajevu – Institut za jezik u Sarajevu – Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu – Naučni savjet “Jezik i društvo” Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a – Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a – Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo 1990, 230 str.

1991.

2315. Tomašević, Branko (ur.) *Jezik i stil sredstava informisanja*, Svjetlost, Sarajevo 1991, 165 str. ISBN 86-81903-06-3

1996.

2316. Stojković, Živorad (ur.) *Serbia i komentari 1993/1995*, Zadužbina Miloša Crnjanskog, Beograd 1996, 533 str.
2317. *Studia linguistica polono-meridianoslavica. Tom 8*, MANU, Skoplje 1996, 247 str. ISBN 9989-649-10-3

1997.

2318. Babović, Milosav (ur.) *Treći lingvistički skup “Boškovićevi dani”, radovi sa Naučnog skupa, Podgorica, 10. i 11. oktobar 1995*, CANU, Podgorica 1997, 268 str. ISBN 86-7215-082-1

1998.

2319. Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni naučni skup Jezici kao kulturni identiteti: zbornik radova*, Crnogorski PEN Centar, Cetinje 1998, 393 str.

1999.

2320. Čedić, Ibrahim (ur.) *Ssimpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova)*, Posebna izdanja 10, Institut za jezik, Sarajevo 1999, 265 str. ISBN 9958-620-02-2
2321. Hinrichs, Uwe (ur.) *Handbuch der Südosteuropa-Linguistik*, Slavistische Studienbücher 10, Harrassowitz, Wiesbaden 1999, 1079 str. ISBN 3-447-03939-6

2322. Isanović, Nusret (ur.) *Savjetovanje Razaranje identiteta bosanskih Muslimana*, Zenica, 26. i 27. 06. 1993, KDM Preporod – Centar za istraživanje ratnih zločina i zločina genocida nad Muslimanima, Zenica 1999, 290 str.
2323. Plankoš, Judita (ur.) *Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika, zbornik radova sa drugog, međunarodnog, naučnog skupa Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika*, Gradska biblioteka, Subotica, 22–24. oktobar 1997, Gradska biblioteka Subotica – Narodna biblioteka Srbije – Institut za srpski jezik SANU, Subotica – Beograd 1999, 307 str.

2000.

2324. Badurina, Lada; Pritchard, Boris; Stolac, Diana (ur.) *Jezična norma i varijeti*, zbornik, *Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku*, Opatija, 8–9. svibnja, 1998, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb – Rijeka 2000, 632 str.
2325. Czinglar, Christine i dr. (ur.) *Proceedings of ConSole VIII*, Sole, cop., Leiden 2000, 342 str. ISBN 90-804582-3-6
2326. Hinrichs, Uwe; Büttner, Uwe (ur.) *Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten der Tagung vom 16.–19.10.1999 an der Universität Leipzig*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2000, 253 str. ISBN 3447043563 !

2001.

2327. Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik i demokratizacija (zbornik radova)*, Posebna izdanja 12, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2001, 348 str. ISBN 9958-620-06-5
2328. Zieliński, Bogusław (ur.) *Język literatura i kultura Słowian dawniej i dziś III*, Uniwersytet Adam Mickiewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, 266 str. ISBN 9788323211068

2002.

2329. Nedić, Anto (ur.) *Župa Tolisa 1802.–2002.*, Franjevački samostan, Tolisa 2002, 518 str.

2003.

2330. Ostojić, Branislav (ur.) *Peti lingvistički skup “Boškovićevi dani”, radovi sa naučnog skupa*, Podgorica, 10. i 11. oktobar 2002. godine, CANU, Podgorica 2003, 371 str. ISBN 86-7215-139-9

2331. Pašalić Kreso, Adila (ur.) *Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine – put prevazilaženja neravnopravnosti u odgoju i obrazovanju, zbornik radova*, Filozofski fakultet – Teacher education and professional development, Sarajevo 2003, 342 str.
2332. Sekulić, Isidora. *Jezik i kultura, Sabrana dela Isidore Sekulić, knj. II*, Stylos, Novi Sad 2003, 465 str. ISBN 86-7473-127-9, 86-7473-062-0

2004.

2333. Nikčević, Vojislav P.; Rotković, Radoslav (ur.) *Okrugli sto Crnogorski jezik u novom ustavu Crne Gore, zbornik saopštenja*, Podgorica 6. decembar 2003, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje – Građanska partija Crne Gore, Cetinje – Podgorica 2004, 160 str.
2334. Okuka, Miloš; Schweier, Ulrich (ur.) *Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag*, Die Welt der Slaven, Sammelbände 21, Verlag Otto Sagner, München 2004, 568 str. ISBN 3-87690-874-4
2335. Vuković, Nenad (ur.) *Život i djelo akademika Jovana Vukovića, Zbornik radova sa naučnog skupa “Život i djelo akademika Jovana Vukovića” održanog u Plužinama 08. i 09. novembra 2003*, Redakcija Monografije Piva i Pivljani, Podgorica 2004, 301 str.

2005.

2336. Damjanović, Stjepan (ur.) *Drugi Hercigonjin zbornik*, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005, 468 str. ISBN 953-169-108-8
2337. Granić, Jagoda (ur.) *Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, zbornik*, Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, Zagreb – Split 2005, 834 str. ISBN 953-96391-6-6
2338. *International symposium on Bosnia and Herzegovina from past to present, 28–30 April 2005. Proceedings*, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale 2005, 334 str. ISBN 975-8100-47-5
2339. Mønnesland, Svein (ur.) *Jezik u Bosni i Hercegovini*, Posebna izdanja 13, Institut za jezik u Sarajevu – Institut za istočnoevropske i orientalne studije, Sarajevo – Oslo 2005, 639, CXX str. ISBN 9958-620-07-3
2340. Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni naučni skup Norma i kodifikacija crnogorskog jezika, Zbornik radova*, Podgorica, 28–30. X 2004, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje, Cetinje 2005, 526 str. ISBN 86-906753-0-2
2341. Ostojić, Branislav (ur.) *Šesti lingvistički skup “Boškovićevi dani”, Standardizacija jezika – dijahronijski i sinhronijski aspekt – jezik medija, radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 19. i 20. maj 2005. godine*, Naučni

- skupovi 75, Odjeljenje umjetnosti 23, CANU, Podgorica 2005, 433 str. ISBN 86-7215-170-4
2342. Plankoš, Judita (ur.) *Život i delo akademika Pavla Ivića*, *Zbornik radova sa Trećeg međunarodnog naučnog skupa "Život i delo akademika Pavla Ivića"*, Beograd, Novi Sad, Subotica, 17–19. septembar 2001, Gradska biblioteka Subotica – SANU – Narodna biblioteka Srbije – Institut za srpski jezik – Matica srpska – Filozofski fakultet u Novom Sadu, Subotica – Beograd – Novi Sad 2005, 756 str. ISBN 86-82873-09-5
2343. Šanjek, Franjo (ur.) *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, *zbornik radova*, Institut za istoriju – Hrvatski institut za povijest, Sarajevo – Zagreb 2005, 686 str. ISBN 9958-9642-5-2
- 2006.
2344. Granić, Jagoda (ur.) *Jezik i mediji, jedan jezik, više svjetova*, *zbornik*, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb – Split 2006, 806 str. ISBN 953-96391-8-2
2345. Srdoč-Konestra, Ines; Vranić, Silvana (ur.) Riječki filološki dani, *Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004*, Filozofski fakultet, Rijeka 2006, 628 str. ISBN 953-6104-51-2
2346. Włodarczyk, Hélène; Włodarczyk, André (ur.) *La focalisation dans les langues*, Collection Sémantiques, L'Harmattan, Paris 2006, 330 str. ISBN 978-2-296-01799-1
- 2007.
2347. Nikčević, Vojislav P. (ur.) *Međunarodni simpozijum Tekuća crnogorska istoriografija i povijesna leksikografija*, *zbornik radova*, Cetinje 28–29. IX 2006, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje "Vojislav P. Nikčević" – Crnogorski kulturni krug – Crnogorski kulturni forum, Cetinje 2007, 533 str. ISBN 978-86-906753-6-4 (Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje), 978-86-85725-03-6 (Crnogorski kulturni krug), 978-86-908752-2-8 ! (Crnogorski kulturni forum)
2348. Nikčević-Batićević, Aleksandra; Knežević, Marija (ur.) *New Perspectives: Essays on Language, Literature and Methodology, From the conference Language and Culture, September 21–23. 2006*, Faculty of Philosophy, Nikšić 2007, 308 str. ISBN 978-86-7798-015-3
2349. *Terminološka standardizacija lingvističkog opisa savremenog srpskog jezika (4) 3, 35. naučni sastanak slavista u Vukove dane*, Beograd, 7–10. 9. 2005, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd 2007, 236 str.

2008.

2350. Bagić, Krešimir (ur.) *Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih*. Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole, Filozofski fakultet u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, Zagreb 2008, 151 str. ISBN 978-953-175-317-3
2351. Duličenko, Aleksandr D. (ur.) *Славянские языки от прошлого к настоящему к XIII Международному съезду славистов*, Любляна, 15–21.08.2003, Univerzitet, Tartu 2008, 335 str.
2352. Gajda, Stanisław (ur.) *Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej*, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, 410 str. ISBN 978-83-86881-51-2, 83-86881-51-8
2353. Ostojić, Branislav (ur.) *Jezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija, radovi sa međunarodnog naučnog skupa*, Podgorica 24. i 25. maj 2007. godine, CANU, Podgorica 2008, 423 str. ISBN 978-86-7215-207-4
2354. Popović, Ljubomir i dr. (ur.) *Teorijsko-metodološki okvir za modernizaciju opisa srpskog jezika (I)*, 3, 36. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 13–16. IX 2006, Međunarodni slavistički centar, Beograd 2008, 239 str. ISBN 978-86-86419-17-8 !
2355. Rastoder, Šerbo (ur.) *Husein Bašić (1938–2007), Almanah, časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/muslimana* 39–40, Udruženje "Almanah", Podgorica 2008, 383 str.
2356. Rasulić, Katarina; Trbojević, Ivana (ur.) *ELLSSAC Proceedings, International Conference English Language and Literature Studies, Structures across Cultures* 1, University, Faculty of Philology, Belgrade 2008, 786 str. ISBN 978-86-86419-45-3
2357. Srdoč-Konestra, Ines; Vranić, Silvana (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006*, Filozofski fakultet, Rijeka 2008, 897 str. ISBN 978-953-6104-64-2
2358. Tošović, Branko (ur.) *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika*, Slawische Sprachkorrelationen Bd. 1, LIT, cop., Wien – Berlin 2008, 846 str. ISBN 978-3-7000-0616-9 (Österreich), 978-3-8258-0144-1 (Deutschland)

2009.

2359. Franks, Steven; Chidambaram, Vrinda; Joseph, Brian (ur.) *A linguist's linguist: Studies in South Slavic linguistics in honor of E. Wayles Browne*, Slavica, Bloomingdale 2009, 487 str. ISBN 978-0-89357-364-5

2360. Kovačević, Miloš i dr. (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa 1. naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 14. februara 2009. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, knj. 1, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2009, 592 str. ISBN 978-86-85991-16-5
2361. *Njegoševi dani, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Njegoševi dani, Cetinje, 27–29. jun 2008*, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić 2009, 419 str. ISBN 978-86-7798-033-7
2362. Sussex, Roland; Cubberley, Paul. *The Slavic languages*, Cambridge University Press, 2009, New York 638 str. ISBN 978-0-521-22315-7, 978-0-521-29448-5
2363. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika / Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen*, Posebna izdanja 15, Institut za jezik – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo – Graz 2009, 481 str. ISBN 978-9958-620-11-9, 3-9501485-4-X
2364. Tošović, Branko. *Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Lexik – Wortbildung – Phraseologie / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, leksik(a) – tvorba r(ij)ječi – frazeologija*, LIT Verlag, Wien – Berlin 2009, 513 str. ISBN 978-3-643-50055-7.

2010.

2365. Badurina, Lada; Mihaljević, Vine (ur.) *Jezična skladanja. Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića*, Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko – Zagreb, Zagreb 2010, 203 str. ISBN 978-953-55528-1-9
2366. Birtić, Matea; Brozović Rončević, Dunja (ur.) *Sintaksa padeža, Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 13.–15. studenoga 2008*, Biblioteka Znanstveni zbornici 3, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Filozofski fakultet, Zagreb – Osijek 2010, 276 str. ISBN 978-953-6637-58-4
2367. Cabredo Hofherr, Patricia; Matushansky, Ora (ur.) *Adjectives – Formal analyses in syntax and semantics, Linguistik aktuell / Linguistics today 153*, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia 2010, 331 str. ISBN 978-90-272-5536-5, 90-272-5536-9
2368. Dedaić, Mirjana N.; Mišković-Luković, Mirjana (ur.) *South slavic discourse particles*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia 2010, 166 str. ISBN 978-90-272-5601-0

2369. Karamatić, Marko (ur.) *Stoljeća Kraljeve Sutjeske, zbornik radova*, Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska – Kulturno-povjesni institut Bosne Srebrenе, Kraljeva Sutjeska – Sarajevo 2010, 661 str. ISBN 978-9958-9256-1-0
2370. Mustafa Imamović – *45 godina naučnog i publicističkog rada. Zbornik radova*, Posebna izdanja 6, Institut za istoriju – University Press – Javna biblioteka “Alija Isaković”, Sarajevo – Gradačac 2010, 367 str. ISBN 978-9958-649-04-2 (Institut za istoriju), 978-9958-9230-1-2 (University Press)
2371. Mutapčić, Edin i dr. (ur.) *Zbornik radova sa Naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, 15.04.2010. g.*, Banovići, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona – Općina Banovići, Tuzla – Banovići 2010, 249 str.
2372. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bosnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Izvori, Graz – Zagreb 2010, 439 str. ISBN 3-9501485-5-8 (ISKFUG), 978-953-203-346-5 (Izvori)
2373. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/1, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, 739 str. ISBN 978-86-7590-266-9
2374. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2010, 533 str. ISBN 978-86-7590-267-6

2011.

2375. Andđelković, Sava; Thomas, Paul-Louis (ur.) *Meša Selimović – dijalog s vremenom na razmeđi svjetova, radovi sa Međunarodnog naučnog skupa “Meša Selimović – Dialogue avec le temps entre l’Orient et l’Occident”, održanog 25., 26. i 27. novembra 2010. godine na Univerzitetu Paris IV-Sorbonne u Parizu*, Biblioteka Udžbenici i priručnici, Šahinpašić, Sarajevo 2011, 244 str. ISBN 978-9958-41-431-2
2376. *FLTAL 2011, proceedings, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL '11)*, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 5–7, 2011, International Burch University, Sarajevo 2011, 1430 str. ISBN 978-9958-9965-9-7

2377. Gavrić, Saša (ur.) *Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govorom području*. Zbornik radova predstavljenih na istoimenoj konferenciji održanoj 22. marta 2011. godine u Sarajevu, izdanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina, Ambasada Republike Austrije, Ambasada Švajcarske konfederacije, Sarajevo 2011, 78 str. ISBN 978-9958-1959-0-7
2378. Gavrić, Saša (ur.) *Sprach(en)politik in Bosnien und Herzegowina und im deutschsprachigen Raum, Sammelband zur gleichnamigen Konferenz vom 22. März 2011 in Sarajevo, Deutschsprachige Ausgabe*, Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina – Österreichische Botschaft – Schweizer Botschaft, Sarajevo 2011, 88 str. ISBN 978-9958-1959-1-4
2379. Halilović, Enver (ur.) *Međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, Tuzla, 9–11. juni 2010*, Filozofski fakultet, Tuzla 2011, 793 str. ISBN 978-9958-609-62-6
2380. Hivzija Hasandedić – život i djelo. Zbornik radova sa naučnog skupa “Život i djelo Hivzije Hasandedića”, Mostar, 01. 07. 2010. godine, Islamski kulturni centar Mostar, Mostar 2011, 189 str. ISBN 978-9958-804-41-0
2381. Jesenšek, Marko (ur.) *Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici*, Mednarodna knjižna zbirka Zora 80, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru – Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Maribor – Ljubljana 2011, 667 str. ISBN 978-961-6656-72-6
2382. Kamberović, Husnija (ur.) *Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju: zbornik radova*, Posebna izdanja 8, Institut za istoriju, Sarajevo 2011, 339+313 str. ISBN 978-9958-649-10-3
2383. Kočan, Ismet (prir.) *Seobe kao sudska, istorijska čitanka za potomke bošnjačkih muhadžira u Makedoniji*, Kulturni centar Bošnjaka u Republici Makedoniji, Skoplje 2011, 401 str. ISBN 978-9989-2077-9-2
2384. Kovačević, Miloš (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa II naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 6. marta 2010. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, knj. 1, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2011, 616 str. ISBN 978-86-85991-30-1
2385. Njegoševi dani 3, zbornik radova, *Međunarodni naučni skup, Nikšić, 1–3. septembra 2010. godine*, Filozofski fakultet, Nikšić 2011, 455 str. ISBN 978-86-7798-062-7
2386. Tomović, Nenad; Vujić, Jelena (ur.) *English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality, ELLSIIR Proceedings, Vol. 1, International Conference to Mark the 80th Anniversary of the English Department Faculty of Philology, University of Belgrad, 4–6 December 2009*, Faculty of Philology, Beograd 2011, 592 str. ISBN 978-86-6153-005-0

2387. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen* 1/3, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2011, 803 str. ISBN 978-86-7590-283-6, 978-86-7590-283-3 ! (BK)

2012.

2388. Akbarov, Azamat; Cook, Vivian (ur.) *Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching*, International Burch University, Sarajevo 2012, 579 str. ISBN 978-9958-834-07-3
2389. Akbarov, Azamat; Cook, Vivian (ur.) *Contemporary foreign language education linking theory into practice*, International Burch University, Sarajevo 2012, 632 str. ISBN 978-9958-834-08-0
2390. Andželković, Maja (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa III naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 12. marta 2011. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2012, 362 str. ISBN 978-86-85991-40-0
2391. *Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1*, Slavistički komitet, Sarajevo 2012, 703 str.
2392. Dragičević, Rajna (ur.) *Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima, zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista*, Filološki fakultet, Beograd 2012, 771 str. ISBN 978-86-6153-116-3
2393. Jarząbek, Krystyna; Rutter, Anna; Sojda, Sylwia (ur.) *Spotkania międzykulturowe, Tom 2, Językoznaność, Glottodydaktyka*, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012, 250 str. ISBN 978-83-63268-20-6
2394. Polajnar, Janja (ur.) *Emotionen in Sprache und Kultur*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2012, 407 str. ISBN 978-961-237-543-0, 978-961-237-544-7 !
2395. Šivic-Dular, Alenka (ur.) *Slovanske filologije skozi čas*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2012, 68 str. ISBN 978-961-237-504-1
2396. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bosnijskoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen*, Sv. 2, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Izvori, Graz – Zagreb 2012, 632 str. ISBN 978-953-203-391-5
2397. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die serbische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen*

- 1/4, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2012, 637 str. ISBN 978-86-7590-312-3 (BK)
2398. Trbić, Jusuf (ur.) *Semberija kroz vijekove, zbornik radova sa naučnog skupa “Baština i naslijede Semberije”, Bijeljina 14. 12. 2011. godine*, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Sarajevo – Bijeljina 2012, 404 str. ISBN 978-9958-820-60-1
2399. Urkom, Aleksandar (ur.) *Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I. / Ist Conference for Young Slavists in Budapest*, Budapest 2012, 168 str. ISBN 978-963-284-239-4
2400. Zaharijević, Adriana (ur.) *Neko je rekao feminizam? Kako je feminism uticao na žene XXI veka*, 4. dop. izdanje, Edicija Gender Sarajevskog otvorenog centra, Sarajevski otvoreni centar – Fondacija Heinrich Böll, Ured u Bosni i Hercegovini – Fondacija “Cure”, Sarajevo 2012, 562 str. ISBN 978-9958-577-03-1
2401. Zieliński, Bogusław; Szperlik, Ewa (ur.) *Południowosłowiańskie sąsiedztwo: slawistyka i komparatystyka dzisiaj*, Seria Filologia Słowiańska 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012, 222 str. ISBN 978-83-232-2455-6

2013.

2402. Akbarov, Azamat; Larsen-Freeman, Diane (ur.) *Applying intercultural linguistic competence to foreign language teaching and learning*, International Burch University, Sarajevo 2013, 903 str. ISBN 978-9958-834-21-9
2403. Akbarov, Azamat; Larsen-Freeman, Diane (ur.) *FLTAL 2013 proceedings book, 3rd International conference on foreign language teaching and applied linguistics FLTAL '13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 3–5 May, 2013*, International Burch University, Sarajevo 2013. CD ROM.
2404. Arnautalić, Mirsad (ur.) *150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije, Zbornik radova sa Naučnog simpozijuma, 07.–08. 09. 2012. god., Orašje*, Medžlis Islamske zajednice Orašje – Muftijstvo tuzlansko, Orašje – Tuzla 2013, 432 str. ISBN 978-9958-9631-3-1
2405. Blažetin, Stjepan (ur.) *XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, zbornik radova*, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh 2013. ISBN 978-963-88818-9-2
2406. Đozić, Adib (ur.) *Srebrenica kroz minula stoljeća: istraživanja, dokumenti, svjedočanstva*, Monumenta Srebrenica 2, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla 2013, 157 str.
2407. Književno djelo Rešada Kadića, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Tešnju 8. 12. 2012. godine (povodom stogodišnjice piščeva rođenja),

Posebna izdanja 29, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj 2013, 192 str.
ISBN 978-9958-792-95-3

2408. Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa "Slovo o Maku Dizdaru", FHN Mostar (maj 2012)*, Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar 2013, 359 str. ISBN 978-9958-604-74-4
2409. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika / Die Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen I/5: 2005–2012*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens – Beogradska knjiga, Graz – Beograd 2013, 588 str. ISBN 978-86-7590-324-6
2410. Turbić-Hadžagić, Amira (ur.) *Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli, Tuzla, od 14. do 16. septembra/rujna 2007/2013*, Bosansko lingvističko društvo, Tuzla 2013, 472 str.
2411. Zoronjić, Kemal (prir.) *Jezik Bošnjaka u Crnoj Gori. Zbornik radova sa naučnog skupa, Podgorica, 30. 3. 2013*, Bošnjačko vijeće, Podgorica 2013, 340 str.

2014.

2412. Akbarov, Azamat (ur.) *Linguistic, Culture and Identity in Foreign Language Education*, International Burch University, Sarajevo 2014, 1972 str. ISBN 978-9958-834-35-6
2413. *Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost i perspektive, zbornik radova*, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla 2014, 322 str. ISBN 978-9958-612-23-7
2414. *Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika, zbornik radova 2/2*, Travnik, 8. i 9. novembar/studeni 2014, Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet, Travnik 2014.
2415. Gudurić, Snežana; Stefanović, Marija (ur.) *Jezici i kulture u vremenu i prostoru, tematski zbornik 3*, Filozofski fakultet, Novi Sad 2014, 756 str. ISBN 978-86-6065-282-1
2416. Karamatić, fra Marko (ur.) *Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi*, Franjevačka teologija Sarajevo – Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе, Sarajevo 2014, 523 str. ISBN 978-9958-742-17-0
2417. Kovačević, Miloš (ur.) *Srpski jezik, književnost, umetnost, zbornik radova sa VIII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu (25–26. X 2013)*, knj. 1, Višežnačnost u jeziku, Filološko-umjetnički fakultet, Kragujevac 2014, 432 str. ISBN 978-86-85991-64-6

2418. Kovačević, Miloš; Petković, Jelena (ur.) *Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa V naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 30. marta 2013. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu*, knj. 1, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2014, 510 str. ISBN 978-86-85991-60-8
2419. Mengel, Swetlana (ur.) *Slavische Wortbildung im Vergleich: theoretische und pragmatische Aspekte*, Slavica varia Halensia 12, Lit, cop., Münster 2014, 681 str. ISBN 978-3-643-12750-1
2420. *Naslijede Doboja i okoline, zbornik radova / Naučni skup održan 27. septembra 2014. u Doboju*, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK – Medžlis IZ Doboј, Tuzla – Doboј 2014, 456 str. ISBN 978-9958-0955-3-5
2421. Stolac, Diana (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012*, Filozofski fakultet Sveučilišta, Rijeka 2014, 692 str. ISBN 978-953-7975-04-3
2422. Zíková, Markéta i dr. (ur.) *Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar: Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014*, Linguistik international 37, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, 364 str. ISBN 978-3-631-66251-9

2015.

2423. Baglioni, Daniele; Tribulato, Olga (ur.) *Contatti di lingue, contatti di scrittura: multilinguismo e multigrafismo dal Vicino Oriente antico alla Cina contemporanea*, Edizioni Ca' Foscari – Digital Publishing, Venezia 2015, 267 str. ISBN 978-88-6969-062-4
2424. Bešlagić, Šefik. *Ćirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine*, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije Stanak, Sarajevo 2015, 194 str. ISBN 978-9958-8025-0-9 !
2425. Брборич, Велько; Драгичевич, Райна (ur.) *Работы по языкоznанию кафедры сербского языка Филологического факультета Белградского университета*, Филологический факультет, Белград 2015, 558 str. ISBN 978-86-6153-328-0
2426. *First International Sport, Science, Education and Development Conference InSSED 2015 1/1*, Travnik 2015.
2427. Gostenčnik, Nina (ur.) *Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Materialno varstvo arhivskega gradiva, zbornik mednarodne konference, Radenci, 15.–17. april 2015*, Pokrajinski arhiv, Maribor 2015. CD ROM. ISBN 978-961-6507-62-2 (CD-ROM), 978-961-6507-63-9 (online (pdf))

2428. Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumuhuru*, Posebna izdanja 22, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” – Institut za jezik Univerziteta, Mostar – Sarajevo 2015, 399 str. ISBN 978-9958-604-91-1 (Univerzitet “Džemal Bijedić”), 978-9958-620-24-9 (Institut za jezik, Sarajevo)
2429. *III međunarodna naučno-stručna konferencija Profesionalna rehabilitacija: stanje, mogućnosti i perspektive, decembar, 10–13, 2015, Tuzla, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova*, Tuzla 2015.
2430. Kovačević, Miloš (ur.) *Srpski jezik, književnost, umetnost, zbornik radova sa IX međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (24–25. X 2014), knj. 1, Srpski jezik od Vuka do danas*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2015, 497 str. ISBN 978-86-85991-79-0
2431. Milošević-Đorđević, Nada (ur.) *Vuk Stefanović Karadžić (1787–1864–2014)*, Naučni skupovi 156, Odeljenje jezika i književnosti 27, SANU, Beograd 2015, XVI , 638 str. ISBN 978-86-7025-673-6
2432. Orel, Mojca (ur.) *Modern approaches to teaching coming generation, International Conference EDUvision 2015, Ljubljana, 3rd & 4th December 2015 / Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 3.–4. december 2015*, organizer, organizator Eduvision, Eduvision, Polhov Gradec 2015. CD ROM. ISBN 978-961-93662-4-0
2433. Popović, Virginia i dr. (ur.), *Communication, culture, creation: new scientific paradigms*, “Vasile Goldiș” University Press – Fondatia Europa, Arad – Novi Sad 2015, str. 796–803.
2434. Ramić, Muhamed (ur.) *Mostar moj grad*, knj. 1, Rabic – IC Štamparija, Sarajevo – Mostar 2015, 254 str. ISBN 978-9958-33-103-9
2435. Stanojčić, Živojin i dr. (ur.) *Putevima srpskog jezika, književnosti i kulture, skup slavista, predavanja 1*, Filološki fakultet – Međunarodni slavistički centar, Beograd 2015, 310 str. ISBN 978-86-6153-295-5
2436. Stramljič Breznik, Irena (ur.) *Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga / Deminutivy v slavjanskikh jazykah: forma i rol' / Diminutives in slavic languages: form and role*, Knjižna zbirka Zora 113, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti – Filozofska fakulteta, Maribor 2015, 645 str. ISBN 978-961-6930-34-5
2437. Ustamujić, Elbisa (ur.) *Kulturološko-historijski razvoj grada Mostara, naučni skup. Zbornik radova 1/1*, Mostar 2015, ISSN 2303-8772

2016.

2438. Akbarov, Azamat (ur.) *Current research on language learning and teaching: case study of Bosnia and Herzegovina*, Cambridge Scholars Publishing 2016, 300 str. ISBN 978-1-4438-8917-9
2439. Brković, Tomislav (ur.) *Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami"*, *Zbornik radova / Međunarodni znanstveno-stručni skup Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami"*, Prozor, 11. kolovoza 2016, Općina Prozor-Rama – Synopsis, Prozor – Sarajevo – Zagreb 2016, 881 str. ISBN 978-9958-01-032-3 (Synopsis, Sarajevo), 978-953-7968-37-3 (Synopsis, Zagreb)
2440. Buras-Marciniak, Anetta (ur.), *Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 282 str. ISBN 978-83-8088-249-2
2441. Fejzić-Čengić, Fahira (ur.) *Rezolucija o bosanskom jeziku, zbornik radova*, El-Kalem, Sarajevo 2016, 196 str. ISBN 978-9958-23-441-5
2442. Gašper, Ilc i dr. (ur.) *Sodobne smernice v tvorbenem jezikoslovju, Linguistica* 56, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2016, 374 str. ISBN 978-961-237-885-1
2443. Gönel, Hüseyin; Gür, Murat (ur.) *II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 4–5 Eylül 2015 Saraybosna, Bildiri Metinleri*, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Saraybosna 2016, 645 str. ISBN 978-605-4163-25-0
2444. Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive*. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja 24, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2016, 662 str. ISBN 978-9958-620-27-0
2445. Klein, Wolf Peter; Staffeldt, Sven (ur.) *Die Kodifizierung der Sprache. Strukturen, Funktionen, Konsequenzen*, Universität Würzburg, Würzburg 2016, 304 str. ISBN 978-3-945459-11-9
2446. Krajišnik, Vesna (ur.) *Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, tematski zbornik radova 3*, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd 2016, 445 str. ISBN 978-86-6153-313-6
2447. Kržišnik, Erika; Jakop, Nataša; Jemec Tomazin, Mateja (ur.) *Prostor in čas v frazeologiji*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2016, 539 str. ISBN 978-961-237-813-4
2448. Radujko, Milan (ur.) *Stefan Nemanja – prepodobni Simeon Mirotočivi, zbornik radova*, Institut za istoriju umjetnosti, Filozofski fakultet – Institut za srpski jezik SANU – Eparhija budimljansko-nikšićka, manastir Đurđevi Stupovi – Mitropolija crnogorsko-primorska, Cetinjski manastir, Beograd – Berane – Cetinje 2016, 397 str. ISBN 978-86-6427-048-9

2449. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (ur.) *Wortbildung und Internet*, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, Graz 2016, 524 str. ISBN 978-3-9504084-6-1
2450. *Zbornik radova Naučna konferencija Kulturno-historijsko i prirodno naslijede općine Lukavac*, Lukavac, 31. 10. 2015, Javna biblioteka Lukavac – Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Lukavac – Tuzla 2016, 683 str. ISBN 978-9958-693-10-6 (Javna biblioteka Lukavac), 978-9958-0955-8-0 (Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona)
2451. *Zbornik radova. Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini*, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar 2016, 748 str. ISBN 978-9958-11-134-1
2452. Zulfikarpašić, Amra; Nakaš, Lejla. *Pišem ti bosančicom*, Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine, ULUPUBIH, Sarajevo 2016, 200 str. ISBN 978-9958-9148-4-3

2017.

2453. Blažetin, Stjepan (ur.) *XIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup, zbornik radova*, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh 2017, 604 str. ISBN 978-963-89731-3-9
2454. Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.) *Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II*, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrenе – Hrvatska sveučilišna naklada, Sarajevo – Zagreb 2017, 736 str. ISBN 978-9958-9026-5-9
2455. Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Zbornik radova, Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21–22. 4. 2016. godine*, Posebna izdanja 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo 2017, 282 str. ISBN 978-9926-434-17-5 (Univerzitet “Džemal Bijedić”, Fakultet humanističkih nauka), 978-9958-620-32-4 (Institut za jezik)
2456. Jahić, Ervin (ur.) *Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 21.–23. 4. 2017.)*, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2017, 375 str. ISBN 978-953-6192-63-2
2457. Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo (ur.) *Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu*, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2017, 638 str. ISBN 978-953-169-348-6

2458. Simović, Miodrag N. (ur.) *Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima, međunarodna naučno-stručna konferencija, Milići, 20. i 21. april 2017*, Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu – Ministarstvo pravde Republike Srpske, Beograd – Banja Luka 2017, 368 str. ISBN 978-99976-681-1-0
- 2018.
2459. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina (ur.) *Riječki filološki dani, zbornik rada s Jedanaestoga znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2016*, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2018, 431 str. ISBN 978-953-7975-69-2
2460. Cichońska, Maria; Genew-Puhalewa, Iliana (ur.) *Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2, Język*, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3660, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, 236 str. ISBN 978-83-8012-854-5
2461. Dojčinović, Danijel; Milašin, Goran (ur.) *Multimedijalna stilistika*, Matica srpska – Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj – Institut za slavistiku Univerziteta “Karl Franc” – Komisija za stilistiku Međunarodnog slavističkog pokreta, Banja Luka – Grac 2018, 174 str. ISBN 978-99976-33-07-1
2462. Husein Ćišić i Ibrahim ef. Fejić – znameniti Mostarci, zbornik radova. Naučni skup “Husein Ćišić i Ibrahim ef. Fejić – znameniti Mostarci”, Mostar, 16. decembar 2017, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo 2018, 121 str. ISBN 978-9958-47-118-6
2463. Jovanović, Gordana (ur.) *Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, IX naučni skup, Despotovac–Manasija, 20–21. avgust 2017, u okviru manifestacije XXIV dani srpskoga duhovnog preobraženja*, Narodna biblioteka Resavska škola – Institut za srpski jezik SANU, Despotovac – Beograd 2018, 332 str. ISBN 978-86-82379-76-8
2464. Kalajdžija, Alen (ur.) *Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata*. Banja Luka, 29. 6. 2018, Posebna izdanja 29, BMG Bosanska medjinska grupa – Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo 2018, 79 str. ISBN 978-9958-089-23-7 (BMG), 978-9958-620-33-1 (Institut za jezik)
2465. Kalajdžija, Alen (ur.) *Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik*, Sarajevo, 14. mart 2017, Posebna izdanja 30, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018, 413 str. ISBN 978-9958-620-39-3

2466. Kapetanović, Amir (ur.) *The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languages*, Verlag Holzhausen GmbH, Vienna 2018, 270 str. ISBN 978-3-903207-21-9
2467. Kovačević, Miloš; Petković, Jelena (ur.) *Srpski jezik, književnost, umetnost, Zbornik radova sa XII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (27–28. X 2017), knj. I, Kurs opšte lingvistike*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2018, 367 str. ISBN 978-86-80796-24-6
2468. *Naučno savjetovanje Naučna misao u Bosni i Hercegovini – historijski razvoj do kraja XX stoljeća*, knj. 1–2, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar 2018, 977 str. ISBN 978-9958-11-142-6 (Cjelina), 978-9958-11-143-3 (Knj. 1), 978-9958-11-144-0 (Knj. 2)
2469. Odaloš, Pavol (ur.) *Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie*, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica 2018, 374 str. ISBN 978-80-557-1417-2
2470. Panajotović, Artea; Budinčić, Valentina; Ćuk, Maja (ur.) *Jezik, književnost i tehnologija, zbornik radova sa Šeste međunarodne konferencije Fakulteta za strane jezike Jezik, književnost i tehnologija, 19. i 20. maj 2017. / Language, Literature, and Technology, proceedings from the Sixth International Conference at the Faculty of Foreign Languages: Language, Literature and Technology 19–20 May 2017*, Alfa BK univerzitet, Beograd 2018, 208 str, ISBN 978-86-6461-023-0
2471. Perko, Gregor; Goudaillier, Jean-Pierre (ur.) *Comment parle-t-on de la guerre en termes populaires/argotiques? / Kako se v pogovornem/argojevskem jeziku govori o vojni?*, Linguistica 58, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2018, 282 str. ISBN 978-961-06-0164-7
2472. Petković, Jelena; Polomac, Vladimir (ur.) *Srpski jezik: status, sistem, upotreba, zbornik u čast prof. Milošu Kovačeviću*, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 2018, 768 str. ISBN 978-86-80796-27-7
2473. Šehović, Amela (ur.) *Univerbacija/Univerbacija u slavenskim jezicima, zbornik radova Osamnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista*, Slavistički komitet, Sarajevo 2018, 495 str. ISBN 978-9958-648-20-5
2474. Tanturovska, Lidija i dr. (ur.) *Minatoto na jazičniot svet – denes i utre, zbornik na trudovi od Međunarodnata naučna konferencija “Minatoto na jazičniot svet – denes i utre” održana na 15 i na 16 noemvri 2017 godina, vo Institutot za makedonski jazik “Krste Misirkov” – Skopje*, Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Skoplje 2018, 477 str. ISBN 978-608-220-052-1

2475. Vujović, Novica (ur.) *Cetinjski filološki dani I* (7. i 8. septembar 2017), Biblioteka Zbornici 12, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2018, 782 str. ISBN 978-9940-40-023-1
- 2019.
2476. Balažić Bulc, Tatjana i dr. (ur.) *Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji*, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2019, 323 str. ISBN 978-961-06-0278-1
2477. *Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova, knjiga I*, Slavistički komitet, Sarajevo 2019, 517 str.
2478. Buras-Marciniak, Anetta (ur.), *Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka*, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019, 304 str. E-ISBN 978-83-8142-584-1, Print-ISBN 978-83-8142-583-4
2479. Đurišić-Bečanović, Tatjana (ur.) *Njegoševi dani 7, Međunarodni naučni skup, Kotor, 30. 8. – 3. 09. 2017*, Filološki fakultet, Nikšić 2019, 319 str. ISBN 978-86-7798-062-7
2480. Gudurić, Snežana; Radić-Bojanović, Biljana (ur.) *Jezici i kulture u vremenu i prostoru, tematski zbornik 8/1*, Filozofski fakultet – Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad 2019, 629 str. ISBN 978-86-6065-542-6
2481. Halupka-Rešetar, Sabina; Martínez-Ferreiro, Silvia (ur.) *Studies in language and mind 3, selected papers from the 6th & 7th Workshop on Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research, April 2018 and 2019, Novi Sad*, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad 2019, 190 str. ISBN 978-86-6065-558-7
2482. Kuzmanović, Rajko (ur.) *Srpski jezik i srpsko pismo danas*, Naučni skupovi 15, Odjeljenje književnosti i umjetnosti 24, ANURS, Banja Luka 2019, 261 str. ISBN 978-99976-42-25-7
2483. Mitrović, Andelka (ur.) *Orijentalistika juče – danas – sutra*, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd 2019, 746 str. ISBN 978-86-6153-609-0
2484. Nikolić, Melina; Parezanović, Tijana (ur.) *Jezik, književnost i emocije, zbornik radova sa Sedme međunarodne konferencije Fakulteta za strane jezike Jezik, književnost i emocije, 18. i 19. maj 2018. / Language, Literature, and Emotions, proceedings from the Seventh International Conference at the Faculty of Foreign Languages: Language, Literature, and Emotions, 18 and 19 May, 2018*, Alfa BK univerzitet, Beograd 2019, 212 str. ISBN 978-86-6461-033-9
2485. Šuško, Dževada (ur.) *Both Muslim and European: diasporic and migrant identities of Bosniaks*, Muslim minorities 30, Brill, Leiden – Boston 2019, 270 str. ISBN 978-90-04-39402-5

2486. Tanturovska, Lidija i dr. (ur.) *Jazikot i kulturata – sostojbi i perspektivi / Međunarodnata naučna konferencija “Jazikot i kulturata – sostojbi i perspektivi”, 6 i 7 noemvri 2018 godina*, Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Skoplje 2019, 409 str. ISBN 978-608-220-056-9
2487. *Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Stare i rijetke rukopisne knjige – gdje su i koliko učimo i koristimo stoljetno knjižno blago*, Specijalna biblioteka “Behram-beg”, Tuzla 2019, 212 str. ISBN 978-9958-0384-1-9

2020.

2488. Hadžizukić, Dijana; Šator, Edim (ur.) *Slovo o Aliji Isakoviću i Mirku Kovaču. Zbornik radova sa 4. međunarodne konferencije posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora, Mostar, 19. i 20. 04. 2018*, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2020, 309 str. ISBN 978-9926-434-37-3
2489. Lukašenec, A. A. (ur.) *Slayjanskaja dëryvatografija / Slavic derivatography*, Prava i èkonomika, Minsk 2020, 362 str. ISBN 978-985-552-926-3
2490. Ljevo-Ovcina, Amela; Kešo, Safet; Ibrišimović-Šabić, Adijata (ur.) *U zrcalima sjećanja... Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2020, 206 str. ISBN 978-9958-625-93-0
2491. Palić, Ismail; Kodrić, Sanjin (ur.) *Zaključci s materijalima Naučnoga savjetovanja Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini (održanoga 6. aprila 2019. godine u Sarajevu)*, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlađe Kantona Sarajevo, Sarajevo 2020, 133 str. ISBN 978-9926-8104-8-1

O razvoju lingvističke bosnistike na osnovu Bibliografije radova o bosanskom jeziku

Pored toga što pruža informacije o postojanju radova o određenim temama, ovakva jedna bibliografija može se iskoristiti za pregled razvoja lingvističke bosnistike u posljednjih trideset godina – po zastupljenosti određenih oblasti, po godišnjoj produkciji, po broju autora, jezicima na kojima su pisani... Tako možemo zaključiti da je historija jezika prilično dobro zastupljena u istraživanjima – iako još uvijek nije napisana historija književnog bosanskog jezika niti historijska gramatika bosanskog jezika, postoji veliki broj radova koji čine dobru podlogu za nastanak ovih kapitalnih djela. U okviru historije jezika, bosanskom redakcijom staroslavenskog jezika dosta se bavi Lejla Nakaš, a skoro isključivo još i Mehmed Kardaš te Erma Ramić-Kunić. U periodu od posljednjih 5 godina oni su, što zajednički što pojedinačno, izdali četiri četveroevangelja – Vrutočko, Čajničko, Sofijsko i Divoševo, pored brojnih radova o leksici i tekstološkim izučavanja bosanskih staroslavenskih spomenika. Pored njih, i drugi autori su pisali o ovim spomenicima, nekad ih karakterizirajući kao bosanske, a nekad u okviru drugih redakcija. U period od posljednjih trideset godina još ulaze radovi Herte Kune, zatim su tu radovi Jagode Jurić-Kappel, Christopha Kocha, Vere Jerković, Anice Nazor, Matea Žagara, Viktora Savića i drugih, a tu su i dva rada na italijanskom i jedan na njemačkom, pored radova na engleskom jeziku. Uočljiv je porast radova s ovom temom u posljednjih pet godina.

Svjetovnim srednjovjekovnim spomenicima bosanskog jezika najviše su se bavili Amira Turbić-Hadžagić, Lejla Nakaš, Mehmed Kardaš, Indira Šabić i dr. Ispitivani su razni aspekti povelja i natpisa: paleografski, fonetski, morfološki, sintaksički, leksički, pa čak i stilistički i frazeološki, ali su radovi najčešće posvećeni jezičkoj analizi pojedinih dokumenata ili grupe dokumenata. U posljednjih deset godina očito je veće zanimanje za ove teme nego u periodu prije toga, što je svakako rezultat publiciranja *Konkordancijskog rječnika cirilske povelja srednjovjekovne Bosne*, autorice Lejle Nakaš, 2011. godine, što je olakšalo dalja istraživanja.

U periodu od 16. do 18. st. alhamijado tekstovima najviše se bavi ALEN Kalajdžija, uz pojedine radove i ostalih autora (jedan čak i na italijanskom jeziku), uglavnom od 2000. godine. Isti istraživač dosta je radova posvetio i epici, pored Tarika Ćušića, koji se u posljednjih nekoliko godina naročito posvetio ovoj temi. Postoji i određeni broj magistarskih i doktorskih radova o ovoj temi, ali nijedna monografska publikacija. Krajišničkim pismima bavi se najviše Amira Turbić-Hadžagić, pored Lejle Nakaš i ostalih, ali tek od 2005. godine, što govori o tome da ovom korpusu prije nije posvećivana pažnja. Zasluge za zamah proučavanja ovog dijela historijskog korpusa bosanskog jezika svakako pripadaju Lejli Nakaš, koja je u svojoj doktorskoj disertaciji, odbranjenoj 2009, a objavljenoj kao monografska publikacija 2010. godine, te kao antologija 2011, transliterirala veliki broj krajišničkih pisama i time olakšala njihovo dalje istraživanje. Velikom broju radova o jeziku franjevaca iz ovog perioda značajno doprinose dva zbornika radova s naučnih skupova u organizaciji Franjevačke teologije u Sarajevu, 2014. i 2017. godine, a istraživači su Darija Gabrić-Bagarić, Ivo Pranjković i dr. Upadljivo je da je o jeziku franjevaca urađen samo jedan magistarski rad i objavljena samo jedna monografija, kao i o krajišničkim pismima.

I jezikom u austrougarskom periodu istraživači se bave tek od 2002. godine. Pri tome, nema istraživača koji se primarno posvetio ovom periodu, pa je sastav autora šarolik – Muhamed Šator, Lejla Nakaš, Ibrahim Čedić, Marica Petrović, Vedad Mulavdić i dr. Istražen je uglavnom jezik časopisa te pojedinih pisaca iz ovog perioda.

Osim jedne knjige iz 1991. godine, i historijom književnog bosanskog jezika bavili su se i bave se otprilike od 2000. godine razni istraživači – najviše Muhamed Šator, a zatim ALEN Kalajdžija, Hazema Ništović, Edina Solak itd. Broj radova o ovoj temi relativno je mali, s nešto većim brojem knjiga i završnih radova nego iz prethodnih oblasti.

Od historijskih disciplina tu je još i etimologija, iz koje su zabilježena samo četiri rada, od autora od kojih nijedan nije primarno etimolog. Ova je grana najmanje zastupljena u lingvističkoj bosnistici.

S druge strane najobimnija lingvistička disciplina u bosnistici nesumnjivo je dijalektologija – jedino iz ove oblasti imamo radove kontinuirano, barem po jedan u svih trideset godina posmatranog perioda. Za radove iz ratnog perioda zaslužni su dijalektolozi koji su iz Bosne i Hercegovine otišli u inostranstvo, najčešće u Srbiju, i tamo nastavili istraživati i pisati radove

o već postojećem, ranije prikupljenom materijalu iz bosanskohercegovačkih govora – riječ je prvenstveno o Asimu Peći i Slobodanu Remetiću, a tu su i Nikola Ramić, Radosav Đurović i drugi. Od domaćih autora, dijalektologijom su se primarno bavili Josip Baotić, Refik Bulić, Naila Valjevac, Senahid Halilović i Dževad Jahić, da bi se od 2006. godine počela javljati i mlađa generacija dijalektologa. Zahvaljujući *Sabranim djelima Asima Peće* objavljenim 2007. godine, gotovo cijela teritorija Bosne i Hercegovine u manjoj ili većoj mjeri pokrivena je radovima iz dijalektologije u ovom periodu, kao i teritorija Sandžaka. Pored klasičnih dijalektoloških opisa, počinju se opisivati i urbani govori (Mostar, Tuzla, Sarajevo...) te proučavati dijalektološka sintaksa, što je u skladu sa svjetskim trendovima u dijalektologiji. Osim toga, nakon digitalizacije upitnika “Pitanja o govoru prostoga naroda” iz 1897. godine, sve su češći radovi koji se bave njegovim proučavanjem i poređenjem s današnjim stanjem, iako još uvijek nije izšla cjelovita monografija o njemu. Izašao je i prvi tom *Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa*, posvećen fonetici, na osnovu materijala prikupljenog u okviru projekta *Bosanskohercegovački dijalektološki kompleks* na kojem se radilo 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća i koji je čekao na obradu skoro 40 godina.

Za onomastiku se specijalizirala Indira Šabić, čiji su radovi najzastupljeniji u ovoj oblasti, pored radova ostalih istraživača, često dijalektologa. U ovom periodu obrađivani su najčešće antroponomi, ali i toponimi, hidronimi, oronimi, ojkonimi, fitonimi, pa i krematonimi, kao npr. nazivi tunela, sa sinhronijskog i dijahronijskog aspekta te s obzirom na njihov fonetski sastav, način tvorbe, značenje, etimologiju itd.

Od gramatičkih i srodnih disciplina, fonetika i fonologija su najmanje zastupljene – nešto više radova javlja se samo od Branka Tošovića, te sporadično ostalih autora, najčešće u poređenju s drugim, srodnim ili manje srodnim jezicima. Poslije etimologije, fonetika i fonologija su najzanemarenije lingvističke discipline u bosnistici. Ni akcentologija nije previše zastupljena – radovi se uglavnom odnose na poređenje akcenatskog sistema bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, te sporadično silaznim akcentom, njegovom distribucijom i prenošenjem na proklitiku te akcentom jata. Akcentologijom se nijedan bosnista nije primarno bavio, što objašnjava prilično siromašan broj radova o ovoj temi. Tek se u posljednje vrijeme akcentima podrobnije bavi Jasmin Hodžić, koji je u koautorstvu objavio i akcenatski priručnik.

Za razvoj ostalih disciplina najzaslužnije je pokretanje časopisa. Prvi je *Bosanski jezik*, čiji prvi broj izlazi 1997. i prva tri broja izlaze u kontinuitetu do 1999, ali se onda izdavanje prekida do 2005. godine, te *Pismo*, kao i obnavljanje časopisa *Književni jezik*, što se desilo 2003. godine, nakon čega je u većini disciplina primjetan porast radova.

S obzirom na to da je morfologija relativno dobro opisana u postojećim gramatikama, radovi iz ove oblasti često su kontrastivne prirode, i u njima se bosanski jezik poredi s drugim jezicima, najčešće njemačkim, ali i drugim (francuski, ruski...). Pored toga, obrađeni su pojedini morfološki oblici u određenoj specifičnoj gradji (jezik štampe, jezik pojedinih pisaca i sl.). Od domaćih istraživača, jedino se Halid Bulić bavi morfologijom u značajnijoj mjeri, a od inostranih tu su Paul-Louis Thomas, koji se bavi uglavnom glagolima, te Aleksandar Stefanović, koji proučava brojeve. Za proučavanje tvorbe opredijelila se Amela Šehović, prije koje se tvorbom u znatnijoj mjeri bavio Branko Tošović, te sporadično i ostali naučnici, često također u poređenju s drugim jezicima.

Sintaksa je, nakon historije jezika i dijalektologije, među najrazvijenijim lingvističkim disciplinama u bosnistici. Njoj su se posvetili Ismail Palić, Mirela Omerović, Halid Bulić, Jasmin Hodžić i dr. S aspekta generativne gramatike sintaksom (i) bosanskog jezika bave se najviše anglisti Nedžad Leko i Nadira Aljović. Prosta rečenica više se proučava nego složena, a najmanje je radova o sintaksi jedinica većih od rečenice, kojima se bavi uglavnom germanista Vedad Smailagić, u poređenju s njemačkim jezikom. Pristup iz aspekta kognitivne i konceptualne lingvistike, mimo istraživača koji se primarno bave nekim drugim jezicima, koriste nešto više Indira Šabić i Azra Hodžić-Čavkić, te u posljednje vrijeme Ismail Palić, ali ove discipline još su na svojim počecima u lingvističkoj bosnistici.

Isključivo semantički radovi u bosnistici u proteklom periodu praktično ne postoje – svi radovi koji se bave semantikom pripadaju istovremeno i drugim granama, najčešće leksikologiji i sintaksi. Očekivano je i da se nijedan istraživač nije u potpunosti posvetio semantici, a od značajnijih imena tu su Ismail Palić i Azra Hodžić-Čavkić.

Leksikologija, stilistika i donekle frazeologija zastupljene su s većim brojem radova. Malo je lingvista bosnista, naročito iz mlađe generacije, koji nemaju nijedan rad iz ove oblasti. Razlog za to su naučni skupovi koji su u proteklom periodu često organizovani s temom o jeziku nekog piscu (Alija

Isaković, Zuko Džumhur, Mak Dizdar, Hamza Humo...), koji su najpogodniji za leksikološka i stilistička istraživanja, pa su na svojim počecima istraživači uglavnom birali ove teme, mada ih ni etablirani naučnici nisu zaobilazili. U leksikologiji, od posebnih leksičkih kategorija često su obrađivane tuđice (anglizmi, germanizmi, romanizmi, razni orijentalizmi), nerijetko i u kontrastivnim i komparativnim studijama, zatim dijalektizmi, eufemizmi, tabuizmi, antonimi, žargonizmi, neologizmi, sportska, kulinarska i religijska leksika, poštupalice, lažni prijatelji, zatim razni procesi transpozicije značenja (metafora i metonimija), polisemija itd. Ipak, još uvijek nedostaje jedna cjelovita monografija o leksikologiji bosanskog jezika, vjerovatno zbog toga što se niko od istraživača nije specijalizirao za ovu disciplinu.

Leksikografija je zastupljena u znatno manjoj mjeri u naučnim rado-vima – uglavnom su to radovi koji analiziraju postojeće rječnike ili opisuju principe izrade planiranih rječnika. Leksikografijom se primarno bavi jedino Danko Šipka, ali kako on djeluje u Americi i nije isključivo bosnista, pojavljuje se samo u jednom radu. Međutim, može se slobodno tvrditi kako je, i pored nepostojanja leksikografskog instituta, leksikografska aktivnost u vidu objavljivanja rječnika u Bosni i Hercegovini veoma zastupljena – u proteklom je periodu zabilježeno 178 objavljenih rječnika. Pored tri jednojezička opća rječnika bosanskog jezika, kao najvažnija u strateškom smislu dovršenja prve faze standardizacije bosanskog jezika (objavljanje pravopisa, gramatike i rječnika), najbrojniji su dvojezični rječnici bosanskog i nekog drugog jezika (arapski, turski, engleski, njemački, švedski, norveški, albanski, latinski, slovenski, perzijski, romski). Pored njih, tu su i specijalizirani jednojezični rječnici: frazeološki, dijalektološki, rječnik žargona, razni terminološki (jednojezični i dvojezični), rječnici orijentalizama, arhaizama i sl.

Frazeologijom se također često bave istraživači primarno drugih jezika, među kojima su se tome posvetile turkologinja Amina Šiljak-Jesenković i germanistica Belma Šator. Od domaćih istraživača, frazeologijom se primarno počela baviti Alisa Mahmutović, koja je izdala i jedan frazeološki rječnik, ali nakon njene prerane smrti nastavile su u tom pravcu Edna Klimentić i u novije vrijeme Azra Hodžić-Čavkić. Frazeološke se jedinice ispituju preko pojedinih značenjskih sastavnica, semantičkih procesa u njima, njihovog stilskog potencijala itd. Iz ove oblasti objavljen je i veći broj knjiga, a urađeno je i dosta magistarskih i doktorskih radova. Pored šest frazeoloških rječnika, objavljena je i *Frazeologija bosanskog jezika* autora

Ilijasa Tanovića. Može se reći da je ova disciplina jedna od najzastupljenijih u lingvističkoj bosnistici.

U okviru terminologije, inače prilično siromašne radovima, proučavana je uglavnom terminologija iz lingvistike, te mahom po jedan rad o terminima iz oblasti muzike, informatike, arhitekture, ekologije, kriminalistike, rудarstva, politologije, stomatologije i medicine itd. (uglavnom rječnici i leksikoni). Od istraživača, terminologijom se više bavila jedino Mirjana Popović.

Stilistikom su se primarno bavile i bave Marina Katnić-Bakaršić i Remzija Hadžiefendić-Parić, i to teorijskom, te Bernisa Puriš i Hasnija Muratagić-Tuna, najčešće na primjerima jezika pojedinih pisaca (Puriš naročito putopisa), mada je veliki broj i ostalih istraživača, bosnista i onih koji se primarno bave drugim jezicima, koji imaju barem po jedan rad iz ove oblasti. Od pisaca, stilistički su obrađivani skoro svi kanonski pisci bošnjačke književnosti: Ćamil Sijarić, Alija Isaković, Mak Dizdar, Zuko Džumhur, Dževad Karahasan, Alija Nametak, Ahmed Muradbegović, Hamza Humo, Skender Kulenović, Meša Selimović, Derviš Sušić... Također je u više radova pažnja posvećena prijevodima Kur'ana i jeziku sevdalinka, ali u pojedinačnim radovima i jeziku osmrtnica, kulinarskih recepata, statusa na Facebooku i sl. Od funkcionalnih stilova izučavani su najčešće publicistički, religijski, žargon, administrativno-pravni i naučni, ali i pojedini registri kao što su vojnički, politički i reklamni. Objavljen je i priručnik *Stilistika* autorice Marine Katnić-Bakaršić, u dva izdanja. I stilistika je jedna od zastupljenijih oblasti u lingvističkoj bosnistici.

Iako bi se očekivao veliki broj radova iz standardologije i norme jezika, s obzirom na to da je, nakon vraćanja naziva, bosanski jezik morao potvrditi svoj status i prokrčiti put u zajednicu svjetskih jezika, ovom disciplinom bavilo se uglavnom dok nisu objavljeni gramatika, pravopis i rječnik bosanskog jezika, dakle do 2007. godine. Nakon toga, interes za ove radove opada, očigledno zbog svjetskih trendova u kojima je ova grana lingvistike prilično zanemarena nauštrb drugih, opisujućih, a ne propisujućih disciplina. Na početku perioda, njome su se bavili gotovo svi aktivni lingvisti (Dževad Jahić, Senahid Halilović, Josip Baotić, Ibrahim Čedić, Naila Valjevac...) da bi u periodu nakon 2007. godine o ovim temama bilo riječi uglavnom u zbornicima radova koje je uređivao Branko Tošović, a koji su nosili naziv *Bošnjački / Srpski / Hrvatski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i*

bosanskog jezika, u kojima su pisali i strani autori, a donose i radove o ovoj temi iz ranijih perioda. U njima radove objavljaju i domaći i strani lingvisti, s različitim stavovima i tretiranjem bosanskog jezika. Standardnim jezicima nekada objedinjenim pod nazivom srpskohrvatski, pa tako i bosanskim, dosta se bavila i Snježana Kordić. U okviru pravopisa, koji je još siromašniji radovima, pored pravopisnih priručnika Senahida Halilovića, radovi su posvećeni transkripciji i transliteraciji, skraćenicama, sastavljenom i rastavljenom pisanju riječi, glasu *h* te interpunkciji. Ni u radovima o normi stanje nije puno bolje – pored radova o poređenju normi bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog jezika, pažnja je posvećena samo pojedinim malim pitanjima kao što su naziv za slovenski jezik, oblici glagola *živjeti* i *gorjeti*, fakultativne foneme, nepromjenjive vrste riječi, *opština* i *općina* i sl. Ovo je razlog zbog čega danas imamo nerazrađen pravopis pa lektori često moraju posezati za priručnicima srpskog i hrvatskog jezika u potrazi za nekim rješenjima.

Kontrastivne i komparativne studije bosanskog i drugih jezika zastupljene su u najvećem broju. Među njima možemo izdvojiti dvije zasebne grupe – poređenje bosanskog jezika sa srpskim, hrvatskim i crnogorskim, s raznih aspekata (fonetsko-fonološkog, morfološkog, normativnog, leksičkog, frazeološkog...), te s ostalim jezicima, najčešće engleskim, njemačkim, ali i turskim, perzijskim, arapskim, francuskim, italijanskim, španskim, poljskim, ruskim, slovenskim, čak i kurdskim, također s različitih aspekata. Njima se bave bosnići i lingvisti posvećeni drugim jezicima i, pored velikog broja radova, najveći broj magistarskih i doktorskih radova, kao i knjiga, i ne računajući rječnike, objavljen je upravo iz ove oblasti. Razlog za to je što u njoj učešće imaju svi bosanskohercegovački, kao i mnogi strani lingvisti, za razliku od ostalih lingvističkih disciplina.

Bosanskim jezikom kao stranim bavi se nekolicina autora, a od njih nijedan bosništvo – najznačajniji su Paul-Louis Thomas, Alexander Ronelle, Tatjana Balažić Bulc i Vesna Požgaj-Hadži, kod nas još i Edina Špago-Ćumurija, Bernes Aljukić, Belma Šator i još poneki. Što se tiče priručnika za učenje stranih jezika, Fatima Pelesić-Muminović potpuno se posvetila ovom poslu i izdala njih nekoliko, a pored nje još i spomenuti Paul-Louis Thomas i Alexander Ronelle, Bećir Džaka, Lili Laškova, Svein Mørnesland, Danko Šipka, Midhat Riđanović i dr. I ova lingvistička disciplina potpuno je zanemarena u lingvističkoj bosnistici.

O međusobnim utjecajima bosanskog i jezika koji su u kontaktu s njim napisano je nekoliko radova, opet često nebosnista, a obrađeni su utjecaji turskog, engleskog, njemačkog i albanskog.

Sociolingvistikom se s početka perioda bavila Mevlida Karadža-Garić, a kasnije najviše Amela Šehović, mada ima i dosta radova ostalih autora. Ispočetka su teme bile uglavnom vezane za jezičku situaciju u Bosni i Hercegovini, da bi se kasnije suzile na usko sociolingvističke teme kakve su pozdavi, diskurs moći, etikete za obraćanje, strategije učitivosti, izvinjenja, jezik mržnje i sl. Ne može se reći da je sociolingvistika u širem smislu nezastupljena grana, ali u užem smislu ipak je broj radova nedovoljan da bi se moglo reći da je ova disciplina dovoljno zastupljena u lingvističkoj bosnistici.

To se još i više odnosi na preostale discipline, kao što je pragmalingvistica, za koju se tek opredijelila Elma Durmišević-Cernica, uz pojedinačne, malobrojne radove ostalih bosnista i nebosnista (njih 30) i tek nekoliko knjiga i magistarskih i doktorskih radova. Iz korpusne lingvistike postoje samo 4 rada te dvije knjige (autora Ernesta Plivca), što ne iznenaduje s obzirom na to da još uvijek nije završen nacionalni elektronski korpus bosanskog jezika, što je jedan od imperativa lingvističke bosnistike, jer je danas bez dobrog korpusa nemoguće uhvatiti korak sa svjetskim lingvističkim tokovima. Iz tipološke lingvistike i psiholingvistike zabilježena su samo po dva rada, s tim da je moguće da ih ima i više, ali se to iz podataka koji su o njima pronađeni ne vidi, mada je sigurno da ih nema puno više jer se ni ovim disciplinama ne bavi niko od bosnista, a ni ostalih lingvista u Bosni i Hercegovini.

Razvoj rodnih studija ipak je našao put do bosnistike, pa je objavljen određeni broj radova i o ovoj temi. Ovdje je interesantno primijetiti da se, iako većinu čine žene, među autorima pojavljuju i dva muškarca. Ovoj tematiki posvetila se primarno Sandra Zlotrg, ali relativno nedavno, tako da nema puno radova.

Što se tiče jezika pojedinih autora ili tekstova ili grupe tekstova, s obzirom na to da ih je većina primarno iz oblasti stilistike, može se reći isto što i za stilističke radove – analiziran je jezik većine pisaca iz bošnjačkog korpusa književnih tekstova, te jezik Kur'ana, sevdalinki i ostalih pojedinačnih tekstova, i to uglavnom kroz cijeli navedeni period, a monografski su obrađeni: Ćamil Sijarić, Safvet-beg Bašagić, Mak Dizdar, Alija Nametak,

Skender Kulenović i Edhem Mulabdić, uz Muvekkitovu “Povijest Bosne” te Gaševićev Mevlud.

O pismu je pisano uglavnom iz ugla metodike i stilistike te sociolinguistike u širem smislu. Po jedan rad se odnosi i na arebicu i glagoljicu.

Metodikom se bavilo i bavi više istraživača bosnista: Hazema Ništović, Sead Nazibegović, Enisa Gološ i Alica Arnaut, uz pojedine radove ostalih autora. Metodika se proučava s historijskog, kulturološkog, stilističkog, sintaksičkog, grafijskog, leksikološkog, prozodijskog i drugih aspekata. Karakteristično za ovu oblast je da u njoj ima veliki broj magistarskih i doktorskih radova, uglavnom s pedagoških fakulteta u Bosni i Hercegovini, od kojih se veliki broj magistara nije nastavio baviti naučnim radom. Kulturom govora bave se uglavnom predavači ovog predmeta na pedagoškim fakultetima, ali i oni s vrlo malim brojem radova, tako da je jedino obimnije djelo iz ove oblasti priručnik *Kultura govora* autora Milana Šipke.

Kako u Bosni i Hercegovini ne postoji tijelo koje bi se i formalno bavilo jezičkom politikom, ne čudi manjak tekstova na ovu temu. Oni uglavnom izlaze povremeno i bave se jezičkom politikom u određenim razdobljima ili pokušajima otkrivanja jezičke politike na određenim tekstovima, a pišu ih bosnisti koji se primarno bave nekim drugim temama. Eksplicitno su ciljevi jezičke politike izraženi jedino u zaključcima sa simpozija o bosanskom jeziku.

O statusu i nazivu bosanskog jezika, te o bosanskom jeziku kao identitetu, kao i bosanskom jeziku u političkom kontekstu piše se uglavnom kontinuirano u cijelom razdoblju, izuzev ratnih godina. Ove tekstove pišu i stručnjaci iz drugih oblasti, mimo lingvistike – čak je pronađen i jedan rad na japanskom – mada se i većina bosnista barem jednim do dvama člancima oglasila i o ovoj temi. S obzirom na osporavanja naziva i statusa bosanskog jezika koja su i danas prisutna, uglavnom u regionu, ne čudi njihova brojnost.

Ni građi i bibliografijama nije posvećen veći značaj u bosnistici (ova je bibliografija upravo pokušaj da se popuni praznina u ovom dijelu). Bibliografije su uglavnom malobrojne i ograničene na pojedinu oblast ili navođenje radova iz nekih serijskih publikacija, dok se u smislu građe daje i opisuje uglavnom *Gramatika bosanskog jezika* iz 1890. godine te Uskufijev rječnik, uz nekolicinu pojedinih drugih tekstova. Od lingvista iz ranijih perioda opisan je rad Asima Pece, Muhameda Šatora i Herte Kune te rad vezan za jezik Alije Isakovića i Ćire Truhelke. Značajna je za dijalektologiju građa

s bosanskohercegovačkih punktova za Općelingvistički atlas, ali kako je odštampana u samo tri primjera, ona je praktično nedostupna široj javnosti. U katalozima tekstova pojedinih institucija kao što su Bošnjački institut, Gazi Husrev-begova biblioteka i sl. moguće je da se mogu pronaći još neobrađeni tekstovi na bosanskom jeziku vrijedni analize.

Napokon, posljednji dio, u kojem se uvijek nalaze jedinice koje ne pripadaju nijednoj od prethodno navedenih mnogobrojnih kategorija, nije obiman u smislu radova, jer je i inače obično malo radova koji o nekom jeziku govore općenito. Vrijednost ovoga dijela je u svim zbornicima radova u kojima je makar spomenut bosanski jezik skupljenim na jednom mjestu, i njihov broj nije mali, čak i onih iz inostranstva, što svjedoči o tome da se bosanski jezik, odnosno bosništvo, polahko ali sigurno ipak probijaju na međunarodnu scenu.

Rezime

Za razliku od svijeta, pa i nekih susjednih zemalja, lingvističke bibliografije u Bosni i Hercegovini nemaju tradiciju ni kontinuitet izlaženja. Kako ove bibliografije znatno olakšavaju rad istraživača, ova je bibliografija zamisljena kao djelimično popunjavanje ove praznine, u cilju poticanja razvoja lingvističke bosnistike. Organizirana je uz nastojanje da se napravi kompromis između općih principa izrade bibliografije i maksimalne upotrebljivosti – poštovana su bibliotečka pravila o izvorima, vrsti podataka koji se daju, preciznosti, iscrpnosti, ali su jedinice navedene u obliku koji je lingvistima prihvatljiviji od ISBD standarda, kako bi se lakše snalazili i mogli ih jednostavnije upotrijebiti.

Pored radova koji u naslovu, apstraktu, ključnim riječima ili samom tekstu imaju eksplicitno naveden bosanski jezik, u obzir su uzeti i radovi koji se implicitno bave bosanskim jezikom, makar to ne bilo naznačeno, ili se čak jezik u njima nazivao drugim imenom. To su radovi o korpusu tekstova koji pripadaju bosanskom jeziku, u koje spadaju tekstovi bosanske redakcije staroslavenskog jezika, spomenici pronađeni na tlu Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju eksplicitno srpskoj i hrvatskoj tradiciji u BiH, tekstovi pisaca bošnjačke književnosti, tekstovi iz austrougarskog perioda do 1907. te svih onih koji svoj jezik nazivaju bosanskim (franjevci iz starijih perioda, Bošnjaci Sandžaka...).

Spada u retrospektivne bibliografije, jer obuhvata period od 1990. do 2020. godine. Ovaj period je odabran zbog toga što je početkom devedesetih i formalno vraćen u službenu upotrebu naziv bosanski jezik, što olakšava odabir jedinica, a i zbog toga što je samim vraćanjem naziva lingvistička bosnistica doživjela zamah kakav nije imala u prethodnim godinama.

Prema izvorima kombinacija je primarne i sekundarne, jer su neki izvori konsultirani direktno, bilo fizički, s knjigom u ruci, bilo u digitaliziranom obliku, a neki indirektno, putem podataka o njima u najrelevantnijim bazama podataka (kao što je COBISS). Popis cijelovito konsultirane građe

koji je ovdje dat ujedno je i popis lingvističkih i časopisa koji objavljaju i jezičke priloge u Bosni i Hercegovini.

Prema predmetu, ona je specijalna i stručna, jer obuhvata samo lingvističke tekstove, te selektivna, jer ne uzima u obzir sve tekstove u kojima se govori o bosanskom jeziku, nego samo one koji jesu, ili bar pretendiraju da budu naučni i stručni tekstovi.

Po rasporedu je unakrsna, jer je uređena prema obimu i vrsti rada, predmetima, autorima i hronološki istovremeno, kako bi se maksimalno pojednostavilo pretraživanje te umanjila potreba za brojnim indeksima na kraju. Predmetno je poredana po pojedinim lingvističkim disciplinama, nastojeći što je moguće više suziti polje istraživanja kojem pojedini radovi pripadaju, uključujući i poddiscipline. Unutar pojedinih disciplina, razvrstana je prvo po obimu i vrsti tekstova na radove, magistarske i doktorske radove te knjige, unutar ovih dijelova po godinama, a u okviru jedne godine abecedno po autorima. Radovi koji pripadaju dvjema ili više kategorija navedeni su jednom u punom obliku u okviru kategorije kojoj primarno pripadaju, dok je u ostalim kategorijama data minimalna informacija o njima s uputom na punu referencu. Zbog toga je posljednji broj ujedno i realan broj navedenih jedinica. Kriteriji za podjelu i način navođenja detaljno su opisani u uvodnom dijelu kako bi se što je moguće više olakšalo pretraživanje.

Iako bi najkorisnija bila referativna, ili barem anotirana bibliografija, zbog ograničenosti u dostupnosti izvora ova je bibliografija ipak samo indikativna, što znači da su u njoj samo navedene bibliografske jedinice, bez ikakvog opisa. Ipak, i kao takva, ona pruža mogućnosti raznih analiza, kao što je analiza razvoja lingvističke bosnistike u posljednjih trideset godina. Tako se iz nje može zaključiti da su najrazvijenije discipline dijalektologija, historija jezika, sintaksa, frazeologija, leksikologija, stilistika, uz brojne radove s kontrastivnim i komparativnim istraživanjima bosanskog i nekog drugog jezika, a najmanje zastupljene etimologija, fonetika i fonologija, kognitivna lingvistika, pragmalingvistika i korpusna lingvistika. Ovakav zaključak ujedno može biti i putokaz istraživačima u kojem smjeru treba razvijati lingvističku bosnistiku.

Summary

Unlike the world, and even some neighboring countries, linguistic bibliographies in Bosnia and Herzegovina do not have a tradition or continuity of publication. As these bibliographies greatly facilitate the work of researchers, this bibliography is intended as a partial filling of this gap, in order to encourage the development of linguistic Bosnian studies. It is organized in an effort to compromise between the general principles of bibliography and maximum usability – the library rules on sources, type of data provided, accuracy, and comprehensiveness are respected, but the units are listed in a form that is more acceptable to linguists than ISBD standards, to make them easier to navigate and easier to use.

Beside the papers that explicitly state Bosnian language in the title, abstract, keywords, or text, papers that implicitly deal with the Bosnian language were also included, even if it wasn't indicated, or even the language was called by another name. These are works on the corpus of texts belonging to the Bosnian language, which include texts of the Bosnian edition of the Old Slavonic language, monuments found on the territory of Bosnia and Herzegovina that do not explicitly belong to the Serbian and Croatian tradition in BiH, texts by Bosniak writers, texts from the Austro-Hungarian period until 1907. and of all those who call their language Bosnian (Franciscans from older periods, Sandzak Bosniaks...).

It belongs to the retrospective bibliographies, because it covers the period from 1990 to 2020. This period was chosen because in the early 1990s the name Bosnian was formally returned, which facilitates the selection of units, and also because the return of the name linguistic Bosnian studies gained momentum that it did not have in previous years. According to the sources, it is the combination of primary and secondary bibliography, as some sources are consulted directly, either physically, with a book in hand, or in digitized form, and some indirectly, through data on them in the most relevant databases (such as COBISS). The list of fully consulted material

given here is also a list of linguistic journals and journals that also publish language articles in Bosnia and Herzegovina.

According to the subject, it is special and professional, because it includes only linguistic texts, and selective, because it does not take into account all texts that speak about the Bosnian language, but only those that are, or at least pretend to be scientific and professional texts.

According to the schedule, it is cross, because it is arranged according to the scope and type of work, subjects, authors and chronologically at the same time, in order to simplify the search as much as possible and reduce the need for numerous indexes at the end. According to the subject, it is arranged by individual linguistic disciplines, trying to narrow as much as possible the field of research to which individual papers belong, including subdisciplines. Within individual disciplines, it is classified first by the extent and type of texts on papers, master's and doctoral theses and books, within these sections by years, and within one year alphabetically by authors. Papers belonging to two or more categories are listed once in full within the category to which they primarily belong, while in other categories minimal information about them is given with reference to the full reference. Therefore, the last number is also the real number of listed units. The criteria for division and method of listing are described in detail in the introductory section to make the search as easy as possible.

Although the most useful would be a referential, or at least annotated bibliography, due to the limited availability of sources, this bibliography is still only indicative, which means that it only lists bibliographic items, without any description. Nevertheless, as such, it provides opportunities for various analyzes, such as the analysis of the development of linguistic Bosnian studies in the last thirty years. Thus, it can be concluded that the most developed disciplines are dialectology, history of language, syntax, phraseology, lexicology, stylistics, with numerous works with contrastive and comparative research of Bosnian and another language, and the least represented etymology, phonetics and phonology, cognitive linguistics, pragmalinguistics and corpus linguistics. Such a conclusion can also be a marker for researchers in which direction linguistic Bosnian studies should be developed.

Literatura

- Bičević, Sumeja. Bibliografija izvora i radova o srednjovjekovnim bosanskim čiličkim administrativno-pravnim dokumentima, *Književni jezik* 27/1–2, Institut za jezik, Sarajevo 2016, str. 221–265.
- Bulić, Refik. Bibliografija bosanskohercegovačke dijalektologije do 2012. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 173–189.
- Bulić, Refik. Bibliografija radova objavljenih u časopisu *Bosanski jezik* od 2000. do 2010. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2011, str. 179–184.
- Golubović, Ana. *Bibliografija u časopisu Južnoslovenski filolog*, Institut za srpski jezik SANU, Biblioteka Južnoslovenskog filologa, n. s. 24, Beograd 2013.
- Guidelines for the Preparation of a Bibliography*, Reference & User Services Association, A Division of the American Library Association, <http://www.ala.org/rusa/resources/guidelinespreparation>, 4. 6. 2021.
- Hajdarević, Hadžem; Kršo, Aida. Anotirana bibliografija radova objavljenih u izdanjima Instituta za jezik Sarajevo, u: Čedić, Ibrahim (ur.) *Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija*, Radovi 17, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo 2005, str. 174–314.
- Harvard Referencing Guide*, Monash University 2012, dostupno na: https://guides.lib.monash.edu/lد.php?content_id=8481587, 4. 6. 2021.
- ISBD International Standard Bibliographic Description, Consolidated Edition*, 2011, dostupno na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf, 4. 6. 2021.
- Kalajdžija, Alen (ur.) *Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014)*, Posebna izdanja 21, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2015.
- Kalajdžija, Alen. Prilog bibliografiji alhamijado književnosti, *Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine* 40, Sarajevo 2010.
- Kardaš, Mehmed; Ramić-Kunić, Erma. Katalog rukopisa bosanske crkvenoslavenske pismenosti, *Kirilometodievistika* 12, Institut za makedonski jazik “Kreste Misirkov”, Skopje 2018, 117–157.
- Kasumović, Ahmet; Browne, Wayles. Bibliography of sources on the language of Bosnia and Herzegovina, *Balkanistica* 11, American Association for South Slavic Studies – American Association for Southeast European Studies, Columbus, Ohio 1998, str. 19–29.

- Klimentić, Edna. Bibliografija radova o jeziku i književnosti koji su objavljeni u *Zborniku radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli* (ISSN 1512-6021) do 2011. godine, *Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika* 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2012, str. 167–172.
- Kujundžić, Enes. Bibliografija Bosne i Hercegovine i uloga Nacionalne i univerzetske biblioteke u Sarajevu, *Bosniaca* 3, NUBBiH, Sarajevo 1998, 4–13.
- Mikos, Zenon. Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – od SYBISLAWa do iSybislawia, *Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej* 49, SOW, Warszawa 2014, 44–58.
- Mulaosmanović, Edita. *Pregled leksikografije bosanskog jezika*, rad izložen na Trećem simpoziju o bosanskom jeziku, 20 – 21. 5. 2021. godine, dostupno na: <https://www.youtube.com/watch?v=cAH0SuRx2vg> (pristup. 19. 11. 2021)
- Peco, Asim. *Jezik književnog teksta. Bibliografija*, Izabrana djela 1–6, knj. 6, Bosansko filološko društvo – Akademija nauka i umjetnosti BiH – Bemust, Sarajevo 2007, 388 str. ISBN 978-9958-9309-1-1
- Rešidbegović, Amra. Osnovi poznavanja bibliografije, *Bosniaca* 22, NUBBiH, Sarajevo 2017, 68–80.
- Rogulja, Petar. Hrvatska nacionalna retrospektivna bibliografija danas, *Crkva u svijetu* 25/1, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 1990, 86–88.
- Tuzlak, Dženana. Osrt na historijski razvoj tekuće nacionalne bibliografije Bosne i Hercegovine, *Bosniaca* 22, NUBBiH, Sarajevo 2017, 29–33.
- Vraneš, Aleksandra. *Osnovi bibliografije*, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2001.

INDEKS AUTORA I UREDNIKA⁴

⁴ U Indeksu autora i urednika nije naznačen broj stranice na kojoj se pojavljuje ime, nego broj bibliografske jedinice autora, odnosno urednika.

A

Abazović, Lejla, 554, 997.
Abdagić, Muhamed, 1115.
Abdulah, Ajla, 106.
Abović, Miomir, 894.
Aganović, Mirela, 1764.
Ahmetašević, Hedija, 344.
Ahmetović, Amir, 1116.
Ahmetović, Danijela, 1162.
Ahmetović, Samir, 1162.
Ahmetović-Palić, Senka, 646, 664, 738,
1728.
Ajanović, Mustafa, 1496.
Ajdžanović, Milan, 1526.
Akbarov, Azamat, 1144, 1386, 1830,
2388, 2389, 2402, 2403, 2412, 2438.
Alanović, Milivoj, 1526.
Alibašić, Halim, 1748, 1793.
Alić, Elmedina, 443, 632, 633, 636.
Alić, Fahira, 546, 990, 1402.
Alihodžić-Usejnovski, Nermina, 1849.
Alvestad, Silje Susanne, 1668.
Aljić, Nerma, 1980.
Aljović, Nadira, 621, 707, 713, 734,
776, 789, 819, 1669.
Aljukić, Bernes, 563, 612, 863, 954,
1223, 1823.
Andelković, Maja, 2390.
Andelković, Sava, 2375.
Arnaut, Alica, 714, 727, 739, 750, 760,
829, 848, 850, 955, 963, 1242, 1346,
1349, 1378, 1393, 1398, 1404, 1652,
1802, 1809, 1882, 1994, 2005, 2006,
2007, 2012, 2020, 2024, 2026, 2027.
Arnaut, Muhamed, 14, 98, 99, 150, 331,
439, 479, 940, 1284, 1288, 1995,
2067, 2069.
Arnaut-Karović, Kamiah, 1657, 1719.
Arnautalić, Mirsad, 2404.

Arsenijević, Boban, 819, 868.

Arslan, Fatima, 1041.
Arslanagić, Šefket, 1072.
Artić, Miroslav, 1312.
Ašić, Tijana V., 1670.
Avdić, Mirnes, 1729.
Axhanel, Burim, 1122.
Azarmakan, Mohsene, 1039.

B

Babačić, Izeta, 2114, 2130.
Babić, Maja, 548.
Babić, Marko, 2161.
Babić, Milica, 1086.
Babić, Milka, 1105.
Babović, Dželila, 2292.
Babović, Milosav, 2318.
Baćicanin, Fuad, 2000.
Badurina, Lada, 1459, 2324, 2365, 2459.
Bagić, Krešimir, 2350.
Baglioni, Daniele, 2423.
Bajraktarević / Ivojević, Enisa, 282,
452, 494, 507.
Bajrektarović, Hajrudin, 534.
Bajrić, Amela, 972, 984, 991, 1319,
1329, 1389.
Bajrić, Elvir, 1175.
Bajrić, Samir, 2203.
Bakić, Ibrahim, 2162.
Bakker Haugen, Brit, 1080, 1123.
Bakšić, Sabina, 665, 1556, 1559, 1576,
1630, 1710, 1924, 2239.
Balažić Bulc, Tatjana, 1035, 1448, 1833,
1834, 1886, 2146, 2204, 2247, 2476.
Balić, Hasan, 1136.
Balta, Ivan, 1073.
Baotić, Josip, 394, 401, 417, 514, 522,
1410, 1429, 2076, 2081, 2183, 2187,
2230, 2238.

- Barać, Admira, 2037.
 Barbarić, Vuk-Tadija, 614.
 Baštuđ, Harun, 1144.
 Bašić, Mirela, 107, 598, 946.
 Bašić, Mirza, 1703.
 Batinić, Mia, 868.
 Bavčić, Uzeir, 2095.
 Bayhan, Şakir, 1176.
 Bećirović, Alma, 1012.
 Bećirović, Adisa, 509.
 Bećović, Mehmed, 234.
 Begić, Almedina, 1765.
 Begović, Sükrü, 1064, 1065.
 Begović, Alisa, 1136.
 Begović, Džavid, 1147.
 Begović, Muamera, 776, 789.
 Begović-Ličina, Šefka, 1147.
 Bektić, Belma, 2045.
 Belić, Aleksandar, 2171.
 Belyavski-Frank, Masha, 899.
 Beljan, Dijana, 1490.
 Benco, Olga, 699.
 Bennett, David C., 875.
 Benson, Morton, 1059.
 Berberović, Nedim, 1163.
 Berberović, Sanja, 870.
 Berberović, Šejla, 1163.
 Berbić Kolar, Emina, 474, 495, 2143.
 Beridan, Izet, 1040, 1079.
 Bešić, Amra, 793.
 Bešić, Azra, 896, 915, 966, 1739.
 Bešić, Edina, 2277.
 Beširović, Izet, 785, 1974, 2022, 2023.
 Bešlagić, Šefik, 2424.
 Bešker, Inoslav, 1026, 2156.
 Bičević, Emina, 761, 777.
 Bičević / Kapo, Sumeja, 112, 118, 132,
 219, 221, 2267.
 Bihorac, Ahmed, 1958.
 Bilajbegović, Elvedina, 995, 1220.
 Bilbija, Snežana, 1631.
 Bilić Meštrić, Klara, 474.
 Birtić, Matea, 2366.
 Bitić, Evelin, 1156.
 Bjelica, Dragiša, 428.
 Blažeka, Đuro, 481, 488, 497.
 Blažetin, Stjepan, 2405, 2453.
 Bogosavljević, Dragan, 549.
 Bojanić, Nebojša, 1207.
 Bojičić, Jadranka, 1041.
 Bońkowski, Robert, 1425, 2119.
 Boškailo, Aldin, 1196.
 Boškailo, Safija, 1196.
 Bošković, Željko, 720.
 Bošnjak Botica, Tomislava, 1658.
 Božanić, Joško, 1306.
 Brabec, Ivan, 444.
 Brborić, Branislav, 1418.
 Brborić, Veljko / Брборић, Вељко,
 324, 1483, 1999, 2425.
 Brdarević-Čeljo, Amna, 1637, 1730,
 1749, 1794.
 Brkan, Altijana, 1632.
 Brkić- / Međedović, Sedina, 468, 799,
 807, 808, 818, 820, 967, 985, 1216.
 Brković, Tomislav, 2439.
 Brodlić, Asima, 2038.
 Brom, Przemyslaw, 1659.
 Browne, Wayles, 2252.
 Brozović Rončević, Dunja, 2366.
 Brozović, Dalibor, 411, 445, 1262,
 1554.
 Budinčić, Valentina, 2470.
 Bujak, Adnan, 871.
 Bujak, Samra, 1386.
 Bulić, Halid, 329, 605, 642, 647, 649,
 651, 658, 666, 668, 669, 672, 673,
 674, 676, 678, 679, 680, 681, 696,

- 732, 740, 741, 742, 743, 751, 752, 778, 779, 809, 828, 851, 854, 859, 992, 1036, 1300, 1313, 1320, 1878, 1911, 1912, 1915, 1923, 1924, 2091, 2092, 2206, 2302, 2312, 2313.
- Bulić, Refik, 379, 388, 402, 405, 408, 409, 415, 418, 419, 424, 425, 429, 435, 436, 437, 440, 441, 446, 447, 458, 459, 460, 461, 464, 469, 489, 504, 505, 520, 524, 525, 593, 1128, 1456, 1488, 1497, 1500, 1514, 1530, 1532, 1533, 1534, 1539, 1550, 2175, 2177, 2261, 2262.
- Buras-Marciniak, Anetta, 1819, 2440, 2478.
- Bureković, Melisa, 1638, 1733.
- Burnić, Hatidže, 615, 652, 654, 941, 1001, 1639, 1660, 1661, 1913, 1916.
- Burzanović, Tihomir, 1996.
- Buševac, Kimeta, 1971.
- Butković, Redžo, 705, 1048.
- Büttner, Uwe, 1416, 2326.
- C**
- Cabredo Hofherr, Patricia, 2367.
- Capasso, Danilo, 1640.
- Cattaneo, Ruggero, 248.
- Chidambaram, Vrinda, 2359.
- Cichońska, Maria, 2460.
- Cook, Vivian, 2388, 2389.
- Cubberley, Paul, 2362.
- Curić, Merlina, 117, 2276.
- Czinglar, Christine, 2325.
- Č**
- Čampara, Ešref, 1053.
- Čaušević, Ekrem, 1460.
- Čaušević, Jasmina, 1931, 1932, 1941.
- Čedić, Ibrahim, 241, 287, 296, 316, 685, 903, 1060, 1117, 1124, 1145, 1411, 1419, 1437, 1438, 1501, 1518, 1520, 1524, 1551, 2054, 2057, 2320.
- Čelebić, Sadžida, 1361.
- Čelenka, Ermin, 426.
- Čengić, Almedina, 2032.
- Čigoja, Brankica / B., 250, 269, 1263, 1264.
- Čikarić, Esma, 2046.
- Čirgić, Adnan, 515, 1118, 1431, 2236.
- Čolić, Muhidin, 2129.
- Čomić, Jasmina, 1082.
- Čorbadžić, Suada, 51.
- Čordalija, Nermina, 793, 819, 868.
- Čović-Filipović, Alma, 1909.
- Ć**
- Ćalić, Jelena, 1831.
- Ćatović, Alena, 1063.
- Ćatović, Haris, 25, 480, 490, 510, 630, 637, 975, 2131, 2270.
- Ćatović, Mensura, 1028.
- Ćemalović, Sanja, 1750.
- Ćemalović / Dilberović, Elvira, 301, 921, 947, 996, 1221, 1375, 1379, 1400, 1522, 1949, 1953, 2240.
- Ćevriz-Nišić, Vera, 1359, 1594.
- Ćoragić, Samir, 2196, 2197.
- Ćoralić, Zrinka, 935, 942, 1148, 1157, 1200, 1228, 1234, 1641, 1777.
- Ćorić, Božo, 78, 86, 94, 111, 142.
- Ćosić, Aida, 1893.
- Ćuk, Maja, 2470.
- Ćupić, Drago, 420.
- Ćurković, Amela, 1642.
- Ćušić, Tarik, 23, 160, 169, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 465, 762.

D

Dabić, Mascha, 1182.
 Damian, Irena, 259.
 Damjanović, Stjepan, 2336.
 Dautović, Dženan, 131.
 Davidović, Vladimir, 58.
 Dazdarević, Samina, 1925.
 Dedaić, Mirjana N., 2368.
 Dedić, Enes, 131.
 Dedić, Husejn, 1054.
 Dedić, Ilda, 1258.
 Dedović-Canhasi, Suzana, 1810.
 Delibegović Džanić / Delibegović-Džanić, Nihada, 1217, 1648, 1937.
 Delić, Amra, 1017.
 Delić, Merima, 1690, 1751.
 Demirbaš, Selmana, 773.
 Denić, Alma, 907.
 Dilberović, Edin, 1183.
 Dilberović, Elvira, v. Ćemalović- / Dilberović, Elvira.
 Dizdar, Elma, 1567, 1577, 1643, 1716.
 Dizdar, Nerin, 1869.
 Dizdarević, Delila, 1062, 1074.
 Dizdarević, Faruk, 1191.
 Dizdari, Tahir N., 1087.
 Dobrača, Kasim, 2280.
 Dodig, Milana L., 1670.
 Dojčinović, Danijel, 2461.
 Dolić, Belkisa, 481, 488, 496, 497, 675, 786, 865, 889, 1339, 1390, 1540, 1543, 1938.
 Dragičević, Milan, 380.
 Dragičević, Rajna / Драгичевић Рајна, 2392, 2425.
 Drkić, Munir, 231, 351, 352, 917, 2198, 2307.
 Dubravac, Vildana, 1222, 1678, 1814.
 Duličenko, Aleksandr D., 2351.

Dupanović, Edin, 1671, 1691, 1795.
 Duraković, Alen, 2121.
 Duraković, Belma, 1013.
 Duranović, Elvir, 224, 1967.
 Durić, Rašid, 924, 1278, 1292, 1295, 1855.
 Durmišević-Cernica, Elma, 702, 948, 1307, 1362, 1803, 1804, 1905, 1906, 1910, 1914, 1917, 1920.
 Dušek, Čestmir, 1177.

Dž

Džaferagić, Aida, 1041.
 Džaferagić, Velida, 1041.
 Džafica, Sabahet, 2063.
 Džafo, Amir, 1008.
 Džaka, Bećir, 1836.
 Džanić, Almira, 139, 277, 438, 677, 978, 1382, 1540.
 Džanko, Minka, 1034, 1965, 1722, 1796.
 Džanko, Muhibin, 2055, 2275.
 Dželo, Emsa, 949.
 Dževlan, Almira, 1403.
 Džibrić, Amira, 937, 1975.
 Džihana, Amer, 1394.
 Džinić Poljak, Maida, 1158.
 Džogović, Alija, 462, 523, 2188, 2199.
 Džudžević, Esad, 2058, 2221.
 Džumhur, Jasmina, 2159.

Đ

Đapo, Larisa, 1830.
 Đorđević, Miloje, 1129, 1772.
 Đozić, Adib, 2406.
 Đug, Samir, 1196.
 Đukanović, Boro M., 1088.
 Đuliman, Selma, 882, 892, 1687, 1696, 1742, 1897.

- Đurišić-Bečanović, Tatjana, 2479.
Đurović, Radosav J., 371, 372, 377,
382.
Đurović, Žarko L., 1432, 2115.
- E
Edrenić, Mirza, 1063, 1064, 1065.
Elias-Bursać, Ellen, 1841.
Eminović, Izet, 1154.
Enayati, Bayez, 1672.
Engel, Ulrich, 1129.
Ešić, Šimo, 2182.
- F
Fauland, Ewald, 1021.
Fazlić, Đana, 1817.
Fehimović, Mirza, 1853.
Fehratović, Jahja, 1936, 2124, 2158.
Fejzić / -Čengić, Fahira, 325, 2441.
Fekete, Egon, 1604.
Festić, Kemal, 1090.
Festić, Sulejman, 1090.
Feta, Senaid, 1178.
Fijuljanin, Fahreta, 1925.
Filan, Kerima, 559, 1573, 1697, 1948,
2266.
Filipović, Ivana, 1009.
Filipović, Muhamed, 2294.
Fränkl-Lundborg, Otto, 1164.
Franks, Steven, 2359.
- G
Gabrić-Bagarić, Darija, 74, 237, 240,
242, 244, 251.
Gačanin, Sabaheta, 934, 1560, 1561,
1692, 1711, 1778.
Gadányi, Károly, 1433.
Gajda, Stanisław, 2352.
Galić, Josip, 26.
- Galunić, Ivana, 1885.
Gašić, Milena, 1268.
Gašper, Ilc, 2442.
Gavrić, Saša, 2377, 2378.
Gazić, Lejla, 2285.
Gekić, Amela, 299.
Genew-Puhalewa, Iliana, 2460.
Genjac-Nakičević, Alma, 448, 976.
Gibson, Catherine, 2225.
Giesel, Christoph, 1880.
Girard, Alain, 1203, 1204.
Glibanović- / Vajzović, Hanka, 199,
201, 904, 994, 1019, 1798, 2186,
2192, 2224, 2237.
Gligorić, Igor Marko, 495, 2143.
Glušica, Rajka, 1644.
Gojak, Ajla, 700.
Gołaszewski, Marcin, 1819.
Gološ, Enisa, 470, 571, 925, 926, 950,
968, 973, 977, 998, 1005, 1024,
1323, 1324, 1332, 1900, 2008, 2011,
2065.
Golubović, Biljana, 2157.
Gönel, Hüseyin, 2443.
Gorjanc, Vojko, 1035, 2247.
Gostenčnik, Nina, 2427.
Gošić, Nevenka, 6.
Goudaillier, Jean-Pierre, 2471.
Graciotti, Sante, 4.
Granić, Jagoda, 2337, 2344.
Granov, Alma, 610.
Grbavac, Ivana, 1673.
Grebović, Selma, 1463.
Greenberg, Robert D., 2219, 2220.
Grković, Milica, 588.
Grković-Mejdžor, Jasmina, 53.
Grmača, Dolores, 260, 2454.
Grochola-Szczepanek, Helena, 1645.
Grošelj, Robert, 1698.

- Grozdanić, Sulejman, 2250.
 Gudurić, Snežana, 2415, 2480.
 Gür, Murat, 2443.
 Gustafsson, Dahl, 1091.
 Gušić, Sejdalija, 1268.
- H**
- Habul / -Šabanović, Izela, 1595, 1605, 1699, 1723.
 Hadžagić, Amira, v. Turbić- / Hadžagić, Amira.
 Hadžiabdić, Amra, 1743.
 Hadžialagić, Merima, 1934.
 Hadžić / Velić, Emin, 719, 763, 830, 938, 2009, 2021.
 Hadžić, Haris, 2201.
 Hadžić, Ibrahim, 1097.
 Hadžić, Ramiza, 701.
 Hadžiefendić /-Parić, Remzija, 258, 698, 703, 733, 1293, 1308, 1333, 1340, 1350, 1366, 1384, 1899, 1902, 2132.
 Hadžijahić, Muhamed, 2210.
 Hadžikadić, Atif, 449.
 Hadžimejlić, Jasna, 383, 482.
 Hadžimurtezić, Abdurahman, 1184.
 Hadžiomeragić, Maid, 1075, 1076.
 Hadžizukić, Dijana, 2408, 2428, 2455, 2488.
 Hadžović, Alma, 229.
 Hadžović, Emina, 2047.
 Hajdarević, Alma, 1041.
 Hajdarević, Emina, 890.
 Hajdarević, Hadžem, 1117, 1502, 2129, 2133, 2258.
 Hajdarević, Muhamed, 1119.
 Hajdarević, Sabahudin, 2121.
 Hajdarpašić, Dženana, 1706.
 Hajrić, Samra, 2049.
- Halilović Đurković, Amra, 1165.
 Halilović, Asim, 2226.
 Halilović, Enver, 2379.
 Halilović, Senahid, 238, 354, 355, 356, 366, 367, 368, 403, 406, 412, 430, 450, 498, 502, 512, 521, 528, 1025, 1137, 1165, 1197, 1367, 1413, 1416, 1451, 1494, 1495, 1498, 1504, 1506, 1512, 1525, 1562, 1596, 1942, 1993, 2053, 2059, 2062, 2088, 2120, 2149, 2150, 2286, 2295.
 Halkić, Irma, 2039.
 Halupka-Rešetar, Sabina, 2481.
 Hamidović Lalatović, Amina, 499.
 Hamzić, Mirzet, 1081, 1120.
 Hanić, Jasmina, 1584, 1597, 1633, 1674.
 Hansen, Björn, 764.
 Hasanbašić, Samil, 1207.
 Hasanbegović, Husnija, 1092.
 Hasani, Sejjid Ali, 1066.
 Hasanica, Memnuna, 1180, 1568, 1571, 1578, 1585, 1586, 1634.
 Hasanović, Mersad, 1116.
 Hasić Kurtić, Elvira, 1003.
 Haverić, Đenita, v. Imamović / -Haverić, Dženita / Đenita.
 Hebib- / Valjevac, Naila, 407, 503, 513, 622, 623, 624, 704, 914, 1117, 1407, 1509, 1511, 1513, 1517, 1519, 1662, 2190, 2296, 2298.
 Heinz, Christof, 1850.
 Hellman, Matias, 891.
 Herren, Dominique, 1096.
 Hinrichs, Uwe, 2321, 2326.
 Hlavač, Jim, 2116.
 Hodović, Elma, 2044.
 Hodžić, Elmedina, 1401.
 Hodžić, Emina, 1757, 1789.
 Hodžić, Hajrudin, 936.

- Hodžić, Jasmin, 87, 100, 606, 628, 629, 630, 631, 637, 643, 735, 744, 753, 765, 766, 767, 768, 790, 791, 800, 801, 802, 816, 821, 832, 834, 873, 886, 893, 951, 1309, 1484, 1688, 1693, 1875, 1884, 1888, 1933, 1951, 1968, 1972, 2013, 2025, 2125, 2134, 2144, 2147, 2160, 2268, 2311.
- Hodžić, Muhamed, 140.
- Hodžić-Čavkić, Azra, 876, 880, 881, 883, 884, 885, 1235, 1238, 1239, 1240, 1243, 1244, 1245, 1246, 1250, 1251, 1252, 1903, 1960.
- Hodžić-Kadić, Azra, 1856.
- Hofmann-Pianka, Agnieszka, 1895.
- Horák, Emil, 1417.
- Horga, Damir, 1587, 1606.
- Horvat, Marijana, 2454.
- Hostnik, Majda, 1158.
- Hoti, Türkana, 1159.
- Hrasnica, Nada, 1105.
- Hrnčić, Senija, 2056.
- Hrnjica, Jasmina, 500.
- Hrnjica, Samra, 116, 136, 483, 491, 563, 1959, 1963.
- Hrustić, Meliha, 910, 1286, 1558, 1563, 1572, 1574, 1575, 1635, 1646, 1647, 1663, 1717, 1771.
- Hudeček, Lana, 261.
- Huković, Muhamed, 2100, 2222.
- Humo, Omer, 231.
- Husamović, Alma, 1724.
- Huseinbašić, Ćamil, 1042, 1103, 1192.
- Husejnović, Elmedina, 1744.
- Husić, Senita, 478, 966, 1007.
- I
- Ibrahimović, Faruk, 1149.
- Ibrahimović, Safeta, 835.
- Ibrišimović, Jasminka, 656, 1271, 1273, 1396.
- Ibrišimović, Nihada, 595, 596, 597, 644, 986.
- Ibrišimović-Šabić, Adijata, 2490.
- Idrizbegović, Amira, 2218.
- Idrizi, Sadik, 187, 1607.
- Ikić, Niko, 1071.
- Ilić / -Plauc, Jelena, 1399, 1464, 1800, 1892.
- Imamović, Adisa, 271, 607, 618, 715, 952, 1286, 1588, 1608, 1648, 1679.
- Imamović, Feđa, 980, 1237, 1689, 1768.
- Imamović, Hurija, 170, 278, 754, 780, 803, 831, 1031, 1351.
- Imamović, Niaza, 451.
- Imamović, Sejfulah, 1138.
- Imamović / -Haverić, Dženita / Đenita, 600, 691, 694, 956, 969, 970, 989, 1023, 1141, 1331, 1714, 1775.
- Imširović, Jasmina, 2135.
- Injac, Goran, 1609.
- Isailović, Neven, 126.
- Isaković, Alija, 911, 1037, 1038, 1420, 2169.
- Isanović, Amela, 137.
- Isanović, Nusret, 2184, 2322.
- Ismić, Nadina, 1740.
- Ivanišević, Darinka V., 852.
- Ivić, Pavle, 389, 421.
- Ivojević, Enisa, v. Bajraktarević / Ivojević, Enisa.
- J
- Jahić, Alma, 1579, 1589.
- Jahić, Dževad / A., 317, 357, 369, 404, 1067, 1139, 1140, 1146, 1150, 1151, 1166, 1167, 1205, 1206, 1405, 1439,

- 1440, 1442, 2053, 2059, 2122, 2151,
2152, 2211, 2212, 2242.
Jahić, Ervin, 2456.
Jahić, Mustafa, 897, 2287, 2293.
Jakop, Nataša, 2447.
Jamakosmanović, Zumreta, 88, 97.
Janković, Jelena, 456.
Janković, Srđan, 326, 327, 1406, 1872.
Japaur, Amina, 682.
Jarić-Bašić, Anela, 1000.
Jarząbek, Krystyna, 2393.
Jasavić, Mirna, 1222.
Jaspaert, Koen, 1673.
Jašarević, Adela, 475, 484.
Jašarević, Semir, 1041.
Jeftić, Milivoje, 2246.
Jelešković, Emina, 869.
Jemec Tomazin, Mateja, 2447.
Jerković, Vera, 3, 53.
Jerlagić, Edina, 1111.
Jesenšek, Marko, 2381.
Jokanović, Jovana, 120, 1395.
Joldić, Dženita, 1675.
Joseph, Brian, 2359.
Josipović, Jelena, 1752.
Jovanović, Gordana, 2463.
Jovanović, Olivera, 1071.
Jovanović-Stipčević, Biljana, 57.
Jovović, Ivana, 793.
Jozić, Ivana, 1385, 1388.
Jukan, Alma, 943.
Jukić, Nives, 2159.
Jurić-Kappel, Jagoda, 7, 10, 11, 16, 44, 62.
Jusić, Maida, 1014, 2070.
Jusufbegović, Rijana, 1769.
Juzbašić, Dževad, 2153.
- K
Kaćka, Muljaim, 1685, 2094, 2126, 2136.
- Kadić, Safet, 1117, 1521, 1536, 1898.
Kadrić, Adnan, 193, 194, 196, 197,
198, 204, 216, 218, 225, 1712, 1790,
2014.
Kadrić, Mira, 1186.
Kahriman-Krhan, Aida, 986.
Kajan, Ibrahim, 2101.
Kajtazović, Enisa, 887, 1700, 1734.
Kalabušić, Nejla, 1398.
Kalajdžija, Alen, 148, 161, 163, 165,
166, 167, 168, 171, 172, 173, 174,
176, 177, 188, 200, 202, 203, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 217, 218, 222, 223, 226,
233, 235, 334, 338, 422, 442, 463,
592, 619, 944, 1033, 1265, 1266,
1285, 2127, 2145, 2193, 2194, 2208,
2259, 2260, 2263, 2269, 2273, 2291,
2444, 2464, 2465.
Kalsbeek, Janneke, 640.
Kaltak, Irma, 817.
Kamber, Asim, 908, 2050, 2052.
Kamberović, Husnija, 2382.
Kamenjaković, Hasan, 1548.
Kamenjaš, Minela, 769, 1321.
Kamusella, Tomasz, 2225.
Kantić, Ahmet, 1168.
Kapetanović, Amir, 2466.
Kapetanović, Sulejman, 1125.
Kapo, Sumeja, v. Bičević / Kapo,
Sumeja.
Karakadža / -Garić, Mevlida, 1858, 1859,
2079, 2098, 2102.
Karaman, Nurko, 1047, 1198.
Karamatić, fra Marko, 2369, 2416,
2454.
Karamehić, Jasenko, 1154.
Karavdić / -Meco, Zenaida, 79, 121,
122, 127, 336, 453, 476, 501, 508,

- 620, 716, 770, 810, 922, 939, 974,
1218, 1287, 1301, 1454, 1485, 1523,
1610, 1824, 1825, 1827, 1845, 2270.
Kardaš, Mehmed, 24, 31, 39, 40, 41, 45,
50, 65, 68, 91, 108, 113, 132, 135,
144, 145, 151, 282, 310, 528.
Karo, Emina, 1169.
Kasapović, Estela, 1939.
Kasumović, Ahmet, 271, 358, 359, 360,
361, 536, 538, 618, 641, 662, 715,
905, 1027, 1042, 1048, 1077, 1092,
1178, 1185, 1192, 1199, 1374, 1421,
1497, 1499, 2148, 2181, 2215, 2252,
2308, 2309.
Katnić-Bakaršić, Marina, 263, 1279,
1280, 1297, 1310, 1334, 1341, 1342,
1352, 1355, 1363, 1368, 1391, 1865,
1873, 1929, 2001, 2227.
Kavazović, Muamer, 1207.
Kerla, Minela, 1849.
Kešetović, Selma, 1735.
Kešo, Safet, 2490.
Kevro, Edita, 337, 1343, 2271.
Kico, Mehmed, 2154.
Kijametović, Redžep, 902.
Kinda, Andrea, 1186.
Klein, Wolf Peter, 2445.
Klementić, Edna, 190, 276, 471, 477,
564, 625, 792, 953, 1224, 1225,
1229, 1230, 1247, 1248, 1257, 1260,
1335, 1336, 1383, 1486, 2264.
Knežević, Aleksandar, 1082.
Knežević, Marija, 2348.
Knežević, Martina, 1640.
Knežiček, Tihomir, 1213.
Knežiček, Željko, 1213.
Koch, Christoph, 9.
Kočan, Ismet, 2383.
Kodrić, Sanjin, 2128, 2137, 2491.
Kolaković, Zrinka, 764.
Kolonić, Ishak, 582.
Komadinić-Nikolić, Ljiljana, 1080.
Konjhodžić, Faruk, 1068.
Korajlić, Nedžad, 1093, 1207.
Kordić, Snježana, 660, 1430, 1434,
1446, 2089, 2164, 2166, 2180, 2248.
Korić Begić, Amila, 1921.
Kos, Dženan, 1389.
Košutar, Petra, 1435.
Kovačec, August, 2099.
Kovačević, Dragan, 1154.
Kovačević, Miloš, 2103, 2360, 2384,
2417, 2418, 2430, 2467.
Kovačević, Rifat, 1191.
Kozlica, Amra, 1380.
Krajišnik, Vesna, 2446.
Kramarić, Martina, 264.
Kratzer, Peter, 1126.
Krehić, Mirza, 871.
Krejčí / Krychi, Pavel, 1680, 1829,
2179.
Kresić / Vukosav, Marijana, 819, 868.
Kreso, Muharem, 1040, 1079.
Kršo, Aida, 195, 506, 637, 745, 1117,
1387, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469,
1470, 1471, 1472, 1476, 1477, 1478,
1479, 1480, 1502, 1541, 1961, 2002,
2073, 2085, 2129, 2138, 2139, 2258.
Krychi, Pavel, v. Krejčí / Krychi, Pavel.
Kržišnik, Erika, 2447.
Kuč, Albina, 2040.
Kučuk, Fahrudin, 2064.
Kujundžić, Enes, 2251.
Kuko, Edis, 728.
Kulender, Ahmed, 1069.
Kulenović, Merisa, 1731.
Kulić, Aldijana, 1998.
Kuljanin, Marina, 1043.

Kuna, Herta, 1, 5, 59, 236.
Kupusović, Amina, 550.
Kurpejović, Nerkesa, 526.
Kurtalić, Bahrija, 547.
Kurtalić, Dženana, 2041.
Kurtić, Emina, 954.
Kurtić, Fahira, 961.
Kurtić, Najil, 1374.
Kuše, Holger, 1850.
Kusur, Hasna, 1758.
Kuštović, Tanja, 2457.
Kuzmanović, Rajko, 2482.

L

Lagumdžija, Zineta, 560, 677, 978, 1232.
Langusch, Emira, 1084.
Lanko / Marušić, Franc, 819, 868.
Larsen-Freeman, Diane, 2402, 2403.
Laškova, Lili, 1414, 1838.
Latić, Džemaludin, 1364, 2228.
Lavić, Osman, 2255, 2283, 2284, 2288.
Leal, Isabel, 1791.
Ledić, Sanja, 632.
Lehfeldt, Werner, 192.
Leko, Nedžad, 721, 729, 781, 787, 788, 793, 804, 819, 868, 1779.
Lero Maksimović, Sonja, 1397.
Lihovac, Adela, 1922.
Liker, Marko, 1606.
Lisac, Josip, 397, 485.
Lisičić, Sulejman, 594.
Lisičić-Hedžić, Almina, 1701.
Lisičić-Hedžić, Melisa, 1736.
Lizde, Dženita, 1762.
Lončarić, Mijo, 1426.
Lovre, Tatjana, 849.
Lovrić Jović, Ivana, 253, 454.
Lučić, Radovan, 640.

Luimpöck, Manfred, 1856.
Lukašenec, A. A., 2489.
Lukenda, Marko, 246.
Lukić, Zlatko, 1112.
Lutovac Kaznovac, Tamara, 159.
Lutvić, Sanela, 1745.

Lj

Ljevaković, Kemal, 1170.
Ljevo-Ovčina, Amela, 528, 1649, 1681, 2173, 2490.

M

Macić, Harun, 864.
MacRobert, Catherine Mary, 61.
Maglajić, Munib, 2213.
Mahmić, Larisa, 1349.
Mahmutčehajić, Rusmir, 2213.
Mahmutović / Rakovac, Alisa, 108, 178, 185, 558, 1152, 1231, 1241, 1385, 1388.
Mahmutović, Amela, 1978.
Majetić, Senka, 1807.
Majka, Judyta, 1766.
Majstorić, Almira, 2097.
Malenica, Frane, 819.
Malezanović, Nebojša, 2163.
Malikić, Meliha, 1979, 2033.
Marijanović, Nevenka, 793.
Marjanović, Biljana, 304.
Marković, Svetozar, 1447.
Marojević, Milica, 1070.
Marojević, Slavko, 1070.
Martínez-Ferreiro, Silvia, 2481.
Marušić, Franc, v. Lanko / Marušić, Franc.
Maslo, Adi, 1529.
Mašić, Madžida, 2292.
Mataradžija, Velida, 310.
Matić, Tomislav, 109.

- Matulina, Željka, 1200.
Matushansky, Ora, 2367.
Mazalin-Bøge, Diana, 1080.
Mazrak, Ema, 46.
McKevitt, Donna, 1153.
Meco, Zenaida, v. Karavdić / -Meco, Zenaida.
Medar, Amela, 1196.
Međedović, Sedina, v. Brkić- / Međedović, Sedina.
Mehanović, Muhamed, 1846.
Mehić, Alma, 1753.
Mehinagić, Irma, 1737.
Mehinbašić, Jasmina, 1746.
Mehinović, Emira, 1754.
Mehmedović, Lejla, 1763.
Memić, Nedad, 927, 1171, 1452, 1805, 1808.
Memišević, Dženana, 1004.
Memišević, Tanja, 1718.
Mengel, Swetlana, 2419.
Merzić, Sanja, 811, 962, 979, 1353, 1664, 1985.
Mešanović / -Meša, Emira, 528, 710, 1032, 1392, 1457, 1492, 1527, 1537, 1542, 1544, 1545, 1553, 1725, 1782.
Mešanović, Meliha, 1709, 1799.
Mešić, Sanelia, 1034, 1575, 1650, 1787.
Mičijević, Senad, 555, 1130.
Midžić, Maja, 928, 1598, 1599.
Midžić, Senija, 1148.
Mihaljević, Milica, 261.
Mihaljević, Vine, 2365.
Mikolić, Vesna, 1651, 1702.
Milak, Eldin, 1813.
Milašin, Goran, 2461.
Milićev, Tanja, 819, 868.
Milićević, Nataša, 819, 868.
Milošević, Dragoljub, 1072.
Milošević-Đorđević, Nada, 2431.
Mindak-Zawadzka, Jolanta, 929.
Minović, Milivoje, 1528.
Mišković-Luković, Mirjana, 2368.
Mišmaš, Petra, 819.
Mitić, Ivana, 819, 868.
Mitrić, Andrijana, 1538.
Mitrović, Anđelka, 2483.
Mitrović, Ljubinko, 2159.
Mladenović, Aleksandar, 71.
Mlakić-Vuković, Klaudija, 1503.
Mlivo, Mustafa, 1049.
Modly, Duško, 1055, 1093.
Moker, Mubina, 1141.
Mønnesland, Svein, 1080, 1427, 1839, 1861, 2112, 2327, 2339.
Mrđen, Slobodanka, 529.
Muftić, Teufik, 1050.
Muhamedagić, Azra, 1043.
Muhr, Rudolf, 1186.
Mujagić, Hamza, 1083.
Mujagić, Mersina, 980.
Mujanović, Lejla, 2042.
Mujezinović, Alija, 1098.
Mujić, Jasmina, 2048.
Mujić, Munir, 1208.
Mujkić, Anita, v. Ramulić / Mujkić, Anita.
Mukača, Amina, 2036.
Mulahmetović Ibrašimović, Anela, 1679.
Mulaosmanović, Edita, 80, 1952.
Mulavdić, Vedad, 156, 308, 311, 312, 1962, 1992, 2305.
Muračević, Sandra, 1010.
Muratagić-Tuna, Hasnija, 239, 638, 659, 864, 1274, 1275, 1294, 1296, 1325, 1373, 1489, 1507, 1535, 1557, 1569, 1774, 1954, 1956, 1966, 2113, 2140, 2178, 2303.

- Muratović, Admir, 539, 1976, 1990, 2033.
- Muratović, Adnan, 340.
- Muratović, Azra, 2074.
- Muratović, Ramiza, 1063.
- Muratović-Šuta, Merjem, 1755.
- Muratspahić, Izet, 1106.
- Musić, Elvir, 353, 544, 583, 585, 2272, 2306.
- Musić, Jasmina, 1226.
- Musić, Sanida, 949.
- Mustafić, Almir, 872, 877, 945, 1665.
- Mustafić / Šećić, Esmeralda, 805, 812, 813, 822, 836, 1337.
- Mustafić, Ifet, 1071.
- Mustafić, Suljo, 2141.
- Mušić, Nejra, 1756.
- Mušović, Abdulah, 1187.
- Mutapčić, Edin, 2371.
- Mutapčić, Meliha, 2043.
- N**
- Nakaš, Lejla, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 47, 61, 63, 66, 67, 76, 95, 101, 102, 114, 128, 129, 143, 147, 149, 152, 154, 155, 157, 162, 164, 215, 265, 279, 281, 284, 285, 286, 289, 293, 316, 1988, 2299, 2452.
- Nametak, Alija, 362.
- Nametak, Fehim, 1121, 2279, 2281.
- Nazibegović, Sead, 785, 1371, 1372, 2015, 2016, 2018, 2022, 2023, 2028, 2033, 2035, 2066.
- Nazor, Anica, 12, 15, 60.
- Nećak Lük, Albina, 2077.
- Nedić, Anto, 2329.
- Nehring, G.- / Dieter, 297, 320, 1261.
- Neveklovski / Neweklowsky, Gerhard, 146, 290, 300, 1409, 2155.
- Nevins, Andrew, 819.
- Nezirović, Muhamed, 909.
- Nikčević, Vojislav P., 2105, 2217, 2319, 2333, 2340, 2347.
- Nikčević-Batrićević, Aleksandra, 2348.
- Nikolić, Aleksandra, 1096.
- Nikolić, Marijana, 117, 247, 542, 690, 879, 916, 981, 1199, 1253, 1289, 1298, 1314, 1354, 1473, 1515, 1870, 1950.
- Nikolić, Marina, 1381.
- Nikolić, Melina, 2484.
- Nikolić, Nenad, 1056.
- Nikolić, Savka, 1564.
- Ništović, Hazema, 294, 295, 302, 319, 342, 613, 1904, 2010, 2017, 2019, 2168, 2176.
- Nomachi, Motoki, 2225.
- Novakov, Dragana S., 158.
- Novaković, Šimun, 309.
- Novaković-Stefanović, Nevenka, 608, 1461.
- Novokmet, Slobodan, 1302.
- Nuhić, Fadil, 1131.
- Nuhić, Muhamed, 2185.
- Nuhić, Nedžad, 1209.
- Nurikić, Amela, 1770.
- Nurkić, Azra, 228.
- Nurkić, Mahmud, 1083.
- O**
- Obermüller, Elena, 1126.
- Odaloš, Pavol, 2469.
- Okičić, Melisa, 1682, 1720, 1811.
- Okuka, Miloš, 316, 345, 1462, 1611, 2106, 2334.
- Omanović, Nijaz, 1194.
- Omazić, Marija, 1217.
- Omerović, Mirela, 711, 755, 771, 782, 794, 795, 796, 806, 814, 823, 827, 833, 839, 843, 855, 860, 2071.

- Oort, Henk van, 1164.
Oraščanin, Fatima, 1006.
Oreč, Petar, 586.
Orel, Mojca, 2432.
Orwell, Joseph, 1179.
Osipov, Vladimir, 1848.
Osmankadić, Merima, 1565, 1570.
Osmanlić, Amina, 141.
Osmić, Maida, 1759.
Ostojić, Branislav, 2330, 2341, 2353.
Ostojić, Branko, 1044, 1188.
- P
- Palašić, Nikolina, 2459.
Palić, Ismail, 661, 670, 706, 712, 717,
722, 723, 730, 736, 737, 746, 747,
756, 772, 783, 784, 797, 824, 825,
826, 837, 838, 840, 841, 844, 845,
847, 856, 857, 858, 861, 898, 1137,
1254, 1441, 1455, 1493, 1555, 1635,
2030, 2053, 2059, 2062, 2172, 2491.
Panajotović, Artea, 2470.
Panian, Željko, 1107.
Papo, Eliezer, 1071.
Parezanović, Tijana, 2484.
Parlak, Hatice, 1162.
Pašalić Kreso, Adila, 2331.
Pašanbegović, Muhamed, 1094, 1113,
1132, 1201.
Pašić, Ibrahim, 553, 2244, 2245.
Pašić, Nedžad, 1510, 2034, 2051.
Pavlović, Tanja, 1474, 1590, 1633.
Peco, Asim, 270, 346, 363, 364, 370,
373, 374, 375, 376, 378, 381, 386,
390, 391, 395, 398, 399, 410, 413,
516, 517, 518, 519, 532, 556, 587,
589, 590, 591, 602, 906, 1020, 1508,
1549, 1552, 1943, 1945, 2167, 2257.
- Pehlić, Amina, 416, 431, 432, 626, 731,
987, 1481, 1531, 1964, 1965, 1981,
1991, 2029, 2176.
Pekmez, Mevlida, 2003.
Pelesić Muminović, Fatima, 1837,
1843, 1851, 1854.
Pelidija, Enes, 2213.
Pelusi, Simonetta, 54.
Peljto, Džemal, 1133.
Pennington, James Joshua, 757.
Perić Gavrančić, Sanja, 249, 252.
Perkić, Lidija, 1675.
Perko, Gregor, 2471.
Perković, Lidija, 793.
Pešikan, Mitar, 530.
Peti-Stantić, Anita, 819.
Petković, Jelena, 2418, 2467, 2472.
Petrović, Jelena, 1428.
Petrović, Marica, 93, 245, 303, 305,
574, 2082.
Petrović, Rodoljub, 2.
Piljević, Lejla, 1134, 1159.
Piljević, Turkan H., 1134.
Pinar, Birsen, 1064, 1065.
Pirić, Alija, 1946.
Pitić, Jasminka, 1290.
Pjanić, Ratmira, 2061.
Pješčić, Minja, 1210.
Plankoš, Judita, 2323, 2342.
Plivac, Ernest, 1926, 1927.
Plotnikova, Anna, 455.
Podrepschek, Nora, 1852.
Polajnar, Janja, 957, 2394.
Polomac, Vladimir, 2472.
Popara, Haso, 2282, 2289, 2290.
Popara, Rizo, 1211.
Popescu, Dorin, 2205.
Popov, Srđan, 1928.
Popović, Ljubomir, 2354.

- Popović, Mirjana, 1267, 1269, 1270, 1272, 1376, 1377, 1957.
- Popović, Virginia, 2433.
- Potočnik, Katja, 1835.
- Poturović, Džemaludin, 545.
- Požgaj Hadži / Požgaj-Hadži, Vesna, 1035, 1448, 1587, 1606, 1833, 1834, 1886, 2090, 2146, 2204, 2209, 2247, 2249, 2254.
- Pranjković, Ivo, 243, 254, 262, 663, 671, 1459, 1864.
- Premilovac, Aida, 667.
- Pritchard, Boris, 2324.
- Prndelj / -Šator, Belma, 1180, 1580, 1600, 1612, 1721, 1784.
- Prodanović, Marijana M., 1907.
- Prunč, Ursula, 635.
- Pujić, Savo, 533.
- Pupovac, Milorad, 1422.
- Puriš, Bernisa, 1255, 1277, 1281, 1291, 1299, 1303, 1304, 1311, 1326, 1330, 1344, 1345, 1360, 1365, 1955, 2074.
- Pušina, Alisa, 1546.
- Puškarević, Vahid, 1747.
- Rastoder, Šerbo, 2355.
- Rasulić, Katarina, 1844, 2356.
- Rašić, Nikola, 1947.
- Rebronja, Elijah, 603.
- Rebronja, Ismet, 603.
- Redli, Jelena, 758.
- Rehder, Peter, 1860.
- Reinhart, Johannes, 328.
- Reković, Ibrahim, 1160.
- Reljić, Mitra, 2170.
- Remetić, Slobodan, 414, 421, 427, 433, 434, 486, 531, 2231.
- Resić, Elmira, 815, 862.
- Resić, Elvir, 611, 616.
- Riđanović, Midhat / Mithat, 621, 1505, 1601, 1776, 1847, 2301, 2310.
- Rišljanin, Nizama, 1894.
- Rizvić / -Eminović, Edina, 724, 1602, 1726.
- Rizvić, Muhsin, 2216, 2256.
- Romić, Daniel, 764.
- Ronelle, Alexander, 1821, 1840, 1841.
- Rotković, Radoslav, 2333.
- Rutter, Anna, 2393.

R

- Radić-Bojanić, Biljana, 2480.
- Radovanović, Drago, 392.
- Radovanović, Milorad, 1423.
- Radujko, Milan, 2448.
- Raecke, Jochen, 2157.
- Rakovac, Selma, 1901.
- Ramić, Muhamed, 2434.
- Ramić, Nikola, 387, 393, 396.
- Ramić-Kunić, Erma, 34, 37, 38, 41, 43, 48, 52, 64.
- Ramulić / Mujkić, Anita, 1913, 1916.
- Raos, Josip, 30.
- Rastić, Aldin, 1925.

S

- Sadiković, Emina, 773, 1383.
- Sadiković, Refik, 773, 842, 1383.
- Sahačić, Samir, 1212.
- Saito, Atsushi, 2104.
- Salčin, Jasmin, 1030.
- Salihović, Ramiz, 2253.
- Samardžić, Biljana, 22, 81.
- Saračević, Narcis, 1099.
- Sarić, Safet, 2068, 2200.
- Savić, Viktor, 35, 49.
- Schweier, Ulrich, 2334.
- Seđić, Mensura, 1015, 1315, 2072.
- Sekulić, Isidora, 1305, 2332.

- Selimović, Amela, 1977.
Selvelli, Giustina, 220.
Serdarević, Mustafa, 1181.
Sijerčić-Čolić, Hajrija, 1084.
Silić, Josip, 1459, 1591.
Simović, Miodrag N., 2458.
Siručić, Fahira, 617.
Skenderović, Sabina, 1918.
Sket, Ivanka, 1084.
Skopljak, Altijana, 227.
Skopljak, Nadja, 1814.
Slatina, Samija, 1108.
Słowińska, Dominika, 1673.
Smailagić, Vedad, 709, 718, 725, 726,
798, 853, 866, 867, 901, 1453.
Smailović, Ismet, 288, 552, 1100, 1135,
1424, 1944.
Smajlović, Adna, 935.
Smajlović / -Šabić, Indira, 92, 96, 97,
103, 104, 138, 540, 541, 542, 543,
562, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
572, 575, 576, 577, 578, 579, 584,
599, 874, 878, 879, 888, 895, 964,
1227, 1236, 1253, 2096.
Smolić, Marija, 2254.
Sofović, Dina, 1935.
Softić, Emina, 1982.
Sojda, Sylwia, 2393.
Sokolija, Alma, 958, 982, 983, 988,
993, 1708, 1713, 1785, 1883.
Solak, Edina, 306, 307, 330, 332, 343,
349, 923, 955, 963, 1242, 1346,
1378, 1652, 1703, 1809, 2014, 2026.
Sotirović, Vladislav B., 1896, 2117,
2195.
Spahić, Edina, 1653, 1676, 1791.
Spahić, Edita, 511.
Spahić, Sanja, 2107.
Spahić, Vedad, 888.
Spahović, Binasa, 774.
Srdoč-Konestra, Ines, 2345, 2357.
Staffeldt, Sven, 2445.
Stähli, Roland, 1096.
Stančić, Ljiljana, 345, 2232.
Stanić, Danijela, 456.
Stanišić, Vanja, 153.
Stanković, Branimir, 819.
Stanojčić, Živojin, 2435.
Stefanović, Aleksandar, 645, 648, 653,
684, 748, 759, 1654.
Stefanović, Marija, 2415.
Stevanović, Slavica, 708.
Stevović, Savo, 1276, 1987.
Stijović, Rada, 423.
Stojanović, Jelica, 130.
Stojković, Živorad, 2316.
Stolac, Diana, 266, 2324, 2421.
Stramljić Breznik, Irena, 2436.
Stuhli, Jasmina, 877, 1665, 1741.
Subašić, Đemo, 1154.
Subotić, Ljiljana, 1613.
Sudar-Sivro, Slavica, 1983.
Suljagić, Meris, 1760.
Sussex, Roland, 2362.
Szperlik, Ewa, 2401.
- Š
- Šabanović, Elvedin, 1196.
Šabić, Belmin, 1016.
Šabić, Indira, v. Smajlović / -Šabić,
Indira.
Šafarić, Ines, 1587.
Šahinović, Ajša, 314.
Šaljić, Midhat, 793.
Šantić, Ferko, 350.
Šanjek, Franjo, 2343.
Šanjta, Irma, 1011.
Šarić, Muhidin, 1114, 1189.

- Šator, Belma, v. Prndelj / -Šator, Belma.
- Šator, Edim, 123, 134, 313, 918, 921, 971, 1029, 1316, 1327, 1328, 1347, 1356, 1357, 1969, 1984, 2304, 2408, 2428, 2455, 2488.
- Šator, Muhamed, 291, 292, 318, 321, 322, 341, 348, 384, 400, 1283, 1415, 1973, 1989.
- Šauli, Vesna, 1043, 1051, 1104.
- Šećić, Esmeralda, v. Mustafić / Šećić, Esmeralda.
- Šehić, Amira, 1970.
- Šehić, Mersina, 942, 1234, 1237.
- Šehović, Amela, 521, 600, 627, 686, 687, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 912, 919, 920, 930, 931, 956, 959, 969, 970, 989, 1023, 1137, 1214, 1215, 1249, 1256, 1282, 1331, 1358, 1482, 1487, 1491, 1516, 1818, 1862, 1866, 1867, 1868, 1871, 1874, 1876, 1890, 1891, 1897, 1908, 1930, 2004, 2473.
- Šekli, Matej, 1195.
- Šemsović, Sead, 2142.
- Šemsudin, Abdulmedžid, 1846.
- Šijerkić, Berina, 1813.
- Šiljak-Jesenković, Amina, 1566, 1715, 1773, 1797.
- Šimić, Marinka, 48, 110.
- Šimundić, Mate, 551.
- Šipka, Danko, 1095, 1842, 1887.
- Šipka, Milan, 347, 2075, 2083, 2084, 2165, 2174.
- Šišić, Mirsada, 601.
- Šišić, Naida, 1547.
- Šito, Daria, 1369.
- Šivic-Dular, Alenka, 2395.
- Škaljić, Abdulah, 1173.
- Škiljan, Dubravko, 2233.
- Škrgić, Ilhana, 1732.
- Škrijelj, Amar, 2265.
- Škrijelj, Redžep / Š., 158, 537.
- Šlaković, Sead, 1161.
- Šljivić, Mersiha, 999, 1801.
- Špago, Džemal, 1529, 1869.
- Špago-Ćumurija, Edina, 1529, 1806, 1812, 1815, 1822, 1863, 1869, 1881.
- Šuligoj, Tina, 868.
- Šušić, Nermin, 965, 1002, 1317, 1318, 1986.
- Šuško, Dževada, 2485.
- Šuvalić, Armin, 1816.
- T
- Tabak, Irma, 1018.
- Tafra, Branka, 256, 1435.
- Tahirović Sijerčić, Hedina, 1143.
- Taletović, Mehmedalija, 315.
- Talić, Aida, 775, 1636.
- Tanasić, Sreto, 298, 535, 2300.
- Tandir, Mustafa, 1052.
- Tanović, Ilijas, 521, 932, 1259, 1818.
- Tanturovska, Lidija, 2474, 2486.
- Tasić, Milan, 1614.
- Taso, Jasmina, 900.
- Tekešinović, Lejla, 1677, 1683, 1738, 1788.
- Telalagić, Dženana, 793.
- Terzić, Rahima, 1877.
- Thomas, Paul-Louis / Toma, Pol-Luj, 639, 655, 749, 1408, 1445, 1615, 1820, 1826, 1828, 1848, 2375.
- Tiro Srebreniković, Ajka, 2207, 2223.
- Todorović, Miljan, 1997.
- Tokić, Ivica, 1792.
- Tokmačić, Ines, 1928.
- Tomašević, Branko, 2315.
- Tomić, Ema, 1666.

- Tomić, Ena, 1705.
Tomić, Ivana, 179, 257, 268, 335, 1338,
1348.
Tomić, Ivo M., 1040, 1079.
Tomović, Nenad, 2386.
Topić, Miroslava, 1105.
Tošović, Branko, 604, 657, 688, 1436,
1443, 1444, 1449, 1450, 1581, 1582,
1592, 1593, 1616, 1617, 1618, 1619,
1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625,
1626, 1627, 1628, 1629, 1781, 1783,
1786, 1857, 2086, 2108, 2109, 2110,
2118, 2202, 2314, 2358, 2363, 2364,
2372, 2373, 2374, 2387, 2396, 2397,
2409, 2449.
Trako, Salih, 580, 2279, 2281.
Trbić, Jusuf, 2398.
Trbojević, Ivana, 1844, 2356.
Trbonja / -Omanić, Anisa, 1322, 1684,
1761.
Trhulj, Sead, 1058.
Tribulato, Olga, 2423.
Trumić, Selma, 189.
Turanović, Mirsad, 1155.
Turbić- / Hadžagić, Amira, 72, 73, 75,
77, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 97,
105, 115, 116, 119, 124, 125, 133,
271, 272, 273, 274, 275, 277, 280,
283, 323, 333, 385, 478, 544, 561,
563, 573, 583, 585, 662, 913, 966,
1286, 1412, 1959, 2066, 2243, 2272,
2410.
Turilov, Anatolij A., 55.
Turković, Omer, 1127.
Türksever, Zeynep, 1707.
Tušek, Jelena, 819.
- U
Ujkanović, Enver, 960, 1022.
- Urkom, Aleksandar, 2399.
Uskufi, Muhamed Hevai, 230, 232.
Ustamujić, Elbisa, 2191, 2437.
Uzun, Yasemin, 1707.
Užičanin, Nikolina S., 1085.
- V
Vajzović, Hanka, v. Glibanović- / Vajzović, Hanka.
Valjevac, Naila, v. Hebib- / Valjevac,
Naila.
Vasić, Ivana, 1694.
Veispahić, Fatima, 191.
Vejo, Reuf, 1481, 1919.
Velagić-Habul, Esma, 1096.
Velčeva, Borina, 70.
Velić, Emina, v. Hadžić / Velić, Emina.
Veljović, Bojana, 457, 466, 467, 472,
473, 487, 492, 493, 527.
Vidović, Domagoj, 267.
Vižintin, Marijanca Ajša, 2031.
Vlastelić, Anastazija, 1885.
Vranić, Silvana, 2345, 2357.
Vražalica, Edina, 339.
Vrljić, Stojan, 2080.
Vujičić, Dragomir, 365.
Vujić, Jelena, 2386.
Vujović, Novica, 2475.
Vukić, Mario, 1054.
Vukić, Saša, 609.
Vukomanović, Slavko, 2234.
Vuković, Nenad, 2335.
- W
Warchał, Mateusz, 1603.
Watson, Brown, 1190.
Werle, Adam, 634.
Willer-Gold, Jana, 819, 868.
Włodarczyk, André, 2346.

- Włodarczyk, Hélène, 2346.
Wonisch / Voniš, Arno, 683, 933, 1583,
1667, 2363, 2372, 2373, 2374, 2387,
2396, 2397, 2409, 2449.
- Z
Zabarah, Dareg, 1458.
Zaharijević, Adriana, 2400.
Zarić, Slađana, 1158.
Zieliński, Bogusław, 2328, 2401.
Ziková, Markéta, 2422.
Zildžić, Ahmed, 2307.
Zilić, Erminka, 1034, 1655, 1772.
Zilkić, Adem, 1174.
Zlotrg, Sandra, 1503, 1931, 1932, 1940,
1941.
- Zoronjić, Kemal, 2411.
Zovko, Ivana, 1656.
Zubanović, Loris, 1475.
Zukorlić, Izudina, 2274.
Zukorlić, Mensur, 581.
Zulfikarpašić, Amra, 2452.
Zvrko, Husein, 1370, 2241.
- Ž
Žagar, Mateo, 13, 255, 260, 2457.
Žanić, Ivo, 2235.
Žepčan, Armin, 1041.
Žerić, Alma, 1686, 1937.
Žujo, Lejla, 557.
Žunić, Nadira, 1155, 1163.
Župljanin, Almasa, 650.

Sadržaj

Uvodna razmatranja	5
Uvod	7
Lingvističke bibliografije u svijetu i kod nas – historijski pregled i savremeno stanje	9
Formalni opis – korišteni standard i sistematizacija	12
Predmet i vremenski obuhvat	14
Izvori	16
Kategorija i raspored radova	22
Navođenje	27
Bibliografija radova o bosanskom jeziku 1990–2020	31
Historija jezika	33
Srednji vijek – bosanska redakcija staroslavenskog jezika	33
Radovi u časopisima i zbornicima	33
Magistarski i doktorski radovi	38
Knjige	39
Srednji vijek – svjetovni tekstovi	41
Radovi u časopisima i zbornicima	41
Magistarski i doktorski radovi	48
Knjige	49
16–18. stoljeće – općenito	50
Radovi u časopisima i zbornicima	50
Magistarski i doktorski radovi	51
Usmena književnost	52
Radovi u časopisima i zbornicima	52
Magistarski i doktorski radovi	55
Alhamjado	56
Radovi u časopisima i zbornicima	56
Magistarski i doktorski radovi	60
Knjige	60
Jezik franjevaca	61
Radovi u časopisima i zbornicima	61

Magistarski i doktorski radovi	65
Knjige	65
Krajišnička pisma	66
Radovi u časopisima i zbornicima	66
Magistarski i doktorski radovi	68
Knjige	68
19. – početak 20. stoljeća	69
Radovi u časopisima i zbornicima	69
Magistarski i doktorski radovi	72
Knjige	72
Historija književnog jezika	73
Radovi u časopisima i zbornicima	73
Magistarski i doktorski radovi	77
Knjige	77
Etimologija	79
Radovi u časopisima i zbornicima	79
Dijalektologija	80
Radovi u časopisima i zbornicima	80
Magistarski i doktorski radovi	95
Knjige	96
Onomastika	100
Radovi u časopisima i zbornicima	100
Magistarski i doktorski radovi	102
Antronomastika	103
Radovi u časopisima i zbornicima	103
Knjige	106
Toponomastika	108
Radovi u časopisima i zbornicima	108
Magistarski i doktorski radovi	110
Knjige	110
Gramatika općenito	111
Radovi u časopisima i zbornicima	111
Magistarski i doktorski radovi	111
Knjige	112
Fonetika i fonologija	113
Radovi u časopisima i zbornicima	113
Magistarski i doktorski radovi	115
Knjige	116
Akcentologija	116

Radovi u časopisima i zbornicima	116
Magistarski i doktorski radovi	119
Knjige	119
Morfologija	121
Oblici	121
Radovi u časopisima i zbornicima	121
Magistarski i doktorski radovi	124
Knjige	125
Vrste riječi	125
Radovi u časopisima i zbornicima	125
Magistarski i doktorski radovi	128
Knjige	129
Tvorba riječi	130
Radovi u časopisima i zbornicima	130
Magistarski i doktorski radovi	133
Knjige	134
Sintaksa	135
Prosta rečenica	135
Radovi u časopisima i zbornicima	135
Magistarski i doktorski radovi	148
Knjige	151
Složena rečenica i tekst	153
Radovi u časopisima i zbornicima	153
Magistarski i doktorski radovi	155
Knjige	156
Generativna gramatika	157
Radovi u časopisima i zbornicima	157
Magistarski i doktorski radovi	158
Knjige	159
Kognitivna i konceptualna gramatika	160
Radovi u časopisima i zbornicima	160
Magistarski i doktorski radovi	163
Knjige	164
Semantika	165
Radovi u časopisima i zbornicima	165
Magistarski i doktorski radovi	166
Knjige	167
Leksikologija	168
Radovi u časopisima i zbornicima	168

Magistarski i doktorski radovi	179
Knjige	182
Leksikografija	184
Radovi u časopisima i zbornicima	184
Rječnici	186
Frazeologija	203
Radovi u časopisima i zbornicima	203
Magistarski i doktorski radovi	209
Knjige	210
Terminologija	212
Radovi u časopisima i zbornicima	212
Magistarski i doktorski radovi	214
Knjige	214
Stilistika	219
Radovi u časopisima i zbornicima	219
Magistarski i doktorski radovi	229
Knjige	230
Funkcionalni stilovi	231
Radovi u časopisima i zbornicima	231
Magistarski i doktorski radovi	235
Standardologija	237
Radovi u časopisima i zbornicima	237
Knjige	245
Pravopis	245
Radovi u časopisima i zbornicima	245
Knjige	249
Norma	252
Radovi u časopisima i zbornicima	252
Magistarski i doktorski radovi	257
Knjige	258
Kontrastivne i komparativne studije bosanskog i drugih jezika	260
Radovi u časopisima i zbornicima	260
Magistarski i doktorski radovi	278
Knjige	285
Rječnici	290
Bosanski jezik u kontaktu sa stranim jezicima	297
Radovi u časopisima i zbornicima	297
Magistarski i doktorski radovi	300
Knjige	301

Bosanski kao strani jezik	302
Radovi u časopisima i zbornicima	302
Magistarski i doktorski radovi	304
Knjige	305
Sociolingvistika	308
Radovi u časopisima i zbornicima	308
Magistarski i doktorski radovi	313
Knjige	314
Pragmalingvistika	315
Radovi u časopisima i zbornicima	315
Magistarski i doktorski radovi	317
Knjige	318
Korpusna lingvistika	319
Radovi u časopisima i zbornicima	319
Knjige	319
Tipološka lingvistika	321
Radovi u časopisima i zbornicima	321
Psiholingvistika	322
Radovi u časopisima i zbornicima	322
Bosanski jezik i rodne studije	323
Radovi u časopisima i zbornicima	323
Magistarski i doktorski radovi	324
Knjige	325
Jezik pojedinih tekstova ili grupe tekstova	326
Radovi u časopisima i zbornicima	326
Magistarski i doktorski radovi	336
Knjige	339
Pismo	341
Radovi u časopisima i zbornicima	341
Knjige	342
Metodika i poučavanje bosanskog jezika kao maternjeg	343
Radovi u časopisima i zbornicima	343
Magistarski i doktorski radovi	347
Knjige	349
Kultura govora	352
Radovi u časopisima i zbornicima	352
Knjige	353
Jezička politika	354
Radovi u časopisima i zbornicima	354

Magistarski i doktorski radovi	357
Knjige	357
Status bosanskog jezika	359
Radovi u časopisima i zbornicima	359
Knjige	366
Naziv bosanski jezik	369
Radovi u časopisima i zbornicima	369
Knjige	372
Bosanski jezik kao identitet	373
Radovi u časopisima i zbornicima	373
Knjige	376
Bosanski jezik i politika	379
Radovi u časopisima i zbornicima	379
Magistarski i doktorski radovi	382
Knjige	382
Grada i bibliografije	384
Radovi u časopisima i zbornicima	384
Magistarski i doktorski radovi	387
Knjige	387
Općenito	391
Radovi u časopisima i zbornicima	391
Knjige	393
Zbornici radova	394
O razvoju lingvističke bosnistike na osnovu Bibliografije radova o bosanskom jeziku	413
Rezime	423
Summary	425
Literatura	427
Indeks autora	429
O autoru	455

O autoru

Mr. sc. Zenaida Karavdić (1979, Sarajevo, živi u Visokom). Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. diplomirala je bosanski jezik, 2005. književnost naroda Bosne i Hercegovine, a 2014. magistrirala lingvistiku. Trenutno je na doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Radila je kao srednjoškolski profesor (2005–2006), tehnički sekretar Nacionalne komisije BiH za Općeslavenski lingvistički atlas te stručna saradnica za izdavačku djelatnost (ANUBiH, Sarajevo, 2007–2015), asistent (Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, 2008–2011. te Internacionalni Burch Univerzitet 2008–2014). Od 2015. godine je viši stručni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu.

Objavila je jedan udžbenik, dvije knjige u koautorstvu i preko 20 naučnih i stručnih radova u časopisima te na naučnim skupovima u BiH i okruženju. Bavi se dijalektološkom i historijskom sintaksom.

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

016:811.163.43"1990/2020"

KARAVDIĆ, Zenaida

Bibliografija radova o Bosanskom jeziku 1990–2020. [Elektronski izvor] / Zenaida Karavdić. - El. knjiga. - Sarajevo : Institut za jezik Univerziteta, 2021. - (Radovi. Institut za jezik ; knj. 26)

Način pristupa (URL): <http://izj.unsa.ba/edicija-radovi/>. - Nasl. s nasl. ekrana. - Opis izvora dana 30. 12. 2021. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-620-50-8

COBISS.BH-ID 47032326